رامہ اوتار چرت

مع

لو کُش چرت

یعنی

رامائن بزبان کشمیری

از تصنیف

پنڈت دیوکر پرکاش صاحب بٹ

سنہ تصنیف ۱۷۵۵-۶۳

پبلشر:- غلام محمد اینڈ سنز حبہ کدل کشمیر

بار سوم

فهرست مضامین

اوم

کرو کھ زگی ہونزرچاکاری

رامہ لکھمن اوتاری آے

لگ وچارس زگی ہندِ ساری
زگی نِشے گل راکھس ساری
سورکھ گو ندہ گوردھن داری
تتھ منز ژھوک مادو مُراری
زنکہ رازن ماے دنہ ہاری
لیشٹ دِنہ پورِن برہمن ساری
کرِتھ رازس گیہ کھے رازی
بڑزہ جامہ ولِتھ کرتھ نیاری
روپہ سوتی چھپک روپہ کماری
منس کوٚن کن یمہِ داری
ویواسی کرِکرِ بڈِ دِنہ نثاری
ژُوداہن درہن درتھ تِمہ داری
نزاوو پانو نیتھ اہن کاری
نِشہ پھلہ کرسارِ تم اہن کاری
تِتھ پونچ رہ کمابہ داری

زگی ہندِ پوشے تم زنمس آے
رامہ لکھمن اوتاری آے
پرانہ رُوپہ دوازن بردِنہ آکھ
رامہ لکھمن اوتاری آے
دِشرتھ رازس گاش کیاہ آو
رامہ لکھمن اوتاری آے
دنونس راج برتھس تھاو
رامہ لکھمن اوتاری آے
شیکرسوتی مکتی روپہ مکتن ہاو
رامہ لکھمن اوتاری آے
ساری ویدلیشک تھاوگ ناو
رامہ لکھمن اوتاری آے
اہن کارس ناش ییو ناوٗ
رامہ لکھمن اوتاری آے
مگن ہو گرتھ اوگن سندراوٗ

گورہ رستین پدکمو داری
رامہ لکھمن اوتاری آے

آغاز کتاب

نمو نمو گنز ندرائے
نمہ ایشرہ پوترائے

گوڈن سیٹھ شرن راز اگنیشس
گوڈن چھی آدِ گنپت بیہ کمار
دویم کرسِت گورس پننس نمسکار
سداشیوہ اَن تہ اَسہ اَندہ کارین گاش
وچھن گژھہ کیا یہ وژ اکاشہ وانی
اچھو وچھو لولہ کیو ستہ کیو کنو بوز
ہچھت پورِت دچھت لاگن یزا اُن
زہ دوہ شونتِ غنیمت چھی جوانی
پنون دم چھوی غنیمت بوز رژ کتھ
رتن چھوی دم پنون کھارنہ والن
ریتن رھٹ زن سوبر سینت سہ کرن شُل
رتن چھوی دم پنون سوئی رچھہ کھارن
چھلِت کھارن نہ والن چھوی لگن رس
تدریم زان پالنس نشہِ یمن دون
ہردی گنہ کھٹو پنون لیش ننت اندر ژاد
چھونا افسوس ثمت گوہ ندہ کس کن
پنجر پولاد مر برہمن رچھن جہان
گژھی حاصل یہ پیتراہ یژھہ ژہ اَی

اکہ ونتہ درا نیرے
شری گنیشائے نمو نمہ
کران یس چھی رکھایت منشہ لوکس
سوزن ژنی شوہی دِلک کاسی اندہ کار
دِئی سوہی گور پنون یمہ بوہ سرۂ تار
سر یہ چھک نن نہ اُن کیاہ زانہ پرکاش
دوِی ژج لیچ پینے لو پار نزانی
نمت یہ دچھو دنن کیاہ شیو شمت ادو
فلس چھوی پل ہلس چھوی سپن گن
نہ لوناب لیِ دوک اے یا رجانی
چھو بر دنھگم بر دنھٹھ روزن چھوی تم پت
نموک قیمت منگ ملچار گاتن
تھوتس برد ارہ دِپت گردنہ ژھنس جبل
رتن بلہ رادِہ بے حاصل چھو ژھارتن
شر بودھ کرسر تھوتی چھوی انگ فارس
سو یدھ دے آیہ سرتل ساپنس سُن
سو امرت چیت اکھس کت بعل ہت زاد
نہ پورت چینہ وچھن ونہِ اکمتس کُن
کھٹن گژھہ شرادِت ڈن بران
دِئی دیشتن دی اندل دیاد کاشی

یہ مَن چھوی پان فراہ آئینہ چھُس نادو
گژھُون آسی ژہ ہنو ہنو وانہ نادی
نھُوس برواری دِت چھوک پانہ دیوا
ترٛیت نووار نھو بر زلنہ ہِئ دیپ
ژہ نو چھک کنہہ کنس کمشراہ لگوی نا
پلن ہیٹ ژہ ودزن بڈویاہ آسی
ہمے ڈیشت مہ سیٹھن شادو غمگین
وچھک ہمار کیاہ برہم بازِ طاؤن
است ونون سوہنو نامت نون دل
مہ کرا پرادکت تھاو یاد ستران
اچھو وچھو بوز کنو لتن رازہ ہند کار
سِتُون احوار شاہس نشہ ژہ تھوکن
دغا بازی چھ پتھ نتھ کھوژ ہیت روز
حلب شتس ژلی بوز نہ سبب تِ کھے
کُرن اِخراج راگھس چھُرلشہ من
متس کھوژس سنتس سیٹھن سپن بون
پوٗزے بیگانہ آسی رت وندی ژ
بنیچ بر نیر دہ یدا شیو تھوی تس سیت
ژھا سیتا تنگ سنتھ رامہ لچھمن
سور آون چھوی تمس نشہ را وساوے
ہمیت شمشیر وراج کرن تیر

تُلس زنگارہ لاران بیہ دریاو
گوہیت پاتالہ تلہ آکاش ہادی
ژ چھک باغس اندر کیاہ گل گلزار
ژلی ملچھر نہ ڈیشک ولشنہ سندر پیپ
ہنی اگنیان سادی کت رتس ہماو
ژلی یلہ راہ راہ وندہ بارسی
غم وشادی وچھک آئن باین
اسر ورنہ منوشن کھوژہ نادن
پتولاکن وچھن تنتر کنہہ نہ حاصل
آتسہ نشہ ژل منتر ہند تھکل چھِ سنتان
ہمس رازس گبر زامت چھو او تار
مہ گژھ ہے پتہ تیز کرپہہنی پاین
دیو گنت شنیچ وت ژھار نیت بونز
است زاوت تس نسیٹھن گژھی لے
شرن گژھ ہے الیشرس ہند گوو بیشن
است بیڈ بوی آسی دور ژلی پادورہ
کری پرتن حابیر پرپاشن ہا
ژدہ ست سیٹھن چھن گژھ ہے بن منتن کیت
ہمت ہمت است راون چھوو رن
سوپلانے رامہ ہندرن مندہ پھاو
ژلس گرون چھو دمن گژہ پرہیز

کھا خنجر گنڈت لنکا بہ ژھارُن
گیانک جامہ چھی سامانہ رَت گنُ
پرکرت کیکی زخم زانُن سہ منترا
زرہ سنتوش دِل اُو پدیش وَنوس
بہ دیو پدار چھُس گروالُن لاگسُ
گرک نہ راچھ زاگت بیہ راون
چھہ کانچ گل ژرن چھکو وتہ کرن بند
دُبن کنہ نوخ دم زانُن مُن ور
انُن ٹیل گوپنُ سوی ہاوہ ژیلہ ہیر
بہ کنہ راوی نہ چھُی پانس نشہ ژھار
منت منڈر درنی چھے انتظارس
شرہ دُن شورہ سیت آلینہ زُن من
گورہ گنڈ ترچھ وت کن بوزُن دار
تہ بوزنہ سیت دُندس آنند آسی
تہ زانک پانہ وی گت کیا ژہ ہائی

سپر شو بہ دراستار اکھس چھوارُن
انگد ھنگر پوچا مودن وبیشن
درم دشرت کو سلا کرمہ لیکھا
گژھت ادہ رام لو بچہ لینکہ کرہ داس
ستھاہ کرراچھ راگس ہتھنہ زاگس
رژھٹی تھا کورکنڈو بیہ ادہ ناوُن
وچار چھ وتہ پک زہرس گژھی قند
اشر ملچھر منک گورہ شدہ وِس نیر
کھنک آکاس ہردیکہ کوچہ کن فیر
لنک تلہ بلہ ژٹت تراوک اہنکار
مہ کرمشرب دُچھان شنکس شہارس
چُوتر بڑ وشن دُلشت گھٹ سیٹھن
چھو کیاہ زوزُن چھو بوزن رامہ اوتار
بہ کت رٹ پاد اشر ویادکاہی
گنگ آسک زہ کتو کتو داتہ ناوِی

برژھون پاروتی جی ہند کلجوگ لوکن ہند حال سوامی جی یس

دیان نار ورشی بوزن زہر تما
پرژھس دیو بہ ہی شیوہ جی پرژھن
تم آسن دھرمہ نشہ وارا اودھی

سدا شیو دیوتا ہت اُس اکیا
سنہ کیاہ حال کلجگہ کن منوشن
دھرم تراوُن ستھاہ لاکن لوگنی

گژھن شاپن اندر ساری گرفتار
گژھن پاپن اندر ساری زگت بند
ہرِ چھوپم تلو اس نمہ کنہہ پاٹھ موکلن
وننہ دیوِ یہ کن گُک پی سند اشیو
وننہ دیو یہ لگ شیوہ جی کنو بوز
تیمے گژھہ نچہ نہ کینہہ روزنہ سنہ بھاو
وندس کت تھاو تمسند پاہن گیت
آغافل یم ہنش ہن رامہ شندناو
ادی کا نثراہ سوریس ہنہ کن ہرس آے
ادی کا ہنہ تولہ کن پرزہ رامہ رامہ
تسندہ دِرشنہ سیت پرزلی نچھم پور
کنہ لس بوزہ بورت شرژہ قس من
اچھوشن ڈیشہ لس چشمن ایس گاش
تھون یم کن نہ بورت من گرتھک صاف
دپوس دیو یہ شیوہ جی بوزہ ناوم
دکوس تم بلہ سور اشون گو نمودار
منگن مرت ساری ہندہ دیسنہ موقوف
وننہ لگو شتو موکھس تسندِ س نمسکار
نمگن راوشن پی کو بنداںہ
ڈیگت گت چھرت بلہ سہل زان
نشنہ لچ پوم پی دیوی ہنون بے
کرنا نچھ نمسکار پرتھوی ما آپہ ناصاف

بڈن پاپن اندر کنہہ پاٹھ چھوک نار
ودن چھس کنہہ و چھن تم شکوہ نہ آنند
تمن اسیم سیٹھاہ گوشت بلت من
موکلن تم خوشی سیتن زہ کن تھو
موکلن تم دو کہ نشہ زہ سکھت لدز
اپاپالس گرن تم رامہ شندناو
موکلن نارہ شرکنہ نش تمی سیت
تمن ساروی منگ بلچہ چھینہ آیہ
دپس درشن بلیں وننہ چھس جائے
سوپر ادی زندہ تھے سور گہ جلہ
تتھی ینہ دیہ سیت گژھہ انہ گرہ پوز
گژھس زھشنہ نار ترگن تھ آن
نتھے پاٹھ بینہ سیر لس آمہ پرکاش
گلک راکھس منگ ساروی زنگ پاپ
تمگ کارن تنہ پر کچار ہے ووم
کرت تف لنیک زبن نچہ کرن کار
متھس تنہ سہل زان منشہ ریف
سہ لنکار اوشن نیہ نچہ کرن کار
میہ پوشنم کس نہ نیرم پاپ پانہ
گوکامیو سیت نچھ بونہ راز زانِ
مرگن زیووق شرن نار انس لگے
ودان وشس نشن گیہ تروشن ار

دُس وُشن ژہ گرتھ چھُم زنہ دارُن
گرزھی لاگن ژہ پانس تُوگہ مایا
گرم کرِہ رازہ دشرت چھسنہ ستتان
ہتھوی بوزِت سپن پر تھوی ستھاشاہ

ہمرت ساری تر کوٹی دیوتایم
دُپوتس دیوی ہے شیوہ جی دیا کر

ہیم راوُن منشہ سندہ ورِنہ مارُن
بو ولیشن رام لاگے چھک ژہ سینتا
زِمی تس لِشہمہ آدہ راوُنس جان
وُچھان آس کر تھوم نزلن اندر یاد

زِنم دارن تہ واندر سینن زِنم
ذنم اوتار دیوہ نیرم منگ مشہو

شروع بال کانڈ آغاز احوال تُن سپدُن راجہ رامچندر جی سُند

ونہ لگ رازہ دشرت آسو رازا
ستوگُن تس کھنت بڈ شیو آسو مانُن
تمِس آس ورا اُجدیا جاے آسُن
وُنھن شلہ پت پرپانُن نھکرن ستران

گبر آسُس نہ ژِنزل آسُوتس تن
سحاہ رانس دومہن لیلا کران آسو
دیان شپنس اندریس دقونہ درشن
لگنہ باون شپن راوُن تو تکان
شپن ڈلیشت سُو بلہ تھد دھ خوشی سان
دُپن لتس کُن گرتھو مہاسُن ہمہ سنتان
انِن نم رشِ ستھاہ چھنگ کرنہ لاگی
کرڈک جگ بلہ وبراوک تمک دِن
زِترتردی نجنہ تجہ گبہ پانن ناوت

تُدا مالک ملوکُک چارہ سانا
ستھاہ رژہ کا ہیہ کرِہ تمُ بالہ وانن
غرِین آسُہ وندک غم غوصہ کاسن
رچھن چھو گنِ گوسانن سدیت نھدن زان

نِتھی تیتھ سر یہ پانس پٹ چھوینین
شرِن سپن نرائن پانہ توم تھیدس
دُپن لتس گژِ درمہ چھم زِ نمس ژہ تس تن
شُوگالت شنیک واپن لبنک زالن

وِشِنتس لِنہ گرتو تھیوم زاران
دِلس نم گرزہ جگ دیوہ لوزہ باران
کھنتس تمہ اگنہ منزہ کھیرسِ رازہ باگی
کھنتس کھیرس ژہ باگی رانین زِن
دُوہ ووی باگ تمو کھی پاگہ راوت

ترَین لُیشہ پانہ ریش شُوزِن سُوکھیت
کوشلایہ اَک دیُتن کیکیہ اَک نیو
دیان دِرے پانہ کوشلایہ نیش زاوُ
ترییم آسک سہ منز انس کرک باوہ
اَنک برہمن شارِ ت نان ماجربال دائے
گورن ذاتُک گنڈت دِینکر گرن کا
پیزا پرزلنہ لیچ یامت تھفنہ پے

تموکھو باگرت آسُک محبت
تمو دیت شوُنہ نفطاہ نصف بوزو
برت نش کیکیہ لشہ زاوکن تھاوٕ
شترگن برت تھمن جو تیس زاوُ
گرک ناون تن آسک آئے
شترگن برت تھمن رامہ آوتار
لزاگیہ را کھیتن پانس لچکسے

اجودھیا باسیون ہندلیلا

پربنہ تلہ چندر مہ دراوہ
ٹوکُٹ بول اسہ دوا وِہ
تُولی اَسہ کھار یدیدِ وِہ پاوہ
پارہ بل تل چھے گندِ گنڈ ناوہ
کراوِ کرہ ڈورن نیرِی تزہ لاوہ
دلیف چھوی برزہ لال سوتہ سوتہ (داوہ)
ستن دِت رازہ گرہ جورِس زاوہ
است وُندہ نیشہ موہ منتشر اوہ
سنس منس بٹ بفر تھاوہ
ہارہ ند طوطس گیہ نن کوہ
نِی وُن تم تنہ نی مہ بوزاوہ
رازا دشرت بھرہ ناچاوہ

سنتئے گاش آوہ یئے
بخت ہنزہ بوہہ باوِیئے
سنتئے گاش آوہ یئے
بربرشکہ نہ ساویئے
سنتئے گاش آوہ یئے
زُھنتہ گرزہ زورہ اکہ ہوا ویئے
سنتئے گاش آوہ یئے
ٹولیچ بے بُو تھاوہ یئے
سنتئے گاش آوہ یئے
سنگورِتن نہ نیہاوہ یئے
سنتئے گاش آوہ یئے
کوشلایہ رامہ جُوزاویئے

اسہ لگ تار ژسندہ ناوہ
ڈنڈ روتہ وگنیو ژہ رِے چاوہ
زگ زایہ ژمسی تیش اسہ زاوہ
سمسار اوچارہ آدم کھاوہ
کیازہ گو لودہ بیہ لیش تودہ آوہ
رزہ گنہ چھس امہ پتہ داوہ
سنتوشہ ونچارہ بیہ ست باوہ
سریہ ربیہ منتہ منز سومہ اوچھاوہ

ستنے گاش آوہ یے
ونڈک غم غصہ دراوہ یے
ستنے گاش آوہ یے
دانہ کونہ عارزی آوہ یے
ستنے گاش آوہ یے
یمہ نا یادہ بلہ ناوہ یے
ستنے گاش آوہ یے
ہتہ ہتہ اندرشی ژاوہ یے

پرکاش پانے کس کیاہ بوباوہ
ستنے گاش آوہ یے

ژمن منز باہہ جوزن سیر بہ نرِ تل
سمت باین سیتن بلہ اگس نیرن
ژمن وچھ وچھ کرنہ لگ رازہ شادی
دپن ژم سارنی رژرج خبر ون
خرچہ بابت گنہ کانہہ آسہ محتاج
صبح پھلُ سارنی گو آنہ گٹ دور
یہ ونزک لبنہ کونہہ نیندرِ گرن نہ
شریکہ خرتہ گنزرہ اون پر دبان
یہی چھک ودہ برن ادبلہ ڈھاپرنہ کونہ
اناتھن ہندرچھن سٹہ رازہ توتن

کیرن راکھس نہ رہزن انہ گٹس تل
نرکوٹی دیو تا آسہ چرخہ فیرن
شادی بوبہ ہٹ ژرہ ون شادی
گیس یی بدھ دلیس سیتن گنڈن پن
خبر کیہ زمہ نہ دھرمس درمہ پن راج
شادی دراہ یہ امن راج مشہور
ژرہ انزک ژم نہ اپہ مرت راوہ ہرن نہ
بیس لگہ کھید پانس پٹ لدن تان
سنیح لدی اوہ نزی نزادِت ہرنہ کونہ
ژمن آبت تھون ژم ان نہ بیہ پن

تھی کوتر سین پیژئی ستن یار
ھلن یموتش ہیو پارنس اندر نار

گبن سیتن کڈک شالو وفائی
گندان تم پانہ والن ژن ژاٹھ بائی

وچارچ دت توچھت برارو صلاح زان
گرک ہارن کسیتن برارو وستر پان

کوہس پٹ پھیرون سیمش سین گاو
دپن تس ہمہ سیت سمہ گاسہ ہیت آو

گوکلہ پوتن سبن یی لگ ونہ تول
تھو موہیرہ استس کھار محصول

پیتا دک دیش تیشور جوگ سنیاس
سین خوشدل ژرک مشکل نہ تلواس

کرن یژ کال تامت شادمانی
مرن موقوف سیتن دز جوانی

گرن کینژاہ شوہنھو تنھو شو کہ آنند
زہر لگ راکھسن دہ گو مدر قند

گرم بازار سیتن دھرم کاراج
منش گے خوش نہ کانہ چھہ نہ کنیہ محتاج

تمی تنھ راژہ دیشت زندہ سین
ہنوشن دا اشنا پھیرک سنتس کن

راجہ دشرتس نش بشوامتر شدن بہ مارنچ دیو سندہ
قتلہ خطرہ رامہ و لچھمن شندن

کرن یژ تپ وشامترن پوزن یگ
دپان تس راکھسو دت وار یاد کھید

دپن بلہ راکھسو کر ژ آوارہ
گژھ ہنت تم دشرتس وُن وارہ وارہ

چھوسنی بلہ تمس نش وعدہ پان
دیوگت دشرتس نش حال پان

دپن تس دادلدہ سندوانہ تو زن
مہ سیتن رامہ چھو گژھ تو ژ سوزن

چھو اَنھ بلہ ویرپن ویرت مدام
یوگ تس راکھسو تنز سوگہ لاوِم

دہنی سیت ادہ تیت پان نائے
زتھی دمہ شاپ تھو رمہ راٹھ گالی

مہ سیت دِن رامہ چھو دیہ راکھسن مار
نیہ بدواک گدے تو ژاژ ہنی نار

سنتاہ ناخوش شین رازس گرن لیاے
وششٹن دپ گژھن کنہ چھینہ بروے

یہ آہنت نی کرنہ آذتاد داریت
یہ کینژاہ رش دلیش رازن تہ بوزن
یکن گوبوون لاگھن سیت پالس
تمہ احتم گرنہ دنشرت رازہ لاچار
پتن اکس غرض سیٹھن روانہ
اتن مرت راگھن پت شاہ پارن
دتن بالک وزنہ بلہ سنتر بالہ رنج
سو مارنج دیت دتن ہند کمیدان
تتھی رت یک گوتن طوفان ستن
ویشامترس دتن نستری خلش آس
ویشامترس سمجھاہ آخند ستن
بوین جے تس رشیس حیی تہ لکن تارن
ویشامترس تتھی پرژھ رامہ چندرن
تتھی بھاگی رتھن دیو تتھہ تمس ون
گنگا یامتا وست آکاشہ لنشہ آئے
ژجن نلہ دیا دلہ آزاد ستین
سمت تم آس تمہ نہ وے دراہ پنتس

گژھن چھس راگھن پت جایہ مارن
پرژی بوزن گبرنس سیت سوزن
گندن کھیلن یکن گے پت ہکالس
رشیس سیتن یکان گورامہ آذنار
ہنس رخصت ہنک اکس بہانہ
لبن پت جایہ تتہ ہوا یہ مادرن
یکن گورت چھکن تتھ دیو مارنج
ژلت گوزندہ زخمی گوس ہن پان
تتھی ستھ راگھن اومان ستین
دیا کرنس گژھت تم نش علیت کاس
ملر گو سوکھ تمس دہ فتند ستین
ونن تس رامہ چندرن سارہ کارن
گنگی لنتھ پاٹھ وژھ آکاشہ لنشہ پن
گنگا کنتھہ پاٹھ تم تو تراژیٹھ اکن
مہادیون جٹن منز نش دژن جائے
دچ لنس ونید گژھ ہردون پرتھ کن
منس ہنس جٹھ گنگا پان پانس

غائب سپدن الہیا سندہ چمک سگینہ لنشہ قدم بوسی رامہ چندرن

کرووک اتھہ چھک پلہ جان جاپا
سگینہ گژھ رامہ جو پلہ لاگھمن ژوٹھ

ونہ لگ وشنیہ سنز دشنہ مادا
غبار ونہ پاد کملن تت شالہ یہ شوپھ

وچھو موکھتی کرن لس آسہ پانس — نَتَ کیاہ آسُ گژھن تَت رِش مکانس

تمی کرپاپ وچھتو کرزہ لبن وت — اہلیا یہ پان لُشراوُن دَلس پٹ

وَنُنہ لگو رِش بَکھتی ون ہیے گی — اَمی بَکھتی سیت ایشر پانہ واتی

کرِو مو پاپ منشو وارہ تُوزہ — دِلسُ شاپ برتھاہن ستَ یہ پُوزہ

اَکلیا سریہ ہیش آس شعلہ دیوان — تمس وِرِن وُچھت آس پران ہران

وڑھی کامن وُتل یلہ یندرازس — بکینہ لگو راژ تراوِت رِش مکانس

وَننہ لگو کینِہ پاٹ اژھ رِش مکانس — وُنے پوزمہ اما مارمہ یہ پانس

اُنُن دیوا دپُن لس کگری لاگ — ژہ دیوُ بانگ اردہ راتس تس رِشس ناگ

دژن تمہ بانگ ادہ رِش گوہ بیدار — وَننہ لگو تندر آیم گوسنہ ہُشیار

تلُن گژواہ اَتھس گت ندیہ پٹ درا — کرِنہ لگ شران ندیہ مابوزنہ آوُ

دِلپُس تمہ رشہ بابوسل چھہ شرانس — اماوَنہی نہ پاپ ماکھیمہ پانس

کرِوہی ژہل یندرسازن کگری لوگ — رگاہ لدہم ہمہ پٹ شاپک بھتی لوگ

پکن گورِش نہ وانُوی پینہ شائے — وُچھن یندرساز کران آیہ گرائے

دِتُس رِش شاپ یمہ پوژہ پٹ ژہ اکی — کری سوروا کہ سیٹن زن نہ راکھی

اہلیا یہ شاپ دتوئی برتھاہن — سَپن شیلاتیان تمہ ز بجہ دھارن

ہیَ ز ہمس امی پوژھ رامہ اوتار — ژہ یہ پٹ شاپہ کرہ سمیس نمسکار

ژہی اَتھس گوئی ما اہلیائے — چرنن شیر دارن وشنہ مائے

لجس پادن دِنے سیٹھ ژہ مائے — لجس توتا کرِنے جاپہ جائے

دتوئس یاد گندِ دیونس ہمہ موٗ روش — ژہ روزتمہ دِکن سہا یوالاگیو پوش

لبھا گرُن اہلیا سند

لاگیو پوشن شیرے — رامہ چیندرہ چاپنہ وِبرے

پانژہ بھوت چھی ژہ ہیٔنے
منہ منز آکس نہ وسے
اگنیاں چھم مے ہیٔنے
دِھان چانی منہ ستیٔنے
شامہ رسہ رامہ جوٗرہ
بوٗمہ بار آکھ کا سنے
شاپ دِتوٗ سہ برہما ہَن
پانہ تہ گیہ منزن
شاپ دِتنہ ہندرازس
لوٗب گوٚے ژہ کامہ ویرے
یمہ لوٗبہ ژاک مکانس
وَرِیمن ہینہ ویرسے
ساس نیرتش نیاوٕ
دَیہ گنت وچھونیرے
نیرن ژحمہ گنٹہ
شاپ ژلمہ پاپہ ویرے
برہما چانہ گزری
ولیشنہ رسہ کرشنہ ویرے
شیوہ رسہ کرشنہ خائیٔ
کھار بعن ولیشنہ مائے
دِنشمہ سہ درشنی
کاسنم ژونہ گرہمنیٔ

داتان چھکہ ژہ ہینہ ہینے
رامہ چندرہ چانہ ویرے
کام کرُود لوب گمنے
رامہ چندرہ چانہ ویرے
منشہ رسہ زنم چھوٗرہ
رامہ چندرہ چانہ ویرے
یندرہ ازہ چھاوگرن
رامہ چندرہ چانہ ویرے
دیوکن ہندیس رازیس
رامہ چندرہ چانہ ویرے
نم ساس گے ژہ پاپس
رامہ چندرہ چانہ ویرے
دیوَن ہِٹ سونَنیاوٕ
رامہ چندرہ چانہ ویرے
ہاونم پینہ ونہ
رامہ چندرہ چانہ ویرے
زیوَن کرنہ سترزی
رامہ چندرہ چانہ ویرے
جے کار آلیپاسئے
رامہ چندرہ چانہ ویرے
اتیر نتہ ورشنوی
رامہ چندرہ چانہ ویرے

اَننت چانٕ کُس زانے
بوُمہٕ بار کاسہ وُنے
چے کار گوُتم رِشیس
پرکاش اانہ ڈیرے

کیاہ آسُم مہٕ لانے
رامہٕ چندرہ چانہ ڈیوے
اہلیا یہ ہندس زنیس
رامہٕ چندرہ چانہ ڈیرے

ظاہر سپدُن زمین نشہ سیتا جی ہند۔ راجہ جنک سُند سیتاجی ہنہ خاندر کمان پھٹراوُنس پتھ قرار دُن بیہ تشریف نُن راجہ رامچندر جی لکھمن جی بیہ بشامترن جنک پورس کُن

زنکھہ رازن ڈیان کوساہ چھہ زامٕر
ستھاہ سنتانہ پتھ صہ آوارہ آسی
ڈیُن کرہ جگ ندیہ پٹ دراو یانہ
ستھاہ سنتانہ بایت تُول لتَن آتش
ستھاہ آتشچر یہ کر تم ہیور کھارن
کُنرک ٹیکا یہ کَس ناہنت چھہ زامٕر
وُچھک دردانہ ڈیٹھک زن ستہ ماس
گمرٕ بہ زَن پتمٕر آتشس آسمانہ
جگر ہندرِت وچھن چندرن نہ تارن
ڈیُن کیاہ سنہ بَنِس گوناکنن میوُن
کمَس وَنہٕ بوتمس اچھ گونہ تھوُرن
پتھ ڈھن گوُرن چھکم بب ماج لاگن

ستہ ما لکھمی چھہ تمُنٕد گرہ آتشٕر
ڈیَن دریاوہ پٹاس کوف کاشی
کھنن مٔرد ہٕرہ تل تم لب خزانہ
سیری سندہ خونہ پروہ ترٛاوُن ٹھاس
چھہ کیاہ تمہ ڈینہ یہ ژٕرھ وِگنہ مارن
ژھنکِ کولرٕ پٹ چھہ یاکنس سیت آہرٕ
نٹھن دودہ دامہ خشطرہ ژھہ نندن
ہران آس مُختہ آتش زَن ڈانہ ڈانہ
ودان آس تاچھ آسی ماجہ ژھارن
عبث زانون یتھٕر گونا بنِس میوُن
مٕرس تے کیاہ کرس چھنہ وینس عین
یمن یتہ واو تمن اوی کاوُنہ آگن

زنکھ راآزن دلوُس بب چھُس بوُ چاکوٗ
نہ ما آسِس خبر پیٚت گژھ بوُ واتا
یمن گرہ لولہ سیتنٚ نم شُسند ریال
کمانا اک بھوَن نم تت بچھن یی
کمان دژ نم شیوَن لش یی چھُ نذیر
ننک یدُوٗ سے بلاد یرو ستھاہ تت
پوان چھی ویرتت صحن نہ شامن
تِمے بلہِ ویرہ یم چھُہ کہ سیتن ملن بال
نہس گت تھاونس بوُ نہ ناو سینا
یکان اگے وات تت شہرس اندر یتھے
لمان اکم آس تت ویرس شوُراہ سی
یلمان کم آس تت بوز ساسہ بدُویر
تنجن ہندُ اکس کدُٹ تت بنیر نژاوَن
زنکھ رازس نشرِ ریش پانہ ژاوی
وشامرن زنکھ رازس دمِن ڈیش
کمر گنڈ نیر دشرت رازہ ژہارُن
ژلی شر اچھ نشرِیت کر نمسکار
انُ دشرتن کرو تتہ اشنائی
بچون چھی خوش یون گگائل ہندُ
اُغافل نشرہ پانس وتہ ناوُن
حکیما بے دوا کرہ زندہ مُردَن

دُپس لش لیکھہ ناوٗے رُت ژہ لانوٗ
یہے معصوم سارن ما چھِہ ماتا
ژچھن تنھ بچہ ژچھن چھی اچھ اندر لال
کدُس لش کُش نہ شرمن لاگہ شی ہی
دپس لش کُش کدُٹ لیش نژاوہ تت تیر
اچھر والا موُلے کر نک نہ حرکت
دوان نیران دوان نم چاک جامن
اما تت کنھ نہ حرکت اک اچھر وال
بوُ چھس زانان ژہ سیت چھس کرمہ لیکھا
خبر رازس کرک نم ہیت کمان درای
دِلہ یکت وُچھر یشس بوز نہ کیاہ آس
تنجن ہندُ رامہ چندرن نژاونس نیر
صدا کرُنس سمے یژ شورہ ناوِن
دپن لس چندرس ہیٹے سر یہ آوی
چھُہ بچھر جان رُت روہن نہ بیہ نلش
اکس ساریکی کماری تارہ تاژن
یکھن چھی رن ژہ ڈوھوی رامہ او تار
فکر ژہ وچ ماریچی نوُ گبہ بجائی
ہنر شلوُر لکھی وانہ کس اند
وچھن پوشیدہ پاھٹن آزماوُن
قلمزن بر ہوا لنصدیہ لیکھن

عمارت کرِ چھُو بر آب رٔدانہ
منجم تِتھ خبر آغاز و انجام
بنن کی ٹی وَنن درشانٹ ہوکن
اینہ پژ وننہ تم لاگن منز مُور
کرُن سارِنی دَیس چھُوی پانہ آسن
تبیلس تان تِمنی رازہ پرزھنہ گو
تِمنی بھگوان تس مایا مِنن ہاو
ونِنہ لگُ دے چھُو ملہ وان لان کارن
توتے آمس شُنون دِژھ کمان تیر
سُوا بلاش آسن ثُمنک تس ساد درمت
منز گو وشامترس لدگ بُور
وشامترن گزھن ٹی دشرتس وُن
نہ بُوزِت گو ت سینُن شاد دشرت
یہ وُچھتو کرمہ لیکھا کرمہ آسان
لِکھن بُوزِت زنکہ رازہ سیٹن شاد
سٹھاہ گوس من پرِند خوشحال سیٹن
لزن سُنچھ دشرتس تم رازہ زنکھن
سٹھاہ سامانہ پرِت رازہ دِژن
تِمنی سُنتھ من گژھہم پرسا وادان شاد
یہ وُچھنو کیاہ چھُوا آسن دَیہ کارن
منز نی سیتُن باساز و سامان
کرن سنگین بنا تعمیر خانہ
دلس لیکھت زگردش ہائے ایام
اما چھُنہ کینہ تس یم سیر باون
ہمن آتُش لانہ تم پانس ہتن . بُور
خبر چھا کونہ چھُک دے ویاد کاسَن
وُنِنہ لگ کا دیہ سُنداتشچ رس گو
یدکت کرادہ قبلس کینہ تم باد
پتھو ناحق چھُ لوکن بار کھارن
ہمتس دیوا چھُ تس سیت تراوہ تس تیر
شُونیر اتشس دِین وا التجہ ژامت
ہتن تم منٹہ پانس آتُش منز مُور
دیوانس رامہ چندرس چھی کرن ون
وشامترس لگُس بادن وندنہ رت
منز مُور چھی بہانہ گھر چھُو کاسان
اچھن منز باگ رٹن رامہ جُون باد
وزارت سُنچھ لزن تس دشرتس کٔن
ژہ ماو نیو اکرن چھی رازہ پترن
گژھم ژن سیتا ہتا سال عشرت
وشامترس دِین صد آفرین باد
گژھان چھی ملہ ملہ وان لان کارن
تِمنی ہیا رازہ گژھہ ژین خوش تہ کھیلان

پگاہ سرن زکوہ یلہ شعلہ نزاوُن
سمیت لش آتش قبیلہ سارُ گراوُنی
دِپان دشرت شمے ژخورہ ناوُن
دِپان خاندر کرنہ گژھہ رازہ سانوی

خاندرکہ وقتہ گیون

ونہ ونہ منزہ بتہ دا استاد رائے
شامہ ریبہ رامہ گژھہ سیتائے

اُدم شبدہ سیتِ شکلم کرِت
ونہ ون ہتنُی ماجہ بوائے

لولہ سیت سرشونی بہ وزبائے
شامہ ریبہ رامہ گژھہ سیتائے

وزبا شنبرت دیو بہ آسے
بنگلا نہ منگلا شاد آہت

شوبہ بھل دِتنے ماجہ راگنیا آئے
شامہ ریبہ رامہ گژھہ سیتائے

چھاوت ہیہ پوشن ماجہ شیو آئے
ونرس اُوماید کرنے باد

ساما نہ گنڈنے ماجہ شارکائے
شامہ ریبہ رامہ گژھہ سیتائے

لکھمی ہیت ہیت رُوپہ تھوائے
شونہ مالہ مختہ مالہ ژھنس نال

دال چالہ کنجنس ماجہ کالکائے
شامہ ریبہ رامہ گژھہ سیتائے

شیلا نہ طلا رامنہ مائے
دُکس پٹ چندامہ بزلان چھس

شونہ جامہ گنڈنے کوسلائے
شامہ ریبہ رامہ گژھہ سیتائے

گاتیرے نہ آنیرے نزبندائے
زلن گامہ نادہ منزہ رٹنے جائے

پونہ تندہ رتہ سند برگہ شاہائے
شا [illegible] ریبہ رامہ گژھہ سیتائے

وشنشٹ نہ برہما وید پران درائے
برہما دِشن نہ الیشر دراو

نمسکار بو پدنے کرمہ لیکھائے
شامہ ریبہ رامہ گژھہ سیتائے

بندرانہ دھرانہ برق آندازی
چاو بران کینی ونہ وان درائے

کبرتا جی شنترگن وچھنے درائے
شامہ ریبہ رامہ گژھہ سیتائے

ساوِدان مَن گوس شادکرائے
نال مالہ ژھٔنہ لَس کوٗسلائے
ہینگلانہ ہنگلا بدرہ کل آئے
پرتھ سیت راہس لاگنہ آئے
ننیشرَ ہنیشر سیت لس درائے
نمسکارہ لوٗبیے وشنہ مایائے
دیوبہ نہ گنے پنہ برٗونہہ درائے
پنہ پنہ دیوی وندوان درائے
کمر کم پمپوش نیلہ ناگہ درائے
منہ کن پرتھ سیت لاگنہ درائے
ہر کاش چانی وچھی پت جائے
دیوی نہ دیو تا سترینے آئے

منہ کن لوٗلہ سیت سہ منزرائے
شامہ ریپہ رامہ گژھہ سینتائے
باوکہ سرہ منزہ ہاو پمپوش
شامہ ریپہ رامہ گژھہ سینتائے
نرنہ ون لولہ پرتھ سیت ہنا درائے
شامہ ریپہ رامہ گژھہ سینتائے
برٗونہہ برٗونہہ وگنے چھ سوزکران
شامہ ریپہ رامہ گژھہ سینتائے
پرتھ سیت لاگہ ہاسترِی راہس
شامہ ریپہ رامہ گژھہ سینتائے
گمہ ژج آسہ چانہ درشنہ سیت
شامہ ریپہ رامہ گژھہ سینتائے

راجہ دشرتھ بشنشٹھ مُن بیہ بشوامترن جنک پورکن برات آہت گژھُن

گرملک سامانہ شادی رازہ پترکن
برت سامانہ از زربفت اطلاس
گرٗن ہستن گنڈک سامانہ از زر
کرگ شادی آہ ابن گیے شوارہ
نیاری کرکہ ساری درائے شادن
طبل وایک سُن تُر شادیانہ

سپن خوش راز ڈیشت رازہ پترن
سٹھاہ نال مختہ مالہ سانہ بد ساس
ہیرا یا غرق گیے در زر و زیور
رتھن ہستن ہٹن وایکہ نقارہ
تمن منز یامہ جوٗزن سر بدتابان
زٔنکھ رازن گرہ سپن روانہ

کمانہ ہُند پھٹُن راجہ رامچندرنہ اتھہ ۔ بیہ پوشہ تراوِن گندھرؤن اسمانہ پیٹھہ

سمیت تم استہ استہ درائے خوشدل ۔۔۔ پکنہٕ لگ رس رسہ منزل بہ منزل

سٹھاہ شادی کران منزل کرک طے ۔۔۔ بٹادی رازہ زنکھن گرہ گژھت پے

دپان تم رازہ زنکھن فرش مخمل ۔۔۔ وتھرہُت لولہ بانس ہی تہ مسول

وُچھِت سامانہ آشیچ کار سیٹھن ۔۔۔ وُچھِت تم رازہ لوک ٹیُر شادسیٹھن

تمن وُچھ وُچھ سٹھاہ گو شادرازہ ۔۔۔ وُچھِت مہارازہ تژگو رازہ تازہ

کرک شادی مُنادی درایہ بازار ۔۔۔ سمیت ین رازہ زنکھن گرہ لاچار

دِتِنک دھرمس خزانہ راج تہ تاج ۔۔۔ بلاشک عانہ پیٹ یُس آسہ محتاج

سٹھاہ گو ننگر خوش شادی تموڈِیٹ ۔۔۔ کرِت ٹیُر دھرم دان گٔنس ہٹھن بیٹ

راجہ رامچندر جی مندجانکی جیس سیت خاندر بیٹھن بیہ گیون

شیرس لاگے پوش توہ ہیتئے ۔۔۔ ستیئے واتوی دِیوا اکال

شکلم کرت اوم شبدہ ستیئے ۔۔۔ ویدہ شاستر درایہ رت رت گن

ژلہ بادرنکھہ مہا گنہ پتیئے ۔۔۔ ستیئے واتوی دیوا اکال

ونہ باسیت چھے بیہ سر شوبتیئے ۔۔۔ ونہ وَنہ منزہ شوبہ واتادرائے

شیوہ نانتھ ورنے آوہ پاروتیئے ۔۔۔ ستیئے واتوی دِیوا اکال

جمنا شاردا چھی سیت ستیئے ۔۔۔ نمہ ناپادن گندہ ہے شون

بوتیشور ورنے آورا گنیا بوانئے ۔۔۔ ستیئے واتوی دیوا اکال

ہنگلانہ منگلا بدرہ کل آئے ۔۔۔ برہما کران آش وارہ یوزا

وارس آرگ پوش لاگ ہنگ ستیئے ۔۔۔ ستیئے واتوی دیوا اکال

زلا لمبودر بیہ گنہ پتیئے ۔۔۔ گرہ ہیے پانپورہ گونگ پوشہ دور

بالہ ہامہ بالہ کایہ ونہ ژوں تھنوئے ۔۔۔ ستیئے واتوی دیوا اکال

اکن گامہ شیوا یہ وسترون ہنوئے
تولہ چانہ زنگمن گرہ چھس نیئے
شنبرت دیویہ تہ دیوتا بیئے
لگنس دہ ژاکیت راہس بیئے
نرسیندا پوینہ سندالدرہ سندستے
وشمستہ دیہارش چھی سندان ستیئے
چھی راژہ وچھان برونٹھہ تہ نیئے
اگنس کن ژی انفد دار بیئے
برہما وید پران برونٹھ تہ نیئے
ساہہ چوورنے آو سیتا لوانے
کرشنہ جوین اوتار دارن بیئے
نندہ گوپن گرہ آمت چھ بیئے
راژہ شان بزدان تہ گور شنورے
لکھمن چوورنے آوی مدماوستے
ویشامترن مل کیرت وینیئے
بھرت راژہ درنے آو بھگوئے
دشرتنا تیند کلہ بردار داری
شترگن ورنہ آوی پدماونیئے
ترکوٹی مل دیوتا سیت ستیئے
ترکارن ترہ ون سیت ہیئے
دیوی چھے کران پوشن پھوئیئے

اودنرس اودایہ کرنے جائے
ستئے واتوی ویوا اکال
برہمانہ برہمن وید پران
ستئے واتوی ویوا اکال
اگنیان تراوت بن بن ناو
ستئے واتوی ویوا اکال
رتو پہ لوانے ترٹ واسہ گرہ جائے
ستئے واتوی ویوا اکال
سنترکرنہ آئی بدرہ کالی
ستئے واتوی ویوا اکال
راہا ورنے منترواڑہ کا
ستئے واتوی ویوا اکال
شیتلا نہ طلا رکھیاکار
ستئے واتوی ویوا اکال
راہا دشرت گرہ ہے آئی
ستئے واتوی ویوا اکال
سنترنے ساہانہ چھی کران
ستئے واتوی ویوا اکال
لاہس چاہس جے جے کار
ستئے واتوی ویوا اکال
راژہ کمارہ گرہ پوشہ پوزا

ریشرس پوٗشں لاگے وُزِل ہیل چھٹے
سنئے وانوی وِیوا کال

دِیوتا اندرا ندوٗ چھان چھی لٹے
لایہ ہای گنگ منگنا وک

لایہ بای لایہ چھکھ دِرِ بروٗنٹھ ہیٹے
سنئے وانوی دیوا کال

لکھشمی تہِ ہارتی آیہ پرِ بنٹے
اشٹاونشہ پوٗز سال کران

چکرِ تی شوٗر ورِ نے آئی بھگوتے
سنئے وانوی وِیوا کال

دکھنا بہ یلہ دِیلہ وانوی سنٹے
وِشِشٹ ہارشں تھال ہت دیاوٗ

تِکھدار برہمنو نی پُھرہ فتنٹے
سنئے وانوی ویوا کال

منزِ نوٗر مہرہ منگنہ آوی منٹے
دکھنا دِنہ وِزہ کروٗک یاد

سِندہ گوٗر دُود ہت آسی پنٹے
سنئے وانوی ویوا کال

پرکاشہ چانے گنہ گجِ ہنٹے
شری رامہ اسہ ۆن درشن ناوٗ

اندکار دُ ندہ پنش کاس بگوتے
سنئے وانوی وِیوا کال

بقیہ قصّہ

وِشامترن لگن ۆن رازہ رکھس
انک سیتا تہ لیشرک رامہ چندرس

رنک پوٗزن اکھ ساری قبیلہ
کرک وِیواہن روٗدک حیلہ

زنک رازس منن اک آس کماری
شترگھنن لکھمنس خوش گیس باری

زہ آسس باوزہ لینشرِن نمن دوٗن
ہر تھ بیہ آس بانس سیت شترگرہ

کرک تیزی تہ خوش سین شود شرت
کرُن خاند تہ گرہ گوٗنوٗ لشر سہت

کرک شادی ادا ابن گئے شوادہ
زنکہ رازن گرہ سہن روانہ

سودشرت لینا تو ہنس ہرس تیٗن
پکن گوتو سیت پنس گمہ اتھنا

گرِ ہم بازارس سیٚتھن دھرمہٕ کا راج
پکان گوو اتھ نتھ بلہ یار گو رام
دیٚپن لس گژھ ژہ یاتس بہ کھٔنٹ روز
مکین شوٗلن دُوہہ چھکن گرڈ اسواری
لٔسند درشن وچھت تمہ پان گالن
لوان درشن وُچھنہ ساری گندٕنگ
دُنہ لگ شکھنہ بڈٕ دے دہ بادکارین
مژہ یک گنج لشکر اوک غریبن
جمع ساری سیٚتھن ارکان دولت
دُبک نگرس سمِت کھیر کھنڈ کھیاوک
مفرد گو یگہ منجن پر باتن

منتش گے خوش کانہ چھو نہ کینہ محتاج
کمان فرلن دیٚپن لس کرژہ آرام
نیایب واڑدن اسہ پٹھ پڑدی بوز
سمیت یژبہ آیہ لچھہ لس یار یاری
ژہ آلژ کر نہ مخنترژ دواتن
کرِن آلژ جگر گوشس پنن دِل
نوس رازس ہمار کیا دہ آسن
شونس تل عرق سیٚتھن سارِ برہمن
ہنہ کر سار دی رازس سیٚتن گت
نوس رازس پلنگس ہیہ ناوو
سمت بن رامچندرس تاج پشرن

راجہ دشرتن رامچندرن خطرہ تاج وتخت تجویز کرن بیہ رانی کیکی ہنزہ وجہ رامچندرن بن باس سوزُن

ہر سیٹ سر پہ ہوو یلہ گوس گندرس
مہاراجا نرائن چھک ژہ زانت
زنینہ ہرہ ہرہ لگ شور نے
ہو یہ ژہ منس کیاہ سنہ سے
امرت تراوت وپہ لگ شو کھنے
کمن وسنادن لگ کھنے

دپان نار درشی ون رامچندرس
خبر چھےنا ژہ کیاہ چھوک کرنہ آئت
اسار زان زن برہم سہار
بیگانہ گنزرت پننی یار
اسار زان زن برہم سہار
لیش کیاہ گنزرت یم چھیم دیار

بیہ یم شہر باژ حصم برونٹھ کنی
کاپا کڈ ود اکہ لگیو پینی
اسنہ اسنہ دارس لگوس پھنی
زانکمنہ سیتا پانی نینی
اک نی نہی گژھک نیتھر نینی
سمیتس وانتِ پکھ ژہ ونی
سونت سورتھ ہردہ اک نٹنی
دیہ دیہ شہران یمہ سنز منی
ہر ڈیکہ کوچہ فیر پا ہنیہ ہنی
شمیت پانی اسی وَنی

اسار زان زن برم سمار
ژہ کونہ منن کرت وسچار
اسار زان زن برم سمار
ہا انہ کونہ گوک خبردار
اسار زان زن برم سمار
افسوس کیک ادہ تلہ گیاہ تار
اسار زان زن برم سمار
ہوکہ تراوِت یڈ چھہ ہر ڈیک یار
اسار زان زن برم سمار
گاش ڈیشِت ژلہ آندکار

گٹہ ڈور گژھت پرکاش نیی
اسار زان زن برم سمار

ژہ ژوسِت بہنہ گوس پان تراوِت
ڈیش تم نار ڈو بوزک ژہ پانی
ہیی کنت بلہ ینہ رازس لشر واژ
ڈین لش کن ژہ گژھ کیکیہ بھرکن
ہیی شنچہ آس یچہ کیکیہ ڈل تن
دیان بلہ داژہ گوکیکیہ نش رات
ہنگی کینژاہ مہ ونکن تی گژھم دن
انکس ہیچھ واس دِت کرنس بندانہ

ہی کس نیت نہ کس ہمنہ ناوِت
سینہ از رات گیت گیاہ تان دکانی
اَنِن تم ستر شونی شوزن نمی راژ
نیحضی ہچھ رامہ چندرس ژھینہ کڈت وین
ونن رازس ہتون رازن تھوس کن
ڈیش تمہ ڈیپ مہ ما منگمی ژہ کنہ زنت
ڈیس تم توڑہ دڈمی ولن گژھی ین
ژہ ید ڈی رومنگ پشری بدپانہ

راجہ دشرتھُن نہ بشوامترُن برات ہت جنک پُورس کُن گژھُن

چھُکھ کیاہ چیزاہ منگت آیت دیِنا
دِچھ زربہ باوہ کِن بلہ دارس گن
دِیُن کیکی سٹھاہ لنش آس دِلچواہ
قسم چھِینا کیمُت گژھہ وعدہ پالُن
بھرت گژھہ راژہ آسُن رامہ ونواس
تِنحِضی لُوُزِت وسِت پیدہ راژہ برخاک
نہ لُوزت راژہ نہُکُن نتِ پھر ہیو
وَدُن واراہ دِپن لنس کیاہ یہ گرتھم
ژہ آسہی رامہ چندرن مائے وارا
یہ کم وَیُونے زندرے برتھا ژہ مارُن
یہ کم وَیُونے زندرے دِس ڈون اچھن نیر
اَکا کرتھم کِتھا سوُزن نہ ونواس
یہ کیتژاہ چھُم نہ سارُوی دِمہ برتھس
وَنزانس زو ونیانس وارہ وارہ
مہ کریژھ بازت منز کیاہ نفع چھُوی
ژہ نی لُوزک دِیُش تمہ پان مارے
شُترگن بھرت ماتا مال گیمُت
یِہی کَت گیہ نیر سیرس نیر گور
مِیہ دِم رُخصت بلنگس یہ ژہ پانہ
دِیُتُوس راژن پلنگس بہ وندی رژھ
ہیتُون رخصت بیس ونواس پیُن

ڈیک ہُیت پیُن بوتُت نہُکِن یمیتنا
تتھی لُکھ گوس تیھ کرہ ہسنہ دشمن
دِیُش تمہ رامہ چندرُن راج چھُم داہ
ہیتھر رچھ ڈن شتھر گژھہ ہولہ گاٹن
دِیُن کنگی دِچھواد بار کیاہ اَتس
کرُن جانس نہ جانن ساری چاک
تِہتھوی یتھو ساروی اگنر رکس شو
جگرژ ٹھتھم شکم کنخہ راژہ برتھم
کرُن لنخہ کیاہ ونن ہیت کیاہ چھُو چارا
منتھس امرت نہ برگن ہولہ گاٹن
ہیر چھُو ہی شاف بالس چھُونہ تقصیر
مری نتل رُست وُن گرتھم نمک پاس
میہ چھُم اک رامہ جُوبس چھُم نی بس
جگرژ ٹھتھم ژا لنخہ بارہ
میہ لُوزی تیھنہ ونِ ہیت کا ہنہ بوری
پگاہ نیری نیر رژہ پان کھائے
گیک شیچھ نمتہ آسن لوُرہ آمیت
ودان آو رامہ جُو راژس پرن ہیو
ہرنہ لگ تخنہ اُتھ زن دانہ دانہ
دِیُش تمہ شاف بدلُن چھُم طاقت
ستِن لکھمن ہتنول گے خنگس کُن

گرزُن ہیتو لکھمن کا پنیہ آگا شش
دُپُس تم رامہ چندرن یہ شمن روز
نترِ تُہ وُزِت ہاگ آسِی شہراوُن ناف
سوزُن مَن ژھ ونکن دپ گژھ ہوُن
ژہ یار وی راج لگن چھی نیر نیر
وُچھاک راون کران کیاہ سکھ تہ آنند
پگاہ کُس داس کرِہ تس مرہ گہنادہ سیتے
شوبلہ مرہ تس دیان پوشستہ بیم رات
مرُن مشراوکھ تس راوُس ساری
شوز مس یتیہ یم ساری دوئی تراو
دوئی تراون چھی ما مایہ دُن یار
دوہم الیشر ینن بب ماج زانن
چھیہ خورِ مم کنت ہی ژہارن سنیچ وت

دُپُن رازس رٹت راجس کرس ناش
وننے ایدلیش ادچھیا تھاوکن نوز
نترِ تُہ وُزِت پن لگی ساری ژلی یاف
نِژھا گنز باو نژھی چنچل مہ سیتین
گژھک لنکا وُچھت راجن نشہ سیر
رٹت کراز تھاو مت گرہ کرت بند
سو مرد ہے گونہ تس سیت بیہ مرن کیت
مرُن سارن چھُ اوہ کس تتہ تچن بات
مرُن یم ناتُن تم زور تھپہ کھاروی
دوئی تم تراوپس ناران وت ہاو
میتھر زانُن شتھر تراون اہنکار
تریم گور شبد بوزت گرد ایہ مانُن
یہ پانژھم پان تِشراون دلیس بت

راجہ رامچندرن بیہ لکھمنُن بیہ جانکی جین جنگلس کُن گژھن

مقرری سپُن گژھ دہ رامہ ونواس
انگِ کیکی تہ پیرتک برزہ جامہ
سِیتی سیتا تمن گیہ پان مارُن
ودن سیتا گییک فریاد لاین
دیپس رامہ چندرن روز نیتا یہ
دُپُس تم کنت ژہ یک چھی پادیوش

ولُن تم برزہ تراوُن خاصہ اطلاس
پرنہ لگ شہر سوژی رامہ رامہ
وژن آس خون نیتر وآس ہارن
کرت کیشہ پریشان سینہ داین
دپس تم امہ ونہ دار لنجہ چھیم رہ
دُپس تمہ بوزکنس تل چھی شونس بوش

دُلِس تم کر تکاک ژ النت مغفرات
دُلِس تم تُوم نتھ امیہ یکینہ چلبنے
دُلِس تم ہیہ ژہ گینز تام غنت والی
دُلِس تم ہیہ ژہ چھوک رنگ گل اندم
دُلِس تم ہیہ ژہ چھپے ہپوشن باشن تن
دُلِس تم ہیہ ژہ چھک رنہ ون خود زون
دُلِس تم ہیہ ژہ چھاک ناگُک ہیہ تن
دُلِس تم ہیہ ژہ چھک باغچ ہنیر زلہ
دُلِس تم ہیہ ژہ چھک باغچ ہیہ پوش
دُلِس تم ہیہ ژہ چھکنا تازہ گلزار
دُلِس تم ہیہ ژہ چھپی انخفہ برگ قوسم
دُلِس تم ہیہ ژہ گرزھ باغچ ببر لاگ
دُلِس تم ژالہ کرُد کہ سخنہ چانوی
دُلِس تم ہیہ ژہ چھکنا ماہ تابان
دُلِس تم ہیہ ژہ گرزھ شچہ سُوز مالن
دُلِس تم ہیہ ژہ راز س پت جگرگا
دُلِس تم ہیہ ژہ کوسلا کری باد
دُلِس تم ہیہ کوسلا آدن زچھی جان
دُلِس تم ہیہ ژہ چھک سازن اچھن گاش
گاشن کرنہ ژ عاجز ہیبر زنل
وننہ اگش راتمہ جو سینایہ کُن بوز

دُلِس تمہ ژی سوادُس گرزا ہم زات
دُلِس تمہ ئی ہیہ آشُم کرمہ لانے
دُلِس تمہ گرزھ ژہ زمہ اکہ بان زالی
دُلِس تمہ کم کرُم ہیہ ہندن شام
دُلِس تمہ چانو دوری نارہ زالن
دُلِس تمہ چانو دُور چھم چھکس نون
دُلِس تمہ دیہ دُلیشت کرنڈ چھہ کھوژن
دُلِس تمہ کم تمنُوین کرمہ گانگل
دُلِس تمہ ژی وُچھان رُود منہ کنہہ ہوش
دُلِس تمہ بیت نہ قیمت تت گلس زار
دُلِس تمہ ژی وُچھان یمہ چشمہ توتم
دُلِس تمہ وہ گنخفو تخفو تخفم دلس داغ
دُلِس تمہ مے لگی مارزُ نہ کرگھنوی
دُلِس تمہ نورہ یادن تل دمی جان
دُلِس تمہ تودہ زالنخفم تاپہ تالُن
دُلِس تمہ چانو نبرن آسہ تن کال
دُلِس تمہ سیر باون ون نبی باد
دُلِس تمہ تاج نرادن کرگزھی جان
دُلِس تمہ ون کرک ہنن سرزہ ہی اش
گھنت جیندر ہمہ تھ یمنا تمار گنت نر
مہ وُدن ژہ وُت وارہ ژہ خرش بند

مہ وَد وُن وَد نہ سیتن پران لوری
مہ وَد وُن وَد نہ سیت گوی رنگ برنگ
ونک پلہ برزہ نیراوک خاصہ ململ
نیریاں تُو چھ شہر کو لوکو رِوان دراے
دِلس پیٹھ داغ رُٹ وَزلو گُلا لو
گُلابس سوُسنگ ہیو رنگ سُنٛ
سَپن ساری پزِلون گُل آوارہ
لگان گے ننت کو ہیس ہیٹھ آل ہنت رنگ
ننہ پھکی شیشہ ژہیٹھ ژج ہنجہ ورگیہ نیر
ژنک منزل رژکہ منزون کھٹک یان
تنھے تم گے ڈنڈک وَن منز رنگ جابے
خبر پلہ پوز کوسلایہ کتنا گو !

مہ وَد وُن وَد نہ سیتن گاش سوُری
مہ وَد وُن وَد نہ سیت شیس پوُی سنگ
لگان گے نرِ نہ وَتی ازراہ جنگل
دنگ کیا سنہ وَنس منز کنہ ریٹن جاے
ڈیوک ڈوریراکس ساعتس نہ ژالو
نہ ڈیشت حال مول ہنو نہ کینِن
ژھلکن نُل پلہ ودشن دِین دوبارہ
بدل گو زیبہِ پوشس کا رتک کونگ
وَنس کُن لج خلائقن یوہ پنس رینز
خلق پیٹ پھر ساری آتہی رِیوان
زنم کر پھر نہ کنِہ مس کیاہ چھو پروا ے
وننہ لج رازہ پوترس کُن ژہ کن تھو

راجہ رامچندرنس فراقس منز کوسلایہ ہند بلاپ کرُن

کوسلایہ ہندِ گیرِ و
پترِ پیو راما راما
کتھ گوہم ژہ نراوِت
آنی گیس مَنہ ناوِت
لگیوِیت ژھایہ
نارس وُٹھ بو لایہ
کتن چھے کنہ واجہ

کرہ یو گورہ گورہ
کرہ یو گورہ گورہ
کسو یکہ حال باوِت
کرہ یو گورہ گورہ
ہی کہ نفس بو مایہ
کرہ یو گورہ گورہ
شری کرشنہ مہاراجہ

زگتنگ چھوکھ ژہ راجہ
پھیر ہیے آندِ آندِری
ژول چانو وُن مہ آمُو
ببہ گژھوہم ژہ رامُو
نیرہ ھسا بازارِی
پادَن لگے بو پارِی
نیرہ یُو دارِہ پنی
تارہ دِل گوم ینی
مہ دِپیُوم رامہ راجہ
آدَنکہ سیرِہ باجہ
مہ کمُو شاتھ آسی
ژہ گوہم وَنوا سِی
ژہ پیر کھتم بُرزہ جامہ
ییرِ یُو رامہ رامہ
ژولِ منز للہ ناوَت
وُننِہ نو کینسہ ھاوَت
نیرہ بو شامہ لٹے
گاشرہ لالہ نرٹے
دُورر نو بوُ ژالہ
لاچھنس مایہ رالہ
اچھن ھند گاشَس گنو گوم

کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
لاگے یُوشہ گنڈری
ژصارتھُو شہرہ گامُو
کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
ہڈرہ نمِ تُوک سارِی
کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
لاگیُو سارہ بنی
کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
خوش آبنہ اُورہ ماجہ
کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
تمنِنہ سوُنہ کینہ کاسِی
کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
بوژھارت گامہ گامہ
کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
جگرس منز بوُ ساوَت
کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
بار میان بھی ژہ ٹے
کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
کسُو کر نفس حوالہ
کرہ یُو گوُرہ گوُرہ
سیرِی بہ گاشَس گنو گوم

سیتا جیہ نِشہِ راوُن نِنہ خیطرہ گوسان لاگتھ یُن۔ ییہ رامچندرُن تہ لچھمن جُون شکارس پؠٹھ گژھن

کنہنہ چھینہٕ آسَن کتھ گوم

وِدہنہٕ لگٕ راژہ بلہٕ آحوال بوزن
وُدن وارہ تہٕ جاسن کہنہٕ پارہ
وُشہسٹن تَسی دُپن کیاہ چھکہٕ ژہ ساد
گبرٕ زٕہمس ژہ لش آمُت نرایَن
شُترگن برت گیمت شنکھ چکرس
کسف چھاپ پانہٕ آدٕنت چھُی کوسلا
کرو تپ ژار باہ اگنس ہموٗ پان
دِپُس تمہٕ منگ گنہٕ ہی کیا کوٗسہ چھی ہان
بُن آسوس پانہ لنش اوتار وہارُن
نوی بابت سُپن سہ پانہ وِنواس
تِنھی رازس سپُن درہم تہٕ برہم
نہ بوزت راژہ ژہٕ سپُن شُد آسی
دِپن ننکُن دُوہہ اکہ ون گوٗنت اوٗس
یکہن ازدُورِ تِہہ بونہ ڈیٹھ ژا ہا یا
کڈن نرکش دِتن تس تیر دارت
وُچھن ریش بالکاہ اک پان سازن
ودن وِنونس وہ تمہٕ وُن کیاہ کران تُم
ژہ گژھ وُن پانہ زن بوٗسی گوشُن ڈک تُرنش
تِنھی گو راژہ پانس نِشہٕ تِرا آتش

کرہ یہ گورہ گوڑہ

وَنہنہٕ لگٕ راژہ پننس الیشرس کُن
وَنہنہٕ لگٕ کیاہ سُنہٕ کتھ گی آدارہ
ژیچھ دِیہ کاہیت کیاہ آسہ وِچھرہ
تَن چھُی شیشہ ناگک پانہ نکھتن
چھُہ سینا پانہ آنٕز بوٗسم زمنس
برن چھُی ون اکرن چھُی زہم تیاگا
وُدان آس آدِتے لُوٹھیوس نارا
دِپُس تمہ اک گژہ ھم گبراہ ژہ ہوچان
کرت ہیتھا ژُن راوُن چھو گاٹن
ہیتھا ہیتنا یہ ہند لنکا یہ کرہ ڈاس
وُدن وارہ تہٕ سپُن گاش تس کم
تمس بوٗنہ پراگ زنہگ پاپ آسی
تِہی بوٗنہ پایہ وشہ سیت اتھہ شرگوس
گماں تس ہیٚم سپُن کونہ کیاہ بلایا
ژھُنن تمہٕ بے خبر ریشِ زادہ مارِتا
تمس تمہ تیرہ سیت زخمی گمژتن
پتن بب موٗج نابینا گمت چھسم
ژتن ادہ باونس کیاہ آوُ دُرہشس
تمن نشہ تُرُنش ہت گوزن پتن گاٹش

لگِس نم شانہ رہار نہ جبر کینہہ آک
بدل رانوک نہ جگرس سینک چاک

پرژھک اتس چھک ژہ کس اس کیا چھ ڈیشن
اچھن ہند گاشس اسہ کنڈ گرہ پزوی دون

ونن یارن نمن ہتو نحم بیشن پاپ
وسِت پے دونہ دی اتس پی ڈلوک شاپ

گبر گبراہ کران ہتو نان گگی پران
تسند درشن کرن روزی ژہ ارمان

تہتھس رازس بدل سیپن رش شاپ
ژہ گر انصاف ون وانیا کرن پاپ

ودنہ لگ نالہ زراون باک لاین
جگرس دد ہتس نم شراک لاین

جان بلبل سنزن راجہ دشرتن راجچندرنس فراقس اندر

وَندَ یُو مُن بو پادن
ژھانڈہ ھکھو رامہ رادن

وچار ناگ وَنتہ لادی
تونگ تارہ برارَی

بتہ حصہ سترہ کین دمی کن
ژھانڈہ ھکھو رامہ رادن

اچھن ہندہ گاشہ میانے
خوش ایون نندہ بانے

کاکِل رادوم سیبہ تن
ژھانڈہ ھکھو رامہ رادن

کتشہ تیر لایتھم سیہ
لشہ چھم نارن رہ

اکشہ فیرن ہرم تن
ژھانڈہ ھکھو رامہ رادن

مہاکشہ کین بمسر یو
ہر تھوکہ ون دیسہ یو

ہمستہ دارہ گژہت رٹی دن
ژھانڈہ ھکھو رامہ رادن

ژہ رود ہیم کنت شائے
کرانکہ ندی وٹھ بولائی

گنگہ بلہ پن اچھہ آدن
ژھانڈہ ھکھو رامہ رادن

غوصہ نوکنہ سہ چانوی
دین بلہ بانہ زانوی

چارہ نو لاکن وعدن
ژھانڈہ ھکھو رامہ رادن

ژہ زہ گوگھوہہ نشہ دور
وزہ پائن ناگہ رادن
ناوتن نزاو کینہ
ہاو موکھ بھتاو لادن
نہ یہ کل پتھنہ راوے
الو دزہ مہ تادن
نترن منتر رٹے پادہ
مرہ یو دنہ چھو آدن
ناران ناگہ پرارے
پرارے سیت سادن
سرس چھو گاش چانوی
شوی چھوی یوگ سادن

نیرہ نلہ یلہ گتہ ہشم شور
ژھانڈہ نفو رامہ رادن
باد سر دود مہ سینہ
ژھانڈ نفو رامہ رادن
رامہ رامہ کرکھ بونزاوے
ژھانڈ نفو رامہ رادن
نت شیرہ کن دیمے ماد
ژھانڈہ نفو رامہ رادن
وانگنہ جائے ژھارے
ژھانڈہ نفو رامہ رادن
شوی چھو پرکاش چانوی
رھانڈہ ھو رامہ رادن

ونہ نے لوگ رانہ پان احوال بوزن
ودن وارہ نہ جامن کرن پارے
ودنہ لگ دھرمہ راژن کرمہ نی لوک
دیش نمہ تورہ کیاہ کرھم ژہ نیکی
دیش نمہ تورہ کیاہ ادیہ کار کرھم
اچھن ہند گاش اوشو مہ رامہ اوتا
دین لس کن ودس منہ رالنم ون
ودن لس کن ژہ رنم چھم ہنم سانت

کرنہ لگ ناری نس انیہ س کن
ونے لگ کیا سنا کنہ گوس اوارے
گیس نی ہان کوسلایہ نش نیوک
یہ کنہ آسوی نہ متراون بکیکی
حگمہ ژ ھتم نکم کنتھہ نارہ ژ بھنم
کنہ سنہ ژھنھم نہ کیاہ دتھم زندنے نار
دزرت حھس ہم ترن نم یا انم دن
تنھوی منتہ کھو تنم ہتہ لوو دش نہ زان

پرنہ لگ رامہ رامہ صبح تاشام
پرنہ لگ رامہ رامہ لین سیتین
کرن یش رانزہ لوکن ہیٹ حکومت
دلنہ زلن آسو آمُت کریڑہ زالس
سیتن ہیوش تخت و تاج تراوُن
پنجرہ منز باگ یلہ لٹ لُٹ نبر دراوٗ
ژٹن جنبہ جامہ ہوکہ لاون اتھ کھوٗر
وچھن نہ کانہہ گبہ نہ کینہہ ہند ہوٗل
ودن وارانہ سمسار روان آسُن
سوٗلس یلہ نارہ سیتن زالنس زو
بھرت شترگن ماتا مال چھہ گیمت
شترگن بہ نخ مالنہ منگناوِن
ودنہ لگ بھرت جامن کرنہ پارہ
نزعن منز سارسی فریاد لاین
یلن چھاون کلہ چھاوِن گلس تل
ژٹن سینہ دتن تس زورہ نالہ
ستھاہ لیٖتھ گوس ترت آتھ مارن
وچھن ہرت جایہ کوسلایہ نش ژاو
ذنم ون کیاہ سیتن منزون تھی لہ
کن دیوتی سیتس دتن جاک
دونہ وی کلہ ہت تھسر للہ نادِن

درن راتس پرماتس منٖونہ آرام
سوانتر ہوکھنت گو آئینہ سیپن
پرن شیوہ شیو ودن نز دہرن ارت
کرنہ لگ جاک دامانس نہ نالس
وچھت گو باپن نیدر رش ہون
وچھنہ لگ کس چھوزامت کس تمن او
وٹن لو داد ژھار نہ لگ جوا پور
اکس اک دینہ سیتن دیب زن زول
دپن کیکیہ یٹ ناخوش ستھا آس
سوکیکی آیہ من تس ساودان گو
گیک شیچھ نم نہ آسن لور آمیت
نم آیس مان تمن احوال باوُن
ہرت کنہ مال مسلم سبہ دوبارہ
ہیم ورشن دتم نس ناد لاین
لین کینہ سیرہ گومت انہ گٹس تل
دپن تس کن لوکس کرتس حوالہ
دپن بی اُس کیکی ون بو مارن
ودن دونس مہ کم ژھون معصوم جاو
دلس نمہ ٹاٹھ گبر و برونھ کنہ بہ
ستھاہ کیکیہ یٹ سین غضبناک
جگر ہرت تمن سوراج باوُن

وۆدن ڈیونک لسو تۄہ آسنو آیے
ڈیونک کرۄد تماوِت زۄنہ نوون
دِپن تم ماچہ پیٹھ واراہ نزۄون
وچھودن کیاہ تنھس رازس بنتھ آوٗ
خبر چھا رامہ چندرن یوز پانہ

مہ چھم لش رامہ چندرنہ خوتہ تھزر ماے
تسند کارن مہ لش تۄہ بوز تووون
قبیلہ خوتہ داراہ فیاد گو نن
دِتن زۄ زۄ پیٹھ ہتا گرہ سُندماد
ڈنڈک ونہ ہنزہ چھوڈمتن تم مکانہ

راچندر جی بچھیرت اننہ خبطرہ گژھون بھرت تہ شترہین تہ بششٹ منی بیہ رامچندر جی سندن ماجن ہندہ انکار کرن متسند

اچھو لگ رت ہرنے
شیرہ پیٹھ ناج نزاوون
نننہ جامہ موژہ راون
شالس کنہ جلاج
اُن مرس نہ باج کری راج
شور گو آسمانس
رازہ گھٹ پیٹھ ویمانس
سمت آو سار کرانوی
چپارہ نو کنہ تنہ زانوی
سمت آو سار قبیلہ
کالس کنہ حیلہ
زئیت آو سار عالم
کالس کیاہ نمک غم

رامہ رامہ لگ پرنے
بھرتا رازہ منگہ ناوون
رامہ رامہ لگ پرنے
بھرتو شیرہ دیو تاج
رامہ رامہ لگ پرنے
زلزلہ گو جہانس
رامہ رامہ لگو پرنے
کٹ گو رازہ ساتوی
رامہ رامہ لگ پرنے
دنیا ہس راروینہ
رامہ رامہ لگ پرنے
کیکیہ پٹ کرک نرم
رامہ رامہ لگ پرنے

کیٚکی لجِ وَدَنے ٹُجقِس لجِ رَب لدَنے
ترِت گو کیاہ مہربٔنے رامہ رامہ لگٔس پرٔنے
ستہ متراً لجِ رِیوَنے زٔدرہ لجِ نالہ دِنے
بُود فیرِ سُوسنے رامہ رامہ لجِ پرٔنے
کوٚسلایہ آیہ نالن سنبل کٔرنہ ڈُون گلالن
دَنُن تن نارہ زالن رامہ رامہ لجِ پرٔنے
کوٚسلایہ دُپ تمِن دون ہیور کھٔٹ کٔنہ وَتھِشُم بُن
ستہ متراً یہ دُپ فرمِسُن رامہ رامہ لجِ پرٔنے
شور گو آسمانس بوہہ کمیہہ وُوتھہ جیالس
رازہ کھوت پیٹھ وانس رامہ رامہ لگٔس پرٔنے
مارنہ لوکھ لگ پانس رِکیکیہ پٹ کرگ بانس
کالس کیاہ چھوا دانس رامہ رامہ لگٔس پرٔنے
شترگن چاک درِت دراوٗ بوزنہ کٔنہنس تٔس آوٗ
دپن ہیو معصوم واوٗ رامہ رامہ لگٔس پرٔنے
بھرت رازہ دراو لارن اَچھوکِن خون ہارن
ڈنڈگ ون وان ژھارن رامہ رامہ لگٔس پرٔنے
وچھن یلہ سریہ دُوٚس گرہنہ سیت گٹ گمٔت لٔنس
کوٚشِن تانِ وانمٔتُس رامہ رامہ لگٔس پرٔنے
وچھن یلہ ملکہ خانہ ہرانِ آتش دانہ دانہ
ہمت زن آسمانہ رامہ رامہ لگٔس پرٔنے
بھرتن یلہ سوحال ڈیوٹھ وسیت چھو ناں ہنفر بیوٹ

دپُن پادن دہس مۄرٹ
رامہ رامہ لگُ پرنے

وُچھیس پمپوشس ہش تن
سینمتر خاک ہن ہتن

منتھن نم پادن نرن
رامہ رامہ لگُ پرنے

دِشُن نم رامہ جوُن
کجرنُو کیازہ چھک ریوَن

کنو چھک یوُر یورن
رامہ رامہ لگُ پرنے

ہن ماجہ کرُ ہمہ سُتُہ واد
وُچھم کیاہ چھُم یہ رُویداد

یَتہ یوُر چھمُنہ کِہنہہ یاد
رامہ رامہ لگُ پرنے

بَتس ہیٹ نالہ نراوُن
داد لِدہ متھ دِہ چھاوُن

بالس حال باوُن
رامہ رامہ لگُ پرنے

بجر بھتھ حال وَنولس
وَیت پیو ضعف اُنوُنس

دپُن کم کرُ سَر بے کس
رامہ رامہ لگُ پرنے

کِنھو بٔرد ہۄ آسو سوی سات
تَتہ کرا آسہ دوہس رات

بوہَہ پیوتس ژُلس زات
رامہ رامہ لگُ پرنے

دُوکھ نہ داد سخت نہ اِلِن
دھرکہ وعدہ پالِن

دوہ یلہ نکھہ والِن
رامہ رامہ لگُ پرنے

وُندہ داُد واریاہ گوُس
بجر کھفس کُن دنان اُوس

مندہ نن اَنہ گٹ گوس
رامہ رامہ لگُ پرنے

کُنو یکہ دیاد کاسنہ
یہ آشم شُونرندہ آسنہ

ڈُنو وُن لوز یکے بیت
رامہ رامہ لگُ پرنے

وَدنہ لگُ ہٹ ژُلس پوس
نتھے یتھ شتر ستہ ہوس

نٹھن اَنِدہ دن برّان بوس
رامہ رامہ لگُ پرنے

ہہ نوؤن کو نہہ کہ ہم ہان
بوکس کرہ مٔنٛزِ پٔن ہان
کتھ ژٕلِہم ژہ سبھ گوان
راہہ راہہ لگٕ پرِنے
کتھ ژٕلِہم ہہ نراوِنت
کتھ ہکہ حال باوِت
انی کٕس منہ ناوِنت
راہہ راہہ لگٕ پرِنے
ہیرِ لیس لگمہ گرٕسٕ ہنے
ہہ نو راہ مۆل زانوٕمی
وٕچھت ہیتر حال سانوی
راہہ راہہ لگٕ پرِنے
بہر ھو گرٛ دِ نگرٕ کٕن
کوسلا یہ بور سوٗزٕن
ہہ نوؤن نور چھی ژٕن
راہہ راہہ لگٕ پرِنے
گنڈِ یِہ سوٗر ھلٕ گاشس
ہیرِن نراو یہ کاشس

بہر ھٔس سور نٕخ آشس
راہہ راہہ لگٕ پرِنے

رخصت کرُن رامچندر جی سُند بھرت جیس کھراوِ دِیت

دِین پزکُن چھُوب گبرس نرائُن
وٕنو پیٛھ لوکٕ بہ رستن چھہ لایِن
یمن چھی پایہ سیت ہب ماجِ راوَن
یمن اَدہ وِت نہ نو چھی کانہہ نہ ہاوَن
ہیت زن چھی سو آسان آسمانہ
سو یدٕ وی منتہ ھلٕ مۆل چھسنہ دانہ
سو کر چھوی کینہہ کٕن اَدہ وٕچھت ژٕانن
تمس چھی ونہ ہکنس تیزہ ژانن
تمِس چھی سارہ چینگ لوب سوٗرن
تمس کیٛر کینہہ منگنس حونٹ ھوٗرن
تمس اَدہ کیٛر چھ روزن کینہہ ہنر کل
سو چھی ڈولہ ڈافہ دیوان کولہ نٹھن تل
سو چھوی اَدہ ژٕور ہو آسن ژٕن وَن
گلن لٔنس ناپہ سیتن شین زن نن

راجہ رامچندر جیُن، لکھمن جیُن بیہ جانکی جیہ ہُند جنگل گژھنہ خٗطرٕ رخصت ہیُن بیہ راجہ دشرتھُن بیہوش سپدُن

G. MOHIULDIN.

گبرٗ مالس لنشہ چھوٗی گنڈ اندر لال

وننہٕ لگٕ سوٗ پنہ کنیٖ وچھنٕ منٕ موٗل

بوٗ ونہس غوصہ کم کم چھم بنیمت

بوٗ ونہٕ ہس گرہ نیرٗن گوٗم اومان

بوٗ ونہٕ ہس گرہ زان کاہنہ ہیوٗن ہونہ

بوٗ ونہٕ ہس گیم زنٕ بنٕ بنٕ منٕ پران

بوٗ ونہٕ ہس کیاہ بوٗ کرہ ڈلٕ سارٕ عالم

بوٗ ونہٕ ہس چھسٕ وچھان کنہہ دیم نا

بوٗ ونہٕ ہس لیس نہ ہب لنٕ کیا چھوٗ پایہ

بوٗ ونہٕ ہس لیس نہ کنہہ دلٕ بای نہ بند

بوٗ ونہٕ ہس لٕ نہ گوٗنہ آسی لسن جائے

بوٗ ونہٕ ہس کس بوٗ ونہ یم دوٗکھ نہ دادی

بوٗ ونہٕ ہس لسنہ یم سنتان کنہہ دنٕ

بوٗ ونہٕ ہس لس چھ ساری شہر آسن

بوٗ ونہٕ ہس گشٹ چھوٗم وفوٗاں رونان

بوٗ ونہٕ ہس کولہ اندر چھس ہٹہ بود ان

بوٗ ونہٕ ہس مہم چھم کیچہر زلیا زاہ

بوٗ ونہٕ ہس رچہ برنٕ تلٕ چھک سوٗر معل

بوٗ ونہٕ ہس لوز بوٗکٕ شوی چھم گنزہن لٕ

بوٗ ونہٕ ہس تہادکن بوٗ ونہ کس گشن

بوٗ چھس چیٖست پنہٕ انفہ دٹ کر کھنا

سوٗ بوٗگی پوشنہ لیس بب ماج یرٗ کال

ییم ناٗکول کا سیم چھم گمٹ ہوٗ ل

سوٗ ونہ ہم جامہ چھی اشہ سیت وٗنیمت

سوٗ ونہٕ ہم گرہ ننہ بنہ شوٗکہ چھو آسان

سوٗ ونہٕ ہم گرہ سیتن کینہہ لوٗ نہہ

سوٗ ونہ ہم سیت ہنٕ کیول گنوٗی پران

سوٗ ونہٕ ہم لسنہ ڈلوٗمن لنٕ چھو کیا غم

سوٗ ونہ ہم گیت چھشی بوٗ پنزہ اکنم نا

سوٗ ونہ ہم لنٕ چھو ایشر جایہ جایہ

سوٗ ونہٕ ہم دے تمس دیہ شوٗکہ نہٕ آنند

سوٗ ونہ ہم دے چھوٗلنٕ کنہہ چھنہ پروائے

سوٗ ونہ ہم لنٕ نشنٕ یم لوٗگ ساوی

سوٗ ونہ ہم لنٕ بندرہ لوکس اندرٕنٕ

سوٗ ونہ ہم دے چھوٗلنٕ تہٕ دیاد کاسن

سوٗ ونہ ہم مہابھارت وا تہٕ لوٗبہ زن

سوٗ ونہ ہم وندہ کرشدہ دی چھوٗ داتا

سوٗ ونہ ہم صبح فلٕ سوز بنہٕ لبح رات

سوٗ ونہ ہم سارنی دی چھوٗی رچھن دلٕ

سوٗ ونہ ہم جونٕ دگن ایشر کنہ کا دان

سوٗ ونہ ہم ایشرس گچھم پان لشرنٕ

یہہ دکٕ درشن سوٗنگ درشن ہر کھنا

وَدُن وارَاہ وَدنہ سیت گل گیس پی

ژٕہ وٕنمُت چھُت مےٚ لُس سورہ اردہ راتن
مےٚ وُنمی رانشہ رانس کو نہ ہیُت آک

ژٕہ وٕنمُت چھُت مےٚ لُس کرہ غم اندر یاد
ژٕہ وٕنمُت چھُت ہمیس اَنھےٚ اَحسِنہ ہار
ژٕہ وٕنمُت چھُت ہمیس انھہ رٕشنہ کینیہ
بُہ چھُوس پیوشُت پھُر چھک کونہ ایوان
وٕنُت ژٕہی لیتہ آسے کینسہ ہنز سُت

بہ ولمُت دِیار چھُوس چھم پران نیران
ژٕہ وٕنمُت چھُی ہمیس لُس آسن
ژٕہ وٕنمُت چھُت گرسے کا مھ گواداہ
ژٕہ وٕنمُت چھُت مےٚ کینژاہ کینسہ ہٹ گو
ژُکی ژٕہ ہوُ یہ مای لاگِت چھُوس بُورُوزن

اما حیران چھُوس ادہ لیُت کیاہ ژٕیر
قلم ژُل کرمہ لیکھا میان تولِیکھ

وُچھس یم ہل اچھِر وُٹن شیر ناوُس
چھِ یم ژُوری اَچھِر لیکھِن چھنہ زیاد
دوہ مُت ہی شتر کاہ مہ پوشن گرہم نہ
یہ ژُورہِم کُت ژٕہ مےٚ میانس ہلیس امنر
ژٕہ وٕنمُت چھوت بُہ چھُوس بُوزِن زار
ژٕہ وٕنمُت چھُوت بُہ چھس لُس پان ہاوان

وَدِنہ لگُت دادہ سیت شینس دِلس پی

نمی وزہ چھُس لُوِنس نِشہ پانہ دراتن
یہ کُسَہ وِید گیہ اُنزِ گرِژھ دِیہ شُند داک

بُو پانے وانہ نس نِشہ دورِ زُلس شیانہ
ژُولُس کِت نھاوَہ لدلد مخنہ دِیوار
نمِس کرہ انھِےٚ رٕٹ بہ سارہ وینسہ
خبر چھا بنہ ہٹ ما چھنیہ دیوان
بُہ نھاوَس کن کنھن ہاوس دَوگت

خبر چھا کو نہ اشرہ چھک ژٕہ ایوان
بُہ چھُس لس پانہ آیِشنا مُہر واسن

لو زالن لسندہ بابت لینکناوہ
بُہ چھُوس لبہ زان دنہ رسنومی ژٕہ کن ہو
مےٚ بوزُم چھک ونہ رسنوہی ژٕہ بوزن
کھٹُت روزُن مےٚ نیشہ نھند وُکھ نیر نیر

قلم شوی دِیہ نہ سوی اندماو پریکھ

بہ چھش شُد شُد نہ نت ساہوت نھاوس
گوڈن لی لیو مہ ہٹ دِلن دُوزِ زلس ویاد
منز مو کہ کا نھنہ نِنیم ژُوشن گرِ ہم نہ
نمی سیت اچا لیساری ککہ وچھِ ہو
یمی آسی نہ وٕنس کینسہ نُشہ نار
یمی سارِی نیلہ کرون زاون

خبر چھا کونہ چھک اَدہ ہیُون تُوزَن
ژہ وُنمت چھت لمی گوٹھ کینسہ نالس
ژہ وُنمت چھت گڑھی کانہ کینہ پٹہ ڈور

ژہ کت سنہ شایہ ژُوزِت چھک نبر نیر

مِہ چالم تیرہ نٹھ نزن لاوِہ مُوریے
مہ سیٖتُن وادہ سیٖتن شیراوِش ماگ
مِہ وُسنم اچھ وُچھان راتس تہ دوہس
بوکرُوچھ اُتھوکھ شوکھس گگ مایہ سیٖتی
مہ اُش سوُیم اچھن ہیُونم نکن رَت
بوچھُوس پیوُمت بیٖھر چھُم تیران نیران
مِہ راکھِس گژھنہ تُوشن ہیم گرن بانت
مہ رٹمُت وَن چھُوسادن جوُرہ زاگن
مِہ وُن رادن یہ سیٖتا زورہ گژھنہ خن
گگن چھوس شین زن بیہ ماو درشن

گیم مازِ وِہ کیچ نتہ زرِ ژہ چھیٖ کن
ژنٹن پولاد گردن چشمہ زالس
پولادس ژہن کرہ تس ششترس سوُر
مہ سیٖتن ژہن وُنہ چھک ناگژھن سیر
ژہ وُچھتم موج ژُوزت ڈُورہ ڈُورے
ژہ گژھ ہتم ناوِہ سیٖتلس شیشرِہ ناگ
ژہ گژھ ہتم ژُہوہ دِنے کیلاس کوہس
ژہ گژھ ہتم ہیرِ مُوکھس گنگا یہ سیٖتی
ژہ گژھ ہتم سال کہنہ ہیٖہ مالہ بریت
ژہ چھک بیہ شبس کھیت اکاش فیران
ژہ گژھ ہتم تندہ کیشرہٹ امر ناتھ
ژہ چھکنا وُنہ بلمُت لدر اگن
ژگژھ بک ڈیرہ بُدرس اگنیبادن
ڈکھِن گژہ چان وانن شونہ درشن

ہری ہر کونہ چھک درشن مہ ہاوان
وزن چھُم من کھٹن کن کونہ تھاوان

ہری ہر کھر کرُمن ہستس کرُن ہند
شرن ادہ گوی چھوہن تتہ موکہ لاون
شرن گونا ژہ کن ونہ ہیان زرات
ژہ چھک گچھہ ازُ صحبا فولہ ناوان
گگن چھوس راکھس سیٖتن گیم گوُم

کرا چھن زور بل وانش نہ کینہ اند
ہری ہر کونہ چھک درشن مہ ہاوان
ژوی گوُم راژ دہ دوہس گیم رات
ہری ہر کونہ چھک درشن مہ ہاوان
اگن چھُوس وِگنہ سیٖتن انہ گنڈ گوُم

ژه امہ اَنہٕ گنٛژ اندرہ چھُکھ گاشہٕ ہاوان
ژلِتھ چھوس نارہ دِگنکو لٔشہ لودهٕ زن
ژه دِنمت چھُٹ سیہس اَنخہٕ گاوچھاوان
گیانک کیمیہ نقل ڈل آسو نراوِمُت
ژه چھُٹ دِنمُت چرس اَنخہٕ نال کھاوان
بوٚگس دِنہ چھُکھ ژه بوزن وٚلِ میانوی
ژه چھُکھ ہمہ ژورہِنہ دودهٕ دامہٕ چھاوان
بہ کوتاه چانہ دِرشنہ پوژهٕ ودا سی
اشنس سیت رٔٹ چھنا پیلا وٚہاران
شوکس وٚنہ یم نہ دون پٹنس ہنس رات
نوی کرٕ چھوس امس لٔشہ سیر باوان
بہ قاصد ہَن دِلس آن خط و کتابت
کرٕن ات عقل نہ کھنٛ نہ چٹ اش چھوٚڑان
امس ذمہ آس کا ماہ خطہٕ ژه لیٚکھن
اکس کنٛجہ ہٹ ہن چھوس ہیلہٕ باوان
بورٕ ناوُن گژھم ژٕن چھُم بہ کوٚہ ہن
دزن چھُم ورزن روٗدن نہ واوان
بو چھوس جنگل رٔٹ اُن راکھِسو گیور
نژہی گٔت چھی چھوہ ہستس نوٗہ یاوان
بہ ہن زانی تھی لاگت وٚچھ گاٹ
بہٕن ادہ اندہ پٹ نان منده چھاوان

ہری ہر کونہ چھُکھ دِرشُن مہ ہاوان
وٚچھِن چھُکنا شنہ چھوم پتہ سیہہ زن
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان
منٛزرک چُر چھو شاس اَنخہٕ آمُت
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان
ژٕن چھی لوٚک شہ چھُکھ ہل میانوی
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان
ودا سی کونہ یم یم چھُکھت آسی
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان
بو چھوس کٔہ زنان نمس لگمٕت پوٚدگاٹ
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان
ننگ نُٹ یاننگ یٔت اَنہٕ چھ کٹ
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان
بہ ماگو خط رٔٹ بندٕت زٕٹ دِن
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان
گرزن سیہہ زن دزن چھم نارہ ہن ہن
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان
وچھو مہ ون مہ بدهٕ ہن کور کن فیور
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان
انگجہ بٔتن گران دون پڑنہ داٹ
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوان

یہ مَن کر چھوی ہنخر گُنہ ہیر ہَتاوَن
خرس شُند مانچھ سوٕ کھاوَن نہٕ چاوَن
نہٕ چھَس رانس نِندر نہٕ چھوُس دوہس کا
شُنیاہس ہٹ یہ چھُی لسنی لباوَن
دوہس رانس چھو گَم زال اُوتن
ہنر کینثراہ چھِ ہچھنر اِم ہواوَن
ژٹن واٹن یہ کر چھی کینثہ ہنر کوٗم
بکھن ہٹ وُف نکھن ہٹ شُر چھِ راوَن
اما یلہ سَتر کھارَن کھر چھو کاسَن
دِپی ہنرُت کیرِتٕ کوکلَن تہٕ کاوَن
ییہ سندرانہ ڈلُ گو تم رِشن گو
وَنی کیاہ کرُ مہ ییم سیماب کھاوَن
سَدا شیوہ پانہ ییم ٹیٹ من کرٕ صاف
ژلِش ییم پرٕ وُپر چھیم لیرہ ساوَن
وُچھن لُوسم ننریت یک پہ بانن

چھو ہٕزرَن نُہرہ واَکن باگراون !
ہری ہر کونہ چھُکک درشنا مہ ہاوَن
زُلکن دریاوسوٕ لب تشنہٕ گُنہٕ تار
ہری ہر کونہ چھُکک درشن مہ ہاوَن
سُوَن کمٹن ژٹن اُونن نہٕ ڈُونن
ہری ہر کونہ چھُکت درشنا میٕ ہاوَن
یہ چھی لَشہِ وَنہ ناوَان ہشر کُن زوٗم
ہری ہر کونہ چھُکک درشن مہ ہاوَن
دِیدرٕ وَنہ ناوٕ کھوٗکھن پا چکنن نہٕ ماکَسن
ہری ہر کونہ چھُکک درشن مہ ہاوَن
تنہ نیتھ چندرمَس ژاہُنت شُوبنن زو
ہری ہر کونہ چھُکک درشن مہ ہاوَن
کرُس شُینس کران پی شراوُتن تاف
ہری ہر کونہ چھُکک درشن مہِ ہاوَن
گگوُی کیاہ ژیر وُنہِ چھُکک کو نہ واتَن

رہیہ چھَم پی اتشس یک پرکاش تراوَن
ہری ہر کونہ چھُکک درشن مہ ہاوَن

گیس کیکی بھرت بت سبیہ ونیانسَ
گیس کیکی تتوُی وُنس سٹھاہ نار
خبر کنہ چھمنہ ون کیہ ونہ دَکیس بو
خبر کنہ چھمنہ ییت بُوزنہ کیاہ آم

وُدن تیتھ تیتھ چھو رنگ فمواکس
مہ نخشم ژگیس پانن گرفتار
کرُن نس اُسہ لیُ پالی گیس بو
سپُن دل سُوختہ بازار نخنہ گو خام

ڈزم یانی برت گردن نہ شمشیر
دِین کھیس ون زمینس تل گزہیم جائے
وتھم تخفد پوشہ تخر چھس برہ گیمز
اَسن ڈینس ژہ گزہ چھک میان ماما
ژہ کنِہ دوکہ ہمز نہ یمہ ژلنہ سانے
ژہ پیٹ نان زندہ چھک تن چھم ہائے

دِلہم پانے زوس پنس ہنر ہیر
چھیتی پالن ژہ کینتراہ دن کرِم پائے
وچھن چھکنا لوزن آگاشہ ہیمز
کڈوی کیچ کیا ژہ کیکی کیا کوستیا
دِین بی لیو کھمت اُدس کرِہ لانے
ہرت آنسی ژہ دی کو نھٹس لندر جالے

شامہ ریپہ رامہ چنارہ لاچھس پامن
کامن چھم چانہِ درشنہ چی

دۄرہ چانون بو چھسنہ ژالن
ژہار نہ درایہ سی شہرن تہِ گامن
کرانہ بو دراسِ برہمہ تنت ژارن
پامن لاچھس نہ لگیو تامن
پانہ چھو ساہہ جوالیشراسن
شنگ گن بھرت جی چھی گدادھرس
لندی تیزہ ساد لہوران گاگن
سنتان اسرزاک نہ سیر پھکیاون
رامچندرہ لگیو سہرہ تامن
ژہ سیت دِمیو دو دھ زی دامن
راون نہ سنزہ دیرہ زنم آگ دارن
لکھی چھ سیتا لکھمن چھو وامن

للہ ون تھوکھم زلہ ون تار
کامن چھم چانہِ درشنہ چی
مایاہ ژہ گوہ کنگیس بدنام
کامن چھم چانہ درشنہ چی
لکھمن شنکہ چکہ باسانے
کامن چھم چانہ درشنہ چی
ہمہ مایہ اگنیانہ دورییس گو
کامن چھم چانہ درشنہ چی
زی رست ناہ ہمہ چھمنہ موکلن پانے
کامن چھم چانہ درشنہ چی
لوہمہ بار کاسنہ امت زی
کامن چھم چانہِ درشنہ چی

دیہ ناو ٹوٹھ چھوی سدلنا ترساون
روزنم سہا چھم یہہ مہرہ واسن
منخنہ مالہ یکھنی شیرہ چھی آسن
پرنہ لہ ونہ اسہ کونہ انہ گنڈہ کاسن
توتا کیکی گرہ گرہ یاسن
شیوہ جی چھینا ژہ ستبہ آسن
زنس دشرت کشف اوس آسن
سیتا یہ ودنہ اک تس نہ اوس یاسن
رامہ ناو چھی سار وندہ داد کاسن
شمار ساروی یترہ چھی آسن
ولہ زاد ونان شیر نمہ ادباون
رچہ رچہ کامہ چپانہ کرہ ون آسن

رامہ چھوہ ون خوش اشتم ژی
کامن چھم چپانہ درشنہ جی
ساری آبرن باسانی
کامن چھم چپانہ درشنہ جی
وندہ ژوہ چھم نوسکا سانی
کامن چھم چپانہ درشنہ جی
کوسلیا چھ آدینے آسانی
کامن چھم چپانہ درشنہ جی
گنڈہ ہنزباگ گانش باسانی
کامن چھم چپانہ درشنہ جی
آونہ اسہ ناک جان اشنتان
ہنزباگ وندس ژی باسانی

پرکاش پرت جایہ ژی چھک آسن
کامن چھم چپانہ درشنہ جی

تسنز لیلا سنتھاہ یلہ پانہ ٹوزن
تلی کرینہ بھر بکفس گرہ شوزن
دلاسادت کبرت شوزن بجانہ
کرن یژ کال نامت کراوساجہ
دکن یلہ نمہ زہ بارن گے آوداکی
پرکھٹ تس رانہ سثر ادکہ دوبہ ان

کرن خوش خوش کرت فیرت سر شوزن
اکفس کنت کھراو ذرلس نن یہ بوزن
اکفس کنت کھراوت کرنس ہبندانہ
رچھن نن زوہنژ تمہ اودہ عاجہ
اکس اک ست کران بونہ نمہ نزہ آسی
پروہت سیت نمس آیا دیوان ادس

قلبہ رانی کرن راجہ جنکن تہ پیدہ گژھُن زمینہ منزہ سیتا جیہ ہُند

دپن یلہ رامہ جُو آوارہ سپُن — وَننہ لگ گراوہ ہنجی لکھمنس کُن
اوٗہا اک سا ہنیُس دِلُونس درشُن — کھڑس اُرکہ دھرمہ رازس فہر سپُن
یدُس گو تیر ہیت تحکہس ہنِ پران — کرن تم دھرمہ رازن کوٗم آسان
تمی دوہہ پترہ اُو لگ شُت گنڈنت آد — پتر ڈیشت کریا کرِپچ گنڈن ناد

قصۂ اہلیا

اہلیا شاپہ لَنٗہ یلہ موکلاوُن — لوٗتھم چندر مہ ہنن سیتا یہ ہاون
خبر چھینا تمِس کیاہ پاپ آسوی — شُرن سپُن دَپن لِسَن شاف کاشُوی
رِشاہ اک گوتمہ آسِن دپان ناوٗ — دَپن تس آسوا اپشرہ سُند سٹھا باو
تس یا اَسِن پیزلون ماہ تابان — کران سیوا رِشس گنزران ناران
کران پنتِسی پیشرُنی بوتُن جے — دوٗہس راتس شُورانی آس تمہ دے
پرَم رِش سُند سٹھا لَس اہلیایہ — وُنس منز باگ پیرِت برُنزہ کایہ
دَپن دوہہ اکہ وُل بندرازہ کانٛس — سپُن دیوانہ کرِتھ چاک جانٛس
بندر پادوی نَسہ یلہ دراوٗ لاران — اچھو کرِن آسو وارارت شُوہاران
وُنس منز واُتُھ تم ننہ لاگ تنہ سانگ — گوٗکر لاگِت اردر التس دِزن بانگ
یہ کرک یلہ گوکرہ منز رِش بُوز پانس — گڈو ہت وَنہ ندیہ پَٹ دراوٗ سنر الس
وننہ لگ بندرون ہیت کیاہ چارہ — دَپن تم دااُر رِش سُند ہیپ وارہ
لکان تان رِش بندس ڈیرِس اندرگو — ندِنی لِیچ النس ارشس وننی یہ کیاہ گو
ژُ تسو کوہ گوک اردہ لاتن آرہ کرونی — بندر پیٹ کِن گرس منز باگ وانوٗی
نہ بوزت رِش ندیہ پٹ آو لارَن — دُچھن بندرازہ گوشُت ہیرہ کارن
دِنُن تم شاف بندرازس کرُن کرود — ڈگن ہند پان سپن تس تمی زود

بیندر گو مہادیوس نِشہ پرن ہیوٗتھ
دِتھن تس ورژہ گرھنی نتر پانس
دیتن داراہ ودنہ لیج ناآہلیا
ہتھو بلہ راممہ ژھوٗٹوٗٹ وانہ پانسے
غرض یلہ رامہ لچھمن بیہ شوسینا
لِتندہ اتھہ سیت وتھت کقدگیہ شیلا

کرن زاری مہادیو پانہ تُوٹھوس
سیٹھن دلخوش مشرن گو نارانس
دنیوتس تم شاف گژھہ سیٹھن ژہ شیلا
کرِہی شوہی زندہ تلہ ژر لیئے ژہ ہانے
یکن نت جاپگے ڈیچھک شوٗ شیلا
گرن لج راممہ اوتارس یہ لیلا

مشرت موٗل ماج نشرت ژہ ساری
رامہ جوڈہ لگے پارہ پارئے

میچھ ربیہ بلہ آک کرمیر اوتاری
بونہ راتت کھارکھن وراہ اوتاری
ہر نکشف کیا آسُتھ ڈا ہنگاری
نرسہم دارِت ژہی نرا کاری
بلہ وانوس آکھ وامنہ اوتاری
دوٗت پت چانی چوا پاری
بار گو رام بلہ آک اوتاری
تم تیرہ سلیت کیتِ کھتری ماری
ژہی ژھک چونتر بوز چرا تاری
ژہی آک کامہ دیو رامہ اوتاری
کرشنہ ربیہ بلہ آک پراوپہ کاری
مک سر سیٹھن سنہاری
نندر لاجنتِ بودہ اوتاری

امرت نرل سیوٗن جارئے
رامہ چندرہ لگے پار پارئے
ہرپلاو کرنہ لگ زارئے
رامہ چندرہ لگے پار پارئے
بونہ راژل گو سو خوارئے
رامہ چندرہ لگے پار پارئے
خالی سیٹھن تیرہ تارئے
رامہ چندرہ لگے پار پارئے
ژہی چھک آسہ وون سارئے
رامہ چندرہ لگے پار پارئے
گوکلک ٹوکھنت گے سارئے
رامہ چندرہ لگے پار پارئے
کلہ یوگک گیھن گرفتارئے

درشُن کرنہٖ ین دیوتا ساری
کارگیر داٹت چراچاری
ہوکلاوہ یکھ ننہ نرگنہ ناری
دمہ ہے لولہ چھل کھن چار چارے
ونده ہای ژوکا ستم لاچاری
مَنہٖ کال راکھس نہٖ ژلہ ودہ خواری
پہ کاستہ گاسُن ان چوا پاری

رامہ چندرہ لگے پاژ پاژیے
سارہ دی سینہ سمہاریے
رامہ چندرہ لگے پاژ پاژیے
گنڈرہ ہے جامہ زرکاریے
رامہ چندرہ لگے پاژ پاژیے
سینہٖ زولنم لولہ ناریے
رامہ چندرہ لگے پاژ پاژیے

ارن کانڈک گڈسبرنہ گلگشت کرن راجہ رامچندرن بیہ پن راجہ بندر زاغہ سند سیتاجی لنسہ آزمائش بنزہ نظر طاقتہ رامچندر سندہ بیہ جایہن کرکس سند راجہ رامچندرکن قدمبوسی حاصل کرن

اگسٹ ڈیوٹھن ہمس نشہ بیوٹھہ ٹیرکال
وچھوک ننت پرنس پٹ جبا نوارہ
ٹلون نرگنش ڈیون تاہنت ڈیس تیر
ہزاری آس یادن تل پرن پیوس
جتا ہن ناؤ دیوس خوش تمن آوے
پکن گے آس لٹ لٹ پیرا ون
وچھن دی گنت سستھاہ پتاس توتن
پکن ہمہ ونہ گژھن ننہ پوشہ باغن
دیوان وٹن سن وگن ننہ پوشہ باغن
پکن گے نان لبکہ اگ رُت مکانا ۵

پہ ژھن پنن ہم ونس سارہ دی پیون حال
دیون تھن جوس پت کیاہ چھوچھا راہ
تہٖ تمی پنن جانوارس وا سنا پھیر
دپن شوی جانور یاگہ تھین اوس
ہتوک پانس سیتن کرہس ستھاہ باد
لبن پت جایہ زال ننہ پان ناوِن
کھڈن آس ہشکہ بر بر سار پوشن
کھون پنہ کنہہ وزان ننہ ناگہ راوی
چھہ سیتا رامچندرس پوشس لاگن
بہاد تازہ دلکش پوشنا ناہ

دوہہ اکہ گیہ تمس نِشہ بیت ہوا وا
دِنُوس تم رامچندرن دریہ ہند تیر
تمی چھُوئی کریوٹ کریچھ آسہ اُتھُن
کرُوک یلہ ساودان سمسار ہِن ہِن
تیشور رِیشِ سٹھاد تنہ آسِ آسن

وچھُون سیتایہ نِشہ گوپیدہ کاوا
چلیت گو دُنہ چھس چلینس کُنی زیر
تہ اسوس راکھس ہند ہیول گالُن
بروک آنند یلہ ڈیوٹھک ڈنڈک وَن
تمے ہم سارنی کھرا اَتیس کاسن

راونہ بینہ سیپ نکھایہ ہندین تہ عاشق سپدُن راجہ رامچندرس تہ لچھمن جیس بیٹھ لچھمن جین تس نس ژٹِن تہ تمسند کھر دوبس نِشہ فریاد گھژہون تہ کھر دیو مارنہ یون۔

رِشوُن تنہ تمو یلہ اشرم تھو
درِم تار رامہ چُورت وِہ کران اتھ
ڈنڈک وَن منز ٹِکس آخر ہن جایہ
کرِت رتِ وِہ وچھیت سیتا رُش تُم
دِنُوس تم رامہ چندرن رَچھ پِٹُن کیا
دِلوس تم رامہ چندرن لچھمنس وَن
وتنہ لیج رامہ چندرس وارہ وارہ
دِنُوس تم گچھ تھے پاٹ حال باوُس
ورِی ید وے ژہ لچھمن تس چھُو آسان
تہ یان بوز لچھمن تان کرو نمسکار
دِنُوس تم لچھمن چھوی تنبہ لاوُن

ژلنس تھاوِ پران بیت کُن بوز وَن نو
اما سیتایہ کُن وچھہ وچھہ سران آسُو
دوہہ اکہ رِیشتا لارن تتھی آسے
دِپن منزرِ تمس بر تھا دمس بَرم
دو تم تیچھر گرُدن اسہ رِشتا چھو نشکل
پیوسی بوزِنا پیوہی تھاوی کنھن کُن
مہارا جاژہ کر کنہہ میا نوچہارہ
تگی تیچھ تنھہ ہنون تو حرژہ باوُس
تہ لیے بیٹہ بچھ ژہ چھچک ادہ رچھُون یان
دِنُون بالس امس کریہ بیت وار
اتِھ چھے کنت بہ چھوی وَن راوہ راوُن

اَمِس پرِ وا چھُنہ یِدوَے وَدِی ژَے
اکھا چھُس یدِ مِنس ہیڈ کِن ورِی ژَے

ژِہ چھک راز اپری یدوَے رہ وَرہن
اکھا چھےٚ یدِ سہ نزاوت بیاک کرِہن

نہِ یان نِمہِ بوز وار اگیسہِ کرِ ودِی
تسِندی کر دِہ ستین دِیت ہودی

دِیون لچھمن جوٗس کُن بوز مہانوٗی
ژہ نے بوزک بولاگے زِ دِنہِ گرہنوٗی

نِتوِی بوزِت سہ رہنٹس آیہ دَرجوش
دیٚون لچھمن جوٗس خاموٗش خاموٗش

مہ فِر گرِدَن دِیان چھوٗی زِ کھُہ برادر
ژہ یدوَے بیخ دولت چھےٚ مہ سیت گرَ

پیٚری چھس کِنھ نہ رِی رہنٹَس نہ چھس ہنز
غنیمت زان آدی دارِ کِن اَنز

کھوٚٹن چھےٚ موکھ کمفن چھی اَکھ دارن
سرِی چندر مہ نِمِن رازہ کمُارَن

وڈا نے وژھ یان ہتنہ وِہ ہ دِن
ژسانی لگ اَسان نِم باری بارِن

وَنِنہِ لچھ سِتر ہینک ہیت کیا چھُر چارہ
بوزا چھس رامہ چندرن لُولِہ نارہ

ہُورنہِ لچھ اکھِہ یدُ بوزم شُو راوُن
تِنِتھےٚ دَزِہ وادِہ سیت ہیہِ ران زراوُن

دُندس بیٚی گوٗس ون سینا بُو مارن
شُو مارِت اچھنم پِم پنہ لاَرن

وُچھن یلہ رامہ چندرن کیا گیس رائے
ژِٹینس لَس ژِح بارو دِوان دائے

وُنون ونہِ کھر دیوس لارن بَس آد
وُچھنت ہُنھو رامہ چندرن زن نہ زِ ایاد

سیبپ نکھا یہ ہندر راوُنس نِشہ فریادِ گژھُن ہُون۔ مارِنج دَیو ہینتھ راوُن
ہُن نہ مارِنج سُندر روٗس کٹ بنُون نہ شکار سپدُن راجہ
رامچندر نہ اکِھ تسُند بیہ راوُن سیتاجی نِیُن

دیٚپن بوٚنہ آسو تس زِ تھُو بُوی راوُن
چلِت گیہ تس ہِتُن احوال باوُن

وَنِنہِ لچھ سِتر ہینک لَس راوُنس پیٚی
ہیہ سَنیٚ فریاد بوزِک پاپ ماچھی

شونگت آسس منُوشا گال دِنہ آم
کھرتس باوُم شُونتمۂ پاوُم بیکھ تیر
دَپتن چھس ناو ساری رامہ اوتا
مہاسندر و نے تس کیاہ چھہ ریپیٹ
نہ بوزت راوتس سپُن بَدل رنگ
یہوی آسس مَرنکُ نام وپیغام
وَتھِت اکاش گو چھارُن سُومالنج
جھلہ سیت آو بلہ مارنج زہارُن
وچھُن گومت سور اکھس بزنشہ دور
شمبومُت آسُوتس خفگی نہ دراشت
امابلہ آسس راوُن بیہ لگوُس واہ
وچھون نَم آسُو ہمومُت خرفہ برتن
دَپُن تس کن زہ دنم کیاہ گوی حال
وُلت کنھہِ جندہ کیاہ گوی ناچ نراونا
دپُوس نَم رامہ چندرُن نیر تیر اَم
دپُوس نَم راونَن وُن کرمنز کار
دپوس نَم راوُن بت کیا چھو تدبیر
کرن یدواریاہ کھر دیوہ مارُن
ڈوہم سندرا چھہ نمنی باگہ آتش
تِتھس ویراگیس دِش یژدہ پری گم
نرخسی پزرن بیھہ برزُن چو دنس

چلِت آیس دپوم لگہ راونس پام
لچس کمہ داوہ ون کس باوہ یمِ سیر
ونس منز کیاہ کران اسرن چھو سمسار
سرگہ لوک اندر یندرن نہ ماڈیٹ
کھنِن نم گنگ گیہ تس نت آندر زنگ
تیھہ تسندِس مندنس گٹ سپُون شام
لکھمنُت یم رامچندرُن تیر بلہ رنج
زندے چھا رامہ چندرن ماسُومارُن
بنگر نارس گمُت شُورس سپُن سُود
قفالس یس شُولنز ژدہ آمُت
ژلس نلہ بلہ نمنس پننہ پاس رت دراو
نہ ڈیشت راوُنس دز نادہ ہیچن کَ
شکست آوی یہ کمہ آفز وَلُوی نال
ژہ کنھہ اسُو بنہ راوُن مندہ چھاوُت
ننہ بیھہ لوُب پت جیرک منس درام
مہ لوزم بی نہ ہتنم جگرس نارہ
گژہس گو امہ چندرن سخت دگیہ
رُٹن نم سپیٹک تس بنہ ژہارُن
خبر چھا پانیس گُڈس آسہ نہ امژ
گنڈت کن کولہ نمہ نشہ کوبہ ژھن نم
بوگس ڈنہ ڈنہ چھوکُس بپوست مہ چھو نون

نارُدمنُ راجہ رامچندرس لنکایہ ہندہ جنگک خبطرہ ہچہ ناوُن

سَرِ و قد خوشس ایوِن زیبا ہینبر زَل
نزِ چھی چھُس تَن وَنن ہیتھ چھی ہیہ نُوش
چھِہ قوسِ تم نُوشس ہیہ نَمِند اَتھہ کھُور
دِیُوس تم نُورہ فیرِت چھیُم مہ معلُوم
گِنارَن دِنُو تم تھوی نیر اچھِہ کیا کَت

زخمِ ہاوِن پنھر پیٹھ پان تہ ادِن
پنہ پا بربادِ دِن ہیہ زِندگانی
دِیُوس تم نہ اوشَن فیرِت بہ ند بیر
ژِہ وُنمی سیبت یُن وُتہ شانمونک
ژِہ چھوک غمخوار کِنہ تم چارہ سازی
دِیُوس تم نُورہ کَم افلاس آئے
ژِہ کرَ چھوی وُنِہ وچھُوت مُوکھ لندرات
بُہ چھُوس زانِت شُو پانَت مُوکھ ژِہ ہاوی

دِیُوس تم نُورِہ راچ سشینک نراوِم
مہ وُنمی سیبت یُن تتہ وِہ ژِہ ہاوِن
دِیُوس تم حیرِ خدِ ید لِدنہ رات فیرِی
تمَن لِشہ ید تمَن لیچہ ساس راوَن
ژِ چھوروی نادِ ا ہیوِفَن نَتِہ منَدِہ چھاوک
دِیُوس تم نُورِہ وَن مارَنس شمشیر
مہ وُنمے بوزِ مار نچو نُو مارَت
وَدِنہ مارنچ لگ ید وَسے بہ مارِم

کَنَو بوزِم اَمَا وُنِہ چھُم اَچھَن نَل
گَنِدِن پیٹھ جای شُو پانس ژِہ کر ہوِش
چھِہ مانِم نزی ژِہ گُنِزراو وُچھ ماژِدر
مہ چھُوم معلُوم تِل بلِہ آسُو معصُوم
اَچھو وچھو وُنِہ زخمن چھُوم پکِن رَت

وَدُن وارا تمس احوال باوُن
سو آمت آسہ وُنکن در جوانی
تگی یئے کِنہ ہیہ کرَ وُنکن ژِہ تقصیر
مُفت نی سِتر پانک مواضِعہ دِمونک
یِتم سیِنی ژلونک ہیت بِبازی
لِبک کر کُنِہ شُو ید اک نیر لائِی
وُچھک نَلِہ بلِہ گُرھی نا ژِہ دومِس رات
لگی دُوکہ سارِ کوی شُونِہ لینک راوِی

تنِدِہ اَمِہ گونہ مہ ژِہ سونہ لینک رادِم
ہیئ لارِن نتوی گُدھ تنِبہ لاوِن
تُو مِرِہ دَن رامِہ تِمَن گرِہ نیرِی
اُنِز چھُنہ تم نہ نیرن اتھِہ ہاوَن
نرُوی وُنمے ژِہ راچھِت راوہ راوک
ژِکن وُنھ چھُوکھ بو راجہ نشِہ گمت بیر
زُوسے درکار چھوی وُنھ ژِہ ار کِنہ ہار وَنِت
نرگ بوگُن دِتم راکھس پرَ گزِنا بِہِم

مِہ یِدُوَے رامہ جو مارم دیُم کالن
تِمِس سیت وِتھو مَنس بِلہ نی گیس دارے
سوُرہ اوُن ہیوٹ اُونِہ لگ زارہ زاج
یکَن گیِہ وَرن بِدہ لاوِت ڈنڈک وَن
نظر نَراوُن وِچھُون اک جانوارا

یوَن سیِتا یہ بِلہ باعث اندر ڈیوٹ
گِلِس یِٹ دَرن یَدلِت جانور ہیوٹ
دُیون تِس رامچندرس کُن نبر نیَر
تِمِس ڈیشِت سَہ سیَیِن تیژ بیتاب
وننہ لِیج رامہ چندرس کُن یہ مارُن
وُنون ہیُور رامچندرن لچھمنس کُن
ژٔہ بہہ یِت راچھ چھےَ سیِتا حوالہ
ژلِنہِ مارِنیج لگ گوس ہپنہ لارُن

ژلِنہِ مارِنیج لگ بِلہ رامہ جو دراؤ
دِیُوس ژِم تیر سنز راوِت یَتھ پیو
یہ ژِندِہی تیر لایت سخت یاوُن
مَرنہِ وِزہ راکھسن نی ڈُپ بِیِمو
امی آوازہ گل راکھس زٔبنیاد

ہےَ کرک دِتنہ سنز سیِتا یِلہ بوز
وننہِ لیج لچھمنس گژھ با ژٔہ لارُن
دُیُوس لچھمنَن جُوان کُنِہ چھُو زِ پہ

پَرَن گَژِھہ رامہ رامہ اَلحق ہیچِھ پہان
دُیون دِیوہ دِلیتنہ تُوکُس نز دِنم جائے
سُگو ژِم رووِس کٹ تُوبنہ سونہ سنز لاج
وُچھاپ سیِتا بہت خوشدل بہ گُلشن
طلائی ژٔن بگردن مختصر ہلا را

یکَن گیہ رامچندرس نشہِ کڈِت بیٹھ

دِیَن سیِتا یہ بِلہ ژنجہ آتشہ را ڈیوٹ
خنجرہ یا نیزہ مارُن یا بشمشیر
سپن ژنجہ نارہ سیاتن خام سیماب
گژِھی تیرت نبر یَتس بیتہ لارُن
چھُو را کھس جانور گونہ کیا چھُو ڈلیٹن
لُکہ دِیت تامت امس گژھہ پوست دالہ
کڈِت گژِھ نیون لاگن کو ہستارن

رٹون وَن مورہ ژٔنبہ دِت جنگلس شاد
دَدُوہی تیژھ ژنجہ دزن نارس اندر گیو
مرنہ وِزہ راکھسن تُوبنہ نالہ نراوُن
کتھ چھوک لچھمنو درشن دِیِمو
دُیون تُوبنہ راکھسن لچھمنہ کرت ناد
وونِنہ لیج لچھمنس نشہ گیہ وُدنہ رُوز
کرو کُنِہ یا چھو ژی یو تُوتی تنہ یارن
گنز رُٹن وانہ یاسے ژٔھِہ کرہ مائے

تمِس کٕس پوشہ ناراٚنٕ چھُو پانہٕ
تِتھی بوزِنہٕ سیتا لچھ وَدنے
ژٕٹن سینہٕ دیون کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم
دپِس لچھمن چھون بہ چھک ژہٕ معصوم
دوییم کر رامہٕ چھُ دِیہ پیوت فریاد
ژہٕ ژورِم روز بیغم کیاہ چھُو تلوٲس
دپِس تمہ نورہ کت گنزرا و مشکل
یہ چھُک گنزرن نہ ون چھسا بوزانن
مرکُ سوہی بیُس ہنٕ ونِدہ اُورہ باین
گوڈنِ پی اُورہ باین ہند چھہ اطوار
تریم تراوُن ژہٕ یوٚہی لبنی شترگنٕ
بوکیژراہ آسہ ہیشہ ہینزہ پامہ ژالن
جگرس چھُک لگن گیلیُن لگن ہینٛد
ایژ چھُی پھتنہٕ ون امہ رایہ راوُک
گوڈنِ پی مالنن لنِش کس بوز ایس

تریم بھر بھاہنٕ اُوسم ہیہ ناران
یہ ژورم چھیم ژہٕ کنٕ وُچھہ وُچھہ لگن شارک
یہ ہینزِم پام چھیم کلہ ژٹ سین تن
بوکیژراہ ژالہ لوگن ہینزہ پامہ
بو مارہی پان ونِ کھرِدہ ژلی زاغ
تِتھی نیرٕ چھُو لچھمن جو گرہن ون

گوٚہی کیاہ موٗنچ حس رُودی نہٕ دانہٕ
ہرٕن اٚنٕش نار گنڈنس ہیسر تِنے
وُنی ینہٕ کنہٕ گژھ ہم ینہٕ مارنم ژوٚم
ژہٕ کرچھُی راکھسن ہند وہ معلوم
تریم کر کینہ ہند ننٕٹ جبا یہ امداد
گنزرِدن لوسنٕ والِت یورہت آس
مہ زونم چھُی خیالِ خام در دل
مہ پھڈکس نقش گنڈمت آسمانن
سوٗلس کنٕ لولکن چھُی گولہ مارن
دوییم آسی امہ ڈیشنت دِلِ گرفتار
یہ ژورِم چارہ کیاہ آسوہی یہ دشمن
وَنس دِمہ نار ونِ ییتِ پان زالن
ینٕ ژو کو نہ ہنس بھر تہس وند
شونزاوِت ناو تمِنٛد مندِہ چھاوک
دوییم ویوا کرِت کتِ گرِہ آلیس
ونیوم تا مَنٕت کرِت گوم ڈاک میدان
شرن چھُک کنہٕ منز ہیوسیت سیتا یک
شیمم سنکی جوہ کیا زندہ چھک ژہٕ لکھمن
ہتہٕ ینہٕ لچھ اٲنٕش پرنہٕ لچھ رامہ رامہ
تہٕ بوزِت لکھمنن ہیٚت بر جگر داغ
تِتھی پاکھٕن کو کرمن پران نیران

ژٹن جامہ وذن گو جنگلس کُن
شُو یام گو تام سیٹن پیدا سُوراوُن
اَنگن لیباوِت سکنگن اندر ژاوُ
اَاک کرک لاینس بُوزِت نبر وداے
دیوتس نمہ گوم ژُن کنڈ مُر دِلس رہ
دلیس نمہ گژھ ژہ ننت لنکا یہ دِس نار
دلیس نمہ راچھدرُن بخ وچھتُ نا
دلیس نم کوہ دذی بینہ تا یہ تالین
دلیس نم یک وچھُن لنکا نبس سیت
دلیس نم چھک ژہ گیمتر بیت وُدمسی
دلیس نم چون گژھ لنکا یہ پٹ ین
نہ بوزِت راوَنس گو کرُو پیدا
ژہ چھکنا پرزہ ناوان اے گل اندام
دیاکر وُنھ مہ پٹ نراوُن شُو سنیاس
یہ کت بُوزِت نمس سیتا یہ گو غش
گلابس شُوسنک ہورنگ لنس گو
وُچھو سیتا یہ یلہ آکاشس ہت گو
کھٹِت یمراژہ گو ہت امرتیچ نرلش
چُودِش چندرمہ ریٹ کہتن یو نم دوہ
خودِش چندرمہ گرکہتن آوارہ
نشفی بونہ ژان سرین نی گژھ ہم جان

سیٹن پیدا سوراوُن جوگ لوگن
اَنھُو سیت ہنُنہ لتس سیتا یہ ہاون
اَنھُس کنت گڈوہ ہت آی کران آدٗ
دیوتس وان دم راہس تگی آسے
دیوتس نم وُنھ تکان لنکا یہ پٹ بہ
نہ بوزِت راکھسن لنس ہاوہ چھار
دلیس نم خُوش گژھک ڈلیشت ژہ لنکا
دلیس نمہ کوُر کر گژھ یا یہ مالین
دلیس نمہ کوُر گژھ ہنس تبس سیت
دلیس نمہ زان وار یہ گرہ بُودکی
دلیس نمہ زامتر گژھ ویگہ فیرہ ش
ہر نہ لج اُتس مرنہ لج کیاہ سہ سیتا
گوسان نراوُن سہ راوُن چھم دیان نام
ٹھوی سیوا کرنہ خُودِش شراہ ستاس
ذیچن ژن راوُنس نراوک کرِت کمنش
حلب آینہ زن لس کنہ پٹ پید
رٹِت تیچ نم ودن دراس فرٹ نپو
گرڈہ سندہ ہیمہ سر فو دربہ دنت فنش
وچھن یلہ سر بہ ڈیوکھن وکشتہ ژکو
ویست آکاشہ لی ساری ستارہ
دیتن چندرمہ موکلاوُن ہن یان

وزِہس بمہ کالہ گٹہٕ نیٚرِن اَنہو ہوس
ژلِن گونیوت واوس وَت سیٚین نَنگ
نِتھی تُل سُور ونہٕ کیو جانوارو

تِمَن کیشو رٹِ آکاش ہیت گوس
وَدن آکاش سیٚپن شوشنک رنگ
سمِت تمہٕ آی سارِی پان مارو

خبر سپدِن جٹایُس سیتاجیہٕ ہیٚنزِ ہٕ ژنیچ - بیہ جنگ کرُن
راوُنس سیت بیہ مرُن تمِسٕ اَتھہٕ سیت - بیہ لنکاہس منز
سیتاجی نِنہٕ بیہ باغس منز والُن

خبر بوزِت جٹاین گو خبردار
پونمِ چندرس گو چھ ہیلہٕ ہیٚت ژلِن کیت
دِژن تس کرک وِنتھی تیتھ کیا اندہٕ کار
کرِت آوارہ کوہٕ بابت پرِی ذات
پرکہٕ دکہٕ سیت چھوس آکاشہٕ تراوِن
تمی کنہٕ کرنہٕ تمہٕ نتہٕ زور باوَن
رٹِن آسوس ژٹِن آسوس پرن تل
سپین بیہ تمس سوبوت ساری
سپھا راون کران اوس زورنہٕ بل
تِمَن تمہٕ راونن شمشیر لایس
پھٹر بیو پرژٹِت گو چھوسنہٕ چھورَن
دِیُس سیتا یہ کرُن زندہ چھوری
دِژن سیتایہ کنُن ون نیت بو مارنا

قفس فوٹرِن نہٕ لارِن گو بیکبار
دپن تس اوسی مرِت پاپک گوی ہیت
کوو بابت گرس ہینس دِنتہٕ نار
رُما کر صبر لبہٕ نا دَت مکافات
زمینس پیٹھ اژِ چھوس فریادن
پرٕ وسیتن پھٹر پیٹھ وہٕ اتناوِن
ژٹن چھوس کلہٕ تامت چھوس کرن ژہل
اکِس کلس سیتن تس پران لاری
کلَن دِژن نرِن اوہِن کنی ژھل
ژٹس پرٕ ژورہ پاکھن زوزہ لایس
ولس کیاہ راوس چھوس نہٕ چونٹ پھورِن
ژہ زٹھس پرٕ تمکو یاداش ہوری
نتہٕ ہا وم اَمس نشہٕ تمو پنچ وَنت

اَتھِ سَنجتی تمِس سیتایہ وُن حال
دُپُس تمہ رَت مَتھِت وَس کل ژھٔ دارِ
پتھ ولہ رامہ چندرِس باوہ احوال
یہ یُت تام رامہ شُند دَرشُن کرِ نہ
دِلِتُھ تم رَت مَتحِت کُل کھسُن گیت ہیو
دیوان اَوسُس بر نحوِ پل تنگلان اوس
ییمَن آکاش وُڈھ لنکا یہ پھٹھ داتُھ
ییمَن درشہر لنکا وَاتہ ناوِن
اشک ون باغ اوسس تتہ رسہ تھاوِن
دِتُھن فریاد تِل یلہ سختہ نتھ آسس
وَدان آسِس سِرِ یہ گوچرکَت گرس گوٗم
شنشچرِ مِیتِش اَسِٹھم جا یہ لنس ہوٗٹ
تمِس سیتایہ یلہ وُلکا دِشا یس
شُکرِ لتس نالہ چکرُک کھاور کِنہ ہوٗٹ
دَتِھ یلہ راوَنَن رُٹ گل اسہ زالہ
دِچُن لتس رچھُن وَن شَن رِنَن چھے
یہ آس شوٗے تمِس نِش اوسس زامِثر
دَپُن مندوٗدَرِی والینچہ شر چھوٗم
تچُن تمہ کوچھہ کیت ہیت للہ ناوِن
وچھوٗلتس ماچہ ماماز گُ مُشکاو
لبُن یلہ مایہ نالہ وَلتہ گیے

اَمِس چاناوَرِس کنِھ پاٹِ چھُس کال
یہ ژھنہ تنگلَت نہ ژالی نہ یتہ لارِٹ
ونتہ دُبراوِہ آدہ ہُبت ہا دِنِش کال
وِلِش تیوٗ تام سَنجہ تیوٗ تام مرِی نہ
لَبُن وَت راوَنن سیتایہ ہیت گو
گو بتھ یلہ ہیو شُوِتس آکاش ہیت گوس
دَرزہ وُلن نارہ ٹھوہیت گھرِ ہیُن دات
کھٹِٹ ژاتِن رٹِت درباغ تھاوِن
اَتھِ مندوٗدری دُوو دامہ چھاون
لَبُن کاشش ہنش آکاشس ہنزِل آو
کرِت زیوِس تہ زمَس وِکرِہ چھیم بوٗم
گزِ ہت پردِیش تمہ کرِ چھِر سٹھا ڈیوٹ
سَتِن آوارہ چارنہ لان اندلَس
کدُن سنکٹ تمِس دِن چھِی برن کریوٹ
اَتِھ مندوٗدَرِی کرُس حوالہ
کَرُش سیواژہ سیت یُت تان گژھِس
ون آسی راوَنس مارَنہ آمِژ
بیَن شترَن وَنُن لائق مہ گر چھوٗم
گمژ کولہ یلہ لَبَن لولہ کِت سہ ساوِن
لَبَن ماشکَس بَتَن دُود ھچہ مادراو
زنِدہ زَن گاڈ گیہ منز تلہ کرایے

تیتھی پانس پیتس لوچہ دتڑے
پیتس زن نارہ نزٹ وسوا پس آتش
امانہ ا تمنہ کنہ کن نہ کڑن وار
رٹن دم کیاہ سنانزاٹن وٹن آس
توہی والنجہ کر تمہ ہنیلہ وٹ کن
خبر چھس پو کنن وننس گژہیم ہاژ
کھٹِت تھاون جگر چھُی جرچہ فرن
موُرنہ لج الخضر کیاسنہ کش ستا چھم
وڈن ڈنب زنخہ نکھس یٹ چھی کس تور
گژھی لش ویرزو نوہی کوڑہ سیتن
کڑن آہنکار پتھ اوتار کم دار
وچھنہ لج لش موکھس کن پرزہ ناون
وننہ لج یہ چھ سی کیسہ چھم مہ زامژ
لیسے دیو اکرت سینہ وانوس
توہی باپت ژھنی تمہ نت زلس منز
نہ بوزنت تمہ زلس منز باگ تراون
یہ ژھنہ لج لش ژہ کم دود دامہ چاوک
دنوس تمہ توز نکھہ رازن رچھنش
ونگ یلہ سیر ساڑہی پانہ وانی
دپن گو لینکہ کھی ری لجسہ مارنس
دھرم راز وژھ کیا نانک یہ کیاہ گو

لبن کونہ شراک والنجہ ما کترے
لجس زن شنہ زہٹ تیر تیرہ راس
جگس یس کنت کھٹِت تھاون پسرناو
ژھیہ شمشیر مہ داوس ژٹن اس
ادہی کنہ کن گیم ماسیرہ کٹ نن
مژر یلہ ہانگنیو موکھ مختہ کو کاژ
فٹت ادہ لولہ نادیچ رہ چھ پیرن
رژھنایم کولہ کوراہ سی بنا چھم
مرن یلہ تِل چھو گردنہ یٹ وسن بور
ژٹن گردن منز تم تورہ سیتن
تلکن تم شیرہ یٹ تراو چھت پتھر بود
رٹن والنجہ تل دود دامہ چاون
ونا ہس راونس مارنہ آمژ
لبی کونہ تورہ فیرت لینکہ کرہ داس
نرائن چھی لدان روزی پلن منز
لبن یلہ بیر دوبارہ پرزناون
رچھک کم زیونی یلہ ماجہ تراوک
خبر گنہہ چھمنہ ژنت کیاہ کرنہ آیس
کمرنہ لگ ہان دچھ وچھ پل نہ وانی
ودن وارہ وننہ لج دھرمہ رازس
پیچ کونہ دچھہ مہ پتہ راوون ژنش کھو

یہ کیا آو چار پانس زن گرٛزھی کور
یہ کر گو قلمہ چھک ترٛدار مارن
یہ کمہ وِزہ چھک ژہ گوکن ٹون لیکھن
سَپن شیتل یہ اک نر بیہ کانوی
دِژن چھس تس ہٹس ہیٹ شراک آسن
کرن تم ڈاک لوکن ہنزہ وینسی
یہ چھاگنز رن چھو دشرت مازہ سوری
ہٹس ہیٹ رامہ جو بلیہ شراک تھاوِس
آمان بازرس کانن چھو کیاہ راہ
پزھی وُن گاٹلیو یمہ کتھہ پت گن
قلم نِل لیکھہ رُت رُت جایہ جایہ

نہی سیتا یہ ہش ہتران گرزھی کور
یہ تراوُن ہیل چھا کینہ حون ہارن
دِیش نم قلم چھی تر کون لیکھن
یہ کر رُت لیکھہ لوکن کرمہ لانوی
نہی لیکھن اچھہ سدویاد کاسن
یہ چھار ائن یہ لوزنہ ییہ نہ کینہ
خبر چھینا چھو یت لچہ وازہ سوری
موژ رِس چونٹ تُوز پوز تُولہ ناوس
کرِت لوٹ موٹ گوی شامن چھو کیاہ
وچارہ وتہ لَس نہ یکہ لَس اکھ پت گن
مہ آن فرفر ینمہ ترٛا سے بلالئے

نیرن راجہ رامچندرُن بیہ لچھمن جُون جانکی جیہ ہندہ تلاش خطرہ بیہ جٹاینس سمکھُن

پگاہ بلہ سر یہ کھٹ ییہ زون تس یاد
ہر نہ لگ اُش کرنہ لگ دون یکھن واش
نظر بلہ دوہ وُتھ ژہار نہ لگ راژ
بون بلہ دُوہ گژھن تلہ کُت ستارات
دُوہن یامت پہ بانگ جامہ ہن نال
شہنشاہ تمہ بُرقہ دِت تم لوگ دربار
شونگن بلہ تم ژہ تلہ وُتھرن رٹن چھی

اَکھس کِت ہت ودُنہ وُتھ تیغ فولاد
ژہن دی انہ گٹس ییہ دُون اچھن گاش
کتھاہ چھا ژہارہ نا بازس یتن پار
نہ کس ونہ بانہ وان ہیلن تم زات
ونہ لگ راژ کُن بُت کھٹ سُندر مال
کرُن کھن چن نہ ہُن نہ دُن گرم بازار
توی یم زیو ساری اچھ وٹن پہن چھی

وَنتہٕ منز راونہٕ سُند جٹائیس سیت جنگ سپدُن

کھٹِت بِلہ کالہ سَرفہِ کھٗو چیندَرن کٗل
سَہ یامَت کیتھ بَندَ چھی مُوژہ راوَن
پُرن دوٗن تَل کھٹِن تُہ کاوَن ہیِن ہُول
امایم لعلہ نرِٹ چھیس شعلہ دِیوان
ملاحظہ نے دوہ یک کنِہ آسہے راز
دوہیہ صورت وُچھین چھیک راژہِ نزدیش
روپہ تنہِ نالِ چھیس زنگار الوان
چُودِش چیندرمہ ماچھی تَرنگہ نمند
بہ گنٹہ ٹرھ چیندرمس ہَن ہَن چھ گاس
وژھہ اَت نارس نہ گنٹہ کارس اَندرکیٗن
تہنھی پاٹھن سفیدی ہند چھُو پرکاش
سری ہرمُکھ چھُوبنت گچھہ رَاژہِ منز باگ
یہ اَمرت لِیُس چون لتس و یاد کاسَن
گنڈِت نَنت تارِ کو سیتن چھُو پایار
کرِھِن شہمار نَنتِ سرِ پس کھٹن چھی
چرخ دِنت نارہ ہیٗھہ رُم رُم چھ فیرن
یہ گیوناراچھو یت دوٗری وژہن ہیرو
صفت صرفن چھ ہیٗھہ گنزرُن ہُچھن چھیا
سِٹھاہ اَیہِ ٹرِھہ تہنھی یت کُن چھُولزن
اما بُچھنک تہ دِزنک لِس دوا چھوٗ ہی
گُنُن گنزرُن دوا یاہَت شُوہاوَن

فنٹ لگٹ مُنک نیرنہِ فل یہ سنبُل
پنجرس پھُولدِت چھُت پَنز کا وَن
لبنک کرکینسہ زاجا یک سِٹھاہ زول
اَمی سیت نوٗنہ کینژاہ درینٹ الوان
اَنِز چھُنہ راوہی بازُس پٹھن باژ
سرا پا رات سا ٹیی سُونہ سنز ڈلیش
چھہ تارک تختہ ہاردکنہِ اویزان
سبزرَنگہ پُوژہ بیٹ چھُوس لالگمت گُند
نہِ مانِنتِ پوژہِ شُوہی بُن بُن چھُووالَن
سُند یاسمیس پرباٹن لاٹ ہیت وُن
یتھی پاٹھن یوَن چھُی گنٹہِ اَندرگاش
چھُونَنت اَندرزہا چھ زن امرِنک ناگ
دِپن نَنت منز چھُو ما یا فوٗت اَچھن
گلِن مارَن یلَن پٹ کر چھُو شُہمار
یہ کیاہ گو نالہ منہِ نارس ژھن چھُی
دَزن چھنہ یہ چھہ نَم ساپوٹ نیرن
درنٹ گو نارہِ سیت یٖتھ چھُی دزن گیو
نِمہ تچھہ نم نمین کُن ہم وُچھن چھی
توی اُتھن رات کتُو نَنگ نِنگ چھُو درزن
اچھہ وانُن اندر دُمت گوا چھُو ہی
نمرٹ نمہ سیتِ نِش اچھ مزہ راوَن

عرض بلہ رامہ جوٗن لچھمن یوان ڈوٚت
مچھراچھ رامچندرن دیت گوٗلن
تلکن اکہ طرفہ یام اسوس زخنجر
دیٗس تام راکھِس اک اِیٖ کرٗس فند
دِلتوٗن لُس شاف گژھہ گوہ رُنیٖنر پیٚن
یکن گوگھرہ کُن ڈیوِتھن سوٗ لچھمن
دیٗس لچھمن جوٗن ساروی ٹُنڈ حال
یکن گے گُل رِیون ڈٹھک دیون ناد
یکن گے وٗنِ دِوان کوٗھن تہ بالن
یکن گے نالہ نژاون کوہسارن
یکن نیٚرِ وچھکن رت پان مارن
نہ کٗنہِ آسی بہن نہ کٗنہ روزن
وُچھوک ڈیٹھک ٹانَن سخت غمناک
وٗنِ اَشیچہ راوٗن ساری تمن کُن
دِنوک لُس داہ مُرعن یٖیٹھہ لکھنت یٗن
تمس نتہ رامچندرن وعدہ پالن

دوٗن کیاہ تان پیٗن ڈکھ دِپہٗ پتھر بوٚت
سحطاہ سختی کڈن لس پوٗست دولن
گژھن بیہ طرفہ تام آسوس برابر
رِکجو سیتن زمینس سیت کرٗن بند
ونت سولہ کوٗنہ یٗیت تام وانتا لچھمن
پرژھنہ لگ لس کرت نتہ کیاہ پژی اوٗن
یکن گے جنگلس منز فیر پژ کال
گرٗھن گو چندرمس دِت داد وبیداد
سہ گیمز داغ تھاوِت دوٗن گالن
پرژھن شیچھ آس وٗنکن جانوارن
سہ گیمز داغ تھاوِت دون گالن
یہ وٗن سیتا بہ تی پرت جایہ یوٗزن
ہمت برخاک غم جامن دُتک چاک
ونت وبراودہہ لِنہ لکھت شیٗن
ہکن گےِ بوے بارنِ نمِ کوٗھن کنٗ
مچھن دوٗن پیٹ جتاین یا نہ زولن

گیامی رامہ جو وٗن کوٗنہ آمے
مرس بو وٗنِ پرس بو رامہ رامہ

دِین بی آسِ جاناوار ساری
مبر دوٗکھ کرژہ یتھہ ژمہ ساینہ جامہ

گیایس آسِ ییٗن کلہ دار داری
مرس بو وٗنِ پرس بو رامہ رامہ

کرُس تتھو ہیل یم چھِم دُون اچھن لال
یہ وُن سیتا یہ تی لیکھس بو نامہ
وُچھک مژِہ سیت ژِ گوُمت جٹاین
دَیَن چھی برزہ خوتن یژ وزامیٔ
یہ کینژاہ رنگ لَس سینا یہ یٹ گو
لبن ناموکھت ژھن دون پٹ دزامے
یکن گژِ پرینس ہیڈ واندرو ڈیھ
یموَ ون کیاہ یہ ہیو صبح رینہ شامہ
کماناہ ہتِ نکھس پٹ یم چھہ لارن
پرژھنہ نُت پانہ ہلمُت لدر آمیٔ
پرژھنہ لگِ پانہ وان باوک ہن رنگ
ہنومانس دِیُن ہیہ سیچھ لنزامے
ہنومانن وَنُس سوزہی شُوکارن
تویٔ لَس منکہ رِش سُند گرہ گیامیٔ
انُن سگر یو پادن نل ترَن ییوس
دپُس ژیم چون درشن ہیہ ہنجامیٔ
شوٗمد سر دیت یلہ ژم واتین مور
وُنخس والی شوژھپ ہت گوہ ژامیٔ
وَہر گو یھہ نِشہ لنک دریاوہ ہادن
ژیم وہرِہ سو والی تورہ دِلامیٔ
کرُن ژ کرو دھہ باپس پٹ اَست ادِس

قلم ژھارن چھنہ ژم چھم اچھر وال
مرس بوٗ وُنِ پرس بورامہ رامہ
ودن ژ باکہ پانس شراکہ لاین
مرس بو وُنِ پرس بو رامہ رامہ
نہ وُبرادُن ونت ساروُی سین شوٗ
مرس بوٗ وُنِ پرس بو رامہ رامہ
وُچھک یلہ کوُہ ہیِ واندر ھچھر ہیحڑ
مرس بوٗ وُنِ پرس بو رامہ رامہ
یمن کیاہ راوُمت یم کیاہ چھہ ژھارن
مرس بوٗ وُنِ پرس بو رامہ رامہ
سمنہِ لگ نکھہ نہ مژرا وک ہنُن ترنگ
مرس نہ وُن پرس بو رامہ رامہ
شوٗ والی کیازہ شگر یوس چھوٗ مارن
مرس نہ وُن پرس بو رامہ رامہ
وچھُن درشن سہڑاہ من ساوہ ان گوُس
مرس نہ وُن پرس بو رامہ رامہ
منا سور راکھس کنہہ کیاہ کرن زور
مرس نہ وَن پرس بو رامہ رامہ
گلس نمکس شو ترَبنہ ٹھانہ تھاوُن
مرس نہ بو پرس وُنا رامہ رامہ
اسنہ کنِ زورہ لس تارا یہ ہت گوُس

دلتوں زُو کمہِ اَسنکہ کرُودھ کامی
وِنیاسُس کیازِہ مارک تھُو بلاوِ یہ
نہ مازونتُ مہ مادِن وِیہ پالیے
دُیوس نم تورہ ژہ اِنصاف چھُینا

مرس نہ وُن پرس بورامہ رامہ
مہ کیا کرُمی ژہ دِتھم ژورہ تھوتیر
مرس نہ وُن پرس بورامہ رامہ
نیت گرہ بائیکا گن پاف گھنی نا

مہ کر کرُمی ژہ کِنھ انصاف آئے
مرس نہ وُن پرس بورامہ رامہ

کشکندیا کانڈک گوڈ - ملاقات سُرن راجہ رامچندرن بیہ لچھمن جیُن
سُگریو بیہ ہنومان جیس سیت - بیہ مارُن والی سُند بیہ تخت نشین سُدن سُگریو سُند

کریت گیہ چاک جامن خاک برسر
نموِلیہ وچھو تلکُ یژ نالہ فریاد
کمانا ہیت نکھس ہیٹ ہت چھولاُن
ہنومانن دلوک کس کیا چھو معلوم
بو چھس زانان چھہ یم یارِن بلادیر
سمندر ہیرہ سیت زن گاسہ نالن
دِین یرژھ ہک گژھت یم لورُن آی
یکن گوُیا نہ ہلمت رنگ بوُزن
انن سُگریو یادن لل یرین ہوس
کرک شادی دلک غم غوصہ نرادک
پرن بلیہ ہیوُس لیلا دارہ دِنس

دُچھک کوہس اکس ہیٹ آس وائد
دُیک یم دیو چھاکِنہ آدمی یاد
یمن کیاہ نہ اومُت یم کیاہ چھہ ژہارن
چھہ صاحبزادہ چھویاہ لوک معصوم
زمینس سیت سُون آکاش از تیر
یوُن ییُس برونہ دُشمن یُس چھہ گانن
سہتھر چھاکِنہ شہر ڈید کرنہ ما آی
سہتھاہ خوش گوہ یمن پیغام سُوزن
دِین سُگریو واندر پادشہ اُدس
اکس اک پانہ وان احوال پادک
سُنرن سیتن دُین نم عارُ انس

لوله اَسِس کرٕ ہوٗی پوشہ ورشُن
شرٕ پیا مہٕ اسہِ ہاوٗ شوبہ دیشُن

منہٕ کِس باعنس سنتوٗشہ ہوٗل ووٗ
نرمَل ڈُنادِہ کرٕ امرِت ہوٗلہٕ آسَن
امرِتہٕ زلہٕ سیتِ سنگہ ناوٗ تھم
شرٕ پیا مہٕ اسہٕ ہاوٗ شوبہ دیشُن

تیٕھ بربرا اَسِ اس آسنگارَن
سِتِ بادِہ سیتِ جی چھی گارَن
تھادان تھارن ہرِت جابہ
شرٕ پیا مہٕ اسہٕ ہاوٗ شوبہ دیشُن

دیوتا آسِت الیف آس دارَن
تنہٕ منہٕ منہٕ تنہٕ پتھ سیت گارَن
زنمس چانہ پتھ ہیُت ایوان
شرٕ پیا مہٕ اسہٕ ہاوٗ شوبہ دیشُن

سو وآلی چھو زدر آدر مارَن
تمسند ہمہٕ سیت تنہٕ چھوس تھُوتھارن
کوہن نہ باکن چھ رٹھمت جلے
شرٕ پیا مہٕ اسہٕ ہاوٗ شوبہ دیشُن

منہ کِن باوٗی اِیشرہ کارَن
یدٕس وٲلی لتس گو لارَن
منا شرٕ راکھُنا زدر آوار
شرٕ پیا مہٕ اسہٕ ہاوٗ شوبہ دیشُن

کوہن نراوِت لاگِن نارَن
ٹھانہٕ پتھ تھادان تنہٕ چھُمارن
ترٕیہ دہرہ وآلی فیرِت دراوٗ
شرٕ پیا مہٕ اسہٕ ہاوٗ شوبہ دیشُن

ہت گوم تاراپہ لگوس کوہہارَن
پتھ سیت وُمنی اِیشرہ کارَن
ہمہٕ لسندہ سیتن کانپاں چھوس
شرٕ پیا مہٕ اسہٕ ہاوٗ شوبہ دیشُن

پتھ ہندہ سرٕ منزٕ ہمپوش کھاران
تِھی چُھک برہمہ دِشن وُمنی کارَن
لاگی شیرس شرٕ پیا مہٕ تِھی
شرٕ پیا مہٕ اسہٕ ہاوٗ شوبہ دیشُن

اکاشہ وٲنی پرکاشُل تراوَن
آندہ کارہ گنڈ گاس پرکاشہ سیت
رات دوہ تِھی چھی پرکاش تھارَن
شرٕ پیا مہٕ اسہٕ ہاوٗ شوبہ دیشُن

وننگ یلہ راجہ چندرن حال سینا
دپن تس کن ژہ چھی بیگانہ دشمن
دپان شگر توچھوم زنتھ بوہی واَلی
منا سور راکھا اک اوس ثر کور
نیچ ترٹ زن زمینس پٹ پیوان اوس
کھین یلہ وادیاہ بدراہ سیین
انن ژک وآلیس راکھس تو مارن
شوگو کمز دزژل غارس اندر ژاو
گگس پٹ غارکس رودس بو بھانہ
سکھاونت یلہ وچھم سیین نمودار
سیٹھ مشکل دپن کت چھمنہ آسان
ودن فریاد لایم دا سئے وآلی
ودن تم پیزنہ و اندر آس یکی
دچھم مارژم شویلہ غارس اندر ژاس
نبر ما نیرہ کوہ کھوتھم مہ بھانہ
نہ وبر اودن ونت تارا بہ ہیت گوم
بہ کینہ آسیم نہ سادی نیون یکبار
کھنش نیت پربتس پٹھ چھمنہ کینہ باَت
دپن نیت کن ڈوڈسر دیو مارن
ہنگ ونش رٹ وچھنت ڈپ کم بہ گریا
لگس نیت پرتس پٹھ یلہ لتند یاد

ونیت پیو یرز ہین شگر تو ازبا
مہ چھوم دشمن پنن زنتھ بوہی تھوکن
شوکران عیش تو فیران بال بالی
نظرہ سیت اوس کران پربتن شور
پیوان تس برونٹھ دشمن تس کھوان اوس
کرینہ لگ آزمائش و اندرن کن
گیس یکبار اس ہارن زہ لارن
تنوی لاریوس والی پت کرن داد
وبہر ننہ رٹ وچھم نیرن نشانہ
گمان پی گوم والی ہود در غار
تمم پربت دتم تمکس گلس ٹھان
کڈم سارن وزیرن حال حالی
تمیم وبہری سین تام گو شو پیدا
دتوم ٹھان ڈون وبہرن نبر دراس
نبر نیرت کڈن ڈن تانہ تانہ
ہنن آسیت گیم پہ دن یاسن گوم
نگوم مارنہ نہ لارنہ ژانم لار
ژھنس تل کالہ بار دے وانہ نیاون
لنند کرت ڈود بشہ پرتھ جایہ والکن
سپاہ ژک آیہ لس آدہ پی دپن شاین
دپن یمرانہ دیہ لٹس والیس ناو

توَہی آسہٕ آس رٹھتھٕ ییٚتھ ہیٚن جاے
دیُتُس تم رامچندرَن گرٛزہ ژٕدِس ناد
دَپُن شگریو گوڈٕہ ہادِم پیٚنِ زور
انگجہ سیتِن کرُن ننت اک اِشارہ
دیُتُس تم بلہٕ شُو والی زور ہاوَن
کمان تُج رامچندرَن زور ہاوِن
تِمہٕ ڈیشِت خوش سپن سگریو دِلتنگ
تِتھوٕی تُوزِت سو والی دراولاران
گلَس دِتنَس اکھاہ ہیچو دوست یو
سو گو فیرِت سو کھس اوشُس نہٕ پرواے
مہِ کمہٕ آسِہم خبر چھک یوُت کم زور
اَیتھٕ وُنیتھَم نہٕ اپزِس کَن مہِ تھاوُم
ژٕہ صاحبزادہ آسُک ناز پروَرد
آسَن ڈیُنَس مہِ تو تُوزِم تفاوَت
تُجِن اک پوشہ مالا ژھنِنہ تِس نال
دیاں شگریو زور چہ تیرہ مُورِم
دلاسا دِت شُوگوٚ بیہ تُویِش ناد
دَپَن تارا بیہ ڈُلنَس اے پہلوان
خبر چھا راما ضحو ما آسِہ ز امُت
گلِن گنڈرِ زیرَن لس گژھہ وُنِس نار
انگہٕ چھُی گاتُن چشمن ہند شُو شُو زَن

ژٕہ کینھہ کرِ پای پادِن تل چھینہٕ آسی
کَرو تُوہِ یدٕ یِیو بو کرہ امداد
تلُن گلہٕ سر مِڈُن تم لوگ تتَت کھور
گنہِ ہیٚت پیو ڈُور تِت گی پارٕہ پارٕہ
اکِی اتھہِ سیت یِم کُلِ اَلہٕ راوَن
گِلنہٕ سیتن شُو پریت دور ترٛاوِن
دیُن بالِس نبر کُن نبر کرٕ جنگ
اچھو کِن نارہ وُزملہ اوُس ہارَن
کھمَن بونہٕ راز پٹ دِرالِس فٹت زِد
شُوگو تَس رامچندرَس سیت کرُن نیاگ
ہیٚرِ شانِن پِٹ لَدُت بیہ تراوُمت گور
شُونگِت ڈشمن دوبارہ وُزِہ ناؤُم
توٚہی دَر وقتِ مردی در اک نامرد
ژٕہ سیت تس والیَس لگہ اتھ فرصت
ٹِکَن سوزنہ دوبار پکھنہِ وِن خالِ
گژھس بلہٕ وُن شُو ما ادِہ زندہ چھوٚم
تِمہِ تُوزِت دراوُ والی دِتنہِ فریاد
مہٕ گژھہ ڈُنکِن لوچھوس کھوژان ہیُ جان
ژٕہ آسِی پا یِیو مار نہٕ آمُت
دِلُس تجنتم مہٕ آمُت چھک ژٕہ اَدتار
گنہٕ سجنتی شترن سیکن تمس کُن

جٹاین گرگس بیہ اچہ اندرہ سندرس کاوہ سند تصویر۔ بیہ قدمبوسی کرِن جٹاین سنزرا مچندر جین

G. MOHIUDDIN.

ژہ پی تُوزک سونی شوزک کھٹت روز
تتھی تُوزِت سوالی گو غضبناک
ژلنہٕ شگریو اگٹ گوس پنہٕ لارن
وچھن آکاش ہیو گنزرن پٕنٕ پان
وسِت ہیو پریتس نل شورتس گو
رچھت نامر دکیھ موزِت دلادار
کھٹت نیراہ ژِنت رود پنہٕ انصاف
دُلتس تم رامچندرن لایی کان
کرِت اکرا دیتھ تیتھ کنھ کراژات
تتھی تُوزِت انگد شوزن گنڈِت گل
دپن بالیس ژہ گرہ رچھرن پرن تل
زن لتھ پی پانہٕ دیہہ تُشرگو وداسی
وچھک پتھر خبر اگر ونگر گے
چھوست پی یاد روزس پاہی سِتھر کِیت
دپن تس پانے پنٕد شرگیس پٹھ
انگ ہلمٹ دِژک تس پتٕ کاری
ژھنک زاموٕ دِلس تریٹ مالہٕ پالی

نِژھی وُنی اگرچھی پئے زو نژی تُوز
بتندہی درا اوُتم چاہن وِتن چاک
رژن پامت دپن تامت تو مارن
دِلس تم رامچندرن ژورہ تتھ کان
وُنن لتس رامچندرس ماپرن ہیو
ژہ پانی چھک دپان کس چھی ژہ آونا
مہ پافا اوسمہ پالس کھتوی پاپ
تُوہی پالس نیت اکس نہٕ چھپا جان
کرن پدمہی وست پہ تب بہ تیرات
بہ رچھرن ولن عمر پانک پھل پتن تل
مہ نیہ کرہ تھد ہیروُن تو تم ترک پھل
گنڈ وہس نار آسن شگرکہ واسی
پتن شگریو شہ تو شیوتس دے
اتھ انگد تس لیشرن ونہ اوت
رچھن تم پائے کاکن ماجہ پند پاٹھ
بلاویرس لکس پادن تو پاری
کرک تس مہ تمکچ کو ثوالی

سندر کانڈک ابتدا سیتاجی ہندہ لٹاش خاطرہ ہنومان چھن چاونت پنہٕ انگد
دغیرہ ہت گژھن پنہٕ واتن ہنومان چھن سمندکو دکرِت لنکاہس پنہٕ ژالن لنکا

اَنیو پیغام سیتا کو رکن گے	دپک تم تولکن شیشن فروسے

ہیول شکر سیتن پڑھہ سیت دیو ٹہوہ
اَسن تِم دریاے غیرت آے دلِیشن
وچھک کھور دچھن ساروی چھم پور
پیتو لاکن تِمو یلہ اک گوفاہ دِیٹ
ارژت تت اک ارکس کٔن تعجب کران آس
وچھک باغاہ بہشتا ٹسر گہ دارا
سرو قد قامتاہ آشوب عالم
کرن تہسی سٔرن گیمٕژ دلس کوٗ
دٔپک لس راو سیتا ر امچندرس
وچک یلہ چشمہ مژر ادیک وچھک رنگ
وَچک یلہِ اچھہ وچھک اک پریچھا کور
دپن کیلاس تت لِشہ اک کٔھاہ ادس
دیَن بہہ وِن بردچن ادل ما شوی
اسن فیرن سٹھا تِم اَسس کھیلن
دداسی گی یلہ وچھک جان جبایا
یوان لاران تِمو جاناہ دراد یوٗٹ
شٔرژ بچھہ اوس ڈیشت نغمہ تِم لوگ
انگہ تا مٔت وننہ اگ ہلمنس کٔن
تِنوی بونت سو جاناہ وار وسیت یِد
تِمو دہیس شوکیاہ واتِ پژوی ون
اچھن ودن گٔاش زن ادشم لگٔ توٗہی

ژہنڈ وسمار ساروی رات نہ دوہ
وچھک یلہ منشہ لوکس سار من ہِن
گھنگ ما تال گڑہنک چشم یلہ دور
وچھک سن نیلہ کٔن گیمٕژ سٹھاہ کریٹ
پیون ہنجہ کن وسیت زن لف کران آس
پلنگس پٹ بہت اک گلعذارا
پری یا پرِزلہ ون ریس نہ کنہہ کم
گمڑ رِژ واسنا ہبلنت یس کٔن
دپک تِمہ آچھہ وٹھ واتِو مکالس
کوہستانا مکانا اک سٹھا تنگ
سٹھاہ تھدزن سو تِمہ آکاشہ لِشہ دور
چھہ کیاہ کٔت درندہ ون تِمہ اک تھاد سس
اسنہ لگ تت سمیرس مول ماسوی
تنی چھی ادہ تمن سیتاٹ ہیلن
مٔتھک سیتا یوان ڈیٹھک بلایا
سمیرا ہیو سٹھا بڈ واریاہ زٔیوٹ
دپن ازالِشرن لدتم تِنوی لوگ
ہنو مانو ہتھوی ادسوی جٹائن
دپک تم یارہ کور وَہم دارہ ونتھ
دیوک تِم لوی واتم تھادِ تو کٔن
ژلم تہ ارادت ہہ تِم وانجہ چھیک لوٗی

زِہ بارِن آس زور آور پہلوان
اینکارَن پنِن ہلیہ کڈ نکھن واتُس
تلُن تاپنا تژر سَرلَسِ تہ کہ آئے
دَدِم پر تاپہ سیت رود منہ کنہہ ہوش
ژوداہ شت وینسہ گی ینہ ہیٹھہ سیٹھُن
مہ اُوسم ماجہ کرمُت ناو سنپاٹھ
وُچھِن ہیت کُن بوچھُس تت کُن ہیوُن
ہنو مانَن دِنِس تس بای سِند کار
وُنُس باہمت نہ تم تامُت ودن آس
پتہ نے لگو رامہ رامہ ناو لبو ژُن
تمو پرژہ ہس تمھی سیتا وچھنہ ما
جٹاین بوی آسوس ہتنہ کانپُن
ژُلُس کانپُن نہ سیٹھُن موکھنہ بانہ
تھونگس کھنٹ کونکس ڈیٹھن پلس منز
زلس منز زن پوُ تم چیندر مہ حیدر کیاہ کت
تمگ بنگالہ بلہ وُچھ اتھ ماتھن
شوراہ شت کروہ نُت ناہنن تل
شوراہ شت کروہ ہُند چھی دریث
ہیرن اُتھ کیاہ کرن تم ویر باژن
کرن تدبیرت کنھہ بانٹھ لبو تار
پرندن پرفوتن ڈیشت ترن اُوس

ذہن گیہ آس کروہ سر لَیس سنتن مانن
یژھی تیغ زورہ ڈُف تُت وات اکاش
دَزینہ لگِ بَرتمس رود دُس بُو ژیلیے
ژلس کنہ اگنہ جوشس لگو سو ہیوشُس
وُچھان آسم مہ تُوسان چشمہ لسُن کُن
جٹاین ناوُنس ہیلہم نہ مازات
بہت چھم شِن ہتن کروہن نظر صاف
سنٹھاہ ڈُو ہیڈوی تس ہیٹ رامہ اوتار
دُین کرہ نا مہ پیٹ تس بای اُشند پاس
وَدن یژ لوہ سیتن موکھنہ سیتن
دُپوک تم بوہ نہ سُو چھوہ در باغ لنکا
پرینہ لگو رامہ رامہ موکھتہ سیتن
تمن سیتا یہ ہُند ہاوُن لِشانہ
جواہر زن سہ لنکا تُت زلس منز
آمانُت واتُنگ ما کینس طاقت
سُو کر تانہ اُوس غیرت چرخہ نرانن
شوراہ شت کروہ تمکیس دامنس تَل
زلس منز سر پرزن آس شعلہ دیوان
ترن ہُت انتہ کِن تم ژھالہ مارن
چھو دریاداہ ژُرکن یم دیہ شُند کار
کنھفاہ چھپاکھ شوراہ شت کروہ ترن اُوس

ہنومانِنہٕ نہ واندرن ہندِ اَکھ راوُنٕن جاگ غارت سپدُن

صلاح ژھارن صلاح ژھارن نکھ واہ
وننہ لگُ اکہ دُہن کرنہ ہن نرس بُو
دَین بباکھابِ نمہ نمتن دِمس ژھال
وَننہ لگُ لوک اٰتھُس بالہ بادِس
بو اٰتھُس واد ہیو آکاش فیرَن
کرِم وُہ چرخ گنزرِتِ منشہ لوکس
دِژن دارِت دریہ تنج وُچھ نیک زور
انگد ہیور گوِ تحقت وُن ژھال مارس
تمک اُوسم نہ غم وُنِ مارس ژھال
انگد دُپنک مہِ چھُوم یاونس پین پور
ہنومانن دپُس چھنہ جان یم کار
ہنومانن دپکُ یاون مہِ ہارِو

عقلہ کنِ تم زلس مارنہ لگِ نھاہ
دَین بباکھاہ نرہن تاھم وُٹھ دِمس بُو
دپکُ زاموونِ مرو باوہ چھُم کال
تحجم آکاش وہٹھ وکسی ہواوس
مہِ دُلیشت آس وِیتن پران نیرن
تنھی رش اکِ وُچھس بونہ ژک انِ ونس
مہا بلیس تنھس فرٹا اونم کھوُر
اَنن راوُن رٹِت شُر بازِ مارس
اماکھوژان چھُوس دِلنم اسر نال
دِمس وُٹھ ونِ گزہس شہرس کرس سُور
بوینہ آسہ سیت نتہ کرچھی ژہ آنوار
بوِ مارس ژھال یمہِ اَدِیا یہ نرادِو

وانِدر ساری لنن گیٔ سَرَن
ہنومانہ اسِ چھنہ دَرانی

ہرہ مرہ کاس اسہ درہ اگِ کارَن
درشنہ سمندرہ اسِ سارکھوژن
زامون بابہِ دِیہِ سار ویرگلن
رامہ جُوُ نہ سگریو اسہ ما مارَن
ویرہ بل ژہی چھُی سمندر نالش
رامہ جُوُ مُل کرِہ ژہی مخنہ ہارَن

اُوپاہی نرہ نک کرکنہہ ژہیٔ
ہنومانہ اَسِ چھنہ دَرانی
تُوہ کنہ اسِ آی سٔرَن ژہیٔ
ہنومانہ اسِ چھنہ دَرانی
لالَن مارِہ سیت مل کرہ نہ کانہہ
ہنومانہ اسِ چھنہ دَرانی

سگر یوٗ مخنہ ہار ژہی کُنٹ چھوٗورن
ضنا یہ کرُ پایَن ہای ہای کرن
والی بلہ ویر لٹس گوشرن
راوٗن بلہ ویرہ آیا دٗ شرن
راوٗن شہ رنت تراوٗم گرن
اکھ تراوم نہ ژل اچھو خون ہارن
پاپہ بدگیس سگریوٗ بوٗ مارن
تارا بڈت گیہ منز سیرہ کارن
راہہ جوہ نہ تیرہ سیت پالی مرن
انگدٗ سگریوٗ سیتین شرن
سگر یو دپنس کیا چھکِ کرن
وانڈر سا رہت دارہ گوشرن
وننہ لگُ ہلمت سمندر بوٗزالن
پہ کاش تمہ سیت وبیش بوٗنھاون

اسِ آی شرن چھی جان داس
ہنوٗمانہ اسِ چھینہ درانی
ہرہ ہرہ رات دوہ کرانی
ہنوٗمانہ اسِ چھینہ درانی
انگوچھن ولنہ آیام مے
ہنوٗمانہ اسِ چھینہ درانی
ہنوٗمان ژاہوٗون بلہ ویر ہت
ہنوٗمانہ اسِ چھینہ درانی
آہ کار تارا لگ کرنے
ہنوٗمانہ اس چھینہ درانی
سیتا کونہ چھکِ ژھارانی
ہنوٗمانہ اسِ چھینہ درانی
راوٗن بوزالن لنکا یہ سان
ہنوٗمانہ اسِ چھینہ درانی

وُچھوون رٗ اوٗنس بلہ آسِس افلاس
سمندر تیرہ سیت گیوٗزن بوزالن
اما آسی سہ سیتا آبہ سانی
دِتن ژاہووَن ہت ہلمتن کار
دوٗدس سیتنِ چھٹ مالوٗل تمتُند
وننہ لگُ بلہ ہلمت دوٗد چالن اوٗس

تریس وٹھ دِت کرس ون سارسیٖ ڈاس
چھوکس پاون مہاراون بوگالن
نکھس کیت ونِ انن لنکا یہ سانی
چھوتھا وُمنت رامچندرن ہلمتی سار
وُندس تندِس اندر ماآول تمتُند
سرِ بہ ڈیوٹھن دیوٗن ژنگ منس گوس

تِجن آکاش وٗڈھ ہیرِ یَن یوَن ڈیوٹھ
یہ کَت سَت کیا چھ تنہ تَس اوِنس زُور
ورَن دیون دشیپ تم کت منس بھکو
وُچھت سیتا خبر ہت نیرہ ٹکن پور

ہنوماَن یَرُن ہُت رامہ رامہ
وِزِھس رِہ نارہ تمِندرہ ناوِہ سِیتی
ودنہ لگُ بولہ سیتن ہیرنہ لگ پان
کرنہ لگُ نالہِ مُت ببا زان زِنسِ شیوِیس

رٹُن تم رازہ راہَن مُوکھ ہنس یاد
دَپن یلہ لسنگرہ پیچھِہ تم زورہ ڈِرِ زال
شُو پربت جِنہ تمِندہ سیت زِل گو
شُو پربت زِ ہالہ تمِندہ سیت شُون گو

تِمی دوہہ حیرخہ فیرن گیہ نَس زِیر
نِنهی یلہ واو ہیو ہُلِمت وہِقِت گو
سٹھاہ بڈا اڑدہا تنہ ڈیڈِ وِپٹ اوس

دَپان تَس رامچندرَس کُن گُمت ہَن
سرُن یلہ رامہ رامہ گو شُو آزاد
دِیوسفنا چھ مانِمنی دَپان ناوہ
ڈُیوس دِیدو ہنُو مانس زِہ وُچھ یل
زِہ ژِل چھُی کوٗت نیٖتھ یوِ شی نہ کانھہ زِن
ولی گوہ تِڑھِ شُو لُمت لنکا یہ پیٹھ آو

ڈُپن زِنس سمیرَس زِل کھڈِت ہیو ٹھ
زِہ کِنہ ونِزِس نہ پیٖت نامت کھَسِ یور
نِنهِی یَک نیٖتھ سمیرَس چھُی یکِن زَد
سَر یالی زانہ یلہ تم دُوہ پِنس پور
ونہ لگُ رامچندرَن لُول آمہ

وُکھَن نیٖتھ رِہ چھ نارس وَادہ سیتی
اُنڈن تنہ رامہ چنارِ رنہ دونہ پٹکان
نِندرہ ہنُو وُزِہ ناوُن نندری ہنُواوس

وہِقِت گو کوہ ہیو پرسیاپنِس یادہ
وسِت پربت دَپان گو زِیر پاتال
امانتہ زِل گژہت پاتالہ یوُن گو
اَمانت شُون گژہت پاتالہ یوُن گو

اما یونِزانِت تمہ دُوہہ حیرخہ مافیر
گژِھت لنکا یہ پر لنکا یہ پیٹھ پیو
گژِھت ہلِمت تمِس آتِس اندر گوس
لبَن ورہلمتن ترامو گیِس تن

وہِقِت گو واو ہیو دِل سینِپس شاد
لُندِ وِیرت وُچھت یلہ وِیرِپت دَرائ
ہیِتھس دِشراوِنس سیت کیاکری زہل
زِہ گژھ ٹکان آدہ میلی شُو کر ذات
گِرلن مایاف ناشِس راونس آہ

رٹُن ہنومان جی بیہ کلس حرکت کرِن پتہ راوُن دربارس منز تراوُن

ژھ گژھہ وچھ بل ہمس آسرن سُو پوشا
پوکن ہیٖوُدہ ییت نت ڈیڈہ پٹ بیوٚٹ
کرُن وکچار تم لسن ریپ نیٖخ ۂ دٕ
تلم وٹہ بجنہ پاتالس ستن زیٹ
مُوچر تم کرنہ تنہ پانس چھ کیا کٔت
ہنو مانن پرُن ہٹ رامہ را مٔی
وچھُن بلہ ہوکھ تنہ شو دریٹ آدُنس
دشنہ لگ یہ چھوراکھس وہیہ دارت
دُپُن تس کوہ پژھہ کرُھس تو چنجل
دُیس نم وچھ مہ دِرنہ سہی چھُی ژہ سارنا
دیُتُس تم چون ماس گژھہ مہ اتھُن
نہ بورنت دارُ تم اتھس کرُن مان
یہ دٔی گٔت وچھتہ بلہ نم تس گرُن اسا
کرنہ لگ بلیہ وان تنتہ پٔد ستھا زور
مہ چھم تس رامچندرنہ کھراوہ ہنہ دری
دیُتُس نم کرکھا کنہ ما مہ منگمی
مہ آسن جای چھمنا ھسر مکانس
مہ دیہم گژھہ ژہ ہلمٹ تنہ وچھتین
تُوہی باپٹ مہ جانوہی بل وچھامٔی
شرن آسی نہ پادن بودمی ہیٹ
وُدنہ وٹھ ہلمنس ہٹ آلٔن پان

گژھنہ نزبل گژھن ادہ ماسورُ وشا
کرن جادو نہ وہیہ دارن ستھا کر یوٹ
تنندہ ریبہ ستن ہلمٹ تہ کھوڑیو
بیٖٹھم وٹھ وژنہ اکاشس ستھا کرییٹ
کنڈُن نم کاڈ وارازیوٹ چھی ست
یہ دٔ کچاری وچھت لول جانُ آمٔی
ہنشہ لوک بندرہ لوکس رورییٹ آدُنس
آمی ریبہ سییت ژھنہ ماسہ مارت
گژھی کیا ہناگمرمٔی ہنہ کرنہ ہیٖژہ ژھل
دلیُس نم کیا گژھی کنت کنُ ژہ چھُی درت
دیُتُس تم دارآس ون کھر چھوکاشُن
پژان پاٹُن دِرُن تسندِ ہوکھس پان
کرُس تم ژل گوہستانہ کنِ نبر دراس
ہنو مانن دِلیُس ون کٔت ژہ لک اور
کرنت بیت شانت نتہ ون پاہی کیا چھُی
بو گوُس ماگھنت جانہ درشنہ جی ژہ پوبیٖ
کرم اگنیا مہ دیو ؤنت مکانس
چھو بلہ دیرا ژہ وُن تسندبل وچھتین
مہ بخشم وُن منس ماکنہ لجی کھٔے
ژہ بہی جی عمر آسنی ستھا زیٹ
کرن لیلا ہمس پادن وندُن پان

زُو یان وَندہے چانِن پادَن

لادَن تھفا وتھم نہ وَند یُورَت

رامہ جوِرہ آگنیا کرِ تورہ فیرِن سَس

واک دُوش زُل پوش لاگے پادَن

چیرنَن چانِن شرنی آسے

دَرشنہ چانہِ مُوکھہ گیمہ آپرادن

آرتہ اَسِ چانِ اردناکران

پاس کرچھک کھماساغر زہ اَسِن

دُلہ سنہ آسے یُو زُہاران زُہاران

بَل زہِ دِتِھی لَگِہ یُو پادَن

ہلہ منہ ہلہ دیرہ کیا زہ چھُوک کاہین

لیہ بیہ لیکھہ مُت چھُی یِی وادَن

بلمت شرن گواذہ رامہ پادَن

گرہ گرہ شرن گژھہ ادن رازپادَن

یُوگ نہ گیانہ سیت ای نو نادَن

برہمہ آنندہ ریبہ پراوک سادَن

پرنت چانیہ آسیت آہم نہ وَنے

بنہ کنِ پوشس زن لایبو نادَن

مایا یہ چانہ تورہ یس ہنہ ہنے

دیان چونِی وُچھنت شیر نراوی پادَن

ژہور مُک نیشورہ منہ سنہ دُگنی

سادُوی سمسارنہ زہندِرت آک

لادَن تھفا وتھم نہ وَند یُورَت

باگہ آم وُدیس نہ لبُم دَرشن

لادَن تھفا وتھم نہ وند یُورت

گال پاف شاف شتاف کاسن

لادَن تھفا وتھم نہ وَند یُورَت

لاران دیوی نہ دیو تاہیتِ

لادَن تھفا وتھم نہ وَند یُورَت

چانہ اَکھہ دُبکار پرت زیون

لادَن تھفا وتھم نہ وند یُورَت

سیتا رامہ نہ امہ لچ پرنے

لادَن تھفا وتھم نہ وَند یُورَت

پرکھُوی پراوک مُوکھنی تھان

لادَن تھفا وتھم نہ وند یُورَت

بَلہ بڈ وُچھنن مُوہہ اگنیان

لادَن تھفا وتھم نہ وند یُورَت

شوی وُچھہ سنہ گہ چھ نوی دھیان

لادَن تھفا وتھم نہ وند یُورَت

یُو گیہ یُوگہ منزہ ہاونم پان

بکھتہِ منزہ ڈیوٗ ٹھمک پرزلان سادن
مۆہہ نزال روزم نوٗر زہ کنے
مۆہہ نزال کاسہ وُن زی ژھک سادن
جوٗنیہ ریبہِ زی ژھک ہوہہ کاسہ وانوی
ریپ ژھوٗن پیزہ لبن سدرن نہ سادن
لوٗلہ نار ژوٗن لۆس ہیہ منز منے
ہان کرتہ راولس ژھوی ژوٗن وادن
گیرہ گرہ سرہ وُن سوی رامہ پادن

لادن بھاو بھم وندیوٗ رت
نشہ اچھی ہمہ راوم نزان
لادن بھاو بھم وندیوٗ رت
گٹہ منزہ باسم دلیف زن ہے
لادن بھاو بھم وندیو رت
سنہ کیا نس لبن منہ زوٗزہ زان
بلہ بڈ ہلمت وبحفت گو
لادن بھاو بھم وندیوٗ رت

پکن گو اوس لنبد لتہ ہیر نراون
وچھن بیلہ شہر لنکا آچھرس گو
وچھوٗن تتہِ بارہ کنہِ روپ سیرہ کنہِ وُن
پھر روکن وبھرست لعل و یاقوت
وچھوٗن دروازہ سونہ تالو پیتم وُچ
ونشٹ کمار ولیشہ کرم اوس ہیرن
ہیر اسنکیچ وچھن ساری سراپای
وچھوٗن بیدرازہ سینمت چھو گلکار
ونشٹ کمار ولیشہ کرم اوٗس برپا
میتی نیرن تتوی بیہ اوٗس دانن
نمن پتھکن وچھن انس راوس جای
دسو کنہ دش گو وچھن نگمت ستارن

وچھن سیتا پرزھن آون نہ کاون
وننہ لگ گت چھہ چانی ہی سداشیو
بلورک بھم جرت جوہر لبن ژدوٗن ہے
سبز تالو نہ تارک مخنہ زمروت
پچو کنہ پر بیہ لاگیت فوج در فوج
بران دارن وُٹن براندن نہ ہیرن
دپن سرگس اندر بندرس نہ تتہ جای
سنبالان سانہ سانہ درتز دیوار
کمر لبنہ چو گلدستہ بیک با
سند یا وقتن اچیندر آنیت برپان
نتھس اسرس ننشر سند کیا چھو پردای
لبن وچھ وچھ لبن زن منحنہ ہارن

وُچھَن گوسارنی بہہ[12] وِن بُرہ وُچھَن
سہ لچھمی وچھتہ لچھمی وُچھِنہ مغرور
وَنِت ہکنا اگن نتہ اُدُس وازہ
شمالکُ وادنتہ پرَت سانہ آسَن
وَرَت پانژلون ٹُٹ پان پانہ
کزل وَن چوکدرنس کیا چھہ مارَن
گژبو نژان کنڈ شر ہش وُچھو ژھل
بہت نتہ راگنیا لاگِت سَنِے ویر
یہ کینثر ہانتہِ نہ کرسارِس جہانس
تمےِ سامانہ یلہ تم پانہ ننتہ ڈیٹ
سیٹھا خوش گو وُچھن یلہ جان جایا
دلُس تام نارَدَن وُچھ کیا وُچھون چھوی
نشژن بہن شیوس رَٹونس بہانا
شیون یام بُوزُنس ژخوش سٹھا گوس
دَنشِٹ کمار ولیشہ کرم منگناوِن
یکَن گےِ تم ژِہ یلہ سارُوی ژھنڈت آے
وُچھک یلہ تُم تموسارِی برابر
بر ژھک برہما جس ساروِی نیہ لا اوس
ڈیوک برہما جُون یلہِ ناگرُد زاو
دیون مالس ژہ کینثراہ کھن ڈکن دم
ژرہ ہت کرو یہ کھنڈ چھہ تم توہِ خونہ دوگن دِٹھا

وُنفر مُت فرش زَن آکاش ہَن ہَن
بوان برہما کران ہَت ٹھاکرس بوز
گرَم محرُر نہ ناظر دَھرم رازہ
ڈُوَن سوی دارِہ سیت عامَن نہ خاصَن
دَپَن دَیہ گَرہ دَشیہ راوُن بہانہ
نگھَس کیَت زِن گڈاہ ہت پانہ لارِن
یُوَن پانے پرہ باسَن ٹھاکُرُس تَل
ہمِتَن سارِن سہ سیتا وانچ نیٹر
رٹِت یمرازہ تھوُمت قید خانس
ہنُو مانس دپُن پادَن دِمَس ہیٹ
دُپُن کرہ نادکم یژہ ولیشنہ مایا
اُوما دویہ دُوہِہ اکہ لی یژھا گےِ
گژھوم آسُن بہُن کُنہ ژُت مکانا
کرِن تَف ساونَن منگمُت یہ کراُوس
لدُن گَرہ تہیو دِیک تھَر نَتہ لادِن
پرزا پرت جایہ نشہ پانے وَنِت ہائے
دَھتِت آکاش گےِ ڈینہ ژھک سمندر
زَلس منز شرگہ دارا بیدہ کرگوس
لَچھِس تو چھہ گو دھتت کشفی نشنہ آدُ
دَیُوس تم کھین ژہ اک مہاہست تہ بیکرم
کرِنہ لگ ڈیدہ سٹھاہ گردن ہنی ڈیوٹا

دھنش جگس منز راجن ہندین نہ کینہہ ہندہ اَتھہ نہ کمان وتھن

وَنھِت گوواو ہیونہ اگِت گژھِت چوک
دَپِن نَنہٕ پارنہٕ اَکھ اوسُس نا ٹھُل
دُوزالِس منٛز بلیہٕ تمہٕ سیٖت نٔوِن زَنگ
رٔٹِن تمہٕ توٚنتہٕ سینِس وُچھلٹ سندگُن
دَپِن پانس اندر دارِتھ دِنُن لَنگ
لَنگُن گوڈ ہیوٚٹ پاتالس سٔنِن شو
لڈک گرہٕ الپٔرس بلیہٕ گیہ ہمسا
لڑک بِڑھ لیٖنک تھر ڈینٛھت ژہٕ پانہٕ
منشہٕ لوکس اندر گیہ وداجہِ یژھ کرینک
منیشرِ رِشانہٕ برہمن آیہ ساکس
پلسنس سیٖت پوتھر لشکا بیہ بلیہٕ نژاو
کرُن بلیہ پوز پانہٕ ثہ ال نژادن
دپُوہس تمہِ راونن لنکا میہ منٛجبے
دِژِن لوہ سارسی گرلُنس حوالہ
کرُوِن تمہِ ششنگلیہ دِژِس سہٕ دائے
شوٗبرہما سوٗرہ خندرمیہ شوچھ پانے
سراپا شوبنہ سپتر گرلُنس حوالہ
ہیوٚن جھوڈی منٛسک یرت پوٚشِن برن توٗل
پھوکرِ لَف ہمتین بلیہِ گو آہنکار
کٔرِن تقہ بلیہ تمہٕ خوش بلیہ تھ گوش
انسر بلیہ پادِ تمہٕ بنِدبانہ ژیرن

ہَچھِن دُون کیٖت تُلِن آکاس ہنگوک
وُچھوتھ معشوقن کو تاو نیرٛزرَ تُھل
گو سیٖتن گلس پھٹرن نہ اکھ لنگ
رٹھ بُرہٕ دِوے وسِت لو نزات گژھ چُن
المنہ لچِ لبِدھم سہ آکاشہ پھٹھ گنگ
لچھِن ہرا نگن تمہ کِن سپُون زُو
لَنگک کون ہیوٚٹ نت پیونادُ لنکا
وُچھنگ وَنِ کیا کرس سیتا بہانہ
کرس یرا ونِس شیون دھرمک دِژِ شیک
تمہ درشِن وُچھت منگ کرنہ ماس
شیون بلیہ ڈیوٚنٹ وارا خوش تمس آو
دُپن دکھِنا منگو کس کیا گژھ ہودن
گژھ ھم دھرمس سہ دِن ٹہ دوانہِ چھک وی
تمی پچھہ پانہ فیسران بالہ ملہ
سیٖمت ساری دیوتا آسے پانے
چھ کیا کتھ تسلِ نشِن وان آوس بہانے
یہ دیوی دار لاگِت کھوٚتہِ نزاکہ
ستھاہ ژاٹن نہ گاٹن دکھنسہ ہند تول
دَپِن بو ہندہ اکھہِن ذِنک رٹنہ مار
دُنیہ ہے دِیَن نہ اسرن یہ ستھ اوس
کولو کتھ دیا یہ اکھی پانہ ایزن

پُدَس ییندرازِہ گوٚ پیوٚ راکھِس ژُ او
رِشاک بڈٕ پلس تہٕ اوٚس لٕس ناو
صندوقاک وچھون پانس پرٕان اوٚس
وُچھون ژٕرِت ترٕ یا ڈیٹھن ہرِت پران
کِنِک کھارن تہٕ ناری ژٕ دسنہٕ تراوِن
نمیَن کیرِہ سیبت پانس ناتہٕ ناوِن
گیرِن تِمی پرٕتگیا پانسی کنٕ
سیپن پیرٕ ٹاٹ رچھہٕ تَم اسیٹھ نوساس
وچھو تری باوہ یلہٕ لَسٕ آو یاوُں
وچھک لٕس ژٕہ موکہٕ نہٕ دہٕ دوگن وہ ٢٠
وِہرِت ہکرا موکہٕ آسس اگنہٕ کونڈ
منزلہٕ منز باگ یلہٕ کڈٕ ناک زنگن کاڈٕ
نہٕ ڈیشِت کھوٚژرِ شُو دپُنس تیوی پرس
لگُس مست قوٚ نبہٕ کرٕنس بیہٕ ژٕٹن ناف
اَسَر یلہٕ گوٚس وِپدک راو وٕبیشن
ژٕہ گرمی رایہٕ راکھِس درایہٕ تِم چور
دِگیں ہاوُن یہٕ راوُن وُچھہٕ کہٕ بنیاد
لگوٚس یلہٕ ہس کنٕہہ گروٚنس ژٕٹن ناں
وُچھو وِپدک اثر گو پیوٚ وِپیشن
منٕنس یلی گوٚس لٕس تِی اوٚس ہاوان
دپوٚن لٕس ناردس تھوٚ دتھم ژٕہ لادن

ژُھو کیتھہٕ پاٹ ژٕ نہٕ فونہٕ ہنزہ ترنگل دراو
پرباتن ژُکھ ناریہٕ پٹ پھٹہٕ چھلنہٕ دراو
رٹُن ہھٹ پرِتھ انارٕ وچھنک تَنس گوٚس
ودیم لٕس دود چوان کِنِکھا وچھُن جان
تَھوٚن پننِس گرس منز پانہٕ کھارِت
گرس پننِس اَندر تِم وارِہ تھاوِن
تھوٚن گوٚ پرٕس دیواہ از منہٕ ساون
پڈِرِت یوژان سہٕ آخر راکھِس آسس
پرسنہٕ لیج زٕ ہٹھ گرٕ لٕس ناو راوُن
موٚچر وارہ نہٕ ریچھ ساسہٕ پُدگرودہ
موکھس ییو دَندلٕس ژٕن حیرو منٹ
وُنٕ گُن شیر دکھنس کُن دیوٚن پاد
تِمس پتہٕ راوٕ لٕس کھر دیو نہٕ راس
ستھاہ رِش کھوژ اگنِس لگ ہونہٕ پان
تِمس پتہٕ تھنہٕ پیو پیہٕ دسنر اوَن
کلس ہٹ ہنگ ہیتا کُن یل تِمن کھوٚر
زُم الماسک کنوٚ جیم اڈجہٕ پیوٚ لاد
ستھاریوٚش کھوژ اگنس تِم ہمُن پان
تِمس پتہ راوِیہ دھسہٕ ویشرہ وَن
گرِن چھوٚس پانہٕ گو دیواہ نہٕ راوُن
ہنوٚمانس وَندس پُرچشمہ پادن

لگن سپدن راجہ رامچندرس جانکی جیہ سیت جنک پورس منز

یکِن گو اوس لش سینتا یہ ژہارن
لبِن باغا بہشتا سرگہ وارا
ستمت آسِ سارِ سمارکے نتی گُل
وچھون ہتومُت دلس پٹ داغ لالن
اَرِن کھرِ نکھس پٹ دِین پوشن
ینبرزل برِہ گمرِ زن برگِ نوسم
ببر بیتاب گیسہ پان مارن
لٹر پوشس دپان وٹہ فتنہ زندور
وَدِن بموش انس چشمہ نوسن
ستمت سنبلن ستن نرگس رٹن ہی
ستن رُوزِ ردسن پوشن سٹھا ہیر
گُلابس آس لایان نادمسُول
عرق سینتا یہ سرگہ بیہ گمز ہا ہی
وچھون ژاشت دلس نیت دُود کے داغ
گُلس پٹ کھوت سو ہلمت تہ ما یہ تُل ہوٹ
نہ چھو دو باغ یامت راد مادُن
ینبرزل نارِ ستن کارہ پت گے

لبِن ما تُل نیتھو مختہ مارن
وچھن نتہ آسہ فیران ڈینہ وارا
اما نتہ باغبانن کا ڈی تہ بُلبُل
دِین دُور تُو تُو چھوس یارہ ژالن
دِین جعفر گُلابس چھس نہ پوشن
دِین کوتاہ زیت ہکہ چشمہ نوسم
بطلک لیکس دپان وچھ گُل انارن
فولک نی پانہ اسہ وانیا کرُون زور
تمن شمشیر ہیت گولا یہ شوسن
دِین لس کارہ پت نزلا ہماہی
کونگن وچھ پانپوری روزت گیس کھور
ہنم چھکم تورکن راتس دوہس گل
تہ نفی نیتھ پانپن نرگس اندر جائے
وننہ لگ تام سوزادن وونت دوہ باغ
یہ کینتر آہ گرمو ساروی نہ نم ڈیوٹ
پیرہ یہ فِٹ پرہن سامانہ نزادن
ییکس آئینہ پانس ڈیشِدون کے

جانکی جی سُند لیلا کرُن

چتر بُوزہ وِلشنہ رہیپہ ناد انو
یہ یارہ کونہ چھو ہمو زھا رانو

زگرِ ہندرِ رازہ شہری ٹھگوانو
کاستم وگن چھس بو ٹھارانو
باغس موکھس فنیس انو
راوُن مہ آم وہہ دارانو
اکاش ہست گرم دُورانو
منہ چھس رامہ رامہ پرانو
کنن منز کرنم کنہ وانو
ژھکہ سیت وقفیت گو درانو
جٹاین اوُس نالہ دیوانو
یہ ژہ چھک ہون پان گالانو
ژھی چھک کرسہ بانڈ کاسانو
تیٖہ منز چھوُ ست بو ژھارانو
راکھسہ شند گوم دکانو
دینہ منز بلہِ گوگ ژہ لارانو

پرنت زیوہ نازٕ منز چھک آسانو
پرارہ کوُنہ چھوُ ہمو ژھارانو
اچھہ پوشس پمپوشس شمرانو
پرارہ کوُنہ چھوُ ہمو ژھارانو
ننہ چھس تمہ سیت لرزانو
پرارہ کوُنہ چھوُ ہمو ژھارانو
لچھمنہ کوُنہ چھک ژہ بوزانو
پرارہ کوُنہ چھوُ ہمو ژھارانو
راکھسہ کوُنہ چھک ژہ زانانو
پرارہ کوُنہ چھوُ ہمو ژھارانو
ژہی چھک زگ نہ زیو باسانو
پرارہ کوُنہ چھوُ ہمو ژھارانو
بوُنہ سِمس باغس پکانو
پرارہ کوُنہ ژھارانو

نرگنہ نارہ تارہ تارانو
پرارہ کونہ چھوُ ہمو ژھارانو

دوُن تس رادلس لعنت ژہ لاری
دپوس تم نُدرہ نشندہ ہیم سکم تا ؤ
دپوس تم گرٕ ہو سوبیت ٹین کاسہی یاد
دپوس تم روز خوش ون گو سو دلواس

بوماۓ پان برنتا ہیوُن ماری
دپوس تمہ اوی لسیخ شینک ون ژہ اتی
دپوس تمہ بلہ ہی ہیت نلہ ہی یاد
دپوس تمہ اوی ون لنکا یہ کرہ اس

دپوس تم کرچھہ لسٹ بہہ پوشنچ بات
دپوس تم روز خوش وکدک شرنت شور
دپوس تم وخت شوکھاک سامانہ پراو
دپوس تم میوٗن لوزن چھوی غنیمت
غرض نس کٹن وچھت سیتا یہ گیہ ہاں
تمس ہندو دری ہت گوچھہ کیت آس
ونہ لیچ راونس یدوے بویاوے
یہ مامارم یہ ماگڑھہ تز کہ وآسی
دپوٗن آخر تمنس رسوا اگر ڈھک تا
نتوی پوزرت شورا اون ہنہ بردراو
دون نش کٹن وچھت تن تنوناداں
اچھن نمہ واج لاجن گاش بنیہ آس
ودنہ وزھہ پلنس پٹ آلوٗن یاں
خوشی بنن کراں سیتا چھہ شادی

دپوس تمہ کیازہ آہم چورہ ہست راتا
دپوس تمہ ون یم برہنا پنوٗن پوٗر
دپوس تمہ چون دوٗدھ ذیشت زاٹس نھاد
دپوس تمہ کرژہ بمہ دوہ ہمیشہ فرصت
خبر چھا کونہ لٹشراون دلیس یان
رتن شن زرن تمہ لسٹ زاہر سنہ ماس
انت سیتا یہ ہند خواکمک بوہاوے
تمک ساری کاکھن لنس یاد آسی
یہ ماری یان اوہ افسوس کمکنا
منو مائن وچھون سیتا یہ نش آو
گڈن تس راچندرن واج ہاون
تراوس گمت شوبیہ زور آس
وند نہ لیچ راچندرنہ واجہ زو جان
خوشیہ نہ لیچ ونہ ساری سوداوی

آدہ بہار لولہ بلبلو

سانو دلو بریو شادی

دراو کنکش گرز یان چھ دلو
ژنہ نندرے ونہ چھے شولو
کاو قمری وچھ بوستنو لو
باد وندک غم غوغہ گلو

زرہ ژلنو وندگی دادی
سانو دلو بریو شادی
آدن نالن زن فریادی
سانو دلو بریو شادی

راجہ رامچندر نہٕ آگیا یہ سیت لچھمن چھُونِ سیتا جی جنگلس منز تراوُن

اشوک باغس منز سیتا جیہ نش ہنُومان جیُن واتُن

فیر ہیہ نن نیر شنبلو
پیالہ ہنت چھے ینبر زلو
ہاوُ درشن اسہ ترملو
شیشہ کران چھی قلقلو
ژاوُ سونت سنے نب گو کھلو
شیکہ بشنہ نتہ ارکم فلو
ناوہ من نن نراو زلزلو
کشو پربت وشو تولہ ملو
گھاو اچھ پوش لچھہ ناوہ گلو
پانی فاضل پوز ڈانبلو
ہاو پہ کاش گاش ہو فلو
چھمنہ پیان راتس زلو

ہرت زمین خط آزادی
سانو ولو بر پوشادی
چھم ہیہ گیمت تولن لادی
سانو ولو بر پوشادی
بوتہ راچ پٹ زلو فسادی
سانو ولو بر پوشادی
دراو شہل بان کہ ناگہ رادی
سانو ولو بر پوشادی
کہ خبر دنہ وچھو میان دادی
سانو ولو بر پوشادی
وچھو سرین فر ہنادی
سانو ولو بر پوشادی

ہنومان دلس ونکن ہکو ژٹ
دلوس نمہ تورہ فیرت چھک ژہ باد
ڈچھس یلہ واسنانت نی چھو دستور
دوہیم لنش راہہ چندرس روزہ پاما
ژہ ونکس میانہ زوہ پی نن شو پانہ
شو غیرت گوس کٹ کاوس دتن کان
پپہ بنر لچ راہمہ راہمہ ہا بہ کیاہ گوم
گلا نتھ نتھنہ جامن داغ ژرامت

کریک یدو دے پوتس لنشہ واتنا وٹ
ہیہ وائم مول راون پی چھو وعدہ
سولس سر تل اہنکارس اکرن سور
ہین ادہ راولس لنشہ ژورہ سینا
ہیہ نیلن مو کہ لاوت قید خانہ
نیس ون راونن ناش بہ آسان
گیم پرزن ترین سیتن ہیہ کیاہ گوم
یہ گل چھکنا وچھن کیاہ برہ گومت

نتھوی بوزِت ہنوما ن دراوا زِ باغ
لگاہ یِتھ راہم لچھمن تہٕ کرن جوش
بلاوِ یر آبدہ بدِ آسن تمن سیت
تِتھی گنز رن دپن ون چھِم غنیمت
ودنہِ وتھ سارِ تم باغک چندرن گلِ
سپن یِژ شور تم دشیہ راوتن بوزِ
ہنوما نن تمن یا گر بچھیلن
خبر ییلہِ راونن بوزن یِرابہ
ہنومانس دپن گیہِ زور پیدا
ہنومانن دپن کیڑِ داریاہ ژھل
پنجن تل ہیت گنڈن تم تانہ تانہ
پچھو تمنہ دیان کیڑ داریاہ ژھل
ہزیمت راونن لشکر کھون ڈیٹھ
دپن لشکرکن ژہ چھُو بیا دانہ انصاف
ہژن لشکر سیتن ییلہِ گوسو لاران
تِتھی تم ہلمنس لارن بدس آی
جمع سارِ آبدہ بدِ سپن چھہِ کیا کت
رِیٹھاہ تم ہندر جِنن تف کرا ین
کمندیس بُو دسن دارِت گرہن بند
کمند یا نت تمس دارِت دوان اوس
رتھی تام ووت نار دوچھنہِ کارن

دتُون تس راونس نفوہ ہادِ لیس داغ
بوکنہ گٹ شایہ ژوزِت آسیہ خاموش
جمع آمت جمع یِن وُنہ گونہ کیت
بلاویری ہنن ہاون چھہ فرصت
کنڈ نہِ لگ ہولہ دیتن ژمن تلِ تلِ
وننہِ لگ راکھسن ہند فوج تم سوز
کیچینک لنجہ بن بن ژرہ بچین ژن
پچھو سوزن سٹھاہ ہیت فوج و لشکر
تِکفون نہ راکھسن لسنیح امید ا
اتن ہزہ کرت ہتا ون ژنجہ تل
تِختی یہند دچھ کھوان چھی دانہ دانہ
اتن ژھارِت دتن دارِت پنجن تل
اتن ژھارت پچھو ژیٹھ ہو پندر جیت
ژھن چھکنا یہ ژمیہ وارس لوپی تاف
وننہِ لگ کنہ خبر چھینہ کیت مارن
دتن دارتا یہ آکاش ژن نہ آبا ی
کنڈ نہ لگ ہولہ کوہ ہتاون تمن پٹھ
دلش دڑس شبون ورتی منجاین
شو خوش سپن ہنومانن کرس فند
پچھو سپن ژٹ تامت ژھنان اوس
دپن تام ہلمنس کن رٹ بگہ دن

تِتھی نارد ہنُومانس وَنِن سَند
کرن لیزمی نہ ونس تتہِ سٹھاہ زار
سَپُن لاچار برہما جو کرُن یاد
دَپُس برہما جُوَن کیاونِ مَنس چھی
دَپُس تمِ نورِہ ہم تُو کرُتہ لاچار
شُوگونشہِ تَلِمَتس ونس سٹھاہ زار
وُچھیو برہما جُوَن کرُلس نمسکار
رٹِت تس راونس تِس دانہ ناوُن
ویشِن آولیلا کرہ لتس کُن
نہ تُوزِت تیِہ سپُون کرُودی راون
نہ یام وُچھہ راوُن کیٖاہ سپُن شاد
دپُون اَسرَن وَتھو ہُند وارِہ پاویون
تمِن اسرَن کمِی ماکِنہہ نہ زوُرَن
تمنّا بلہ تمِن اسرَن پِنُن شُور
کلَس حرکت کرِن راوُن وَرِت ہو
سپُن رشُو اشُو راوُن بَلہ وُچھِن جوشُ
وَنُن دربیخودی زَن پانِ پانَس
ژھنُم کشُ نالِ کنہہ پرِت گردَن
تِکن گیِ پرِہتس شُو راخ نارُک
انگُ سارِس جہانَس فنب ژھارِ
سپُن ارشادِ تس وَن نار گژھہ دِن

مہ ژھن نزاوِت ژہ رٹ وُنکِن سپن بند
مہ ژھِن نزاوِت ژہ دن دارِت یہ زُنّار
پکان ادہ وِید پران یلہ لَس دِتِن ناد
دَپُس تمِ راکھِن اَستر اَیزِ چھی
وُچھُن فوٹہ وِن نہ مہ ہتُو تمِ دِلَس نار
سپن برہمن بگردن رٹ یہ زُنّار
اَتِن تمِ زز یہ لگ اَدِہ گو گرِفتار
گندِت تِس تِندِ سِ پلنگس سیت تھاوُن
دِتِن لَس کرِ یہ قاصِد دانہ مارُن
مزِرکرُ تمِ ہنُومان ہِنکِھِد یاوُن
وننہ لگُ برِ لپسر صد آفرین یاد
برس پِٹ پوستِ والِت زندہ تھاوِیو ن
اما حرکت مُلی کرنکھنہِ کھُورَن
وِٹِن تمِ زنگ تمِ نزاوِت ژھِن دُور
پیٖھر ہیو تخت درباوَس اَندر گو
ہنُومان پیو بیخبر زَن گو سوبیہوشُ
مہ کرَ مارَن خلش کاسن جہانس
لَٹِس کرِنار گنڈُ تمِ زانَم تَن
سپَن ڈنڈ ورہ ہلمت لڈرِ ہوُرک
وَلِگ تس لیِچہ دِہنس تیِل دارِت
دزُن ہیِہ جلد گژھہ سپتا یہ نشہ نُن

سہ بلہ ڈیشس تمس منشہ رامہ سُند ناو
سہ سیتا بلہ دزن لش ڈینشہ نارہ
مُدالتس تی کرک وچھنوت سُند کار
درہ وُن دیپ لس سیتنا یہ لش ہوک
ندنہ لج بیت سپُن سیلاب سورُی
اشکہ تمہ آولنہ وژھ ناوہ منزباگ
مُورنہ لج اکھ دوئے وُٹھ چھر ژاپن
ژہ گنڈنے رہ مہ گنڈنہ جگرس نار
اگنہ راژو یہ زالن ہفت آؤ چھی
یہ مُو زالن شومُو آکاش زالی
شومُو بوزی یہ مُورُوزی کھٹن
دزن چھس کھوژون تُربون بوزلے
مہ چھم لش رامچندرنہ کھراوہ منزدری
مہ سپُن چانہ سیت والنجہ منز نار
دزنہ لش اگنہ اسہ وُنک ژہ بزلے
ٹھوی لو اگنہ ژن بُوشن اندرجائے
دلیش اگنن مہ مارم دے چھو داتا
خبر چھینا یہ ہلمُنت بابُو تر چھم
یہ مالُو سیم کُمبکہ باہت بوُیتن آس
اگن تلہ وانہ پشرُن مہاکالس
ژہ ماتا وندہ پپن وُن ساودان تھو

ودُن ہیہ کیازہ ہلمُنت لینکہ پٹ آو
نمن رشیچھ سُورزہ گنہہ ہیہ نہ دُو بارہ
لُرن لنکا نہ گنڈ ٹس سارسی نار
ودندہ لج کیاہ دپن میانس ڈکس لیوک
بُو گھوزن گو یہ عالم آب سورُی
زندے زن گاڈ گیہ ترژہ تاوہ منزباگ
ہمُو مالو ژہ ولکھو میان شاپن
شرن گرژھہ وہ نہ لو اگنس وبلہ تہ زار
چھُو فاصد رامچندرن گفت تو چھی
اگنہ اکہ کھنسر منزہ بنیاد گالی
یہ ترژہ نالہ ہیچھ نیری فٹن ولن
ژہ نی بوزک اشک سیلاب دائے
تمس خوتہ مہ ٹوٹ سنتان کنہتہ تو چھی
کھما کرہ ہے مہ مادُن ہیہ ژہ سیت دار
گری ژھتہ وُن نہ ساکھات تت مہ چھم دے
اشکہ سیلابہ سیت کرہ ہلمنتُن پائے
وُیر چھمنہ یہ چھم سنتان ماتا
بوزالن لینک مہاراون شتر چھم
کُمارِ ڈکہ بڈ ہیچھ ماج کیا ماکس
خلل بُدوے آمس گژھہ مُویہ والس
نِنی ہن نارہ نیرت بلہ دزس زو

دِیَن اَگنَن تہٕ واوَن کرٕ اَھفہ وٲس
یہ اوٗتسَس سُن تہٕ فوٗٹرِن تمہٕ سنگرہ سِیتہٕ
وَنَن کَنہٕ جایہ ما اوٗتسَس چیدَن وُم
سَٹھاہ وُتھہ شوٗرکاہ شَتہٕ پوٗرزالِن
کَتھا چھا کاہ شَتہٕ کروہ بڑ بَناہ آ
تِتھی تمِ راکھسَن جبروٗت ہاوٗن
وَدَنہٕ لَگِ راکھسَن سمہار چٹ گو
کَرَن سِیتا تمَس یتہٕ گٹہٕ اندر لال

لوٗرنہٕ لَگ لِینک کرُہس ساری ڈٲس
وَننہٕ لَگ تتہٕ شقنس تل غرق گےٚ کیت
فرولس لُٹ تہٕ گنڈلَس ساری نار
شُنن اگو شوٗر بیہ تِم چوٗر والِن
کرِ اَلس برابر وُچھہٕ تسنِد کار
بِہو بُرجَن شُن اکھ برج تھاوو
تِتھی لنکا یہ شہرس اَنہٕ گٹ گو
لدُن لَنس راچندرس اپٹہٕ یتہٕ فال

لنکا یہ پیٹھہ رام چندرس لشہ یُن تہٕ سیتا جی یُہند حال وَنُن

دِژن بیہ ژال تمہٕ لنکایہ لشہ دراو
نکھس کیت کوہ ہیت گو پیو برابر
تموٗ برٕ چاوٕ یلہ ہلمٹ پوٗن ڈیوٹ
گرتھن وُن پادشاہس باغبانَن
یہنہٕ سگہ بولگ جاہَن تژھنِس تِن
وَننہٕ رژ رچ خبر لگ یام ہنوٗمان
تمِس ڈیٹھ بر تہٕ لگ ٹول آسِن اکھ
وَنگ رے ازش ہنومان باخوشی آو
پرژھنہٕ لگ لَس سہ سیتا کس گرژ دٲس
ژرہ یلہ وُچھنک ژلس ما کنہٕ کرُن مشُوٗن
دَدَنہٕ کنہٕ لچ اسُنہٕ یلہ لینکہٕ پٹ ییٹ

تسنز تیزی وُچھت شرمندہ گوو او
تتیٚ نایت کوہس پٹ آسِ واندر
گرزھت سگر پوٗیس باغس کرُک لوٹ
بوٗ کیا کرہ چھینہ وِن ہلمٹ ژرہ مان
تہٕ رانَن ہلمتن رژ رچ خبرانِ
یکن گیہ راچندرس لشہ خوشی سان
کرنہٕ لَگ تمِ تمِس منزل مُبارک
برنہٕ لَگ رامہ جو سیتا یُہند چاو
زِ ندے چھا کنہٕ مرت گیہ کیا منت آس
شوگھس ہیتہٕ چھا تمس ما کینہٕ یُہند کرُن
بوٗ جاہ ہیوٗسَس ژلس یلہ راوَن ڈیٹ

وَنَن کیا وُن گمُت بَہ تھا چھُو سا یاد
شُومالیچمن ہیمہ نَس لَشہ اُوس تھوُمُت
لَسند ما غوصہِ کنہ تمہِ وُننہ یایَن
سَہ دزمژ آسنا زلہِ آتاررہ تا زہ
اَنِزہ چھُنہ ماجہ مالِس ژوُرہ زامژ
خبَر چھا روژ مژ آسا تمِس زان
دِچھِن ما ماجہ نَش ہشہ ہُند ملاکہ
دِچھِن ما تَرہ دَلو کنہ بَرزہ چھم نال
ژہ وُنتھس نا یہ گودَے منِدہ چھاوَن
وَنِن تمہ گراوہ مالِس ماجہ مالِس
دِچھِن ما وِبگہ ہیٹ وَنواس کرِنَس
تَہ ماوُننگ میہ خالی کھیو دَل ہاک
تَہ ماوُننگ میہ تراوِت گوشکارس
بوچھس گنزریت یہ کَنت ماکرِہ سِتھا طول
وَدن تمِ لسَن وَنِن سیتا یہ ہُند حال
خبر چھا تچھرس پیٹ کنت چھِ زامژ
سَہ پژھ آوارہ بیہ تنخہ کانہہ تراچھِن
قَسم چھِم چون چھُک پرِت چیز نَشِ یاک
قَسم چھم چون نَس نَش چھُس بوتریرن
وَدَن پیژگا سِشہ نَش ڈیھم وُنیم
اماو چھُمس تَریاک چھُس وفادار

اَکسَن مُوکھہِ آسِ کنہ نَش غوصہِ بیداد
تمِس تراوِت سُوہیہ ینہ اُوس آمُت
ژہ ما پرزھ نس امیس ماتم حچھرلاین
دِچھِن ما اوُرہ ہشہ کرنَس آوارہ
وَنِن ماکَس بوچھس یا گنہ آمژ
یہ یامت وُننہ نام بیہ لَس کھسِ ہان
یہ مارُٹ بیب تُنُد کونہ دُو بیہ نالہ
بوچھس نظاران نہ ما بوژم تُسند مالِ
اَنِز تِز وارِوک مالنِہ باوُن
ژھنَن ما آچھہ وَٹ اکھہ سرفہ اَلِس
لوبا آسِس راتِن کم پژھ داس کرنَس
نزیلہِ وُننگ نہ تمہِ ما پوُل سَت واک
کرُن تمہِ آوہ تن شورس تہ نارس
اَمی کتھہ سیت گلن لس مالنکِ مُول
خبر چھا کونہ اُن نَش ایشرن کال
خبر چھا کیا کرِنہ زنِمس چھہ آمژ
مرِن یادی کرن نَش وِ یاد تھاکسَن
پیوَن چھم یادِ چھم وا النجہ لگن شراک
پیون چھم یاد چھم زن پران نیرَن
گمژ افسردہ زن آکاشہ پیمژ
رچھِن سکس نہ لَس زن ہُورج غمخوار

سمندر کونل ہنیل وغیرن ہندہ اکنہٕ تعمیر سُدُن سیت بند یعنے سد بنا ییہ پرتشٹھا کُرن رامچندر جُون رامیشر مندرس

گلن بیخ زن چھلن اتھ سیت جامہ
وُچھم پی تی مہ وُنمے بوز یانہ
تہ غور نت رامہ چوبتاب سینن
تنھی وُنھ شور اکاش ہتھ کنین

ہرن اُش تمہ برُن یژ رامہ رامہ
وَنِن کنہ کتھ نمتس آیس نشانہ
جگرس نار پانس آب سینین
سُونارِ چ رہ وُچھتِ سیماب سینین

رامچندرجین لشکرِ کشتی کرِن بیہ کدل بناوِتھ ہاپُن تہ بیٹرن
ہندہِ فوجک لنکایہ روانہ سپدُن

خبر گیہ گرم سمہ اُکک فتوتا
یکمن فتحہ چھلن دانار تہ تم نیر
سمت گے وات تنہ ڈوٹھک سمندر
کریتھ لگ رامہ جو ورلس مدارا
دلاسا کرتھ سیت بوزُس نہ ورنن
ورن سیٹون سنزن کرُلس دلاسہ
گرُن رد نیر وُترا کھنڈہ کن پیو
دلس ورنن دوُ با اک اوُس آسن
وُنس منز اندر اک اوُس نل ناو
وننہ لگ وُنس دوُلس منتہ کتھہ چھلن آس
نتی پانس اندر ژھنی چھلن کن
مُدا تم پی تُن دب آولا چار
کدُن تتھ اک لیتہ کن ژھن بدرما
سُدا انتہ چھپنہ رش سندہ گرِفرق

کتھا والی تہ زامُو ون نمونا
دپن کنہ مارژہال مارو کنہہ تہ منز
وُچھت پانس پرتدن لگ فوتنہ پر
مہ یت پانس ژہ کنہ کن ہاوُتارا
تلُن تام نیر زل زالن بوہن رُن
بوحُونی بندہ یُت تام زندہ آسہ
ستین تتہ ڈاک ڈوو سُواُنی ثنا گو
چھلن وسنز رشن جوگن سنیاسن
کھڑس اُرک دُوب وُچھت ترتس حِندآد
چھلک نے چھلمتُوی منتہ کنہہ ونَن آس
پرلیتس تام گزشان آسی نہ زاہ خن
رشس لتہ دُب ودن گوژ ونن زار
برت دیہ نت زلس منز بیٹھن ناد
بہ کنہہ پانس اندر ژھن تم تہ اپرن

سُو چھوٚی وٚنگِن دِوَن لشکرہ اندر ژھوٚرہ
تِتھ بوٗزِتھ رامہ جوٚ کوٚتاہ سپُن شاد
بَجِھس ہیتھ رامہ جوٚ بِلہ فوٗج ہیتھ گوٚ
مُشادِی درابہ سُتھ گنڈِتھ دِیو ژھوٚرہ
اَتھِن تَل پَل بھوٚن پالَس اندر زِنم
خوٗشی گیہ سارِنی سُتھ جان کیا گوٚس
دوٚہتِن تِرِن سُتھوٚ دِنگ تِرِ تا چھِل روز
خبر آیہ گرم سپین دوٗر نزدیک
خبر بوٗزِتھ سوٚر اوٚسن گوٚ خبردار
اَنگد پیغام ہیتھ گوٚ بیہ دوٗ بارہ
دلیلی تِم راونَس سر باد کیا چھی
مَنِن کمُو چھی کَمِس سیتھ چھک کَمِس زاک
پرٛوچھی وَن کیا ژہ آخر کینہ دردِل
اَسان اَنگد جواباہ دِتھ دِلخواہ
دَلیلی تِم تُرہ تمِسی چھس بوٗزامُت
بوٗ چھس تِندِسی ندیہ پیٹھ یم کر بوٗ شران
لُواوس دُو دچوان تمہ وَنتہ معصوم
لواوُس دُو دچوان آسس لزوک
نِہتھہ زیٹھنگ بچھہ ہونس زَٹھ سہہ
کرم تِم دالین کرکہ آنتھہ تراوُن
دلیلی تِم راوُن کنتھ گوٚ سوٚ والی

کران خدمت سوٗ چانی رات نہ دوٗہ
وَنِنہ لگُس بر ورِن صد آفرین باد
تمِس ناتمت بلا ویرِن ژِلتَس پیہ
اَنگدس کیتھ پنز نہ وانُدر آی ہیتھ گوٚو
گنڈِتھ سُتھ تا بہ لنکا بیدیہ کَسو گِیم
کھجر ہیتھ گرو زیچھر ژوٚر ہیتھ اوٚس
تُرہ عالم جمع آمت آسس پَنز بوٗز
سپُن ژَس راوُنَس دُوہ گوٚس تاریک
حُکم کُر تِم گنڈِتھ و لنکا بیہ دیوار
کھنُس زِاجن نہ واجن وارہ وار
پِتھریہ وَن ژہ آخر ناو کیا چھی
مرنہ کینہ زندہ روزنہ کیا گرنہ اَکھ
ژہ لوریت کینہ اکمہ لنہ کیا ژہ حال
تھی چھند راونس تمہ سیت سپُن واہ
انگوچھس لِس ژہ اوس ک ولنہ آمن
انگوچھس ولِنہ آک آے دیوانادان
مُچھی کِنتھ مِیون چھند کرداہ معلوم
ژہ نیوہِم انخبہ تمو دار اَدزہ ک
نتہ ہیتھ دوٗدہ ستر خضر س دِوَن ژھوٚرہ
پَرِیا پیہ دوشہ وٚنگِن زور ہادِن
زندے چھا کینہ کرِن تِم خانہ خالی

دوَن وننس کرِن تم چون ہیوٗ با
دلِس تمی تورِ فیرِستاے برادر
کینھ ونس مالِ مُنہ گر نوٗن نزادت
لنُنداہ دِنہ کینھہ پردن دِتِن کُن
چھوٗ نے طاقت ژہ یک سینن یمے بو
دِمے حصہ سارِ گوٗمی سنہ کِن بَرہی تول
دلِس تمی نوٗرِ کم ذاتوٗ یہ ہوٗ ون
پژوی دُنیے چھیے اقبال مَندی
تنتوٗمی نوٗ زِت سو راون آو درجوٗش
مہ یدوے مارِ ہم کیا چوٗن پایہ
اُددَرِ نہ دُتھ تاج یادِت نیونس اَزدر
جمع راکھس سیٖن لنس آورک تن
اَنفس کینہ تاج ہیت رازنس کنہ گو

ہنوٗس زُور رامچندرن کرزہ انصاف
لسرنے کاشکے آسِتک ژہ دختر
زِندے آسِت مرِت کینھہ مندہ چھاوتوٗن
ژہ ہیوٗ نستان نس مالس گوژہا زن
ہموٗتس خوٗن از افسون و جادو
گمان گژھہ سارنی زن زِندہ گوٗمی ہوٗل
رہی گمرُدن دِنے وُن راہ چھمن
شرن سینن مہ کروٗن خود پسندی
گنڈک انگدُو یک انگدن کرِد ہول
ہتو لاکن لنگ میانے بلایہ
گلس دِتنس اکھا سینن سِتھا شور
ہنتھن مارن و کھفت گو ژہا لہ مارن
شرن سیٖن نہ پادن تل تِرن ہیو

ببکیشن اوٗلس لنشہ جُدا سپدِت رامچندرجیس لنشہ یِن
بیہ لنکایہ تمُند پادشاہ بِن

دِیُن بلہ راونس نیو زور ہ تم تاج
پرژھالس تمی و تم نیت کیا چھوٗ ندیر
سُہل زانِت کھا اک آس آسان
شو کھس یت دُدکھ وُچھت پانے پتن اوٗمی
ژہ کیا غم چھی یہ گو اَت راکھس ہول

ببیشن تل کرن تمہ ماکہ اِخراج
دلس تمی نوٗرِ پانس چھی یہ تقصیر
سینن مُشکل نہ مندہ چھاوتے ینن پان
وُچھت شمشیرہ جان گردنہ کشن اوٗمی
گژھی ون لنکہ یہ زالت ناپیٖن اوٗل

راجہ رامچندرنہٕ اَتھہٕ لنکایہ ہُند راج تِلک بِبھیشنس میلُن
G. MOHIUDDIN.

وَنیا لِس پُز نصیحت زہر قاتِل
اَمی کتھہ سیت راوُن سورہ ہُوون
کرُن آوارہ نمہ گرہ بارِہ لنشہ گو
دلِس نمِ رامچندرن راوُن تاج

وَنُن آسان اَما بوزُن چھہ مُشکل
ودِنہ لگ جھلہ سیتِن عبگہ نزاون
شرن گو رامچندرس پٹ پرن ہیو
دِپون تس زِ ہی دِی لنکا یہ ٹھہندراج

جنگِہ نِشہ بازروزنہ خطرہ سگریوس راونن چھِہ ڈلیکھِن

طبل وایک یُدس پٹ درای خوشدِل
ہتُوی یلہ راوَنَن پیغام بوزُن
مُدای لُدنہ سگریوس نمسکار
اَما بوزم زِہ کم تا مت بری کن
یہ چھُوی نا یاد یلہ تمِ تُوی موُدی
زِہ یُدوی منتھر چھک دریاوری اکر
زِہ کُتھہ کمہ سانہ ماری چھینہ کنہہ بات
ییُی نے وَت ہنس پت زل کھٹت روز
زِہ نئے یک ڈیُش آدہ چرس کرے گوُل
گژِھی پے زندگی گزِہ آن مارِنہ

پکنہ لگ لینکہ کن منزل بہ منزل
سوکھا سر واندرن ہت نامہ سوزُن
مہ چھُم نی یاد چھُم سگریوِ بایار
نوُرے مارنہ ہت آہم زِہ دُشمن
نہ بوزِت راکھسن وُتھ سارِنی ہتوی
سمت شتھرس ہمو خوُن برادر
غنیمت چھُوی زلِت وُلہ ییت مہ لِنشہ وات
دِزان چھُم دِل پزی وُنی پزی بوُز
نِمی سیت زالہ ہیت لنکایہ پٹے رول
خبر کرِمے خبر گژِھ شرط زانِن

-:

سگریوُن راونس جواب

سیُن دِلِخستہ تمِ معاد فنہ نمک نُوک
مُزوُن یلہ پرن جنتو ہرُن خوُن
مُدای لیو کھتس پرکِن زِہ چھُک دوُست

گرُک سربستہ لِنشہ نس راونس نُوک
اچھر شمشیر نمک مضمون چھکس نوُن
اَما فیوُک زِہ واتن دُن پزی پوُشت

چھوبی پروا دیا ونچ چھکیاہ جلئے — شُنیاہ کرِہ سارِ سی نِس کیا چھو پروٲئے
چھوکیا اَدہ میُون پایہ چھُون لسن غم — گرِہس دریاوہ منزاک پان فرِاکم
نِرنجن بڈ چھو نار این نِراکار — کرُن چھُس پانہ لوکن پٹ لدُن بار
کرن بیانس پزِھ راکھسن ہٕ اسنافیر — فری یلہ زیو کرٕہی یلہ نار دَن زٕ بر
مہِ کیاہ مَنٛڈِ چان گردن چھُون زِ دجان — بو ییہ پایہ سیت چھوس حالِ حیران
چھُونار این وُچھان مختار پانہ — خوشی آسس نہ کرِہ سُوری بہانہ
خبر کر کنہٕ ژہٕ چھیٔ کس سیت گییٔ کوٗم — وُچھن چھُک تربہ نظر چھیٔ نشہ ہنز زوم
ژہ چھُک پاپی ژہ کرو ای اگن ہش — ژہ وا تک اچھ کڈِتھ ہوش زندگھن
چھیٔ کنہٕ زور ہاون ہاو دُنکنِ — نہیٔ وُلِہ گل گنڈِتھ لیلاوِ دَن
ژِہ نیٔ یکِ آہی آسِ لنکا گڑھی ہَنِ — نہچِ اَدہ پاف کنہہ تمِ چانہ گردن
یہ خط یلہ راونَن پڑ پانہ سُوی اَوت — دِپن تام رامچندرُن فوج تت آت
نِہ بوزِت گو شوراوُن باز ہاوَن — کرن مایا نہ سیتا تنبہ لاون

رامچندر جینہ مچھنہ نشہ باز رو زنہ خیطرہ سیتا جیہ راونن نقلی شر رام ہاوُن

کرُن تمِ رامچندرُن شیر وارہ — مُوگتھ گنڈِتھ تہ رچھنس مختہ مالہ
اُنُن سیتا یہ نشہ ونِنس یہ ژھ دیداد — یہ ما اوس چھون بر بھا گوس بیداد
لدِنہ آیا دمہ سیتن چانہ پایت — سیہ سالار آسِس ینیز تہ ہاپت
بو یلہ گس سہ ہُدس ژلُ خون ہارُن — مرِت گی کنہ تہ کنہ لگ کوہسارن
ژہ کرشادی سُو کھک سامانہ ہیراوٗ — غمکُ مَل ژلُ تہ پرانی ویاد منشراد
وُچھُن سیتا یہ یلہ ڈیو ٹھن ہیٹھاوت — باکبینہ سُوی ہمس نیزہ کنہ تفاوت
نٹن یلہ نالہ وُچھنس وال ژالہ — کھفر نس زالہ دِپن تن نارہ زالہ

مُورنہٕ لج اَلْحُہ کرنہٕ بج نالہٕ فریاد
دیتن کیکیہ بلہ کرنگ ژہ وَنوانس
شُود شرت راڈہ اسیہٕ پیٹ کِن مرنا گو
ڈنڈک وَنس اندر راکھس ژہ گارِت
ترژ ہاوُت ہَمن دِیتن کرُت ڈاس
بُوانس راون تہ ماشا یہ ژُوئے
مہ بوزُم بلہ تمس وَیتس کڈت پہا لن
ہنومان دوت ٹیٹ کرُنم مدارا
دزن چھس پیٹہٕ مہ دُنکن کیا بنیت اتم
جگر ژتھم ژہ رتخھم ڈُور میدان
دوٚیم بلہ کُوژہ کوسلیا یہ احوال
ترییم تم باہی یا مت چُھون بُوزن
یہ چُھورم چھم لکن سینی یہ ترُوار
بنہی پانژہ مہ گرُون تِت الیشرس آدمی
ستم ٹٹ پی بوسینا پان مارہ
اشٹہ بہرُ وژہ پراہ ان درشنس چھی

گلالن دُون کرُن ازداغ بیداد
بو نہر ہتس سیت لکھمن رود اسیہ داس
کرنہٕ راجُت سٹھاہ دور رزرت گو
دُشن والُت ریشن شہند واک پالُن
ہو ورنہ منزہ بہت مارت شوراہ ساس [16]
درژہ دن نار بخو بھم لادہ مُورسے
ٹکن ترا وُت ژہ کٕکیندا یہ پرستان
بُوا تس مرُدہ کرُنس زندہ وارا
بہ آسا زندہ ژہ آسک مُردہ شری رام
زرت گنزھہ وان ترت سنس لکم تان
وزن چھیت لال گرُ ہنس تل پس کال
گُرُھن تم شانت ادہ ماز ندہ روزن
سوراجُت ڈاک گرہ کنہ اُدی ناعام
شبیم شنکا گچھ دُن ڈی مہ کھور کوس
کیس آوازہ اُدَن کنہہ چھنہ چارہ
شبہ درشنہ امرنہ ورشنس چھی

شری رامہ ٹیٹ کامہ کیا اُوس کارُن
ژہ ہران ژی پننہ لاران چھس

کیکیہ ہندہ واکہ اگ کوہہ ہارُن
تمہ کِن لجای اسس جنگلن ترھارن
نٹت سیت شتر گن آباوُ
ژہ ہران ژی پننہ لاران چھس

رُوشہ رُوشہ فیران آس پوشہ زارن
باغن نہ ناگن تہ دِیوی دارن
بازہاو نم راکھسن بازگارن
وِنتہ کرِمی نہ گوہس لارن
کنہ میان گبہ کوچن نہ بازارن
وُچھنس تہ بچھنس کالہ شہارن
حسہ نشہ ڈاجنس یم سمسارن
راون آم برہمن وِیہہ دارن
کبشوہ رٹنہ گوم ہیور ہیور کھارن
تیزی کیا ہاونم زور آوارن
کِنہ رِش وُچھ دیہ شند دھیان دارن
کِنہ وِکشین ہنتہ کنہ ونوہ ہارن
کرودہ سان نینس نم بدکارن
ستہ گوم ونہ کس تہ چھنس نفارن
ٹھدوُٹھ کن تھاو کنھن نارن
ژہارت گامن نہ بیہ شہارن
بہ کاشہ گاش ان شوبہ اندکارن

اُوچھان ہنہ ہنہ وِلیشنہ ما یا
ژہاران ژِئی پتہ لاران چھس
آوارہ کرِنس نہ فرنم رایہ
ژہاران ژِی پتہ لاران چھس
شیرس ہیٹ آسنم چانی جایہ
ژہاران ژی پتہ لاران چھس
گاجنس نہ زاجنس کیا چھومیوان بایہ
ژہاران ژی پتہ لاران چھس
جٹاین آوُس نہ کرُنس نیایہ
ژہاران ژی پتہ لاران چھس
کینژن نہ زنہ مرِنگ پرولے
ژہاران ژی پتہ لاران چھس
اشک ون منز ہیہ کرنم جایہ
ژہاران ژئی پتہ لاران چھس
لسہ نخ بات چھمنہ لسہ نخ ہیا
ژہاران ژی پتہ لاران چھس
دیہ شند ناوُرٹ کیا چھوپرویہ

مژہ ہند مول زان مُہرن نہ دیارن
ژہاران ژئی پتہ لاران چھس

.....ءےء ےء.....

تہ ڈیشنہ گوشوراوُن خوش نہ درداو

کرِنہ لگُس شاُدِ وارا برنہ لگاوُ

دپن شرمانس سیتایہ آیس

یہ راوُن چھُوی ژہ ہاوان بازگاہ
سَپن خوشدل دپن ہیت رامہ جودوت
نرنجن پانہِ نادان چھُو شری رام
مدارا کرُنہ لس کنہ چھینہ پرواے

ونہ لچھمنس سوان چھکنا ژہ پانس

کوی پاپت کرت پانس ژہ خواری
دُچھک ون راونس مُولس ونیس ورُوش
ہمیس دُشراونس نقدہ یاولس پام
نتی پانس ستین وانک ژہ برجاے

لنکایہ ہندس میدانس منز لچھمن جوُن فوج ہیتھ گژھن جنگہ
خیطرہ میگناونن پُن مقابلس لچھمن جُوس سپت

سمندر رامہ جو شہرس اندر ژاو
کھوُرِ کنہ نم ژہ زن مارنہ لگ دیو
یکنہ لگ رامہ جو اندانِدِ پلاٹھ
ترن سیتایہ شِچھ اسِ آی خوش روز
ہیوی یلہ راونن پیغام بوزن
سمرت نم ابدہ بد راکھس نہ بنار
گژھن کنہ ونہ کرت اندھیر لاگن
گژھن کنہ نارہ وُزملہ کنہ گژھن وہہ
گژھن کنہ پنپر نہ کنہ نم سیپٹن چھین
پژھن یلہ ہیل نم راکھس نہ داندر
ژہ پیٹ زاتُولس غیرت سٹھا اَس
شوُنن انتر لیہ مار دار داہ
کیت دبرنا نم تیر تراوُن

اَنگہ سپن اگُن ہلمت لبدہ داو
دُچھن کپن دراو ژ ما مودن نہ سگر پو
ٹکن دراو برونٹھ سارن پانہ لچھمن
ہموزو راونس بیہ سانہ اکہ بوز
تحوزرٹھ ہیو سپاہ ہیت تور سوزُن
اندر جیتس سنن لادی یک بار
پکن کنہ ورن بدلیت چورہ ژاگن
گژھن کنہ اَس ہا پیٹ کنہ گژھن سہہ
آہرلاگن نہ والن رُود پاشین
تمن اسرن سپن زن گوُرہ خاندر
کھرس پاژھ تُرنہ مارن سانہ بدسگال
اندرجیت لگ ونہ بتا کیا چھو چلرا
سٹھاہ مارن نہ وارا ژلہ نادِن

لکھمن جیُونِ علاجہ خیطرہ سنجیونی دوا اننہ گژھن ہنومان جیُون ببیہ وتہ منز کال نیم دیو مارُن

وننہ لگ رامچندرس کن وبھیشن
ییس جادو کرِت دارِت دِیس ییر
ہنو مالس وننہ لگ رامہ اوتار
بحکمت رات دوہ لس سیتت ادس
نِندر ییہ ہلمنس خوش گو اندرجیت
غرض لکھمن بزخمِ تیرہ جادو

خبرداری کرو گژھ مارہ لکھمن
گژھ ہس ہلمت سپردن یُی چھو تدبیر
سنِن یک لکھمنس روزس خبردار
قضا بلہ آس پرہیزک ہشت گوس
برِش لاین نہ سی لنش لکھمنس ہیٹ
سپُن بیہوش تس ہوشش نہ اک ہو

لکھمن جینہ چھکہ لد سپدنچ خبر رامچندرجیس گژھن ییہ بکین ونن سنجیون بوٹہ ہند لکھمن جونہ شفا خیطرہ ۰

خبر بلہ بوز مرینچ راجہ رامن
ودنہ لگ زورہ نزادن نالہ فریاد
ودن یی راژہ دشرت غم کھون گو
تمس پتہ پان مارن میون آسان
تمس بلہ لوک ونن دیہ نار پالس
ثمگ اوشمنہ غم یی چھم یون عار
بیہ کیاہ کرِ زانہ دن کت شایہ روز
ودن دادا بھرت ید آسیہم لوُر
وبھیشن لگ وننہ کُش آسنہ تھر ویر
چھو گاساک دِتن آمرِت سنزی ون
انِے کانژ ہاہ گژھت صبحن بریاتن
امانت تام گژھن وادا چھو منزل

منتحہ نہ لگ خاک دِت تمِ چاک جامن
دپن کیاہ کرمیہ آکاشن یہ بیداد
تمس پتہ پیالہ زہرک لکھمنن چو
بو مارِ پانِ سیتا آسہ حیران
رتھوی ورہ ییتھ گژھن چھلہ آسمانس
ییتو لاکن وبھیشن گژھ گرفتار
دِیبس کر سوکھ سوُراوُن حال بوزِت
میہ پِٹ کروانہ ہی یتھ کینسہ نِندر زور
کمرگنڈہ دِلن ونس دوہک بُو تدبیر
کوہس پٹ رات کیتو پرزلن شمع زن
سری کھسی سو بیہ گژھ زندہ لکھمن
شوُراہ شت کروہ بیہ پیت پن چھو مشکل

ہنوماں جئن سنجیون بوٹی انِنہ گژھن

مندج ہیتھ اوس نا ہلمتھ یکن درا
روٗد ماتت پرِبتس پٹ ووت یکبار
دِین بلہ راونن بوزن یہ روٗئداد
ونِنہ لگ لس ژہ گژھ سنیاس لاگِت
کرن بانبرہ تہ گژھ انِہ سو اوشد
ژہ چھکھ غمخوار گژھ شیرس گنڈی ناج
تتھی بوزِت سو گونتھ ووت یکبار
کرن تتھی انکھو شمرن فران اوس
ہنوماں ووت یلہ تتھ جان جبابہ
پرن ہیوتس رِشِس کرنس نمسکار
سنتھاہ زاری کرِت مو چھنس تہ تم واک
دلیس تم نوزہ شورنس رامچندرن
تمس ہیوتھ نزاع دشرادنس سیت
تنہ دِی مرنہ چھم وارا مہ دلیرلیش
نمس اوشد میو گژھ نو زندہ پانہ
دلیس تم رِش مہ گژھ اذروزرالش
غمانزاونہ ژہ گژھ جنہ ترلیش ناگن
یہ زال چھم حورہ بیندر اذس مہ انمنت
گژھس زبجھ کھجر ژ ہارس نہ لارس

رِتھی تل تم قدم ہیتھ چھی وفن واوٗ
وچھن تتہ راکھسوِ دِت تھاومت نار
سپن ہیس نہ کال ہمیس دِتن ناد
کرِت آسن ژہ بہ ہیت جابہ زاگِت
سپنہ نوزندہ لکھمن گوسنتھاہ بد
دِمی اڈراج زاہ تفاوت نہ محتاج
ٹلن لبما وکن سنہ زم جنتا دار
وکھو سینن اپز پز گنہ دپان اوس
رِشاہ ڈیوکھن شوپیرت ترزہ کانہ
شرن سنین نہ وننس ویلہ تہ زارہ
لوکٹہ واندرہ ژہ کمہ آشایہ ییت آک
برِشہ سیتن گمت لتس مارِہ لکھمن
لچھن ہنز کت چھ کیا تتہ مارہ گیِتیت
گرزان چھس چھم دزن والنج لچم ترلیش
مہ دم رخصت نہ فرصت چھمنہ دانہ
لو پانے وا نہ نا دت تتھ پر بانس
دہا دم دِت خوشی چھی فرباغن
نکہ یلہ سیت چھم تتہ سترہ کھنمت
ہکک نی وانتہ کن آدہ ژہالہ بارس

زلس کن وچھو نہ منبہ کن آسو دلتنگ
بتھس کھارن کلس لاینہ لگس باف
ستن آشچر بہ ونس وارہ وارہ
مہ اوسم شاف نی کرھتم برابر
یہ رش وچھتن یہ چھی راکھس دغاباز
نہ بوزت گومتس دیتس ہنومان
سو مارت کرنہ گندرون سنن نیائے
دتن سنزی ونس لاریو بزودی
دتن گژہ نی سوالیشر مال دیہ بوز
صلاح چھم نی تمن پرپت کلیوبالن
تلن پرپت نکھس کت آو آکاش
برت ہوشیار ستن تنبلت دراو
نکھس کت ہت زلن زن سونہ سنز لبنک
ہنومانس سوبھرنن نیر پلیہ آد
پتہ لگ راہم راہم کیاہ بہ بیداد
ہنومی بوزت بحرت گو ژالہ نزادان
تسنزہ زدہ بای سند پلیہ ناد بوزان
ودن ونس جھوکیا تس بای سند حال
ہنومانن ونس تس حال سوری
تسندہ لبہ نگ دوا بیت پھ بتس اوس
دلس بحرتن نمک نوپارہ چھی غم

کیہ پاک آش زلہ منزہ ہم رلس زنگ
تسندہ درشنہ ستن ژل تمس شاف
سنھاہ لیلانہ کرلس زارہ پارہ
وانی ون اک کتھاہ نت کرژہ باور
کرن چھی رٹ نہ اودشار کرژہ پرواز
رٹن نہ اگیت ژٹن بن تراونس تان
زھین مارت تہ کینہ اوس نہ پروائے
ہرس تم ژھہبانہ ستن فارہ کرودی
دہ ویم فتم مہ وانڈرواک کمزور
برن پت واتناون نت باسان
نبس ستن ہنل تم لگ کرنہ کاش
وچھن آکاش پلیہ ڈیتھن نبس داد
دتن تس تیر آتشس راونن شینک
وچھو کینہہ پاٹھ پوبو تراژہت واو
یہ جن چھادیو چھا کینہ آدمی زاد
سبہ تن گیہ کستورن نہ کاون
ہنغر ہو شر دن بتاب ستن
مہ پتس تس دور گومت دوت ہر کال
سو لکھمن اندر جیتن اور راتس ہوری
ژہ ہتھم تیر پرپت ہت وست پوس
بہ تیر پتس تھ نست ثرت ثن [illegible]

بھرت جی سُند ہنومان جی بیہ سنجیوُلی کوہ ہتھ تیرس پٹھ بہناوِت واتناوُن

ژنگ ہرہت کرکھ یامت گئی گت
ژہ نیرس پٹ بہ لنکا واتہٕ ناوٕت

ہنو مانس نہٕ بوزنت خوش سپُن مَن
وٕنِفت گو کوہ ہت پوادرِ تنگ ون

لکھمن جُون بلُن بیہ لکھمن جوُنہ اکھہ اندرجیتٕن مرُن

دیشن آو ژٕہاران نوشدارو
دانگ چُن لکھمنس لستہٕ ژٕل سُو جادو

سپُن بیہ زندہ لکھمن درایہ آواز
کرکھ ہلمت لدرُ تامت سرفراز

شُو یام گو زندہ بالیس گاش بیہ آس
خنجر ہت پانہ دِنُھ اسُرن کرُس ڈاس

وٕ بیشن لکھمنس سیت رُود پانہ
اندرجیتٕن تمس ہاون نِشانہ

شُو یام لکھمن جُون بازیگری ڈیٹھ
کھٹت ژٕہارُن رٹت مارن اندرجیٹھ

انگد بیہ ژامُووَن ہلمت لدرُ دراو
گزدھت پٕی راکھسن سیلاب زن آو

رامچندرنہٕ جنگہ خُطرہ کُنبہ کرُن وُزہ ناوُن

سپُن دیوانہ راوُن ترانہ لرزِ بو
اِندرجیتٕن خبر بوزنت شو مُورِ بو

دٕیان لستہٕ اُوس بو یاہ اکھ دِلادار
شہرِ رٕت شورِنت گژھان اُوس نندرِ بیدار

مہابلیا سٹھاسوی اُوس بلوان
نرداعت شٕن رٕتن نہند اوس ژایان

سپن گرودی نہ مَنہ کُن اوس ہِجس
دٕپِن دیرٕن گژھ ہوشہ کُنبہ کرنس

برٕاری تھُد ژلِت ونتوس رُودیداد
بغیرت بیہ دِدِہ آسہ تکا سہٕ ژٕھ یاد

نہ بوزنت درای تٕم ساری ہیکہ باکھ
وزیرنہ وبرنیم گاٹلیانہ ہُشیار

وُچھک کُنبہ کرُن زن اوس کوہ کیلاس
شُونکیت ڈیوٹھکت تٕم ہت بروٹھکن آس

ہواوہ نستہ ہندِ ژنلہ ناوِن
ہلمِن چھاون نہ گرہ نشہ دُور تراون

کرنِ نٕد ہرلگ تٕم ننہٕ گرتکار
فرو ہمس سمٕت نہ گریث گونہ بیدار

انگن دہ ناس گیگس ہند سٹھا جان
زنگن زنگولہ موکھہ زن سر یہٕ تابان

نژنگ نتھ نتھ نژن طاؤس باغس — منگ ہنہندی نمس بونہ گو دماغس
امی سیت گو دنھت زن ورنده پرت — انگ کھس چھس نمس ویرہ دنے کوت
شوراه ساس زیوه نم بو نہ بوجھ پھٹ نھے — شرانگ ساس نتہ تم ترلینہ کنہ چھ
ونگ تس کنبه کرنس حال سوری — اندرجیت نتھ نچو راھن ژہ ہوری
کرن نیری سُنھاه راکھس کرن پت — سپن دِ تخنتہ راون چانہ باپت
کمر گنڈ نیرون ویرت پنن ھاو — کرک نم شانت ساری نادپن ھاد
تمن اگ رست کرنہ بوہی و یادگاسس — پکن گو ووت منز نت عام خاصس
تمن ڈیشت ویچھت نفد گو سوراون — وچھن تس موکھونہ تخنس بہہ ناون
دپن تس بابہ میانئے کو نہ چھی عار — مہہ دوت سلاب کھودن تل زمو یہ نار
خبر چھینا اندرجیت کیا پہلوان — نتھِفس ژور آورس دیت لکھمن کان
نتی پیٹھ گوس یژ آواره ڈیٹھ تھم — گلن چھس شین زن ہو دور روزم
دُلیس نم تورہ چھینا ہوش باتس — ژہ چھی بیرازه بھزمت قید خانس
ژوہ چھک دیبرا متن سارن کرک باتش — کران بیدرازه چھی شاباش شاباش
مہہ بد دوی حکم فرماوک بولارک — زنگ گردن ژنگ زبارک تہ مارک

کنبه کرنن جنگ بیہ رامچندر نہ اتھہ تمسند مرن

سُنھاه سنگنی کرت بلہ وزه ناون — وَدِ نہ نگ تس ہنن احوال باوون
دلیس نم کنبہ کرن کرزه فرصت — لو یامنت اندره وتھ تامنت چمکرن
کڈن نزنگش ذره جبه جامہ تم دول — نکھس ہپٹ ہپت کماناہ راول بل
اچھن تش تش دون لارن بدس آو — کھلس منز باگ بادر سہہ نن زاو
رٹن لیس سارٹن سرنن کپر نفان — کرن پاره دوباره گھنہ تس جان

وُچھن یَس لَش تَچھُن اژدرہوُن جان
ژُلَن یَس لَش دِوَن دارِتھ اکاش
سَتھاہ مارِن تہٕ مارِتھ دُور ترادِن
کرِن تیزی تہٕ خونریزی کرَن آو
ہیتھر ہیو اندرو بَلہٕ کھیو ہِمَت
گھٹرس بَلہٕ ژَک تمِس لارَن بُدس آے
سیٹھ آکاش ہِژ بو ترات گیہ کَن
کمان فُٹ تیر سُورِتھ درایہ شمشیر
گرالتھ اَک اَکِس لایَن گراٹھُشت
گراگرُ سیٹھ استادہ روزن
گرانم زرنگو لاگن کھسان ہیور
گراگٹ سیٹھ جبروت ہاوَن
سَتن دوہن سَتَن راتن کرُک جنگ
ہیتو لاگن اسُر سیٹھن زبردست
سیٹھ بیہوش بلہٕ تھکن وسِتھ ہیو
رٹتھ بلہٕ فاندرن ہند بادشہ بُون
سیٹھن ساتھاہ گر حت بیدار گرَ لیہ
دندو سیت نست ژٹنس دون اچھن کن
پکن گور اچھندرنش لتہٕ آئ ادس
کمن گورِتھ چھکن بلہٕ و اندرن منز
دچھن بم آسِ لتس کَن تم چھو کھوژلن

ژلن یُس لَش وَلَن زن مادہیان
دِچن لش کینہ نہ روزن لسیتھ اچھُس
رُٹن وار ارٹتھ تمِ نیٖنگلاوِہن
کرِن میدان خالی زن نہ کنھہ زاو
نِدرِ شُکرُ یوَن وُچھن نِترِن کھٹس رتھ
تَھتھی تم میل ہتھ نار ٹس سیتن واو
تھتھی ماشیشہ ناگس پھُٹ گیس تن
ژٹنک جبہ جامہ تَھف لایک رٹک گیر
گراتھکن ہیوَن تم ژُشتہ برشُت
گرا ژا یان بدن خونی گُزہان تن
ہوان تھکن وسِتھ بلہٕ ہیوان گیوُر
دوان ڈکہ اکِس کن کلہٕ چھاوَن
دِنگ یا مالہ ہدا کانشہ کن نہ گ
دِتن دارِتھ ہیتھر شکر یو گویستھ
کرس کُنب کُنہ کرتن ہرتھ ہمِس گو
انگد ہلمتھ ہتی گی یام نمو زبوس
وُچھن ہیتھ کو چھہ کیتھ اوس ژلان دیو
کڈن لش تھولہ ترا وسِ پریتھاہ زن
شُر اکھش تھف کرِتھ لارَن ہتی گوش
وُچھنہ لگ لش تھقس زن چھس ہیوِنز
ژٹکن وُنھُر امہ جوتام لتس دچھن کان

شُمبر ہیو وسیت بُوزُناح یٹ پیو — نُنٹس ہیَن ہیَن نہ اڈجن سُرہ نش گو

خبر بوزنت نترزکن راوُنس آی — سٹھا گو آچھرس ژہارتہ لگٹ ہای

سٹھا لاچار یلہ سپُن شوراوُن — گیس پی خبر دلیس تی اوس ہاوُن

تہ یلہ بوز راون نٹیخہ ہیو اُتھر ہیو — سپُن بانبرہ وگنہ سیت شبین گلیو

صلاح کرُن دلس سیت کیا چھ چارہ — یہ شیچہ بوزنت گژھُن چھُم پارہ پارہ

اما کش یکہ ونت وُٹھ چھُس بوفیٹشن — یمن گردن بوچھس پولاد ڈیٹشن

شوکھُن موکہ چھیم دژن زہر اکھوئن اچھس — گچھ کان را اکھن ہنز وسہ کھوان چھس

سلاح ساری اکھو نشہ ولیہ ن چھیم — اَنیما راہن زخم الغجہ لگن چھیم

یہ لڈنم نامہ پیغام شوی ہیہ پولم — ڈرلم گت شا یہ کلہ سوتہ لبیک راوم

راوُنُن مہراوُن دیوس نشہ مدد منگنہ گژھُن !!

یہ راوُن ہیٹ نینہ بُزنا شہ راوُن — ونہنہ لگُ پی یہ چھُم گو رقیب راوُن

شوچھُم لایق نہ سنگر امش دیم وائے — اندر پدوی نشہ نش چھیم لسبن جائے

ہمس سیت ونہ ہنز چھُم دوسندار ہی — گژھس پاوس ہپن احوال ساری

ونچھُس گیہ کار گماشن ڈاج راوی — وُچھو پنے اتھر بُز ناشہ راوی

نیختی گوینش نش ونس یہ احوال — کتبہ کرُنش نخفس راہن انن کال

حکُم نمندتختی وادس نہ نہوٗ اتس — وُچھنت راوُن مہاکالس نہ نہوٗ اتس

خبر چھیینا شوکیا سپہ اوس گرزان — ننسندی ہمیہ پرتھوی اتس لرزان

ننسندی مرنہ چھم وار اجگریش — گیم سونہ لبنک ہیَن اژدر دیم فنیش

ہنومانن سپہ لنکا نارہ زاجن — ڈُویم نم را اکھن ہنز کان گاجن

ہمیفت نیرونمن سیت یدکر ور بادو — کتھا چھپا راوُن گردن دیہ برباد

نِنهِھ کر کھنھ طِلِسما تِتھ ہاوُن
وِیس تمہ تۄرہ تس سیت چانو جھنہ پائے
یہ گوییت کٔن نہ نت منتہ تلنہ ترِجاگر
بیِھِ ونِدس تیھِی تیرآو درجوش
تِیھِی جیہس ہین یہ آتش رٹن جیٹ
رفیقا ئتھ ونن کراوس دستور
ژہ کیا چھِی غم پلنگس بہ ژہ پالس
مرد نامرد گوک در وقت مردی
مہ لاگ کمزور پتنہ مجلس گرم چھی
ہنومانہ پہلوانا تمن چھوٗ ہی
دلاوارن اندر ڈیٹھم دلاوار
نہ بوڈہ وُن پانہ نہ ذرہ وُن چھوٗ نارہ
نرہوُن ماد نور ڈنڈ چھس گرانبار
شنائی رام سوئی آنگم ہنو منت
قلمہ سیتن لکھنت گومت دمہ جرم چھس
سلاح سوری دِتھ سیتن یدِس نیر
مہابہادر مہا بلوان سنا چار
ژہ شہرس تاج لاگ راجہ چھوی چانوی
گنڈ وجہ جامہ وُن نیر ویدس زو
طبل وایوچھ بلوان سان لشکر
آرابہ تتھِ جسی کرو تِتھ کینیہ آکاش

تگی یتھ تِتھ ژہ کر راوُن بچاوُن
صلاح کرِ دن نمن سیت ژھپہ کرائے
مہاراونہ کرہی مارا نمہ جو ناشس
ونِنہ لگٔ وَن لوکرہ زہر ہلال نوشس
ونِنہ لگٔ نرکہ نِشہ بو نہ نارہ گو عیب
رفیق سوی یس رفاقتس سیت سینہ بور
خجل زدہ گژِھ پگاہ راون جہانس
لہذا چھِینا ژہ شراوُن کھیہ سردی
زندی راوُن نہ ونہ وارا سترم چھی
تگی یدوی ژہ گٹی ماد نوہی سوکھی
دلاوارہ کِن آسرن دِتن مار
نہ مکھہ وُن تاپہ نی مرہ وُن ہتھیارہ
سپاہی فوجدارن ہند چھوٗ سالار
شر ریس رامنہ لکھمن تس سِنیو ہنت
کرم چھس راجہ لکھمن بڈ شرم چھس
مہ کر گنہ نہ تر تکن سینا سیتن شیر
رتھن وشی وُلنگ ونہ سندہ ناچار
ژہ دِک سمپات تمن تاجنت چھو چانوی
خبر شہرس سیتن راون نشا موُد
پکو بو تراتہ جیتن سادی برابر
مہے راد نہ نتہ راوس سیتنہ ہاش

رامچندرنہ جنگہ خیطرہ کُنبہ کرن وُزہ ناوُن

تۄ تیٖرو سیتِن آکاشس تۆُن نام
اَنِکھا فوج ہیت ڈیشِن تم پاہَت
یہ شیچھ بوزِت وَنِنہٕ لگ مہہ راوُن
چھوکیا دُر لَب تِتھن منِش ستِن یَد
تمن ہیٖ ساسہ یَد چھیم آڈہ منا
دَنِنہٕ لگ وَن کرِک برباد ساریٖ
جہار اونہ تِہ فرصت کرِتہ راتس
مہہ بڈوگنن اندر کوہ چھک کھوَن وِہ
وتِن تہنزَن زمینس تِہ دِ بکنا
کھلس منز باگ پادرسہہ دورک
یکنہ میانی بِنِل سپنِک جہالس
تِہ کیا چھیُ غم تِہ پالس یہ خوشی سیتا
رتھیُ نیرو یَدس جبروت ہاوو
کرُدرو اَبدِہ یَدِ نیرو شُوادہ
گوڈِن یم پادشہ چھک تم تِہ پاک
کھمک سیتا چھک رَت یم تمک زَن
رتھوُی بوزِت سوراوُن لینکہ پٹ گو
اَتھن تدبیر دان ڈینک دیو وا‌ے
کرو تدبیر کینژ اہ ٹھیکہ راوو
نبی راوُن مرِت گژھہ چھس بوکھ ژلان
طبل وایو رتھی نیرو اداس

زُبَن تم ہیتھ وَنَن کھنہ آیہ کمنام
مجال چھانُت یکِن یت پتہ زُلِن یت
خوشی کرِ راوو تو یَد چھنہ تھاوُن
کنوی اکھ چھک یٖٹا کمر راوریٖ بد
ہردیٖ ہاوی ننگلمُت چھم جہانا
وُچھیت موکہ میُون تہٕ ہنِن تم پاپہ ہوری
گژھی معلوم زگاہ صبحن پر بالتس
تِہ گژھہ راجت کرِنہ لنکا یہ پٹ یہ
ہیمہ لِس بروہٹھہ تس تتہ زَت چمکنا
مجال چھا کھنہ کینہ ادہ زِندہ چھورک
چہ کار کیاریٖ چھم اژدرس دہالس
دِنک شبخون اکرک ایرِہ زلس سیت
جہالس عالمس منز ناو تھاوو
بسم سپنِک سپاہن اگ اِشارہ
سہل پاٹھن طلسمو سیت سناک
نگاہ ڈینک کنوی تنو زرامہ لکھمن
مہہ راوُنن تمس پتہ کو کن گو
سپن راوُن گرفتار کیا چھوپت پلے
سحر یا بازہ یا تدبیر ہاوو
یہہ اوُن تنو کراوہ چھو ژووِرن
اَتو یَد ہیت حکم دیو شراپس

تموٗ وہنس وٗنکھن یُد کرٕ وَنہ
بہہ اوٗنہ راٹھن یُد چھنہٕ گفت
اکھ برہمن نہ سنبراوٕک پنڈتن
ژہ کرٕ فرصت زِمک ہنگامہ لاگو
ہیسِ رُوزِو بامت وانہٕ اڈرات
شنگِت تِم برسنگِ برمر چھہ آسن
تِژھی بازیاگرٕ غفلت بناوٕوک
کرک مقرٗر یہی کت آئے برہمن
شرن ہیٹھن تہ وَنس سارِ کارَن
سَندیا سمیہ چھہ تامت پرٕ باگس
سپاہن ہند گنڈ وانِد اندٕ پلاٹھن
تِتھی پوزت تہ ہلمت منگہ ناوٕن
حکم سپٕٹھن ہتھی رُوزِو خبردار
تِتھی تِم ہلمتن اندر اندٕ گنڈن گیر
دِیوگت چھہ تمن سارن ہندر پی
کرٕن چھس پانہ ناحق ہان کھارن
چھوٗ پانی بُلبُل (ژ) گلزا پانے
چھوٗ پانی سرہ تیز پانی چھوٗ نرمل
چھوٗ پانے دے برھما دیشن چھو پانے
چھوٗ پانے یاترا پانے دیوی دار
چھوٗ پانی پانہ دوٗی آسن بہانہ

یُدرس وِیشے خبر نتہٕ مادرٕ وَنہ
صلاح پاروی چھو کالِی ہند کروٗ ف
منش ہو منس لگی اک راہہ لکھمن
سہل پاٹھ پادشاہن ژورہ ناگو
نکھس کت تِم گژھن دالِن بیک ساتھ
کرٕ غفلت تمن عاشن تہٕ خاصن
گژھن بے حس تہ نندر امت پاوٕک
نِشہٕ لس رامچندرس گو وُبشین
مہہ راوٕکن تہ راوٕن باز ژھارن
خبرداری کرِن گرتھہ راتِ راتس
مہاراجا پلاٹھن درٕ پلاٹھن
سپاہن سارنی سالار تھاوٕن
خبردار راتِ راتس رُوزِ بیدار
ونتہٕ لگ رامچندرن حکم چھم شیر
مہاراوٕس نمی بہانہ گو کھے
یہ ماچھی سمیہ پژھہ بہانہ زٕ ارمن
چھوٗ پانے سنبل وسبزار پانے
چھوٗ پانے لیجہ کرو ر پانے چھو کیتول
چھوٗ پانے شری کرشن شری رام پانے
چھوٗ پانے دیو یہ رنگ بوینس ہمکا
نرا کارن تھوٗن اکار نشانہ

ُڈ وسِت نٲلن ترَن ناڑن زگیجِ سوٗی — زرس زیریس شریریس چھوٗی پرکرشوٗی
زگت رکھیال چھُی وُنہ کار نمشند — شریر ہیوٗ لوٗہی یہ چھُی پرکاشس نمند
نرائین دون اچھن منز گاش چھُنوٗی — نرائین آش چھیم پرکاش چھُنوٗی

مہراوٕن لُنصف راتہٕ لشکر ہیتھ یُن بیہ رامچندر جی تہ لچھمن جیٖن تل پاتال ریٖشت نیُن

مہراوُن یہ وُچھتن کیا گوٗ بنیاد — برابر اڑہ یہ اتُن ہیوٗ نمس یاد
سوٗ دیت بلہٕ ینہٕ مجلسہ تمرہ منز دراو — اندر یتہ وینہ نہ ینہٕ دراز س ہنل آو
زچھن ینہٕ درازہ لگ یامت شوکت وجوٗد — سین غرق عرق ینۍ آسس زن گبوٗر
سین اسنس سری چند رمہ یہ کیا گو — مہراوُن کھیت دَر تقیہ پٹ پیوٚ
ستارہ پی وسِت زَن زوٗ یہٕ لگ گراہ — فہہ راوُن گرُھن تانس چھُو بدخواہ
مُد اتُن وٚوت شنگت ڈیٹھن سیتا — دنیہٕ لگ راوٕن بیہ لب سہ لنکا
سین نِز خوش نہٕ اکاشس نچُن ہال — اچھن منز یاگ تلن نیرن ہیری لال
تُلن اسنہ دیان جستہ وہتت گو — وہتت گو چایہ ہیٖنی بٹ نکن گو
ہتُوٗن تم چادرہ یا تُھن اسنس پٹ — دنیہٕ لگ یم نہٕ چھیم گھر کاسنس پٹ

ہنوماتن انگدن لشکر نوٚن بیہ تمام فوجک ہوشیار گرُھن تہ رامچندر جیٖن تہ لچھمن جیٖن لشکرس منز نہ لبُن۔ ہنوماتن تل پاتال گرُھن نہ دوٚشیوٚ سے بای آین۔

سین سانتھاہ گرُھت بیدار وشین — وُچھنہ لگ برونٹھ بتہ کتہ رامہ لچھمن
وچھن سیتا نہ گیمر مست وندہوٗس — وننہ لگ وَن بوکرہ زیر بلال نوش

جگرس ارہ نچس دزہ وِندِ لشہِ سیتِ
دِیتن ٹھنکھا سپن بیدار سیتا
وُچھنہِ لگِ اکھ اکس کُن پانہ وانی

میہ ڈُپ گونار زھتہِ نرکس اسہ شیت
شبد بوزتِ نہ زُوزنِ گے بیک پا
کھون افسوس کُت گے ویر سانی

هرنہِ لگُ واوہ پوہ پن
کُت گے رامہ لچھمن

برُونہ نکہ سینہ تُولن
تُون زن پوک زچمن
سینس دِینک چاک
پان ماران وبیشن
سار وُیٔ ہتُو کھہ رِیُون
پاپہ وسہ سیتِ لگ تُہ زهن
بیہ دیہ نا سُوو درشن
وُچھان لِج زون چشمن
باوہ کن آسہ زهاران
فراقہ زون چھ گلن
گلنہِ لگِ تُولہ سیتی
انگدُ سگریُو زاموُ ون
والنجہ گیکھہ پارہ
شیچھ پرژ ھان کاون
پریمہ شرچھ لجہ زہن رِی

رُمہ رُمہ رامہ تُولن
کتُو گے رامہ لچھمن
پانس لگِ منتھنہ خاک
کتُو گے رامہ لچھمن
تُول آوُ رامہ جُوُن
کتُو گے رامہ لچھمن
امیرتہ شوُبہ درشن
کتُو گے رامہ لچھمن
نیتر دُخون ھاران
کتُو گے رامہ لچھمن
اَلنہ لگِ ہولہ سینی
کتُو گے رامہ لچھمن
بیہ ین نا دوبارہ
کتُو گے رامہ لچھمن
درشن ہاوِہ نادِے

سری ژہ ہارون پرباتن	کتھ گو رامہ لچھمن
گٹہ منزہ دیپ چھو پرزلن	رامہ چُو نہ بیہ لچھمن
پرکاش نی چھو بزرھن	کتھ گو رامہ لچھمن

سیٹھ شرمندہ ہٹر پانس لدنہ لگ
ژلتس مازس لچھس سسر ژہمن ری
ہوہاہ ہلمت تمن منز اوس بلوان
سپنیک ژرس ودنہ بلہ لگ ہنومان
تھوی حالاہ وچھت دیون تہ ژش گو
سمیت سارن ووڈک نارہ بدن زن
کھرک یم نالہ زن ترہ ہتوکھ کتن
وندس ولیشہ ستھاہ تم آس غمگین
مہارا جا ژہ رچھہ ہینن پرن تل
مہ بدٹ کھیوبن اندرو نخو تیز زلت
یہ کیا گو رامہ لچھمن دور سینیں
ژنک سینہ رتک لش ہلمتس پاد
وننہ لگ ہلمتس کتن نم تموگن
جگر دومت کتن پٹ زن دیون فیش
چھچہ لکھمت اس گمت لب تشنہ ساری
کرگ آہی ڈوک رامن لگن راج
تھوی بوزنٹ ودنہ لگ تال ہنومان

ٹرن گو رامہ چندرس ژودنہ لگ
سمیت ساری بلاویری لشہ پی
سیٹھ لش دیدہ گریاں سینہ بریان
اشروانی سپن ندین تہ اومان
ٹری سیتل تہ تمہ رفتارہ لشہ ہیو
تھپر آیک ودن آچھ دادِ لد زن
بزاری آی ساری ہلمتس کتن
شرن سینن ہنومانس سپن لین
چھہ چانی کام گژھہ ہاون پنن بل
بلاویرو بلا ویرکی ہنن ھاد
جگرس دِدِ متس کتھہ سور سینیٹھ
ژہ ژہانٹن رامہ لچھمن داد وبیداد
ہنگن چھی دی تمت اس رامہ لچھمن
ژہ ہان درشن ہنگان چھی ترلیشہ ہت ترلیش
ہنگان چھی رامہ لچھمن اس بزاری
سشہ کھنڈی دیو مہارشن چھہ نم تاج
ژٹن جگر نمنس پٹہ ہتھن پان

دِنٛنہٕ لگٕ وٕیلہٕ زارٕس کن درٛشن تن

اُودِ ہی سینیٚن ہرٛ دِی فولہٕ ناو
دیاساغرٕ ژٕ ہی دیا واٚنٛو
ژرٕ نَن ژَل رگھوپرٕ ون پون ترٛاو
اَسِ چھی آرت کرٛان وٕیلہٕ زار
سَت منٛگلہٕ سیتِ اسہٕ نہٕ دارٕ بوزناو
آرت اَسہٕ آی آرزرٕ سون کاس
دیتَن پاس کرٕ کریچھ مہٕ بوگہٕ ناو
درٛس نہٕ درٛس سرٕ وہٕ سرٛتٕ چانی
اوشکٕ ژٕ ہی آسہٕ چانوٕ چکہٕ چاو
یدٕ ہ کامنا بیہٕ راونٕ فوج سیتٕ
نارٕ ون ژی چھٕک بیتاندیہٕ لنٛکاو
گوشتھ لگٕ دٕنٛنہٕ ہلمتٕ تھوگیان
ناحق زٕنمہٕ پٕژھ ہلمتٕ منارٕ چھاو
ژٕ نہ رٕ ہسمس راونس گژھ ناش
ژٕلہٕ سکھٕ آتھینس امرت زل چاو

ہرٛنہٕ لگٕ اتھ سٕر نہٕ لگٕ رٛامہ لچھمن

رامہٕ لچھمنہٕ شوبہٕ درشن ہاو
شامہٕ ربیہٕ رامچندرہ نارانو
رامہٕ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
کل گژِ بولہٕ وٕن جاناوار
رامہٕ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
سیتہٕ اَسِ چانہٕ کھوٕ رتلہٕ کی داس
رامہٕ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
اگاسہٕ وژہٕ دیوٕ درشتِ چانی
رامہٕ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
راکھس ین دیہٕ دارتٕ کیت
رامہٕ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
باوہٕ سیتِ ٹوٹھیوس شری نارائن
رامہٕ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
آسہٕ چھم کاشہٕ پرار ہ فولہٕ پرکاش
رامہٕ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو

دٕ دٕنٛہٕ ہلمتٕ لگٕ اشہٕ کنہٕ ہرٛن خون
سرٛی کا ریہٕ ژٕ ہی سانٛتھا ہاو ژٕ تم پان
ژٕہ ہاو درشن فولےٕ لگہٕ زیٹھ پوشن

نرائنہٕ جون دورٕ چھم چھکس تون
شوبہٕ درشنہٕ سیتٕ شدگرژھ تھومان
سنگر مالن نہ بالن اند گوشن

بسنت ملہ آو ہارِن گُل وَنٔدُک مل
یِک یاوُن نہ سنز اوُن مُشک ترٛاوَن

بیادرٕہ بیٚت چھوک ژٕ ی کھیرہ ساغر
ترٛیم امرِ تہ ترُٛنٲک سینہ لوُلن

کتَک وانِتھ چھہ سرٕ وٕی یان ہاوَن
مُمھر کیاہ کرِہ مگر مژٕ فیرٕہ وٕرھس

پوٗشن ڈلیٚتھ دوہن تتِ جامہ ژہن ناکِ
بییس آدہ ماگ ترٛگل کرِہ یتُن یان

تھگن وانِتھ لگن چھی اضطرابس
چیچھر وانِتھ سُوگرہ سارِن شنٛزِ ناتش

ونیک وانِتھ چھو یاسِن یانٛ ہیلن
ملک مل ژٕل گیانگ کرِتہ دربار

دوادادِن چھگن میانِ دیہہ ژٕی
پہ کرِتھ چھم میانِ گرہ گرہ پی ہنگی دان

گوکھنڈ ژٕ میانہ سیتن گوگھٹتھ یان
مہ ووتم جان ترٛلب جامہِ ازتَن

دِل وجانم فدائے رامہ لچھمن
ہرف گیم نال کرٛہم آلِ جگرس

بُو چھُس پوٚمُت پھیر ون کُس ہیم بردنٛٹ
نرٛاینہ ون ژٕہ رُسنٛوی کانہہ گنٛ ژھنہ

ژٕہ چھکنانٛرن تارن عالمن دوُن
فولِتھ پن مستِ دِیشتھ نِس ژٕہ پن ژٕل

مُشکہ سیدتھ سیدتھ بدن ادہ فولہ نادن
دودٕ سٕراہ و پنشیدان پندرٕ ژہ آگرہ

اشو چاک موکہ وچھتھ شولن تہ تولن
تنگ نیرن اچھہ کرٛتھم ہیر ترٛاون

وَرِنشٹس سات چھُس کیاہ داس کرٛنی
گژھتھ ترٛ چشمہ درشن ہاوہ ژٕہ کالِ

لسند درشن وچھتھ سارن ژٕلن یان
دوان جوہر تہ نور آفتابس

اشُر پیٚتھ ژٕلہ سرِس گژھہ ن گاش
خوشی سیتن آسن گیندِن تہ کھیلن

یِتھا وَتھ یانہ الیشر چھک ژٕہ اوتار
ہرِ چھیم ئی آتش ژٕ رٕ نن نٕل ہمہ ژٕی

نرٛاینہ سنٛز مرٛاچھی سارِنی سان
دِتم درشن نرٛاینہ کاسِتم یان

مرٛن وفتن شُران گژھہ رامہ لچھمن
سرٕمن نیرٕ یاہی رامہ لچھمن

جگر پارہ مہ گژھہ پرٛ کالِ جگرس
زنمہ کھنڈ ژٕ ستن سارِوی دِتم حوٗٹ

ژٕہ رُسنٛوی کینسہ کُن کیوٗل و نٕمنہ
ژٕہ چھوک ترٛیہ لوکہ سامِ ژٕی تحوم کُن

ہنومان جُونہ اَنھہِ مھراوٗنُ مارِہ گژھن ۔ بیہ ہنومان جوٗن راجہ رامچندر تہ لچھمن جوٗ تل پاتالہ اَنن
G. MOHIULDIN.

یہ ہیوٗنوٗی مَن ژٕہ رُستوی کنِہ مہ باسِن
رٕژھمُ داما تہِ چُھنوی سارِہ وَینسے
یہ مَن پَننوٗی ژٕہ کیٚنٛہ رٕژھرُم یدٕ سیٹھ
ہمَت وُنٛدِہ منزٕہ ٹھاکور گدٕ ڈِمینا
دوٚیِم ماتا ژٕہ پراران دُودِ دِیْنا
بسہ ما آسی ددان وُنِ راجہ زادن
ژٕہ دِک درشن بَہَن دوٗد کھڈینچہ نیرِک
یمی چھیم شراکہِ جگرس باکہِ وَدِہ نا
٣ تریِم مارانزِہ دشرت آسہِ پراران
۴ یہ چوٗرِم یام سیتا بوٗزہ احوال
موکھس سینس بدل رنگ تنہ گژھِس سوٗ
٥ یہ پٔنٛژِم منزٕ باوہ چھُی وہیشن
تمِن کیاہ پاہی شر ناگت چھوچوٗنے
٦ شیٚیِم چھُو شہزادُن بیہ شوٗ گاٹُن
اشٹہ بیرِ وچھہ پراران درشنس ژٕہ
ترٚیت لوٗدار کھوٗ پرزلنہ ہیٔ دیپ
دٔہِم دشایہ کِن چھُوک درشنہِ رژی
۱۲ بٲہِم لنکا بہ پیٹھ راجت چھوچوٗنی
ترہو دشہ سر بہ ون بڑشین گاٹن
بہو برچہِ نش چھیم گاشہ چونوٗی
پوٗنم ہندِہ رامہ چوٗہ موکھ ہاو شہارس

یَدِن چانِن تٔلی ڈٕکہِ ہیوٗن آسَن
ژٕہ رُستوٗی کرَ ژُھ لارَے یتہ کینسے
ژٕہ چھُکنا آسہ وُنِ سُندر نہ ریپٹھ
چھلے دوٗدہ کھوٗر ژر نا مرت چمینا
کوسلیا رامہ لچھمنہ کھوٗنہ ہیٔ نا
ہیٚیم نا رامہ لچھمنہ سیت سادن
وُندک دادِی ونِت سرہ مای فیرک
ہٹکہِ رَتہِ رامچندرَس نامہ لَدَہ نا
ہیتِم مہ ترِیش دِہیم کرہ ہرِ ہ ناران
مرن برو نھٹی تمتِس ہجھہ ہاوہ ماکال
وِشامنرس رشیس دِن کیاہ انک کھوٗر
چھوٗشبرس لوگمُت ژٕم رامہ لچھمن
وُپای سرنا گتن ینہ وَنت چھو چونی
ستیم سنتی چھوُ سیتا موکہِ لاوُن
شوٗبہ درشنہ آمرِت درشنس ژٕہِ
یتن گرت رٕژن ژٕہ ہارمُن سری ریپ
مدر والی تہِ ایکا دشہ لدر ژٕہی
شہ کھنڈہ کِن ریکھن تا جت چھو چونی
چوٗدش چندرمہ سیتا موکہِ لاوُن
دتِم درشن تہِ کا ستم ژوٗنہِ گرانوٗی
انوٗنی رازہِ دشرت رازہ پارَس

وُنَنہ لگ ہلمتنس کنُ لیٔ وبیشن
نتہ ساری مرن ہلمتہ کھتی رِن
وبیشن لگ ونہ لَتی ویرہ بدرس
تتوہی بوزِت ہنومان آو لادان
ستھاہ ژنہ ژل گمت آتش ہنُن من
خبر چھا زنمہ ژھ کوہ ہا ژ کرتھم
رٹن یا نال ڈیٹھن جان جا یا
طریقا لینکہ ہنز نت جایہ بیٹھ ما
اسنہ ہلمت لگ یامت شو ڈیٹھن
ژہ گژھ پانس اندر ازلس ہر دم ونت
اسنہ بالک لگس یامت یہ بوزن
ہنومانن دیش کیاہ چھوی خیالہ
بیانگ چھم وزرکش موکہ لاوی
پیادہ چھک سوارن سیت دوان گیاو
ژہ بہ پانس سیت کوہ چھک منگن مرنا
مشان کھیل سیت ویرن مارہ سینک
تتوہی بوزِت شو بالک آو در جوش
چھو کیا دیرا ہنُ ویرت چھک ہاوَن
تتھی بیت فیور گرنس کانہ درشن
تتھی ویرت دچھت ترہر و ہنومان
دچھت لس کن ونُ گلنہ لگ ہو کہ سپنی

دمی ون نیب کتہ چھوی رامہ لچھمن
پریے ماسینہ ونہ چھکنا ژہ ہنزن
ژہ گژھ ٹیکان ہکن تن یا نالس
دھفت گووا و ہیتو شر رام ژھارن
دون ون سن وگن وچھن نرائن
لگم کھرد کھونت ناحق کا ژ گرتھم
وچھن بڈ بارگاہ اندا اند قلایا
وچھن اک بالکاہ تتہ ڈیڈ دانا
اسن تامت ونہ لگ بالکس کن
مہ چھم پیغام نن کنہ چھم کرن کت
بدس ویشے دیان استادہ سنین
مہ گژھ استادہ چاوت زہر پیالے
کسو ادہ بیت اِہی دود دامہ چاوی
ژہ بیت ژل نہ دمت بنہ گرد باد
گرتھک رخمی انگو انگو چھک رتنا
مشان ژہی اشیر خوار آوارہ سینک
دنہ لگ ون دودک باتھن کرت توش
گنز رتھنس شر توی چھک تنبہ لادن
ہنومان لگ منگنہ رامن سو درشن
شرن سنیں نہ اگنس لگ تمنہ یا ان
رٹنہ لگ نیر نمند لولہ سپنی

وَنَنہ لگُ نالہ ژھَن لُول برہ ہس
وَنَنہ لگُ لُولہ سیتن کتھہ دِیَس تیر
تُلِمن تر کَش تہ لتس کن ہیم ہاوُن
کُڈُن کَش تر کَشَس سینس دِتن چاک
وَننہ لگُ یہ چھُو بالک دلو نار یے
پرہانگُ سیر یہ ژُن پرزلن پرزائے
ہیمَ کرَ اتھہ اتھن وچھہ ہس تُو اچھر
ہِمن وُندہ منز کھُنہ منز آپرس شیر
اَتھ ژہارت تھَون منز باگ عطرس
مُورژہ ناگن دِکس پیٹھ تکہ لاگس
دَدُم جگر ندِ کیا سَنہ مسیلہ کرہ نا
ریٹھِ نمہ ہن تہ وُچھہ ہس لولہ مائے
اَما کیا کرہ یہ دیپ گژھہ نہ ژہنہ گرژھن
یہ لُو لیچ رِہ سِٹھا پرسند چھِہ تھاون
وچھو ون لولہ نارہ کوتاہ تُلِن جوش
وُندس وبیشے مِتس گوئی پرہ ویزن
وُنُن بی زنمہ تنیا گس پیٹھ لرزن لت
گھٹن پانپورِ تن ڈیٹھن شو سنمع
گوڈِن چھُس ورنہ آشرم پان تارُن
لدنہ لگُ تیر تیر انداز کامل
دِلاوارن کرس شاباش شاباش

گرزِ حصت نکھِہ دُون گُلالن تُو بسہ کرہ ہس
گرُزِ حصہ آسُن ہتھُوی نچہ اہ بلا دیہ
موکھس اَتندس پیٹھ کرتیر باران
دَیان پرژھہ ہس گہت کتہ آک گس ناک
پرزہ لن گتہِ گوٹھس منز باگ زن دیپا
کرن گتہ دُور برن اوُم نمہ شیوائے
لگِن لب لاگھس کیا سنہ لبن کر
کرِت والنج وزِہ یاوس دلک سیر
جگر یارس جگر دیا چہ وَنھس
وَندہ ہس یان یادن ذکر لاگس
یُدس وبیشے ہسِیتن کھیلہ کرہ نا
یہ کرہ نا گرایہ لگہ ہس پیٹ ژہائے
یہ گرژھہ ون رامچندرن ناوبجن
کرن رسوا یہ خلقت حس نہ تھاوَن
کرَن شور شترس تھاون نہ کنہ ہوش
یُدک ہنیاہ کرِت تنہ لاگھس نن
ژُکاراہیو شو لاریو شمعس پیٹھ
وَطن چھُس شونت پیٹ کرِ فیرہ دَما
ہتو چھُس رامچندرن ریپا ژہارن
ہتو مالن زِناَنس پیٹھ مقابل
دِلاد لدار برخوردار تو باشس

ژلس وبہ وکرک ہو وبہ نی کار
گیرٕیت پانہ وانی ماچھہ کھیلن
نتہ پانس ہنومان چھیٚ ہرن لوٗل
فوٹت تدبیر تیٚر لاییت کمندہ
ستن دومن سن راژن کرکھ ییدٕ
دلٕس مالولہ نیرن نشانہ پھقر
بینہ انگشٹ رامہ رامہ شاد سپٕن
تنھندی لار بوٗپھ چھیٚ داو لاگن
کرن سخت تیٚپ ہنومانس خشم آو
اکھا دژلس کلس تژاون پھریٹ
ہیچھن ژل ہیت شو بالک بلہ کرن گیر
تنھی ونس ہیہ دانی ہب ہنومان
شوکت بوزت ہنو یان آچھر سس گو
ژہ کمہ کارنہ دالوی ہب ہنومان
ژہ ییدوی اُیزونک شریت بوچاوت
نمس کنہ تری شیناپٹ چھافلن گل
دویم دِمی کرت ژل تس ہبس سیت
دلٕس نم مختصر یاپٹ تھاو نم کری
نہہ انتر ہیہ کنھ بوزم نہ باوسی
دکھنا یلہ بلمانن لنکا یہ گنڈ نارہ
دزت لنکا دٕنیت آکاش وتھت گو

ببس ماجی تھس بوٗہنی نمکار
نیر ما چھیٚ پانٕہ پانس سیت میلن
ییدکہ بہانہ کاسان جگرس ٹھول
فرک شمشیرٕ نٕمٕن شیر درندہ
پھریٹ ہیو ہنومان گو زخم زد
زخم زد گو زخم زد گو سوابتر
ومہ دِرت ہبہ دنین استادہ سپٕن
ونن وٹھ دت رٕشن تانو بارن
تھی کھیلن ہیچھی نارس ستن واو
کڈن خنجر کرن سیدِ شِکر ٹس ٹس
وچھونس بالکس کشہ دسنافیر
شو بیدٕ بوزہی یہ کنت ماری ہی پان
ونن تس وارہ ونتم ہی یہ کیا گو
بونو مارت نمک ون نیٚت نشان
کوکھس ہیٹ کلہ ہیت بولکہ ناد
نمکٕ دِمہ نیب ادہ مارت نو بانکل
سمرنی سند یات دلس تھکن ہیس سیت
ژہ رسنوی کس نوو نہ گژ درنا نھوین
مہ چھم دری جان کنھ کرژ باپہ تھاوی
بلا د برلن اتہر دارث جیکبار
ارکہ ہیت اوس شکر بونہ ساریئہ

سمندرہ آس گاڈا آسس دارِت
خبر کنھِ چھمنہ پیٹ کٹ آس کس نہ آس
سو چھم ماتا پیشا ہلمُت چھِ میونوی
مہاراجا ژہ وُنکِن بھتونہِ لادَن
مہاراجا نہندہ ژرھہ چھُس پریشان
زِمنہ کھندِ ژلگُس کتہِ اژد ہِن مَنز
وِننہ لگ وُلیس ہیس نشہ پرہ ژہن گو
یمن وِہک پھُولی لگہ سارِ پوشن
یوَن جیٹ پان فیران ناگہ رادَن
گلن ہار تلہ کتراُشا ژڈلیشن
بہادر بے بہا بوزِم ہنو مان
ہیگن بلیہ ووت بِشک تِل پیوَن تاف
ہنومانن پرزوسی بوزن یہ رو ئداد
وُچھن تَس کُن نِت وِلاش ہرن اوس
کوہ وامنس دِوان زنگار دورِر
وُزن لتش بالکس بوجھوس ہنومان
ترتوی بوزنِ وِننِت گوپیوش پادَن

شُوامرِت بنہ نمی ژہن ننگاوِت
لگُس شاٹھن کمن کرِیڈن ولنہ آسس
ہیَم کرَسنہ مہ کاسمِ زوُنہِ گرِ ہنوُمی
مگر وزہ ناونم پمہ ہک بوُ پادَن
خبر کُنہ ہان چھم ہب چھسنہ ڈیشان
ہنوماننس ژہِ وَننم دِوِہ کرم سنز
وِنن کیاہ وِنھ واوس نحقہ اُن گو
اشوچ وانِت چھر روزن ادہ گوشن
کنتک وانِت لطک لیٹ گی مزارن
آلن ماگِ وادہ ہوُر پوہ زالہ کھسن
مگر دوز چھس بولنڈی توٹ سَنتان
چھنچر وانِت گلم دشمن ژلم پاف
ژٹن جگر کرن فریادہ فریاد
نراین سارنی آسرانہ گٹ گوس
کوہِ وجہلس دِوان پلہ ژار دورِر
شرِن گرژھہ رامچندرس سیت گئی زان
کرن نوتانہِ باوِک پوش لاگن

کرُن نونا ببس کن وننہ نہ اری
مہ درشنہ چانہ سیتن اندہ کالہ ژلُ
گژھِ منن نرئل وِنان ژہی گُن نرارِی

ہنومانو لگے پادَن بوپارسی
ژلُم پلہ نرادبیہ راکشُس منگ گلُ
ہنومانو لگے پادَن بوپارن

میہ دَرِشنہ چانہٕ سیت دِل شادِیُن
بوسمرِت شیرہ لاگِتھ یوش ساری
ژہ ژھک بلہٕ وِیر ژھُس بولین ژی کُن
پرَن پمہ رامہ اوتار آمہ اوتاری
میہ درشنہ چانہ سبتن آمہ پرکاش

ینہ چانہ راکھسن طوفان سیپُن
ہنو مالو لگے پادَن بو پارِی
شرن گومُت سحٹاہ نِپنِس ببِس کُن
ہنو مانو لگے پادَن بو پاری
وُچھِت ینہ موزٕ ٹم آم دوُن اچھن گاٹل

لگے نا ژر نہ کملن پارِ پارِی
ہنو مانو لگے پادن بو پاری

~~~~~~~~~~~~~~~~

کرِنہ فگ نالہ مت غم غوصہ ترٲوِک
ہوکھس تم بوسہ کرِتس غوصہ ماچھی
ہنومانن تمِس احوال باوُن
تہ وبراوُن ونِت تام ڈیڈہ تمہ ژاوُ

تمی دُو بہ راسچندرَن کرِنہ سَواد
سو گژھہ نایدہ کیا سندوانہ ناوُر
نیٚ ون لچھمنو کینژاہ ژہ کرپایے

نیٚ ون لچھمنو یت کیا چھو چارہ
دیتُس تم تورہ بھگوانن پرنی کیاہ
بہ کنہِ کرنوٚسی تہِ کرنوٚسی چھوی ژہ پانی
ژہ ژھک پانی ترَن زن بڈٕ نیاکار
چھہ یم نفسِ ذف یگمن ژی نِش بنیاامت
یہ یمہ پژہ ژھک لوکن ہتھ بارِ کھارن

یہ غوصکہ ہول جگرک حال بادک
چھلے کھور دوٗدہ سِتن توٗسہ ماچھی
شتھرِ راوُن نہ مہراوُن چھو پاوُن
کرَن شادی شرِنہ لگ رامہ سُند ناد
سنِن تس لکھمنس ہیمُت کرُن یاد
سوکرِ ہے یا کینژاہ ہاوِہ ہی زور
منش تہمنس پرِ دہِت برِ ذبھکن آیے
دوٗنہ وی امِس گمت یت ژر آوارہ
مہانو گیشورو وِیرو وَنی گیاہ
منوُشن پٹ لدن کوہ ژھک یہ ہانی
تہِنَ دِیدن زین ہندسرو آکار
کرِم کشاند ڈی لنہ چھی نیامت
خوشی سر آسہِ ہمت یوٗرِ لارَن
~~~~~~~~~~~~~~~~

تھتھی گواک اشارہ دوت بلمت
ژھنہ بلمت لگ ڈیھن گنی نن

شوکنہ سنہ پرنگ پلنگ کتہ پاسبانی
شوکنہ سنہ جاہ و حشمت مال و دولت

سری چندرس چھو کیتن نال ولمت
وچھت ہلمت کرنہ لگ نزا ہیہ شاہی

اسنہ لگ باہی بارن بلیہ سونٹ ووٹ
کرن درشن منتھنیہ لگ پاد چشمن

زنکہ سامانہ ڈیشت آچھرس گو
شرن سپن بدس پٹ کڈنہ ارشاد

وچھن ویتن ہندوی اندانمن گیر
تمن منز شیر نرسیوزن گرزنہ لگ

پیادہ ابدہ بدلجیہ بد سوارہ
سپین گگرای لگ تفزیہ کردوی

کڈن گرزہ دپن دینن کرن کھے
جمع ساری سپن راکھس نہ میمبر

سیہ روی وسیہ تن تم روندہ
تمن کیا میترہ کربلانٹ خیالس

تھن دیتن منش کیا بن خیالس
دپن تم دیت بلیہ سادی سمنٹے

ہنومانس دتن تل دیرنی ہند

نمو یانت سو وچھو تامت اتن رت
اتھ نشانہ ہیو چھو گیمت راهر لکھمن

شوکتہ سنہ پادشاہی عسکرانی
شوکتہ سنہ شان وشوکت عیش وعشرت

دو بارہ زن ڈنڈک دن منز چھو زلمت
وچھن بلیہ گٹ لگمت سریہ پرزاہی

ہنومان تہندہ درشنہ پرزہ گمت کورنت
ہرنہ لگ اتس سرنہ لگ راہ لچھمن

نمسکار اکرن رازس پرن بیہ
ستھاہ دلخوش سپن پرسپیس باد

ستھاہ خوش گہ بدس پٹ دراو چون شیر
اردہ رانتن نقارہ زن وزنہ لگ

یکن بت رانت ژٹن نم سنگ غارہ
تمی گگرایہ سپنن دیت ہودی

ستھاہ تنہ ہود وارہ زخم زدہ گے
سلاح گنڈ گنڈ ہنومانس برابر

سیہ جامہ ولت رہزن گزندہ
پزنہ دتن تہنز ننٹ آس کالس

گمت آسی آویزان ہویہ والس
ہنومان لگ وننہ شری سامہ کریلیے

کرنہ لگ پانہ درشن تیرنی ہند

یوان یُس برونٛٹھ تس زن سہہ ژھوپن رَٹ
دِوان کینژن کمند کینژن دِوان تیر
دُچھِت غیرت ہمَن دِتِن سیٖپُن تیز
کمر نہ لگِ بازگاری سارِ ژُن ژُن
ہنومانَن ہُر یلہِ دُچھ بازگاری
ہزیمیت کھیوک آبدِ بدمارہ یلہِ گیے
دِیَن زن ٹلِہ کترِ سی ہیوک تلہِ تاف

یہ ان یُس پننہ تس دارِت دِوُن پیٹ
دِوان کینژن خنجر مادَن گلا ویر
ہزیمیت کھیت ساری گی خونریز
ہنومانَن رامچندرَس لُش کنوی زن
اننہ لگ کوہ کوہَن تل کرنہ ساری
ہنومانَن پیڑ ژند آوارہ ہم گیے
بیکسات سارِ گاپن چھننہ کینہ بات

مہراونِ میٖج خبر راونَن بوزن نہ نمسندہ خطرہ راوُنن وُدُن

مہراونس شہہ گیے کینہ چھکن رَٹ
نکھس بیٹھ رامہ لکھمن نیتہ تلِت نیون
دِزن لگ اگنہ کونڈ نیدِ سی ہوکھس ما
تتھی لارَن ہیٖ لونہ کرکِ کرن آد
تتھی پیٹ فیور کرُنس اک اشارہ
دُپیم ییم ہم ہمتس سیٖپن رٹِن ہم
یکن رنہ کولہ دِیَن بیدادِ سیٖپُن
بلا ویر رامچندرَن دُچھ ہنومان
ژُہ وُچھ لکھمنہ کم گیے ویدی کار
مہاراجا ژہ نش قطرہ لبو نہ
یہ کنہہ کرتوُی نہ پانس پانہ ماچھوی
غرض بلہ شہر ناشس گوی یہ سمانت

ہنومانَن لبن ساتھا فراغت
مہراونس دِیَن زن ہیوچھوکس نون
ہنومانَن ژہنس زہر اچھکس ما
ہرشن چاونس نشہ چھی آدمی کھاو
کیچہ لس لیچہ نہ کوٗلس پادہ پارہ
ہیچن تل ہیت پنک پاتھن ژتِن ہم
وننہ لگ راکھش طوفان سیٖپُن
تھکنہ لگ لکھمنس کُن وننہ اسان
دِلس لکھمن جوان چھک پانہ اوتار
سمندر چالنی انتر لبو نہ
بلا ویر یلہمنزی ہسانہ پاچھی
کھسِت پاتالہ یلہمُنت آدبیکسات

مرُن والی سُندراجہ رامچندرجینہ اتھہ بیہ وُڈن تارا بیہ انگد سُند

مکانس پٹھ بھوٗن نم رامہ لکھمن
سمیت ساری نرہ زگنک دیوتا آسے
کرِت درشن سیٹھ ہلمت سرفراز
انکِ نس پیشکشی پوشہ مالہ
یون نم کرن منزل مبارک
ونہ لگ دیوتا سن کن وبیشن
یدس شیر گران نیران ہنومان
برگِ سبز اورن ہت ہلمتس آو
تہ بلہ وچھ ہلمتن ہاون نشانہ
وچھن پت برونٹھ سوروی کیاہ پہ ونداد
دِلس ہکرہ لگم باوم یہ انتر
کرن زاری ونہ لگ دلش یہ ہلمت
نوی فرزم نہ بر بر و نمہ ہیچھر
مہاورش لجس زمی زن ہوکھِت گو
ہنومانن تہ پوزتِ کڈ نہ جامہ
تہ بلہ وچھو ساروی شرمندہ سین
سمیت تندن پدن تل آسی یکجا

اسن کھیلن گندن نت و وبیشن
نیش نس رامچندرس درشنس ژٲلے
مہاد کیاد چھو وہ بیہ کنتھ لبو تار
ژھنے ہس نال گنجے ہس وال ژالہ
مبارک صد مبارک صد مبارک
نجفر چھو وہ ہلمتن اک رامہ لکھمن
نوکھٹ آسِت ہوکتھ شیران ہنومان
لدر ہتھ چھی ونان یز پوز کن نفاو
نچن کنِ تان فوٹرن دانہ دانہ
نہ فیرتِ رازہ ورن کر نہ سمواد
اشیامی پیشکشی دالنجہ ہندہر
ہمنس گوم رامہ رامہ آسہ ناپت
ژہ کیا چھی غم کھیون چھک کیاژہ خطر
شر سرس چھا لکھِت سمواد نی گو
تلن تھد پوست ہاون رامہ رامہ
پدن تندن تل پوسہ ہنکار دن
شرنہ لگ رامہ لکھمن کر کھہ لیلا

ہلمتہ بلہ وپیرہ ژئی باگہ وانو
رامہ لکھمن پانہ نارانو
بہ مہاورن لدرہ گوٗ مرنہ گوٗ ساری باوہ کن چھی ژہارن

سارِگی نوتا گیت گاوانو
دیہ لیبہ ییہ اَسہ راون گرِہ ناش
ہردیس میالنس منز دِنہ نفانو
اوپنیشدنی ہندی چھکٹ ساز
نہندی سور ییہ سیت دیشن پرلاو
داسس گی داس رِشن بہ ییدنہ ساد
دیان دار نیابہ پرانہ زی سورانو
دیوہ ییہ زیوہ ذات کرِتھ اَوت
اَنز دیوہ زیوہ چھک سادانو
بذ چھک نہ دھرمس کن اشٹ ناو
آرنن آدزر چھک نہ کا سانو
باوہ سیت چاوہ سیت آو وشن
ہکے زِنہ سیت گڈ دیو انو
دی یلہ میلیہ ییہ سینہ شتھرہ ناش
اَیہ گرایہ ماران دیایہ نفکانو
زی چھک اکار زی چھک نہ اکار
زی چھک چھایہ رِشت وفت چمکاو
ہی کبیرہ ہی دیدہ ہی شربیرانو
ہی مادہو پانز توشتہ آسانو
ہنومانن سوپانک منگ ناوُن
کرِنہ بابک سُتھاہ لگ ویلہ زار

رامہ لکھمن پانہ نارانو
داس چھی چانِ منتہ کرِنہ لگنہ داس
رامہ لکھمن پانہ نارانو
اَنہ گرہ پتھنے کاشس اَندہ کار
رامہ لچھمنہ پانہ درشن باو
اَنجھس چانِس چھنہ لبان آو
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
نشہ کرِت اوسک زی پننہ وٹت
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
ہیا بہ سمسارہ نشہِ موکلاو
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
شیرس نو گشت چھوِ رامہ لچھمن
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
سربہ کھشت پرتھوِی پیتو پرکاش
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
زی چھک شامہ ییہ رامہ اَدنار
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
ہی یا دوہ ہی کرشنہ ناو
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو

بدن پھٹ رامچندرس نشہ نفاون
ہنومان لگ نفکنہ تس بالکن کار

وِنِتھ تم ہِلہِ سورا اوٗن گو نبرِ دراو
سیٹھن لاچارہ راوٗن لگٕس یِہ وٲنی
دِیِس تم برہمن دِن سورو عدہ
وچھو کھکھِ باٹ راوٗن ژٕہلہِ راوٗن
لجاوِنس ٹھاکورس راوٗن وَندہِ نٲت
مکیشورسیت ہِن سورس تمت
اتھن ژھارت شکراوشس ہن گور
چھو کھے گور میون پری دُمی پرژی یوز
یہ کیت ستہ چھی ستن دوہن اگن برال
آبادوی یہ زف کرہ کنہہ آوارہ
کھین تم ترن گوفاہ منز باگ نت ھو
گرفت تم ملکتس ہتو حال باوٗن
گنیس لارن انگد ۔ ہلمت وبشن
نمی نقد و تحفنہ نس اسرس ڈنگ بار
ہتو مالس دننہ لگ یی وبشن
سرگو منڈو دمرکی آننس ستیرہ
کرنہ لگ نامنز امنڈو دہری گون
یرن چھم نیزنہ و اندر چھم برن فاش
کرن فریاد نیز دکن ہرن رت
وٗدن واٹھ کرن ہنس دشن ژھنڈ
دیشن منڈو دُہری ژن حیینہ ھات

پکنہ لگ زل نمس دریاو دریاو
درژن کرک نذورہ زل آدوکورہ کھی
تھون ٹھاکور معلق ایستادہ
منیشور گومکیشور ودنہ تھا دون
دکھم نقد تم مولی کرلنہ حرکت
لتلی گوس فیرت گو یہ لنکا
دِپن نس کباہ کرو رودمنہ کنہہ ذود
دیس تم تکلف کرت کھیت روز
زیت منفر ہمن پوری، نہ زاہ کال
شثفر سندہ موکھ تلہ سینہ نہ مارہ
اگن زاکن تمک دِہ بای نس ڈوٹ
زہ گتھ ہ راوٗن اگنہ نس ناشہ راوٗن
وچھک، راوٗن ہنس پٹ مودشت زن
کرن لگ زف ہنس تندس نمسکار
زدہ گتھہ ہند ودہری سخنی شھال
دِپن نس اون ژھنی و البحر نیرہ
گنیز دھت تہ حال سوٗرزی راولنس ون
ژلم ترا وت گبرون چھم کنز آتش
نیر پوزن نیا دیہ ادراوٗن آس غیرت
دیس او تم کرن تنسی گیم کھنڈ
ندی ہی اومی ژہ زاہ پرزن نہ کانہہ کنہ

دِیُٹھ نم راونن یم امہ ژھ ماے
خبر چھیپا نرائن پانہ اوتار
سلاح ہوری گنڈن ستیٖ ثبتھ کو
شُری رامہ بندناویُٹھ ہیہ تنہ منز
بگھوت ما یار نگہ رنگہ آسہ وُن پا
سُوی پُش نرزگت آسہ وُن آسی
بھگوان چھُ پانے اوتار دارت
ژولہ سیت چاوان امرت کھاسی
موکھت گژھ بھگوانہ سندہ ستیٖن
آسا چان چھم آنت نہ وا سی
نیرہ ہانہ نیرہ لنس کینہ چھُنہ چارہ
نندر چھم نہ پننہ من چھم اوداسی
ژولہ سیتن چان لیلا کرہ ہا
پُش شیرہ بھگوان باگہ وان سوسی
وبِشن پلمنس گوُ اوس وزان
امہ نتہ نش سوس اہس پیٹھو ناسی
طاقت چھمنہ کینہ بدکرہ ہانہ
آپدا پانہ لنس بھگوان کاسی
ہی نرا یتھ چانہ نامہ سمرنہ سیت
چانُٹھ درشنس برادان آسی
پانہ دشنہ سیتن من چھُم مہ لرزان

نُہ یم پاپ کرمت آس نم ہار
مدا چھُم موکھت گژھن ہیُٹھس کران کار
وزن دل لنس گزان سہن گزن ا
سُوی آسہ وے کو نتھ وایے
کاسہ وُن اندہ کارِن اندہ کار
سوی آسہ وے کو نتھ وایے
اَسہ پاپن گژھ پاپ ہارت
سُوی آسہ وے کو نتھ وایے
کانہ نمہ منزہ کیاہ نیرے
سُوی آسہ وے کو نتھ وایے
کیاہ سنا وندہ ناوِ چارہ
سُوی آسہ وے کو نتھ وایے
نرہ ہا ناو چوُن گوڈہ نیرہ ہا
سُوی آسہ وے کو نتھ وایے
راوُن چھُ ژھاران بھگوانس
سوی آسہ وے کو نتھ وایے
پاپو موجب نیرہ ہانہ
سوی آسہ وے کو نتھ وایے
موکھت گژھمت ون یہ گژھن ہیت
سُوی آسہ وے کو نتھ وایے
بیرزہ ناوان چھُشنہ کانژاہ لُو

پاپاک سیتا یہ ہند بہانہ آسی
پرکاشہ پننہ سیت اَنِرگٹ کاشہم

شوی آسہ وے کو نبٹھ واسے
پریمہ سیت ہاونم گٹہ منزہ کاشہ

تس کیاہ چھوپس چون پرکاش آسی
شوی آسہ وے کو نبٹھ واسے

رامچندرجین جانکی جبہ ہرہ تلاشہ نشہ بار تھاوِنہ خبطر راونن نقلی سیتا ہاوِن

ترن جادو گری وچھنوت سندِ کار
تن کنہ دور تنہ نس شور گرجامہ

پنِم چند رمہ موکھ نس شعلہ دوان
تزِن کنچھ رتس وڈن واراہ کڈن تس

تمس کھارت اَنِن سیتا یہ منز باگ
بدس پیہ آدرا کمس تیہ گمت شیر

تیام وچھ رامچندرن اگ ونہ زار
ژین کرکھ ژورہ کیاہ رودادیگن

سندہ باپت بوفیرس ژون دتاین
ماکار تہ نزنک رازن کو ماری

وگشکنا یہ بلہ سپنس ژوانہ
ن تس رامہ چھوت جاپہ ہیتن

کیاکرہ گنڈ سہ شرکس پٹ ماتس
بیشن اد ترنی یارہ یارہ

بژھپانس ژھن واندر کنارن

کرِن مایا یہ ہنز سیتا نمو دار
وتھیز اچھ ترن نمہ رامہ رامہ

اَما دشہ راونس پٹ آس ریوان
بدن دود ہمت چھرادان چھم نہ کنہ لیش

یتہ دلشت راولس گوشرادلس ماگہ
تچِن ستمشرتس تزادن ژٹت سشیر

وداسی گونہ ہنتس ساد سی نار
یمس سیتا یہ ہند بیدادسپن

ژھٹ منزل نہ گرہ ژہنہ گوس باین
ہرت گی جیرہ مہ سپتن نیرہ ناری

ہنومان ژوزمس لدمس لتا نہ
نرکہ منز باگ موکلاوت مہ نیتن

یکس گنڈ ھہ فیرہ ولن سارس خہانس
ژہ کوہ باپت سنمت چھک آدارہ

ونن منز وتنا دمس پرجایہ ژھارن

منہ بوزم ہیت گنڈ فید کر بولس
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان

پانی الپنر چھک اوتارس
پانی لگمت چھک دوہ ہارس
کنہ بدوانی نہ ئیت دیہ کارس
زوپان وندہ ہا گنگا دارس
بوت چھا ہوپہ برم تیت ستمارس
پمپوشس لاگہی پوزہ اوم کارس
سیتا چھہ ہیت منز گل زارس
دن رات لجمز ژہی زار پارس
ژھہ مہ کرد اولہ جادگارس
ننگہ آی آس سوین سوہم دارس
لڈہ نس بیرزن دراک نیکارس
والن بنہ نالن منز نارس
پرکاشہ گاش آن ہوپہ اندکارس

اگاشہ دیو پا چھی توتان
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان
پانی کاہہ کرہ ون آسان
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان
غم نزاد کو نہ چھک ہم دیوان
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان
کھنہ کھنہ دیہان چون منہ سوران
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان
رنگہ رنگہ ما پا چھی ہا دان
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان
ژہارن نہ مارن لایس کان
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان
ونت ہا وہم سنت دیچارہ سان

نت پوزہ ہیت پرت ٹھاکور دارس
کھنڈہ کھنڈہ ژہانڈون شری بھگوان

راونہ جنگک حال

نہ بوزنت وچھ بدس لاربو بیکبار
گنڈن دستر ہو کنھ شیرس استبالن

انگد سگر بوسیتن چھترہ بردار
کمان ہیت وچھ تہ آشرن بیول گاشن

جنگ کرُن میگناوُن لچھمن جوُس ستیت بیہ رف تراوُن میگناوُ سُند تیر بدلہ بیہ گرڈ جوُن یُن تہِ سرف نیگن

وندِنہ لگٕ لچھمنس زوجان پادن
ہنومان راہوٗوَن تَم درای ساری
دبیشن فوج ہَت یکٕ دارہ وارہ
مقابلہ دراو تمِس دُلیشت شو پانہ
ژہ بانی بان پالنس بازکھارِت
کرنہ لگٕ وِند اَکس اک تیر لایَن
سیٹھن سِرِ رام کردی تیر ترٲوُن
تحلدی منز چھِہ ہت بیہ کھددھت گو
نلُن استر نہ واندر مارہ سیٹھن
کرن بڑکال تامت زوٗر واریٖ
کنوی زٕن بلیہ شوگو گانٹھ اناررکاو
سنگریٹ سِرِ بیہ پوشس آنہ گٹ گوش
طبل تہ ایک ارائن بِٹ پکرس دراو
ستمی سوٗرہی وِلش پالنس قبا زن
کمان کُردوچ کمند از کاھم لاجن
رتھا تو یک لڈُن رنزہ بٹھا آہنکار
دُلن جبہ جامہ رِش کھنڈ رژن کھدِتہ
وُدُن بت رانت بلیہ بدذات دشمنا
پکن بلیہ گو وچھُن سارس جہانس
کمان کردوچ نغُن بام لاتھی تیر
نژدلیت بیتر نہ واندر آی لاران

ہنس ہر حملہ کرنہ لگٕ گنار مادن
کُرک تِہنٕز بدکنن گو خون جاری
تہ دُلشت راوتس گیہِ پارہ پارہ
وندنہ لگٕ ونس کڈت ون تانہ تانہ
ژہ بالی چھکھ مہار نہ میون ہارِت
تُرِن راکھِس گکن شمشیر وایَن
ہتھر مادُن نہ بٹ بت راژ سادُن
سیٹھن رسو اسٹھا تُرا بیہ لگٕ زو
ہرت گیہ کہنہ تہ کنہ آوارہ سیٹھن
دُرن کھِمہ زہ آستر گیہ مارہ ساری
گیس جن لیکہ ادہ وِرن سین ناو
بدن آنگ اما پولا دہیٹھ گوس
ہترن تژ اشں پکن دریاو دریاو
نِرہ مچھہ آکاش دھھو پرتھوی نشبن
سپر مایا یہ سپت سنجی سنبا جن
تُکن گو ہیوٹ شورس نل کھنٹ نار
رشمس بم یگ لمنہ تم گتو ون تود
سنس ژس درن بت ہا وہ کس کن
کنوی راوُن نہ نزن پوس پانچ
وبان تامت اچھن لتس بٹ اندیر
شوُپکن نہ اچھنر س دس ازرارن

شرن سپُن پرن نار ابنس پیے
وُچھمت یَس راکھسَس پانس لچھس ری

ونیہ لگ ژُھنس چھوراوُن وہ دارِتھ
تھنی ہیچھو سارنی ژھینہ ننگہ لاوِت

مہاراجا دیاکر چھمک نہ این
اچھ اکس سار ویرگن خنجل ہیہ سپن

یہ ہرنبہ راوُن منگمنت نہ دکھ ژُھنی
یہ دشمت چھی پنس شورچی نہ نک ژھنی

سمندر چھمک ژہ اکس چھی پاپ فراہ لن
ہواو اوِتھ ژہ دعوی پانہ سپن

مالکن وتھ راوُنی سنتن ژہ کر ژل
نرایِنہ رچھ ژھہ اسہ ہنن پرن تل

نرایِنہ ہاو ژرس کُن ہنن وت
چھو پُرگن بوت کز پکھر کرچھو طاقت

نرایِنہ گنڈہ کاسِت ہاو تمہ گاش
نرایِنہ چھی وَنان لیلایہ پرکاش

نشکلہ لِش کامہ

بجن کر رامہ رامہ

گورہ شند دیان شرن
تتھہ پیٹھ گژہ ورن

تی گو مان کرُن
نراو مان رامہ رامہ

گنہ بت چھو ڈیڈ دانی
تس سیت تھاو ژہ زانی

لبند چھی مُوج بہانی
اد شکھست رامہ رامہ

اندری اڈو اندر
ننتہ چھوی شیوہ مندر

تتھہ اندر شامہ سندر
نرمل رامہ رامہ

دیشنہ بیبہ ہاو بیہ درشن
شوبہ امرت ورشن

کرہ بیہ پوشہ وَرشن
کھنہ کھنہ رامہ رامہ

شانت گو منہ شمن
شمہ بلہ چھینہ برمن

دواسنا بیبہ گگن
سنہ ہنہ رامہ رامہ

دانی ستن بھوانی
برزہ نت شوہی برانی
گورس ہیلت مہ کنوہی
سب سرب دراو نشوہی

است زانن تہ مایا
بھرپنن کاس ژہ ژلیا
تیز یلہ ہیلہ تیزس
دوا سوہی پرت مریضس

یہہ گورہ دھیان چونوی
وندہ یو شور گرد نوی
ژد یک تھو ست وچارس
میلن چھو بالہ یارس

چھس نہ چھن چھی شو آدی
معنی نت زانہ سادی
ہو گژھ ہو ہہ برہس
سا نینی زیادہ ہکس

ژمی ولو می ژہ تھو کن
شولن چھت لی ژہ تھوکن

زانکھی چھک ژہ ست باد
اتزس پیٹ مہ برچاو
نژدھ بد کتہ انزسے

نو نو چھی نوانی
بزد لیشہ رامہ رامہ
نت کیا ژونزہ بنوی
شو پر کاشہ رامہ رامہ

مایا ببہ کایا
شو پر کاشہ رامہ رامہ
دنہ ہان کت چیزس
دیدہ ہوکھ رامہ رامہ

شوہی مہ امرت زونوی
ژنن رامہ رامہ
واتک ہوکہ دارس
ناٹھہ میانہ رامہ رامہ

نہ داو راو پادی
ست زن رامہ رامہ
لی کر شو ہمس
شبدہ برہم رامہ رامہ

مستس سیت آشرن من
لوگہ تلہ رامہ رامہ
ستی کتھہ کن تھاو
ست شو بادہ رامہ رامہ
ست سورزپ برزلی ژی

پہ زنت شوی ژہ چھوٗئے
یَس نہ کھسہ رامہ رِیفی
تریا نیت اشنفے
نام رِلیف لگ مہ دِہاس
اَمرِت بند وہس
مان ہوٗ زان اَومان
ژٗرک چھک پان دِیہ زان
دوٗرن یلہ گژھہ حبامہ
چھوٗس نہ کُنہِ آرامہ
مرکھ من گژھہ مارُن
اَباسکہِ بیرہ کھارُن
ست زلہ مَن چھلُن
پوشہ باغ ہیہ فولُن
یَشہ یَشہ فلَ ژہ زلِی
شیوہ زان ہتھلہ ہتھلی
دوٗبہ اکہ دیہ ژہ تراوک
کاٹھن لِشہ راوک
مُمتا سار تراوُن
ہردی کمَل فولہ ناوُن
کوٗتاہ چھوٗس بوٗ دِینَ
گاش ہوٗ آسہ لین

منہ کین رامہ رامہ
نِرلیف نہ اَلیفی
نامہ زیبہ رامہ رامہ
کام کرود گژھہ بے حِس
لوب گلِت رامہ رامہ
شُمی چھی دِہس ہٹ مان
بُز اِندر رامہ رامہ
چھس دِوان ٹوک پامہ
لشروٗن رامہ رامہ
ست اَست ویچاروٗن
زیبرہ زیبرہ رامہ رامہ
سوی گو بن گلن
سمہ باوہ رامہ رامہ
پشس باوہ یلہ ژہ گلی
ششش گکہ رامہ رامہ
پشہ باوہ پشناوک
پراوک رامہ رامہ
پرمہ پد پرکھٹاوُن
سمسر رامہ رامہ
زنمس سکا کھہ مہ بین
شوٗ پرکاشہ رامہ رامہ

بالہ باوہ گنڈ مہ ہارن
ٹجر آم پتہ لارن
یِس گو دیہ ویتے
کالس تگنہ آتھے
سوی چھوی ٹھوکھ دانا
تس رُست گنہنہ بانا
شو وامُن کم فولیُ
تونہ نم لوگ کلیُ
مَنس کر شورہ صیقل
وُچھن پانہ شو نشکل
یکن گژھ بجہ ونے
راومُت بیہ اتھے
یِس ژھٹہ کمہ نیرے
رُت فل ہیت شو نیرے
نشں کیاہ کرہ کرم
مانتی فی مہ دنم
شو گژھ بانبرے
دیہہ ناد کیتھ درے
دیہ تُون پی مہ اُوسم
ژنک مدر ژالن چھم
دیہہ دپان چھم مہ آباد

یاوُن اُوس دُورہ پرارن
چھکنہ کیتھہ رامہ رامہ
زنم نم کھور رتھے
رژہ کزیوہ رامہ رامہ
مُول موج بند نہ براتا
رچھر ون رامہ رامہ
نرہ بوکن ہیت شو ژلیُ
لشں بد رامہ رامہ
آئینہ گژھ نرمل
نشچل رامہ رامہ
شو رحفا و گوُر کنتھے
پانے رامہ رامہ
اپیا چھہ زیر و زیرے
ہلہ ہلہ رامہ رامہ
زون یم شور زنم
ساکہات رامہ رامہ
کالہ بیہ تن ہرے
گنڈہ رُست رامہ رامہ
تی تو کینہ گوشم
گرمہ پھلہ رامہ رامہ
می منز شور پر باوہ

پانژن نان لگم ناد
واسنا لنشہ نہ تنےَ
لسن چھو وڈ دین سمے
بیہ ہم ژرٹ بیئے
ژلہ ہم کالہ ہیئے
گیاپچ لے ژہ کرزے
ہو بہ سندہ کونہ ترزے
برہیچ ہ نکلے
گگلہ تنکہ ہو ہیر ملے
شیبن زن چھس لوگلن
کالہ بیہ طوطہ نکلن
لسن کیاہ وژہ ونن
نارہ وزہ کرور کھلن
ہمنہ کیاژہ برمنوک
گورتا پت کونہ نمنوک
تم بکھت کنیہ اچھن
تیاگتہ سور واسن
ژنہ لنش ژہن ڈزے
دانی درا یہ لوپزے
شبد دراؤ سنہ منزی
ست سوریف سور سنزی

پنژہ زنہ رامہ رامہ
زنانان لنس تمے
قسنہ نزشہ رامہ رامہ
شمرنہ چانہ ولیچھ
زنمہ زنمہ رامہ رامہ
وگنیا نہ کھت ژہ برزے
وڈہ اکہ رامہ رامہ
لسنہ گیسہ پرہ بلے
ژرٹ ویمرسش رامہ رامہ
ژوژو دہہ چھوژ فولن
ژولہ وژن رامہ رامہ
نمینہ زوژن زیو پنن
ژرکھہ ژنز رامہ رامہ
ستنس سیدت کونہ شمیوک
نیرا بمان رامہ رامہ
نشکل نہ واسن
لوب ہت رامہ رامہ
ویمرسس کر ژوزے
تنت ست رامہ رامہ
ینہ شیچھہ گورہ سنزی
بندہ ناوہ رامہ رامہ

سینتا آیہ بجے
اسرن لار لبجے
رُت پھل بُومہ توَن
آشرت چھُ نرہ توَن
ممنہ منز جاے کرے
کرہ یو ژامرے
دریاو یلہ بنیوُم
مان واومان چھنیوم
دیپس نزدنت چھہ آست
ژالنہ نہ ژلہ دُومت
چونگ دل بجھت روغن
دیپس دِلیف چھو توشن
لارہ ہیَ پتہ پتہ
وندہی سیرن کنتھہ
جوی وزتھ آ گرے
ستنگم گوم یارہ بلے
ہُت ہت کیاہ مہ کرم
نہ انکنہ چھوٗرہ فٹرم
کہہ وچھہ نیرہ سوٗرنے
وستہ بنہ شوبہ دُنے
منمنہ یلہ جیرزہ سوٗلس

آیداہ دُورہ ژجے
دیش نہ رامہ رامہ
ستہ زن کونہ توَن
ستہ سو باوہ رامہ رامہ
اچھن ہندہ گاشرے
دیپہ دیفہ رامہ رامہ
ساغر نلہ ننیوُم
ہنہ ہنہ رامہ رامہ
چونگ گیو بیہ سُیت
گاش جانہ رامہ رامہ
شوبت پران دراو توشن
گٹہ کاس رامہ رامہ
وُچھہ ہا چپانہ وتہ
بُوزہ دِنہ رامہ رامہ
چھوٗک لگم آرہ بلے
بُول یلہ رامہ رامہ
دیہ ناد کُونہ شُنم
کووا اسنا بہ رامہ رامہ
سُون گاٹن چھوٗمیدے
دنبہ دُن رامہ رامہ
شوبہ دُن دست گرتھس

نِتھے پاٹھ آتمہ دِہس　　بیدہ اَبیدہ رامہ رامہ
بیدیلہ رۄزہ بنوی　　ابید دراو برہم کنوی
برہم ریف دراو ننوی　　نِر مایا یہ رامہ رامہ
سمار کرہ یدہ زالی　　کینژن ؤلنہ نالی
کنہ ژود اند خوشحال　　بحال رامہ رامہ
وچھم یلہ سمندژی　　یکنس کنھہ نہ ٹھری
شمت آنند برژی　　بیند ریو رامہ رامہ
ژوگین چھہ کرمہ کلی　　سوی چھوی اَمرت فلی
یوگ تس دِت چھووَلی　　ژوبہ پہانہ رامہ رامہ
پرژہ یلہ ہوس شورس　　شرن گوس ستت گورس
ہوس یوژہ راتز رس　　کفلہ سکھہ رامہ رامہ
سمار شونیہ مایا　　پلس پیٹ چھہ کایا
ونیچ چھنہ جایا　　نیمہ نیمہ رامہ رامہ
سمار چھی نہ دری　　متوزان متہ مُدری
کلم تتہ گرہ کرژی　　آدرش رامہ رامہ
سمار آدہ ٹنوی　　تمہ لنشہ ژوز بنژی
بخت بادہ تارہ وولی　　بوہ سرہ رامہ رامہ
ویشی تراون زہرزن　　یِتھ کرژھ تراو سرفن
دیش کرژہ بان آرین　　سانہ سانہ رامہ رامہ
ژپہ کین نادِ منتش یژم　　نفسن گوم گرُدم
کریدٹ تی ژاٹن یژم　　زرہ کوٹ رامہ رامہ

کمان فرٹاونس پتھ پرسرام جین رامچندرس ستۍ غُصہ کرِتھ
G. MOHIULDIN.

وِچارتھ کرِہی کرزی
رِندرسے چھُک زندہ مرنے
دِیو کیہہ زاکھ نیندُن
ٹلدُ مِی چوو تہِ ژندُن
دیہہ ناسرزہ تَہ سے
امرت چِت بوسکیے
ڈیکھت وُن واسہ دیون
امر گژھہ ناراینُن

آیتھ بھکت برزے
زندہ زان رامہ رامہ
ہنتو نی کلہ وندُن
دکہ شری رامہ رامہ
ییہ کانھ بوزہ ھٹے
زِیوہ زات رامہ رامہ
وِلیشنہ یاد منہ سیون
شو یہ کاشہ رامہ رامہ

پدن بیٹھ شیرہ نشہ نراوک عام
دونہ سیت پان یلہ ناوک ڈنگ زار
سینگ ساودان من گگلہ وشمن
لوگ پرانت ناوک یدیہ کت یاد
کُنی کت بوزمنہ گژھہ الیشرس اکن
دوِن یلہ رامچندرن ڈیوٹھ راوُن
ونننہ لگ واندرن کُن کیاچھو وارہ
ونیو ڈیکن کمس چھوہ راونِ ژوز
دوِن سارِ ین نمن سِین زبان بند
شرن سیُن پرن تم رامہ رامہ

پرنہ لگِ پنزنہ واندر رامہ رامہ
تنژرن گی الیشرس نراوک آہنکار
شیمت بیٹ وارہ سنتو شمس دژک تن
گگی راکھس نہ آدہ ساری ژلی ویاد
پرن آدھیاتنج ہاوی شودرشن
ہیو بھقو وچھ نمن تیھو اُوس ہاوُن
اسُر ڈیشت گژھن تبہ راژ پارہ
اَنیوتس کلہ ژٹ سمیس کرِ دورہ
ہمنہ لگ پان ییھ اگنس ہمن قند
چھہ اَسہ چانِ دیانزی رامہ رامہ

چترہ بنزہ وِلیشنہ ریہ ژرأرژو
آدو شنخ ہنہ ہے آپے کارو

اَسنی ژٹی شوُن جے جے کار
یمہ بزہ سرہ منزہ اسہ سوتان

سمسارہ ساغرہ منز چھک ژہ سارو
پانژ پران سانِ چھی ژی گارانو
شامہ ریپہ رامہ چوہ بڈہ بھگوانو
ہلمت لدر اوس اُتش نارانو
دیتن ہند بول چھک گالانو
ییتِ زگتس منز چھک ژہ شوبانو
شوڈ شنی کلایہ سیت جے بھگوانو
وچھتن یہ سمسار پرانی وینے
ہیقہ اندہ کارہ نشہ رچھنہ نارانو
برہماہ نیزِ بہانہ مایایہ سیتی
مایا ژی نشہ گیڈ وڈانو
آپدا کونہ چھک اسہ کاشانو
باسان دیا دنہ گن چھک کاسانو
اُدم کارشبد چون منہ نہ یانو
ترِ چھ زگت دِلہ چھی ژی اِسیت اَشانو
ہیہ کرشنہ ہیہ رامہ ہیہ بار گورانو
چانہ نادہ سیت سورزگت موکلانو
شگریوا انگد چھی ژی نارانو
اندہ سکارہ نشہ چھک چن والانو
اَتارہ سمسارہ نش ڈن موکلاو
کامہ کرودلوبہ نشہ رچھو بھگوانو
سوژی زگت ژی تمنے آمت
مایایہ اندہ کارہ سیت چھنہ زانانو

آسنی ژی شون جے جے کار
تاران ژی چھک نارانو
آسنی ژی شون جے جے کار
تھاران ماونیہ اندہ کارہ سیت
آسنی ژی شون جے جے کار
شوبایہ سیت چھک ژہ بڈ بھگوانو
آسنی ژی شون جے جے کار
پرزہ ناوان چھنہ کانہ کینسے
آسنی ژی شون جے جے کار
کایایہ نشہ چھنہ کانژاہ ڈور
آسنی ژی سون جے جے کار
باسان ژی چھک ہر دیشن منز
آسنی ژی سون جے جے کار
اُدمی شبد تارہ تارانو
آسنی ژی شون جے جے کار
دوکھ کرودھ نش رچھتہ صبح وشام
آسنی ژی شون جے جے کار
راونیہ موہہ نش تمتہ تھارانو
آسنی ژی شون جے جے کار
ہنے آنہ گرہہ سیتن ویت ہاو
آسنی ژی سون جے جے کار
ژامت ییت دوکھ گرہ سنی منز
آسنی ژی شون جے جے کار

کیتاہ آی کینٹ گیے پکانو
کیتاہ وَیت چانہِ اَکھہِ مرانو
بلکھتن بیتہ چھک پرسند روزانو
پہ یمہ بادہ تم چھی ژہِ زانانو
پرکاشہ بینہِ سیت چھک گٹہ کاسان

کیتاہ مود گنہِ زوزہ ژون نہ کاہہ
آسنے ژہی سون جے جے کار
شوزہی چھک تمن منز باسانو
آسنے ژہی سون جے جے کار
باسان تمن چھک منز ہیوُ دیس

اَنہِ گٹہِ منز چھک گاش ہاوانو
آسنے ژہی سون جے جے کار

رامچندر جینہ اَتھہ راوُن مرُن رامچندر جین فتحیاب سیتہ پن پیہ سکینس لنکا پیہ ہند راج میٹن

دپن یلہ رامچندرن تور پہ لیلا
پکان گوبانہ دپن لگ کرنہ واس
ژٹنہ لگ کلہ دہ تس تیرہ سیتی
شو کاہم کلہ ژٹنہ لگ تس شو بھگوان
ژٹت دہ کلہ پدتس گیے برابر
پہ باتن ہنت وتھان تورنا گران اوس
دوہہ اکہ پانہ شیوہ جی تس پرسند گو
تمی وزہ اوس جہا کال ننہ گمت دور
دپن یلہ رامچندرن وچھو بیداجوال
شرن سانین بین پژھ کھوژ پانہ
ژٹنس کلہ دہ لگ ہب دوبارہ
پہ کاہم کلہ ژٹنہ لگ تمس پہ

نہ دنہ وتھو ہیت اتھس کت اک ژشلا
نہ یلہ وچھو راوُنن پہ پروٹھکن آسس
تمی تیرہ سیتہ اَدہ کینت وَیت مودی
دپن شوی کلہ تس ماوس کینہ دان
تتھی اوس سامین دِتمت تمس در
ژٹت دہ کلہ شیوہ تہِ زاہران اوس
ژٹنہ لگ کلہ کاہم دپنس ہیتی نھو
گیس وسرِت پدا دہ تس سانس شور
وَننہ لگ راوُنس کتھہ پاٹ بیس کال
وچھک ون راوُنس کیا گژھہ زکانہ
ژٹت بن بن تراوُنس وارہ وارہ
دپان تان راوُنن ہاوُلس ہین ویہ

تِھکی آدِہ آو نارٕ دگِل گنڈِتھ تَس
چھُو اَمرِتھ نُٹ اَسِہ ہر دِیس منز باگ
نَے نیٚ شیو ور چھُنہ زاد کینِہ فیرِن
کرُو نوٗ دِیان شیوہ شُند پانہٕ سُر نوٗ
یہ کتھ بوزِتھ شیو ہنسر پنہ ٹکھ
تِھکی تَس آو شیوجی پانہٕ لارَن
شِرَن سینٛچھ پرَن نار اَیِنس پیو
نِمی وِزِہ راونس گو آتِش پانہٕ
مقابلہ دراو تس سینِس شیو پانہٕ
ژہ پانے پانِ پانس بور کھاوِتھ
سینٛچھ شریہ اسم کوٗدی نیرٕناوُن
بجلدی مند چھہ ہیٚتھ یلہ تقدو نیٚتھ گو
تھمن استرہ واندر مارِ سینٛچھ
نہ ڈلیٚتھ رامہ جو تھہ گوس لاران
دِیانکہ رامچندرن پام تمِن ہیٚتھ
نچِن کرُو دِیچ کمانِس راونس کُن
وچار یح وتھ وچھِتھ دِتنس بگر فیل
یہ ہمہ استرہ سیٖتھ وسر تمِس پیٚے
دِرُن آکاشہ ہُکھ وایک نقارہ
تمِس ویرِس ہیٚنو کیا حال بحال
وچھ یلہ رامچندرن ہور راوُن

دُرُن پتھ تَس رامچندر سُہ بنِہ پانیو یس
یہ سندرو نتہ ہیٚتھ امسی اتی زاگ
نمی وزہ کراہس چھی پرہان نیرَن
صلاح زانوِتھ سند ودِتھ ورنہ لگ تو
کرُنہ لگ رشتہ تمِس سند ورتھ ورنہ لگ
وُچھن بھگوان تمِس سند دِیان دارَن
ستھا خوش گو تہ بیہ رخصت ہنہ گو
کرُن اوشس نتہ تم کرنس بہانہ
ونِنہ لگ تس کدِتھ توٗ نانہ نانہ
ژہ پانے چھک ستھا بہارتھ نہ کھارتھ
بھچھ پاوُن نہ پیٚٹ ہیٚتھ رازساوُن
ستھاہ رسوا سینٛچھ ژاینہ لگ زیو
مرتھ گیے کینہہ نتہ کینہہ آوارہ سینیِن
سپر لاجن تمِس لائینہ لگ کان
تِھکی دِ بھُو راونس تامت کھیٚس نرتھ
نتانس پانس پیٚٹھ نیرٕناوُن
رُتس سیٖتھ سوال تھُو ہیوش راوُن
رچھس نرہ شریہ اچ لبِن ہے
سیٖن تم سیو نہ واندر نند ہارہ
نتہ چھی گنزہ دِیس پیٚٹھ اندِین گال
دِیان تامت وتوُن تَس تھنس زُکن

ژِہ گژھہ لنشہ راونس تامت وُنس ٹی
دٕیان تامت سولچھمن لنس لنشہ گو
تِنفی تامت نمس شیرس کھست گو
دشہ راوُن بو سوزس رامچندرن
ژِہ مہاراج کنہ اوسوی ابلاش
ہُدا نزیہ لٹہ ونس یی کنس تل
دِین نم تورہ فیرت کنہنہ ونلنس
گنڈِت گل نم دِتن تی رامچندرس
دلِس نم تورہ فیرت رامچندرن
دلِس نم تورہ شیرس کن توگوس
بہ گرودی نم ژھپے تامت دلس پیے
یژن بت دشہ راونس لگ ونہ زار
ہدا گرہ یژن بت یلہ ودُن
گرژھت خوش راونس فیرت وناس
دلِس نم تورہ نژی آسیم میر آبہ لاگش
کران کانژاہ پیمہ یژھہ ہم بگن زف
بہان نم زف کرنہ برہمن پنڈت ژن
ژو یم اوسیم بو آکاس نان لدن ہیر
تریم اوسیم سولس کرہ ہا مشک جان
ژھوہی مشکاہ سولس ہیتھ تازہ ہی گن
اماکیاہ کرو گرن دلس بہ خوش آہ

ژہ مہراج کنہ ابلاشس اوسوی
دُین تامت لوگس کرہ بیتہ آلو
ونہ لگ گدت ژھچہ جانی ہی ستہ اشو
دِتو نم گژھہ ژہ راونس نش بہ کتاون
گژھس اچھہ ہیت ژھوکیا سوی تانہ کاش
ونو مہاراج مہ گو ژیہ ژھم گژھن جل
تِنفی فیرت سو آونشہ رامچندرس
دلس نم تورہ کنتھہ پاٹھن ژہ ونتھس
خبر کنہ چھینہ کس اوس دشہ راون
ہدانم تورہ کنہ ونو نم نہ دلپس
ژیہ پر کرم دیت گنڈت گل بیہ لس پیے
گناہ بخشتم توکیا ژھس یژ گرفتار
سیتھا خوش گو نمس پٹ دشہ راون
ونہ لگ ٹی دیان ٹی پردنت نیاش
گوڈن ٹی اگنہ راز س دِ گرس ناش
انان ششبرت تمک چیز وادہ توزک
دِ بکہ تورہ یژھہ اش یکسان ژھوس
توگی کانہہ شرکہ توکس کھیہ جون یژ
ہیتی پاٹھن گلن ژھی مشک آسان
تتہ یکسان کیا سرتل نہ ہیبہ سُن
لوہ کیا کرہ ہا مہ کیا گومنہ تن شام

ہتُن رُخصت تمِس نشہ آو لارن
تِھتھی دُنہِ لنَس یہ ونتو کیاہ یہ بے
تِھتھے وُدت راجندرَس نشہ پرن ہیوَ
تِھتھے وُنمنس چھِ کُہ کنت کیاہ نہ بنے
کنوَ نُوز کھنہِ راوُن اوُس بخنی
ژالُن دِہ کلہِ لاگان اُوس شیوَس
کرِت پوزا دِیان یلہِ اوُس توکلن
یہ کنت پوزِت سُولچھمن آچرَس گو
دِچھوُر اوُن مہارِت کتھو بلا دیر
ژہِ گر دیر دبیر پیَس دا آکس لیک سَت
دَرِن ہیت تام چھوتا بان سرِ یہ چندرم
سِیُن یلہِ لینکہِ پیٹ اسرِن یہ سمہار
رٹن یلہِ تمِ اسرَ تتہِ مُود ساری
دَندِچ سرِ دی دُچھت ہند ریو بلبل
تہِ مانہ اَنُن ہرِد اژنے گلالُن
بَبرِژھیپ دِت کھیت دوزِت بنبرِ ژل
گگِل قسمہ نہ ہی دِ ژہ کھیٹ نہ ژن ڈُو رہ
سمِت ساری بہارک گل بدیج حال
گمان گوش وندن ماگر گلن توٹ
منس عاگو نمس سینا یہ کر تان
پوُنے بنرک چھم تارک یان عارُن

لِکان اوُس ونہِ منگن اُوس عنبر
یہ تمِ وَنُم تہِ از تان کرِ نہ گنے
تیرَن ہیو حال حالی اکرِ نہ کن ہیو
دِ پک پئی سینہ نہ بخنیہ سیت ہیے
کران پوزا شمیرَس پتھِ آتوی
دُوہے پوزا کران اُوس پیٹ ضمیرس
کلہ دِہ بیہ برابر اکس سینن
زیُش اُدیش شہر برامن ژُیش ہیو
مرُن اوشس نہ کنت کن سینیس نیر
ژنک تبتہ ژہت نژاد کُ سنج وت
کرن راحت بہ لنکا کھنہ نتِس عمر
دیان فیریت ییکان گو راہمہ اوتار
سین تمِ ینبرِ تہ وا اندر زندہ باری
نوتے گل ژہ ہارنس تمِ کرِ تغافل
وُندس ما نارہ سین اچھمہ زالن
تِہنھی بتھر پاٹ سبزی کوتہ چھن گل
ژُکن پانس زستانس لدان بود
وندک بوزن گھنشت دوزن یہ پاتال
تِتھی دُچھ دھرمہ لوکن زِ تم چھی کرو شا
پوج تمس راتش زواتش چندرمہ پرزانان
شمیرس ساری چھُم سرِ یہ ژہاران

سِتھاہ اوسُس گمُت تیزرک آہنگا — ہیرِ پیٹھ دیوانہ گومُت رامہ اوتار

وُنُس مندوورِی ماتایہ یعنے — ژہ ونتم کیا ہرِ اوسُم کرِمہ لالنے

یہ کسُہ وِدگیہ مہ گو مالنہٕ ترادِت — یہ کیاہ رِش خندہ کرِت گومندہ چھاوِ

دِیہ تادرشُن نہ ییہ ناسُون

کرہ سئے پوشہ ورشانوئے

تاپہ سیت شین زن ژن چھم گلن — کرنم گلن نہ کیاہ چھومیون پلئے

ہاژلن گوگنم کا ژہ رودِ گرُدون — کرہ سئے پوشہ ورشانوئے

کمہ شاٹھہ لاجنُل کنزی گوم تراوِت — کس ہکہ وپنئے حال باوِت

پایہ رژھ زوُلنم تاپہ نالیُون — کرہ سئے پوشہ ورشانوئے

شاہ پند خاوندِ خنکہ ہے گرُنم — ونہ ہس اُندہ منزہ وارو گراو

سُنبرِت وندہ ہس مالِن گرُون — کرہ سئے پوشہ ورشانوئے

ماہ دِرہ لاجنس ناہ ناہ گِجِم — زاہ تہ نئے رِینتا کنہ اوسُم قرار

کیاہ سنالیو کھنم ڈکہ کرمہ لون — کرہ سئے پوشہ ورشانوئے

پرکاش پیٹھ جایہ کنہ ژہاڈون — شبھک سر یہ رینہ وانوئے

زلہ ڈُن کھاوُنم نار لالہ ووُن

کرہ سئے پوشہ ورشانوئے

دِین تمہ لولہ سینِن ڈُپ تمِس کنُن — ہنئے پاٹھِن زنم سارِن چھوُ توگن

تونئے باپت ژہ لاجت تارِہ ورِزل — کھٹِت حیدر مہ تھاوُت تارکن نل

گوُرئے باپت ژہ اگث عشقہ پیچالن — ہنی ودنم کنکئے کھارُت رزہ پان

کوٚرے باپت ینبرزلہ برہ کرنغم
کوٚرے باپت ژہ نیلے یم وزل تم
کوٚرے باپت ودن چھک مخنۃ ۲ ارن
کمِ دِ توٚنے کنگ آوارہ سینن
کمِ دِ توٚنے منہ کرکنہ جابہ آدام
مہ یوزم ہیبہ نیم بوٚ منہ ناگرائے
بوٚنے وٚنِ چون غم کھن یوُت ژالے

ہرُت رت واریاہ ییب نارہ برھتم
کھون چھک غم گرتھی امہ سینت کیاکم
کوٚرے سوٚسن کرٚت دوٚن گل انارن
کمِ دِ پا ناوکش ہیہ مال فنح دن
کمِ دِ توٚنے ژہ گرتھنی مندین شام
بہ یکم پڑھتم زندے گرتھوجادئی
تنم سیتن یمی کرہ نش حوالے

وٚدن مندٚو دھرتی گنہ پژونن رزار
وٚدٚن تنتھ یتھ زہ نرگس ژھنہ گونار

نار اینہ چھک ژئی نرا کاری
پادن لگے پار پار رے

تہ بہ توٚلک راجہ ژئی ماجہ نرا آمت
رَت راز ہ آشن ژنکھ جگرہ داری
دچھہ ہیتت ہرد یکہ کوچہ تہن نیرہا
دوٚشن ناو ونم ژلہ ہیم خواری
شگہ یو پادشاہ ژئی کرہ ناز بھن
جان پان وندہے چھم زلو داری
دشرت رازہ بیہ کوشلیا ماتا
بیہ ہیم چون اوسک ورنھک ساری
والی دچھن کیاہ اوس بلون

تحمن شتھر گن ہیت آمت
پادن لگے پار پار رے
فیرہ ہا چنچل من شترہ ہا
پادن لگے پار پار رے
تمنہ ناو بھن تا را ماتا
پادن لگے پار پار رے
ناو چون سران ہر ساتہ
پادن لگے پار پار رے
براون نش لنشہ اوس لرزان

کھنت گورا مچھندر رنہ تیرہ سیتی
برہ شبس کھسِت ژھی چھک آسران
ژہی چھک آسہ وُن گرد اسواری
پادن پتھن تل رچھہ بھگوانو
ژہی چھک شنکھ چکر گدا داری
لچھمن تہ ژہی سیت چھی آسہ وُن
درشنہ سانہ سیت نکھت گرتھن سایی
مایایہ لتش نرہا یا چھپی تم
یمہ توہ سسرہ منزہ تار تھک سارہی
اسہ تار ینتنی آتہ گرہ سیتی
چالنس درشنس ساری لادی
وسدیو ماذنہ پاوہ نابہ پاری
کماسر ننوت گو سمہاری
یمہ کارنہ گوک سنتاتہ تراورن
ژی آسنی چھک ژرہ اچاری
ہیت اُسوی چھوُن دِنوآس گرتھن
بھگوان توہے اک رامہ اوتاری
رنگہ رنگہ کرتھم رنگہ رنگہ وتھی
تریہ لوکک دیوتا ژہی سیت ساری
ژہی پننہ سیناہیت بود دراس
ژہی چھک کرشنہ جو پراوپکاری

پادن لگے پارِ پارِ لیے
کاسان ژہی چھک پاپئن پاپ
پادن لگے پار پار پیئے
نادن سانین کَن دارتو
پادن لگے پارِ پارِ یئے
لچھمی سُست سانہ بھگوانو
پادن لگے پارِ پارِ یئے
یم درشنہ پتھنہ سیت ورتھک
پادن لگے پارِ پار رئے
کیتی آرت گیمت چھئی
پادن لگے پارِ پارِ یئے
ییتہ اک کرشنہ جو اوتاری
پادن لگے پارِ پارِ یئے
یم دادِ کرہ ہکہ للہ نادیت
پادن لگے پارِ پارِ یئے
ہوُل اوس ہوُل راکھشن گالن
پادن لگے پار پارِ یئے
رنگہ رنگہ درشنس آیسی ژہی
پادن لگے پارِ پارِ یئے
یم دیو کونہ چھی توان دایس
پادن لگے پارِ پارِ یئے

جنگ کرن کھر دیُون وغیرہ ہُند راجہ رامچندرجس سیت

ہاژلہ سِیتا کوٗہ گوٗگ ترادِتِ
بُوزان ہیمہ کینھہ دِلن پانہ ساری
امہ خوٗتہ مارِتم چھیسے کلہ دارِت
دونہ وے ماجہ کورہ چھی کرانہ اری
نارگنڈ بہتھم چھُم مَن تن دزان
ہیمہ دونہ زھِنہ گیہ اگنہ کنڈ ساری
مالنِہ ترادہتن شچھ فیرِ نگرَس
ہرہ ہرہ کونہ تمہ دتُ پانہ ماری
شوکہ نہ دوکہ وَنہِ ہے ہنہ کن بوزِم
ہیوسیلن ہنُد چھکھ نرا کاری
تریہ گوکیہ پٹ کینسہ مہ بنِن
تمیرِ خوٗتہ جان چھُس مکِن ہم داری
لَس منتش گژہ الماس کِھن جان
ہیمس کورِہ برتھا چھک ژہِ اوتاری
کریمِ ہان کونہ چھُک کاساتِی
ژئی چھک آسہ دُن نرسہم اوتاریا
ہان کاسہ دُن چھُک ژہ بھگوان پانہ
زارِہ پارہ میون بوز دراہ اوتاری
زارہ پارہ کرہ ہے رو ز تم ژہ ساتھا
چھکنا ژہ آسہ دُن کرمہ اوتاری
دیادان ژئی چھُک آسہ دُن بھگوان

یم دہ کھ دُن ہکہ کس بادِت
پادَن لگے پارِ پارِ بیئے
سِیتا ترادِن بُوما بوزنے
پادَن لگے پارِ پارِ یئے
ہینھِہ پاٹ اگِن راز دزان چھی
پادَن لگے پارِ پارِ یئے
امہ کِنھہ سِیتا یہ ژول چھُم جگرس
پادَن لگے پارِ پارِ یئے
ہیمہ کینھہ تھاوِت پتہ فِرہ نے
پادَن لگے پارِ پارِ یئے
کورِ کینسہ فیرِت زراہ مہ ہِن
پادَن لگے پارِ پارِ یئے
یس ہنتش آسہ کورِ سنتان
پادَن لگے پارِ پارِ یئے
آسہ دُن ژئی چھُک ہی سامی
پادَن لگے پارِ پارِ یئے
زانئے نہ کِنہ کمہ کنھِہ باوے
پادَن لگے پارِ پارِ یئے
پادَن دُون مُن وندہ ہی ژہ
پادَن لگے پارِ پارِ یئے
ژگہ پان وندِہ ہے پادَن بوئے

ھگوان بُڈ چھکھ مزہ اوتاری
مینہ کن کرہ ہے لیلا تہٕ ویلا
پژھ پانہ سیت اکھ امنہ اوتاری
دُن اکھ ژُ و ترہ بُزوشنہ رب دار
آہم دپان ران رامہ اوتاری
ہی کرشنہ شامہ ریپہ درشن ہاوتم
یوزنم ولہ زار بُڈہ اوتاری
لیلا کران آس اُش آس ہاران
رانہ راتش آس کران سیداری
پرکاشہ پننہ سیت اندکار کاستم
درشن چون چھم بخشاداری ۔

پادن لگے پارٕ پارٕ پے
گنگا دھر چھی سیت ترہ شیلا
پادن لگے پارٕ پارٕ پے
اسہ پاپن گژھ پاپ ہارت
پادن لگے پارٕ پارٕ پے
گاش آو چانہ تولچہ ویرے
پادن لگے پارٕ پارٕ پے
چانس درشنس آس پراران
پادن لگے پارٕ پارٕ پے
گاش ہاوتم پننہ پرکاشہ سیت
۔ پادن لگے پارٕ پارٕ پے

پرِیو لولہ پژھ رامہ رامہ
مورُوش شامہ سُندرو

پرہ یو لولہ مسکی پیالہ
پرہ یو لولہ پژھ رامہ رامہ
یہ چھیو یوتہ رات ترہ چھو ہس نب
یہ چھیو تن ترہ چھو یہ شوچامہ
ترٕ چھو کھو ہیہ اندرکھ دانہ
کرہ کیاہ برہ کر تفم خامہ
ترہ چھکھو سر یہ چھیو زون

چیتمو رامہ چندرو
مورُوش شامہ سُندرو
ہو دِس دب ڈنگہ نے مار
مورُوش شامہ سُندرو
یہ چھیو پانہ ہینبرِ زل
مورُوش شامہ سُندرو
دورِ چون چھو چھکس زون

غمہ حیانہ گوس مندنن شامہ
ژہ چھکھو ماجہ ہندنندہ ٹوٗن
لانہ اوٗسُس تی مہ نیک پور ژامہ
دشہ ساونن گوم بہانہ
کوٗرزانہ دیس خوش کیاہ آمہ
یہ چھکھو ماجہ ہنز شیر خوارہ
دُتہ چھیم دود جیوان دامہ دامہ
اشکس لانہ درایم کرانہ
دُنیم لتس تی مہ لیچھامہ
گنجیس کن ژھنیایم کولہ
شہرہ بتھن کیہ گنہ گامہ
ازلکہ باگہ آئی لانہ
پاس کرپترنہ ون ما پامہ
ہاران آیہ اشنی جوٗبہ
خوش پوینہ دامہ خوش اندامہ
ڈنڈک ون منہ ساون اشہ
ہنہ گوس گیہ بے آرامہ
روان منن تس یلہ لوٗسہ
منن گوس رنگ تن تس ترامہ

موٗروش شامہ سُندرو
یہ چھکھو حبانہ ہیراجان
موٗروش شامہ سُندرو
نوٗ اسیس پانہ پری ذات
موٗروش شامہ سُندرو
آوارہ کرھتم مالینے
موٗروش شامہ سُندرو
گرمہ لان لکھنم تی
موٗروش شامہ سُندرو
دیٗوم زُلہ پیس نا
موٗروش شامہ سُندرو
ژی پتہ لاگہ ژونزنہ دامسا
موٗروش شامہ سُندرو
لاران سییت سیناہت
موٗروش شامہ سُندرو
ژھلہ رت ژورہ نین مہ باغ
موٗروش شامہ سُندرو
پرکاش گوس ارنہ رنگ
موٗروش شامہ سُندرو

نامہ نگہ شامہ ریبہ ٹوٗل آم چوٗن
بیہ وُلہ سوٗن دامہ چندرو

ژہاران ژہاران لۆسم مۍ پاد
نن گامہ فیرہ پارہ چارہ نومہ زون
اکہ وہ اک مودی ڈدیم کُنہ چھہ جائے
چورم چوٗاپور چھک ژہ آسہ ڈن سا
پنیژم بہ پران میان پراسان چھی
ستن ستم سوباوچون چھم کرمہ لۆن
کرشٹ کاسہ اشٹہ بیرو کرہ رکھہ پال
نوہ کوٗنہ نوہ کونہ ید شو آسہ پرون
دہ دیشہ منز باگ سندرہ ڈلو
باہ ترجہ منز باگ باغ چھاومیوٗن
ژلو دِشہ سرپہ وُن ابہ مان ہرکر
پوٗنم ہندہ رامہ چندرہ کاستم گرون
راوُن چھو یمہ لۆبہ لبابہ مہ راوُ
راوہ بلہ ہاوہ کیاہ ہیہ مندہ چھون
تھاوے مُشکہ سیت تن ناوت
راوُہی ژہ پتہ کال ازبوزنہ میوٗن
کیکی کوفوم اوُدہ مۆرج چھیو
رۆشہ ڈلہ کرہ پۆپوشہ وتھروُن
ہلمنتہ بلہ ویرہ پوٗرہ ڈلو
تہ سہ دایہ چھیم کران پترہ توُن
ژہی چھک پرکاش ژہی چھک رو

وَتہ وَتہ سن وُگن دوان ژہی ناد
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرٗو
ترہی ترگنہ ترپہ ہند کرژہ اوُپاہی
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرو
شیوہ شیوہ شیہ ژہاران چھی
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرٗو
نودا ہ ترپرت دیانہ دیپ زال
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرٗو
دہ نہ اک ایکادشہ لدرہ دلو
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرٗو
چودش زونہ سینایہ ہان مہ کر
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرٗو
رامہ رامہ راموٗ منش کت ژہ تھاوُ
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرٗو
باوے سیر سینہ مٗنز راوت
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرٗو
[illegible] گنزھک ننت سہ سینہ لاریو
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرو
لۆکہ چپارہ بازگارہ ڈانیلو
بیہ ڈلہ سوٗن رامہ چندرو
ژہی چھوک زل آگن نہ ژہی چھوک گیو

ژئی چھک بھگوان کیہ دُودنہ دُون
بنیہ دُلہِ سُون رامہ چندر رو

سیتا جیہ ساکھی دِنہِ خیطرہ راجہ دشرتھُن راج اندرُن تہ وغیرہ دیوتاوِن ہِندیُن بیہ سیتا جی نازہ منزہ کڈُن

مُدامند و دهری سیتا یہ ہتِھ گیے
وَدنہِ لچھ رامہ اوتارس پرنہ پیے

وَدُن دارا نہ وُنِنس ہیُون کرَ پاہی
دپھس تمِ چھےَ ژہ وِیکوٹھس اندر جائے

کرس تم بولہ سدت لیلا سہ بُوزِن
دِلاسا دِت تِہنی لنکا یہ سوزُن

دُپُن سیتایہِ کُنُ یی رامہ چندرَن
ژہ کُن وُچھ وُچھ مہِ کوتاہ مَن چھُوہندَن

گوڈِن تمِ راکھشن وَر دِل کری جائے
ژہٹومَن نمَکُھ ما چھُوے ژہ پروائے

دُویِم اوسی گمُت تیزِکُھ آہنکار
مہیٹ دِیوَ انہ گومُت رامہ اوتار

تریم تَرِ ہی وَرنہِ آسکنا یہ لنکا
دپُن ساری کُنی زَن آسِ سیتا

ییِ چُوریم چھُن ژھتہ ڈیشِت مہ ڈلُن
پزُوی بُوزِک پُوزی گُوکو بَرَم کُن

یہ ییمِس شُرِ گو سورُم تمنا
تنہِ بوزِت لچھ وَدنہِ کوتاہ سِیتا

دُپُن تنس کُن سیتھ ساکھی آئِ وَنِ
ترہ کوٹی دِیوتا ساری آنی وَنِ

وُچھُن اکاشِ کُن وَژھ تورِہ وانی
چھُہ پاپو نِش جُدا ایہ لعل کانی

یہِ ژھُن سیرِس تہ تم داماہ قسم ملاو
ژہ چھنک نِرمل اَپُزو رُوزُن ہیا ناو

دُپُن پندرس پزَدی اَتاراں نمِتہ وَن
مہِ ماناہ یا مخیَزس رُست ڈلُن

قسم پندرا زِہ ہاداں تا بدیں حال
کنکِ سیتا مہ چھُم ساکھات مہا کال

ودن سیتایہ دپنس چھکھ تہ اوتا
تہ رستوی ید وچھم پانی نتہ کارنا
قسم چھم یی تہ رستوی کانہہ جوش آم
ودن پزنگوش دشرت رانزہ بدا
دپس تم رامچندرن رٹ یہ کنت یاد
انت بلہ ون سنتیج ساکھی دنت لاف
سیتھاہ رنت ون صرانس کن سنز توز
تہ اتھ نارس اندر ید چھی ترت کن
شمع گردن گیس ہیچ لیج وذنے
منادی درایہ لی تو سور لدنان
ودن سیتا جمع گے پنز نہ واندر
مدا منتخص سپن سیتایہ دن نار
دپن کنہ نارہ ذتہ ون پانیس تن
دپن کنہ ثرایہ سوسیچ حور نارس
دپن کنہ اسرہ سندہ پترہ گوس پتھو حال
دپن کنہ کیا سنا کنھو سینس رنگ
دپن کنہ رامچندرن ہتو اس خون
دپن کنہ لتس چھوپی لیس پاپ آسن
بکن گیہ پانہ ایرن آیہ سیتا
گران موہر چھلہ آیس نارہ پتھ رہ
رگن ہندہ لولہ رتہ سیتن چھلی کھور

قسم چھم یی تہ بتہ گرتھہ نندرہ بیدار
ہمن رالتن دوہس سادی چھہ تہارن
تہا آسم تہ ون کاسم پر زبام
دپن گبرس پزدی شرمل چھہ سیتا
ونے ون تزتوے ساری تلی ویاد
تہ اتھ نارس آمار سورہی تلی پاف
نیہ شون نارہ نیرت بارہ خوش روز
تیہ معلوم گرتھہ سرتل چھہ پاکسن
نتہ نہ انگ ایس نہ گولتس کیاہ پیینے
بلکن پانارہ تراتن لتس چھوپی جان
اگن ششتن کروہن زالکٹ برابر
وننہ لگ کنہ گنزتھہ ما آت اندر خار
دپن کنہ آسہ پرزن ون شمع زن
دپن کنہ واتہ پانے سورگہ وارس
دپن کنہ پرپہ اژدر ماولس نال
دپن کنہ دورہ بھودنیا گزتھس تنگ
دپن کنہ نیرہ ون زن آبرہ تلہ زون
دپن کنہ کانہہ کرمچ ہان کاسن
منتخص نارس اندر زنا وزدہ بدیا
کرو گنتھہ رتنا ونڈے ساتھا یتا بہ
شرہر کہ شیرہ پتھہ پت تراو تم پوز

درنِت گونس وُچھت سورِی چندن کاٹھ
شوغیرت نار ڈِنِشت بیت گو ازنور
رِوان سیتا پیوان تس پٹ تنگل کیت
درنِت یلہِ نار گو تا چار دہ روزہ
تِھتھی ماکیت چندر اَین چھہ دارن
اَچھن لیج زُون وُچھ وُچھ چندرمس کُن
سیُن چندرمہ زن شامن نمودار
وُچھک تس کرود گومُت ڈکہ نشہ دور
وَلِت وِسترستِک یلہِ درایہ سیتا
وَنِدک ژٕل غصہ غم سیُن سوکھس تلا
ژٕلِت گوشین ژٕھپ دِت رود برگوہ
رٕٹِت تس ارقومس دِت نیو تیزار
وَنِگ ای ٹیکہ بِٹنو گکِہ نوُٹ رٕیو
اَسنہ لگِ پانہ وانِ دہ ٹہ فٹ اندور
لدِٕ پوشس انارن کر فکن نوُٹ
اَسَن قوسم کھان زَو ہندِ دہ پوشن
چھہ پمپوشس ونان ہی آسمانی
بَبرلارہ ان تبر ہٕت غیر جنس
دَیَن اَچھہ پوشس شش برگس زِگلزار
سمنت وُن کادِہ پیت شِترِ پان ماڈ
بہارِک گل نہ فل نن درا ای ساری

سہ تیزرِچ رِہ وُچھت دِہ ژٕل دوان لاٹ
گیس کنہِ ژٕنہ کینژس بسم کو سوٗر
رٕمان گل زَن ژٕٹان گوسم اتھو سیت
چھوڈش چندرمہ سیُن ماہ دِلسوٗز
اَمِی ہیتِن گژھن چھک ناشِ پاپن
دَنہ لگ کمہِ تنگرہ ہِچھہ ہادہ درشُن
وُچھِت تس کُن ژٕنک سارِن آندہ کار
دِیک لخمی چھہ ما پر ہیا جوان کور
شوٗرہ سامانہ تمِ سارِی سراپا
گُلابس ہیج بیہ باغچ ینبرِ زٕل
زِمِستان شور سونتن آی رِٹ دوہ
اَرن پوشس سین ہیہ حال بیزار
وُچھوٗ تس سوسنس دساہز فٹ زٕد
ژٕلن پانے زِمستانس لدن بوٗرہ
وَنَن کنتھس ہیہ اسہ کینہ ماڈیونٹھ
رٕشن زنبق وَدن مَسوَل چھہ توشن
ہہ سیت کینژاہ تھونِ گھرژہ پائزانی
مُشکہِ سیتِن ژٕھنڈِت سمارِ تِن ہن
تمِو ڈیشت پِشت تیز وگ بیمار
کھٹِت زُد نِو دیکٕ ادہ ارہ تاوو
سمِت سیتا یہ پادن لگ یارِی

تمو پوشو ستن یله سبز گو گل	گلس بیٹ ژہالہ ماد نہ لگ تُو بلبل
بہت غم کھیت سٹھا ماتا کوسلیا	وِنِ تش رامچندرس کُن یہ لیلا

تن گجم کُن نادن دِتم

پان وَ ندے درشُن دِتم

گوک بنہ بٹھ یزرہ گنڈِت	اگس تتہ کُو نہ کوہ بال ژھنڈِت
شاخ کے شمشادن ییتم	پان وَ ندے درشُن دِتم
پُوشہ کت رُوشہ گوہم نیرت	ہوشہ ڈجس آہم نہ فیرت
پُوشہ کت لال وَعدن ییتم	پان وَ ندے درشُن دِتم
آو مِہ وُندِہ سٹھاہ فٹِت	نراو ملالہ یم پردہ ژٹِت
ہاو درشُن مہ گوم ستم	پان وَ ندے درشُن دِتم
کیت گلان چھی جاپہ ویرے	کیت بلان تمنا نیرے
سیت سِدن نہ سادن ییتم	پان وَ ندے درشُن دِتم
ژاؤ و النجہ اندر کرو نوی	باد غم غوصہ گوی کیا میوُنوی
ہاو موکھ کھاو لادن ییتم	پان وَ ندے درشُن دِتم
رازہ ہمس لگُم ییہ زالہ	بوز تم کس یہ کرنفس حوالہ
دِنہ درشُن فیرت ہتم	پان وَ ندے درشُن دِتم
چھُوم مِہ ارمان وِ النجہ اندر	برہ کر کھس یُوہ شاہہ سُندر
یاد کرِتم نہ مہ ناد دِتم	پان وَ ندے درشُن دِتم
جانہ پیٹھ مہ سوُرم اچھن گاش	جانہ پیچ آہمنہ کنہ نہ اشُن

لنکا بیہ زالِتھ ہنومان جین وُٹھ لاین کشکندیا میں

G. MOHIUDDIN.

سیت سیتا ہت یُورِ ہتم
دَسنہ کرِ لو گلاب پوشن
ڈُل چھم ہول گومُت ہِتم
چوُن ڈُور ہکہِ نو زرِت
جان جگر وَند ہے ہتم
یاد ژھنم مُلک ژھنڈان
چھک ژہ گومُت گوکُن ہتم
دوکھ نہ ڈُود چھم سیٹھا گمت
چانہِ خونہ نہ یُن چھم ہتم
ہر دہ چھس ژن پوُہ یِن ہران
سروقد شاخِ شمشاد ہتم
سریہ پیہ کاشس رود ہیم ژہ کھٹت

پان وَندے درشُن دِتم
گژھ ہت ژہ رود ہیم ژہ یِہ اندگوشن
پان وَندے درشُن دِتم
ہتنہ گژھ چھنم جُدای کرِت
پان وَندے درشُن دِتم
یلہ اُوسہم ڈُود دامہِ چوان
پان وَندے درشُن دِتم
ژولہِ ژھٹے چھم ڈوڈ ہمت
پان وَندے درشُن دِتم
مَنہ کُن چھس رامہ رامہ سران
پان وَندے درشُن دِتم
نیر نبر لچھمہ پرِ دِ ژَٹِت

مُول پراران چھی تُر لیشہ ہتم
پان وَندے درشُن میہ دِتم

آغاز اونر کانڈ راجہ رامچندرن لچھمن جُون نہ سیتا جیُن لنکایہ سیٹھ فوج ہتھ اُجدیایُن بیہ بھرتُن شترگھن نہ راجہ رامچندرُن ماجہ ہند ملاقاتہ تہ استقبالِ خیطرہ برونہہ نیرُن

وہتِت اگاش گے بر تخت رٕوان
سَر منزا آیہ ڈینس غوصہ دراوَے
لتِندی یینہ سیت گو انہ گٹ ڈور
پکان تٔت ووت یِہ نس آسنا موج
ستہ منزا آیہ اندِ اندِ گرایہ مارَن
بہت غم کھیت سٹھا ماتا کوسلّیا
گنز ریس آسہِ نس ہیورا ؤت لال

پکان یندرس تھکان نٔت وات شادان
شو ترلمنٔ رامہ چو از یور آدے
لتِندی یینہ سیت گاش آو چھم پور
شو دانت وات لکھمن سیت ہتِ فوج
لچک بِن بِن وَندنے چشمہ پادَن
آسان آسیَس ونہ لسَ لچ سہ منزا
لبن یلہ کیا گزہن نت کرن وچھت حال

هاريئے بوز پوشہ نولن باشے
آشے رستن تہِ گاش ہے آو

دام چھوی دنیا کھٹت والہ وا شے
رامہ چو شیچہ یِہ لزایہ اندآ شے
کن تھاو کھفن بوز زن گوشو رشے
دشمن بنھنہ کنِہ گتہ ہن خندہ باشے
برونٹھم آتش چھے نندرِ ناشے
نندرے وزنس کر تلاسئے
لاَ وُن لالہ کھیل مہ کر شُر باشے
موُلہ ڈن گژہ ہواس فولہ ڈن گاشے
پاتالہ کھت کنہ ونو آکاشے

زالہ لگٹ رازہ ہنس کتھن کن تھاو
آشے رستن تہِ گاش ہے آو
ان برونٹ قدم خیور ہَن تن تھاو
آشے رستن تہِ گاش ہے آو
سنادرے نفم شون انگن ژاو
آشے رستن تہِ گاش ہے آو
شولہ ڈن شلہ ونِ حال نس باو
آشے رستن تہِ گاش ہے آو
پرکاشہ نہندہ سیت اسہِ گاش آو

نادچھس ازلہ پیٹھ ابدہ نقاشے

آشنے رسِتھ نہ گاش ہے آو

وُنھی ونہ ناوسی والنجہ نشر دُوری
نتہ یام بُوزُن تمس کروانہ اُشس زُود
دُپن سارِن زُلت گوڈی مہ ونتو
مہ دُمُت نم چھو لیہ وچھن تہ درشن
نمس وَنہِ ہا مہ کم کم دوکھ بنایم
نتھی تمہ دادِ دَن گژھ ھنس بلای دور

سُو ژُلمُت رامہ جو ستیایہ یت اوی
وسِتھ ییہ زَن سُو دشرتن رازہ تل مود
لبن کنھہ پاپ تمِنْدِ پی مہ ونیتو
نمی دزِہ ناد دزِہ ادِہ دشرتس کُن
سُو ژہ ہانڈان کمہ کنہ کھورن سینیام
نہ بوز سیینہ لگ شسترس سُود

دُپن سُوکن سو ژہ لمُت یارہ انتوم
سُو ژُلمُت رامہ جوتس زارہ ونتوم

ہُومزہ زمینہِ بیہ زُو ژاو
بہارہ آوتے ونہ ناوِ تُوس

رامہ رامہ پیران جامہ ہی دُنیم
ہمنامنس پانہ بھگوان اوس
تُوسہ ناوُس یوکیاہ غوصہ ہیت ژُلمُ
تُوسہ دمِس یادن غوصہ ماگوس
کوہ گوم تراوِت بوزہ یان ماری
دزِہ دزِہ چھیم وُندس تزِہ دنتوس
زنمگ دِلابن آسہ دہر مگ گاش

ییہ ہم نزہ آم تمنا مہ درام
بہارہ آوتے ونہ ناوِ تُوس
تُوسہ بنبور ہی مہ نھادِ نم داغ
بہارہ آوتے ونہ ناوِ تُوس
نزہ بیزہ ونی ونِ ہتیم گراد
بہارہ آوتے ونہ ناوِ تُوس
مرمگ نگین آسہ رامہ شندناو

اَسہِ نی کرمکٕ کھرٕ کینسہ کوٗس
دِہہ سوکھہ نادٕ دوکھہ چھم گمٕت
سونہ جامہ گنڈِت رامہ چوٗبِیڈ گوس
دَزہٕ دَزہٕ کاستم کالہٕ شُندرٕ سے
پَزن ہس سندرو تنہ کنہِ اوٗس
اَنہِ گٹہِ گاش آو پرکاش ہاوتم

بہار آو تہِ وَنہِ ناو نوٗس
یمہِ شِنچہ وَنہِ ہس بلبل نہ کاو
بہار آو تہٕ وَنہ ناو نوٗس
اَز چھم خاصہ سُن پوشن نہ کراو
بہار آو تہٕ وَنہ ناو نوٗس
نزاو تم ملالہ چھک ژ ہ دریاو

ژوپہ تنہ پوٗر لھتم رہ وسِن اکچہ ہوس
بہار آوٗ تہِ وَنہِ ناوٗ نوٗس

لی

کرک یلہِ نالہِ مٕت ڈوٗنہ وی وَسِن::
انکٕ یٕڑ زوٗر ٹوٗلن بے خبر گے

گبرٕ یس آسہ راو مٕت تس ہیولال
رٹن نالہ سٕتن یٕژ کال بیہوش
وڈن تِھتھو تھو اچھن رود سنہ کنہ گاش
ودَنہ سِتن بدن دو نہِ ون آونہِ یک
رہ ماہ روزِت سِین بیدار ماتا
سہ متراَ ایہِ اندِ اندِ رہ ران

لبن یلہ کیاہ گژھِ ہس تس کُن وچھِت حال
گماں پی گوک کروٗن زہر ہلال نوٗش
اچھن ڈیٹھن گبرٕ کراس تس آتش
بندن پٹ بند سطرزان سنی یک
ہکن مٕھرٕ گیہ و تحفت الیس سہ مترا
ہکن ہی زن چھکن نبہ کن تارن

وَدنہ کیٗ لولہ سِیتن ادہ سہ مترا
کرنہِ کیٗ رامہ اوٗ نارس پہ لیلا

لیلا

راگہ چندرہ ہیرہ نارانہ

لاگے دانہ دانہ ہی

مَنس ماکِنہ ژہ رُٹھتھم غصہ
لچھمیہ سیتِ چھیٖ نارانہ
کھنتو ہیم پورہ سیریہ ریبہٖ
ژئیِ چھک میانہ ژوک جانہ
ژئیِ چھک آنہِ ژئیِ چھک وَنہِ
ژہ کیاہ وَنہ بہ کیاہ ژانہ
مُوختہ ہار ژئیِ چھیٖ ہیٚٹہِ
وُچھنیٚ جانہ وُگنیم شانہ
ژئیِ چھک زامُت راجہ
ژئیِ چھک پانہ دیاوانہ
ژئیِ چھک نیٚشہ ژئیِ چھک دُورہِ
یہ چھک ژہ سوری تی چھک پانہ
ژئیِ چھک ہیرہ ژئیِ چھک بونہ
ولیشنہ ربیہ شری بھگوانہ
ژئیِ چھک ہیہ اندرک دانہ

لگیوو تُوسر پُوشبوری
لاگے دانہ دانہ ٹکیسی
ژہ لیم موُرہ آلہ رُن
لاگے دانہِ دانہِ ہیِ
ژئیِ چھک مَنہ منزک سیر
لاگے دانہ دانہ ہی
چھسیٚ مَٹہِ یالانی
لاگے دانہ دانہ ہی
ژئیِ چھک واجہ نگینا
لاگے دانہ دانہ ہیِ
ژئیِ چھک پوٚرہ کنگ گاش
لاگے دانہ دانہ ہیِ
دیبام مَنہ وُچھہ ہت بہٖ
لاگے دانہ دانہ ہیِ
ژئیِ چھک جانہ میراجان

می ژُل وُندہ نیٚشہ آرمانہ

لاگے دانہ دانہ ہیِ

دِتھم تاج لُوگتھم شیرہ
وُندک نیرہ تمنا

کھتوم پاپ ہتم طعنہ	لاگے دانہ دانہ ہی
دَرشنہِ چانہِ ژِجم گٹہ	گنڈیو تزُٹ نہ مالہ بُو
یِڈھی لیسنہ سوی حیرانہ	لاگے دانہ دانہ ہی
پرکاشہِ چانہ ژلمُ داغ	شہِل ناگہِ رادو وِے
گیم ازمہ بَرِت بانہ	لاگے دانہ دانہ ہی

رامہ چندرہ ہرہ نارانہ
لاگے دانہ دانہ ہی

ختم شد

رامہ اَوتار چرت

اب

لوکش چرت

شروع ہوتا ہے

لوکش چرِت

مہاراجہ رامچندرجیُن

اجدیاکس تخت سلطنتس پٹھ بہہُن

تمس سیتایہ بیہ دون راجزادن
کوٹھس پیٹھ تکِہ ہیت نمہ للہ نادِن
سَپن بیدار بلیہ ونک سٹھاہ زارہ
شُہتھر گوٗ بھرت بیہ لوٗک آسی سارِی
تلکُ مُچھلہ کرِ کرِ گوٗ گھس تاج
پتیشوررِشِن تہِ یوگی جوگ برہمَن
اَتِن گنجینہ مثہ رادن خزانہ
سپُن خوشدِل سمہ از عدلِ دَرداد
سپن مشہور ملیہ یژھ حکمرانی
کرن یژکال "نامت پادشاہی
کرن یژکال "نامت پادشاہی

لچھک بِنُ بنُ دِ نا نہ نمہ چشمہ پادَن
دلاسادِت سنبالَن سُلہ ناوَن
جمع گونگر سارِی گیے خبردار
لگنہِ لگیہ رامچندرس پار پارِی
زمیندارَن کرک موقوف ہن باج
سٹھاہ گیے ساویان تَس کُن گمتُمَن
دِتِن دہرمس غریبن پان پانہ
وَنن چھنہ کنہِ زمیندار گیے آباد
سو امرِت چیت لوکو لب زندگانی
تمِس سارِی کَران آسی یہ آہی
مَرُن موقوف سپُن درجوانی

وَنَن ژٕی اَسۍ اَنیشرٕ یادٕ کاسَن
نَہ ماگنز رُک چھوٗ اَسُند تیز سوٗرۍ
تِمَن وَن باگہ ہیم ہب مُوج گارَن
شوٗما سنتان گوٗیس روزنہٕ زان
تِمِس اَگرَس بَرَن کانژاہ وُپزٕ کوٗل
ییتھۍ چھی یوگین سنتان اَسَن
دوہہ اکہ رامچندرس ہب ژُنِس ییو
اَتِھ رشِس نادِت دَننک ہِتھ حالی
وشَشُن ہَتو کرن تام جگ اَشمید
بہارک دوہ زمین اَسَس زعفرانی
دژِن یلہ تن رٹِن ہانگنہٕ اندر جائے
دیوگت وچھتہ پانس سِینِن لال
شہنشاہس ہیب آدہ آدنادس
وچھو باقی نہ فاضل اوسُس یا نہ
ہتِن باقی کاڑن یلہ جمع کھارُن
رنیس سیتا یہ ما اَسس لوکٕ رام
سنٹھاہ اوسس گمُت سیتایہ پندوَیر
رشک اُنِس وچھو ہیہ کیا یہ وُنُس
ژہ ماچھک نزاہ نند کاماہ ہمیان ژوُرَن
پرژِھی پزرکِن گرشِم لیکھت مہادن
سہ آشنا اَتس نتِ دادا غرض مند

لَسَن اَسہِ رانْہ رانس تیز اَسَن
اَما یلہ وان سوٗہی ہیم مُوٗل گوٗرِی
کتھتَن ہیم ماجہ مالِس آکھِہ دارَن
مورکھ پزٕ اَسہ مالس ماجہ ماران
وَدَن پتس مُوج آسی ہیہ زندہ موٗل
تمی ہیم ماجہ مالس گھر چھیر کاسَن
ہَتِن ڈیِنس گیر وسُند غم کھیو
دوٗہن گژھ ہر دون اچھن تہ ہیم لال
ذنک سیتا یہ آمرِتہ چھُن پیرت دیلہ
ابر نیسان تلمن تام لعل کانی
دیِچن وُنہ ہانگتن ہانگنہٕ ستن نائے
کمی گوٗون نہ تامت گو نہ نِرکال
ہتن فرد فترن دیکُن لگ فنادس
کُرن چھُس پانہ ژہاران کم بہانہ
ہتن میجرا ہتن گرہ زُتھہِ کھارن
تمِی کیاہ گرِتمِس بر مندِن شاہم
لبن یلہ دسنگہ ہوتس گوٹھن ییر
پرنگس کھارَن نہ تل کن چاہ کھنس
پتن آسِت دِندان چھک چھم یہ دشمن
بصورت اوس گتھِ ہو دشراوُن
دوٗہم زانہ ژُنہ کنِہ ما آمہ کرم فند

راجہ رامچندرِ جِین لنکاہس کُن نہ وَت لبِن سمندرس پیٹھ غوصہ کرُن۔ بیہ راجہ سمندرَن رانہ ہیت رامچندر جیس نِش یِن شرن کرنہ

ترییم روز کنہ وننس کتھتھ داراہ
ہمتِس سیتا یہ ما بوزنہ پرٛچھی آو
ژورم کتت سُو کھس ماتِس ژرِ رگو
ننہ پانژمہ ہن تس بیٛ مُدا اوُس
شیم شنکا کرن لوکن فرم زام
اما اشٹم پرژہانس رامچندرن
دُیس تمہ چھمہ گنڑ ون پیٚ ہنس رائے
نوم نِش وٲتھے ٹنکا یہ درالیس
یہ کاہم کتت کتُنی کرکیاہ چھولاژن

کرن آوارہ سیتا بیہ دوبارہ
دوئم زانٛن نہ بُن سوی سین ہمتس واو
اہنکارس کران بیٛ چھوٗپی سنداشو
گو بر ہارِت گزہن گرہ ژیرہ ماگوُس
ستم ست رامچندرس ڈب دِژن یام
وُنم وکنن ژہ ماچھوٗ کنہ منگن ہن
گنژ ہت ترم رِش بُو وچھ ہا بیہ تہنز جاے
دہم دیو یہ سیتا ورنہ آیس
کھٹٹ یہ ون رٹت بھگوان ژہاژن

نتہ بوٗزک سُو کھس ماتِس ژرِ رگو
اہنکارس کران چھوٗ پی سنداشو

-لیلا-

مار بخشس مدنو بہتا وتھم لادن
پادن وندیو زوٗ تے جان

ماتا کوسلیا آیہ برونٹھ لاران
سُو سنز اچھہ لاران وندس سوٚ پادن
ماتا یلہ ڈیٹھ تمہ رامہ جبہ ون
کیکیہ زو و وندرامہ چوس پادن
ناد دتھ اوٗن دسشتھ پہاریوُشا
ساری پرنا پے لسندین پادن

رامہ جوُ رٹہ ہت ناتہ منیہ بوٗ
پادن وندیو زوٗ تے جان
رامہ جو پرن پوس پیٹھہ پادن
پادن وندیو زو تے جان
وُچ بانیچر راج دموس
پادن وندیو زو تے جان

برونٛہہ تہ شنٛزگن آو برونٛہہ لاران
موٗر چھلہ ناج دیتھ وندے زو پادن
خوشی گونگر ڈیو ٹھک

راہہ جوس پرن پے پادن پیٹھ
پادن وندیو زو تے جان،

یلہ رازہ

ساری دھرم دان لگ کرہ نے
خوشی گوٛراہہ جو بوز نک پانے
پادن وندہ یو زو تے جان
زنم پیوے ہیون راونہ باپت
ہتھا دیشہ رتھ رازہ سنے
توے وَن واس گو کھ زہ پانے
پادن وندہ یو زو تے جان
وَن واس ہیوٗٹھم ڈنڈک وَنے
آشرم زوٹھتھ ولس منز
شروپ نکھہ وِہ کر آیہ توٹ لاران
پادن وندہ یو زو تے جان
پچھ رِتھ یلہ گوئی تندس وَعدس
شروپ نکھ شچھ کوریش راولس
تنبہ لبو راون لاریہ پانے
پادن وندہ یو زو تے جان
سنیاس لاگیت گوس یلہ دہلش
زورہ آو سیتا ہیتھ پانس
برم کیتھ دیوشن تھس بھگوانس

پادَن وَندِہ یُوٗ زُوٗ تے جان

گَیےٚ یلہِ خبر تَس ھگوانَس

بوزَن زِہ سِینا ہیتھ گوراون

پارہ پارہ کرُون سُونہِ سندِن جانَن

پادَن وَندِہ یُوٗ زُوٗ تےٚ جان

داتِ یلہِ نیرِ نیرِ ڈیٹھک تم واندر

نالہ تَلُ رَمُو کم سَنا چھہ

راسہ جو یلہِ ڈیُو ٹھ ہلمتِ پائے

پادَن وَندِہ یُوٗ زُوٗ تے جان

زار ہیمانِ بوز نو شرَی ھگوانو

پادَن وَندِہ یُوٗ زُوٗ تے جان

راولَس مارنہِ آکھ ھگوانو

راوُن نِی زانا نیٔ اُدس

دوہہ اکہ ڈُبِ ہس مہ کر اپرادے

پادَن وَندِہ یُوٗ زُوٗ تے جان

سیتائے ہیتھ آکھ ڈنڈک ونے

توے راسہ جو مارنہ آدے

نارہ پارہ لَسِ کرِ چھوئی اوتارو

پادَن وندہ یُوٗ زُوٗ تے جان

مارنفس مدہ نو ھتا و ھتم لادَن ———۔

پادَن وَندِہ یُوٗ زُوٗ تے جان

راجہ رامچندر جیُن لکھمن جیس جانکی جی بن باسس سپدنہ خیطرہ حکم دیُن نۂ سیتاجی ہندوالمیک رشنس مکانس پیٹھ واتنُ

ٗدا اتمہِ لیچھہ صورت تس دیُن ڈیشُن
چھوپہ اوُن نۂ کہ واسی وہ کھوان ڈیشُن

اِن اتمہِ تتی بابس ہاوِن
دیُن لس کنُ یہ ڈچھ بابو یہ کیا چھُوی
مِہ نیمس چوپہ آسہ پندپان ماران
نۂ بوزنہ رامہ جۂ بیتاب سپیُن
ونُن لکھمن چُوس سیتازہنُ وَن
نۂ بوزنہ سیت گولس لکھمنس جانِ
امادوُشس نہ تس لنۂ نہ کرُن وار
دپیُس تم لکھمن رودِینہ انصاف
کریانس نیارہ پارہ بوزلس نہ دانہ
سپیُن لاچار لکھمن حکم مانُن
کڈنہ سیتا وتۂ اُن نیت زھنن دُور

وچھو کنھہ پاٹھ سیتا مارہ ناوِن
دوہی سیتا وچھنہ ین کن ثنان ہوی
دِدن منۂ وچھ نیزو خون ہارن
اَن لکھمن وِنن سوری نمِس کنُ
ننہ مارُن تتی ینہ لوکہ نہ بوزَن
دپیونس کیا سیتا سیتا یہ کھٹ پاف
گنڈونس جگرس یکبارگی نار
ستی سیتا چھچ وَنتم کیا کھتس پاپ
کرُن چھُس پانہ کم تہ ہانڈن بہانہ
کڈن سیتا نہ کڈکس نہ چارہ زانُو
منس ذاتو کڈنہ زھن شرگہ ننہ حور

دپن داراه شو لکھمن جو دوان اوس
ودنه سیت گوس غش گنڈلس دِلس نار
ودان سیتا یه وننس واره واره
لتن ننه رت وتن لاریوم کیا گوم
دپش لکھمن جون ساتاه بیتھ به
یه کتھ بوزتھ ینھر سیتا وستھ پی
اچھن گوس گاش کم لج دنه کنن فیش
سو گو پالس ان تم پان دورے
نندره ہرزن پنھر تتھکن پمر آسس
وچھن یله شنجن بر ہما جون گور
نھون پان لوٹ آدیزان گلس کن
تتھی فیرتھ شو لکھمن آد ریون
ودنه سیتن پنھر تتھکن پوان اوس
دیاکر تم چھیاست کنه ہرت پران
دماد بوچی کھیا کر تم کھنم پاف
مه کر طاقت ژه کن وچھس دوباره
ژه بیتر تراوتھ اچھن تھیب دتھ لوکت آس
مه کر گژه راچندرن حکم بوزن
ننه ننت کونه ماریونس یه شمشیر

پکن پت کن نظر فیرتھ دوان اوس
وچھان اوس ساته ساته دوه ہیس عار
ژه ونتم کم کرس کیہول آد اره
بوچھس نه ان یه ویدلیش ماکردم نودم
بر ماره پان ون گنڈ یم دِلس ره
کھرس یم نالتس پالنس لجس ری
دپن لتس تراو تم گوڈه چاو تم ترشیں
وچھن شرگج نندرتس پر یه حورے
ینھر بیٹھ پوشه نفر زن بره گمژ آسا
غنیمت زون تم تس لنش ژین دور
رتن تال تس تتھس بیٹھ پاین لشین
ہیتھی کانژاه رٹتھ مارنه ینون
نه مالتندن یدن رخصت ہوان اوس
بنیالنس لس مه ہیوتھا آسه سنتان
مه چھیم والنجه چھک آمت ژه چھی صاف
ہمی رخصت یدن تل پان مارَه
شرن چھس ماج گرس بیٹھ کرن پاس
بوکرنس دانه ہاپتھ کامه سوزن
بخواری یله حکم کرنم ژه سیتھ نیر

نتے مانا ژه آسوی کرمه لانے
ارتھ بیتھ پی چھوژ ہارن کیا چھو معنے

زنتے ماناژہ آسوی کرمہ لانے
پکس گوتنُ سو چندرمہ بنہ وُن و
سپن بیدار بینتا پاُن فرِ وسیت
نہ چھون لکھمن سو گومُت نش نش دو
دُپن کیاہ گوم گسر ژُن ولُم نال
وَ دنہ ستین اَچھن تس گاش کم گوس
ربوان ڈیو ٹھن یوان زن پانسی کن و
وَ ننہ لج پان پانس کُن سُندر لال
توی ما چھُم مہ لکھمن دریٹھ یوان
رُماہ روزِت سو ما زانُن گرہ گوم
وننہ لج دادِ سہرُون چاک سینین
وَ دَنہ سیت جانوارن آو سیلاب
گُلو بلہ وچھو تُس تُجھ زن پیک ہائے
تِن تھہا سہ سیتا کیاہ گنی زِ ڈن !
اک ژرھ نازک بدَن بیہ ژرھ گرانبار
یہ چُورم چوُرہ زن مند و دری رائے
اَچھو کن اُش اتھو کھو رَوہُن خوُن
وَ دنہ لج زلیخس کُج دادہ لج پن
وَنن منزي دَتن گژہہی کُنن بوز
خبر کنھہ چھمنہ کُرفتم تم تس مَن !
خبر کنھہ چھمنہ کُم ڈوہہ تس گم واد
خبر کنھہ چھمنہ کم کیہو لگم انیتَن

ارت ہینت بی ہہوژ ہاران کیا چھو معنی
نمسکاراہ کرنت شہرس اندر گو
گموگر موستن دسترد ہیمت
گلنہ لج ژ الِنہ لج واوہ سیت موُر
پنہم ما ونتہ وِن ما کھنم شال
سُو بلہ لکھمن تمس تراوِت ژلان وُس
رُماہ رُوزِت نظرہ تلہ غیب سپُن
وَ دنہ ستین ژہنم ما دُون اَچھن لال
یہت لج یکنہ کن صداہن تھوُن کَن
مہ تراوِت ژورہ کرتس خورہ کیا گوم
ہین شتھرن کمن زن چاک سینین
وَنِس نِشہ مَن ڈِلک ژُل وات پنجاب
کھتک نہ ر داوہ سیت مژہ تل رٹک جاے
کنڈِن کا ٹھن ستن یکسان سپن
ژریم ژ بیہ درنہ برتھا رُست آدار
ژ نکہ راز سن یلیس ونکس سِتھاہ آی
پیُون وُس وِن تھچ جشین لجس زُون
وَنِس کُن ژُج کیس نیج انز گردِلن
چھُوسَت وِپلش کُنت تنتہ کھوُرنِت وز
توی ماتا پہ سیتن کیچھ ہَن ہَن
کنڈ و سینتن مہ نیلے یم وزِ ل باد
توی دُہم ژہ لے پرتِت سپن

خبر کنہ چھمنہ کر گیو لم کمستان
خبر کنہِ چھمنہ کس ستین کروم نیائے
خبر کنہ چھمنہ کم کا پنچھان منہ آسی
خبر کنہِ چھمنہ کس یاوم پنن سیر
خبر کنہِ چھمنہ کس ستین دیتم لاف
وَدنہ لج کو سُوکُت یم نارہ زاجس
سُوکُت گو یم کرس تمہ نارہ منز سُن
سوکُت گو یم کرس ونکن آوارہ
سُوکت گویس منہ یُت تام ییت دِتنم
بوکس آسس کُنی اوسک ثہ میونوی
کمس لدہ رِ ہ پنن یی لا رنہ او سُم
اما ہ کیاہ کرہ گیس ون ثرآوارہ
پکن گیہ رت چھکن کو تاہ سہ سینا!

بہارس منہ توی کرنم زمستان
توی سر گیچہ ہیہ ثرہ ماپیم ہائی
توی دُہم تمو سپن وُداسی
توی دِتھم برِت والنجہ یُتھہ تیر!
توی لِتھ گوم نتہ ینجہ کیاہ کھِتم پاف
سُوکُت گو یم بوکر مکہ شاٹھ لار جس
سوکُت گو یم کرِت یکسان دِت دُون
سُوکُت گو یم برت ڈژلس لُونارہ
بوزا جنس ثرہ جگر کِتھ نارہ برُ سنم!
گیم زولہ پاپہ ییت مُول نومہ زانوی
نتہ چھم بو گُن تہ کرُون کینسہ کاسُم
وَدنہ ستین بندن گیم پارہ پارہ
دَنہ نہ لج را منہ آونارس یہ لیلا

گوم تراوِت دِل چھُم منہ دزن
چھم نہ وَزن ستارہ نیٔے

یارہ میا ینوژہ بُوزوارہ
بلہ صُبحن سہ درایہ دَزان
یارہ بلہ پٹ تن آیہ ناوِت
آگرہ رُست کول آدہ کرچھ گزان
لنجہ کرن سُنبلہ یاعش!
کھنجہ گژہنہ تس کتھہ پزان!

چھی منہ گژ ہان والنجہِ یارہ
چھمنہ وَزن ستارہ نیٔے
نگرہ نِشہ زہن نتھن ژہ تراوِت
چھمنہ وَزن ستارہ نیٔے
کھنجہ لاجن گُگالہ داغن
چھمنہ وزان ستارہ نیٔے

شہرہٕ نشہ یلہ گیہ آوارہ
گلشہ گنجم لتس شیچھ لزن
دیرہ سنزی کت واتہ مانن
ڈورہ خاص تہ کمخواب گرٕن
سریرہ پرکاشہ کرتم وُپایے

آس ہاران اُشس دارہ دا
چھمنہ وزن سیتارہٕ نیٔے
گرٕژھہ قیمت بُن بُن زانن!
چھمنہ وزن سیتارہٕ نیٔے
لای وُٹھہ تمہ تزہ تیلہ کرٕلیٔے

پشہ بنی ژٕٹ ژٕٹ چھہ نیرن
چھمنہ وزن سیتارہ نیٔے

ژہ بوزن کونہ چھک چھلنا یوان عار
ژہ آسک مسندس پٹھہ نتہ خوشی سان
کھتم کیا پاپ وُن رچھتم پرن تل
دنن آسم زنک رازن کمارٕی
وچھن چھکنا گمژ کیا چھس آوارہ
وچھن چھکنا اچھورٕنٹ چھیس لوہاران
ژہ وُنتھمنا ژہ چھک نازک گل اندام
ژہ وُنتھمنا ژہ چھک چندرمہ پرزلون
ژہ وُنتھمنا ژہ چھک نرل وُتنام
ژہ وُنتھمنا ژہ چھک نازک ہیہ تن
ژہ وُنتھمنا ژہ چھک سارن اچھن گاش
ژہ وُنتھمنا ژہ کوسلّیا رچھی جان
ژہ وُنتھمنا ژہ وُن کنہ چھینہ گانگل
ژہ وُنتھمنا ژہ گرٕژھہ باغچ بیرلاگ

مہ کیا کرمی لوکہ تھس ژٕر گرفتار
لوشو بانیہ کنڈن بٹ حالِ حیران
کیس آوارہ دارہ کُن تہ کیول
وچھم وُنکن کرم ماگینہ۳ یارٕی
ودنہ سیتن یدن گوم پارہ پارہ
یہ وٕنت راوم تہ ون ماکونہتہ یاون
وچھن چھکنا مہ وُنکن کیا بنت آم
وچھن چھکنا یکن کیا چھس گنی زن
وچھن چھکنا مہ سین مندن شام
وچھن چھکنا مہ ڈیشت کنڈ چھہ کھوژن
وچھن چھکنا مہ ماون کینسہ ہنز آتش
وچھن چھکنا متس ما آو انسان
وچھن چھکنا اگژ یان کیاہ چھم کنڈن تل
وچھن چھکنا دلس کیا چھم گرٕژہان تراگ

دَربَ پِٹھ سُگریوٚن والیس سیت بییہ راجہ رامچندرجین اتھ والی سُندمرُن۔

G. MOHIULDIN.

کُنی آسس کُنوی اُوسک ژھیونوی
کمس لدہ راہ پَنُن بی لا نہ اُوسُم
اما چھُسم یی طمع کرہ نا کھما وُن
مشئی یُدوٗی پریم وچھ کیاہ گیم رلے
بوٗیت تامرت کڈن از تن یہ جامہ
مشمنا تل گژھم یلہ سارسی سوٗر
پرلی یلہ سپننم تلہ تن ناوی !
پرلی تل یِل پنُن تن نارہ زالہ
زہ چھک آکاش مژہ وایتا کرن زور
تہ پوز لیس ہاپ کھت تس وانہ ہن پرن
مہ پاپوٗ رستوی کرہ نہم ستیزہ
نہ ماوُنمی مہ یا مارم ہیم رت
نہ ماگنز رت مہ مامند چھنہ ہیم ناو
ونم کانہہ کت زمینس چھُی مکانہ
ونم ون پزُ زہ کیاہ ون چھُی دنن ناو
ونم ادہ کیا زہ چھک اُش پوت ہارن
دنم ادہ کتہ گژھی آسن یہن جائے
نتی پوزن یہ دی یہ کانہہ مہ پوزن
ستھاہ رت ون تموداٗو ترد یی
دشا منترس ہیس ونہم چھواو تار
نہ ماسِس خیر سپتا یہ نرا ونم
نہ ماگنز رن یہ ما دُودھ سشر فراجہ

گیم زولہ پاپہ سیت وُن موٗل مہ زدنوی
یہ چھپم بوٗ گن تہ ماوُن کینسہ کو سم !
منس تھادم تہ مشراوم نہ زاہ وُن
بوٗ مشراون نہ ترایت چھُمنہ کنہہ پائے
پران آسی بوٗ تت تام رامہ رامہ
ترک دُور رچھولتس سوٗر گچھ ذرس گوٗس
مژہ رت سینہ ہیم سوراخ ہاوی
گیس تت تام دُلیس کرنک حوالہ
یہ ماگنز رُت مہ شاتن پٹ کھسم پوٗر
اما پزہ بزہ ترین پٹ پڑھ کرن ہالن
تیم توہ خوتہ کرتم ریزہ ریزہ !
زہ ماکرہ نفقم کھما کنہ چھلینہ طینت !
دُنن مالوک یہ کمتدہ تر یہ بنت آو
دلیس بوتھ کن پییس وُن آسمانہ
دلیس سارن گژھن روز نہ کس آو
دلیس چھس اُش ہرن کنہ تختہ ہارن
دلیس سارن گژھن تت جایہ پنہ آی
یمن سیرن مہ نشہ توہ پردہ روزن !
پزنہ پوژھہ سوپنانوی جینہ فوٹری
زہ دس نیتھر کری رت رت دنگار
نہ سیتا ست زنم مامندہ چھاؤ !
اہی پُزہ سیت از گہ ہند

وَنن گی یی سنان کھورن کھوری
پیوَن وِس وس گرہن زدہ زدہ گلالن
پکان گیہ رت چھکان تو سم اَنتھوسیت
وَلس منز باگ وچھن اک رِش امرکانہ
تھوکھور وا چھولارن یکن گے
سو والمیکی رکھیشور تس مال سُند گور
نرا آشا ثرہ گرہت یلہ تس نش آی
کرن بیو ارشس منہ کِن گرن باے
دو ہس راتس تمس رامس شرن دُس

ننج لچ تادہ ترہ زن لادہ موری
اَنتھوسیت تھپ گران آس گرنڈہ زالن
کِن سوراخ گی تہند وکتھوسیت
کرت برزک سو تھاوت تاپہ داغا
رِشاہ اک پرزہ تاوُن زن لبن ودی
جہانس نیرہ دُن واتان چُوا پُور
رچھن کرنس اچھن منز باگ ستم جای
سُرن آس ساتہ ساتہ رامہ سُند ناو
دُچھو کتہ ایشرن تس نہ گٹ گوس

لوتہ کُشنہ زینک بیان

صبح قُل گتہ سُورت گاش بیہ آو
پرابر آیہ ناسیتا یہ نو پاس
لگن دان تیش بیہ تری آس گروار
لکھن بی لگنہ کِن کتھری وَرن دراو
دَرنہ دیوہ ذات تبشنگ گن زریم تری
اَتھن لیکھت اچھر کرہ پہ تبس سور
تسنہ موکھ ڈلشہ وُن کھوٹ موکھ پرباتن
سری چندرمہ لود کِندرس ستھاجان
پرباتن یلہ پرزلون ستر ہو زاد!
تمس موکھ تتھو چھتھواڈہ فل وزل پوش
منس وچھنس تمس شنکاہ کھٹ آس

پرزلون سر بہ پربت تل نبر دراو
مہاریپیٹ سنتا ناتمس زاس
ستھاہ درنہ سُست تیستن ہند خریدار
مہا ویرن یمن یار نہ ما آو!!!
مرن یم ایشرس تم زندہ کرن پی
پدن بیہ پادہ رکھ کوڈہ زبیہ لاہور
سری سیتا یہ زن کھوٹ اَردہ راتن
سپلنہ یمہ منشہ لوکس پٹ بہ سنتان
ژھس گتہ دُون اچھن تس گاش زن آو
دِہہ لٹہ وٹھ تھاوِت کھٹت روز
دندرچ سردی دُچھت تھاون ٹِٹ آس

وچھن تس نست المالسیح قلمتہ اش
یمن دُون کِشَن کَڈِت تھاوِت کمانن
سُویُدُوی کشِن کڈی تت اک اچھ وال
زٕ اچھ بادامہ خوتہ آسَہ زیبا
سُوُت ڈلیشت سپن مسول گالن
خبر یلہ گی رِش دُپس وَ دَ وچھوی
گنڈن ذانکَ دپن لچھی زِہ کُن فیر!
دَتی بُد چھس مگر چندر رَس گمژ جائے
تہ تی بیو تُھس شینچرتو بہ پٹ کیت
شکہ چھس مینہ پٹ کندرس سٹھاجان
پت میش ایٹھم جای کارل ،،،،
چھس شتھر گلہ وُن درلشیہ پٹ یوم ،،،،
خوش کنہ آسِہ آیُت کرِہ دعرم دان
نِہ یوزت من مس ستایہ خوس گو
وتھت رُس ایشرس ستین گنڈت من
گنز رستایہ پتہ آسم یہ زہارن
دُوہہ اکہ گیہ مس ہرت للہ منز باگ
بعادت یلہ نہ کنہ یوزن سدا تم
کمان تس تی سپن نیو جانوارن
ودُن تمہ سند دپن اکہ ہانہ زالت
منجن آہی ونہ لگ یی سدہ اشیو
تھون کم زدرہ پاٹھن وارہ سادت

مہاوِیرن وچھت تس منز رنگ آش
شکار س پٹ نقاوت کنھنہ زالس مہ
مرن مُسکر یُو تتہ بو نہ ساسہ بدمال
تہ ڈلیشت روس کچھہ ناشکیبا!
توی دِزرات کِت زہرپ آفتابن
سدا اشیو لوٹھنی دُلِن آسنی جی!
سری وُن اُوی زمس پٹ بلادیر
سٹاہ دیہ مارشترن چھُسنہ پرداے
بلبس پٹ بد سٹھاہ مشرب کرن منیٹ
یون خوش سارِنی زن سر یہ تابان
سٹھاہ خوش آسں آسان تس وزل گل
گژہس رازس چکرورتس ستن کوم
دہن داتت بلبس پٹ گالہ زوجان
دپس تم رازہ پوترس ناوکر لو
گژہن خوش یلہ تھون باش مس کن
رُشس ما ودنہ بیت چنچل گژہم من
گرن رُس اُس تالس ہوشہ کن زاک
نظر زاون گرن افسوس نیو کم!
یم ستیتا تہ آسم پان مارن
تچن اک دریہ کاناہ تام سنبالت
گژھن بیت دریہ اک گمر زلون بیادہ بیون
دپن تام نہ ستیتا یان نہاوت

سہ سیتا آیہ فیرت ہت وُپل ہاک
اَچھن رٕچ فَش کرِنہٕ چھم اچھر وال
رٕشس آسنا منس ننیس یِنٕ شینک
اَسَن دُنیس وچھن گرٕھ دیہ سُند کار
سَپَن خوش مَنہ کِن زی کشُ کرن ناو
رٕچھن تم دُ دلوی تیتھ چھی رٕچھن لال
رٕشِس ڈیشت تیس کُن سپنک خوی
نہ کھنہ سیتن گلابن کی لڈر پوشس
کُرِن ہارٕ نچ گاسُو درِہ ہند کان
دٕتُن تم واک لیس پٹ بیہ یُہند تیر
نتوی بوزت شکارن آس نیرن
گرٕہن لارن تمن سارِن شکارن
سہن لارن ترٕہن گرٕوہن کرن لار
تمن وچھ کرِنہ رٕچ سوکھ تہ آنند
تمن وچھ وچھ سہ سیتا شاد سپُن

وُچھن یلہ بالکاہ تتہ رٕچ وننہ واک
اکِس اچھ پیدٕہ کِتھ پاٹ گوم دو لال
نظر ترادن وُچھن تتہ وبتہ پاٹ کرنیب
یمن دون ما تفاوت، وچھ زٕہ زُنّار
دَلو گت دچھنہ سیرج گت منس تھاو
پرزلون لو تہ کشُ یلہ گوستھا کال
صفت چھی صحبتس پوشس نین لوی
نہ یام وچھ رٕشس لولن یژ دِلس جوش
دِتِن بہ یر تمن وچھتو سُو گو رٕچان
تِمس مت واتہ یُدٕ وے آسہ بُڈ ویر
پون لیس پٕہ ونٹھ لستِ بیوا یہ مارن
گلُن تہ سُمن منز باگ فیرن
شکارن کھل کرن، اڈجن گنڈک دار
وچھن گاٹل تہ زور آوار فرزند
دو یارہ لینک زن آباد سپُن

راجہ رامچندرس اشمید جگ کرنہ خیطرٕ وششٹ منی ین آگیناد دِن
بیہ بھرتن شترگنن فوجک اشمید گُرس سیت سفر کُرن۔ تہ وتہ منز لو تہ
کُشس سیت جنگ سپدن

دِیَن یلہ رامچندرس نِش جُدا گی
کرِن تم رامچندرن بچاک جامن
وننہ لگ کیاہ سنا سیتا بہ کیاہ گو!

سہ سیتا نا امیدی ہت رٹُن دی!
زٕرٕ زن گل گریبان تا بدامن
زندہ آسیا سنا کِنہ کھیبہ شالو

ونِت کس زٕ نہ یم کرٕ پانہ ینتھ کار!!!
ہرنہ لگُ دانہ اُش آرامہ نش اُود
خبر سپین وشنٹس آو لاران
دلیس مُم ودِ نہ سیت ون کیاہ چھُو چارہ
سَنی چھی بازگر برم دت یہ بازار
دوکاندارا لوکن برداشت کھارن
ہتھی مٔزرانِ مُرراوت دِتن اورج
تیو شطرنج تتہ شاہ رخ چھُہ اون
کرن ساری بیتھی پاٹھن اوارہ
خبر چھا کس شکست بیہ اُوی ادبار
خبر چھا مترکس کانسہ نستر ما اوس
منس چھُی دوکھ دنی ات کیا دواچھُی
ژٕ ژلنی پاپ ساری روز چالاک
ژٕ ژلنی پاپ ساری کرٕ نکن پنِ!
ونک یلہ تم انگُ کر کھیلہ ناوُن
بھرت رازن نین لشکر سٹھاہ سیت
بھرت رازس ستین کو بیہ شتر گُن
گمان تس کس مہ سیت آسس جنگُ تاب
دچھو یلہ کس گرٕ من آیس یتم دوہ
تتی نایت کوہس پٹ لو تہ کش اُوس
بہت تتہ کُش کُنی زن لو گمُٹ ون
کُتُس دیو لوکھن فشو ناہ شور لو زن

بو ڈس یت سِندہ ون کتھ پاٹ لبس تار
پتو اَدہ چرخ دِن کیا چھُس نفع سُود
چھُو کس کِت تس وشدہ ہت آو لاران
ژٕنت تراوت ہی کتھ ون دوبارہ
بلاوِیرن دون ل ہت بِل آزار
قرض گیرن اَدہ لٔٹ ہت چھو لاران
دِ پن سارن ہی مابپ تہ بیہ موج
اکابیرن وزیرن ماہ ناوُن
ژٕ یلہ کرنک ہین ہُند کیاہ چھو چارہ
ایژ ونی تیتھس نینس ژٕ ہنن نار!!
ژٕ کیاہ ونی تہ پالنس ما غضب گوس
کرن آسمید جگ تت یی رواچھی
گرٕ ھک تتھ پاپہ درزت ماجہ بیتھہ زاک
سُمر سارانہ من تھاو اشرس گن
دژن لشکر ستین تس اتھ تراوُن
لچھمن ہند لچھہ سوارہ پیادہ کی گیت
ژٕ ہنڈت سمسار سوری آیی ہن ہن
کسی کس تس وچھت کو ہن سپنہ آب
بیاپانن ژٕ ہنڈت لار لو سوبر کوہ
یکن گو پان پانی کیا غضب گوس
ہین رِش بالکن سیت ژٕ یلہ مارن
پر ژٕ ہنہ لگ تان اون بالکن گن!

تموبلہ وچھ سہ لشکر زٔل کھٹت رُود
گُلشن گرٛڈیٹھ تس گرآس یژٕ ٹاٹھ
رٹن نٮ۪ٮب دِت ہتھ تتہ چرخہ فیرُن
وچھو آشِچ یہ یاپان فٕرُرٹ یہ دریا
کٔشیس کو خوش گراہ ڈیٹھن سٹھاجان
رٹن لاقم گرِس تھہ پ دِت گرٕن ینلہ
گراہ تنھ تنھنتہ واوس کُن دوان تن
یہ یلہ وُچھو سایسو شرمندہ سینین
وچھو کیاہ واوہیو لاران گرِس آو
ونتہ لگ دیوتا دی ویاد کاسن
شری چندرمہ چھاکنہ نوچھ اوتار
اسان ذُہیں ہسمتہ کرہ کنہہ گرس سیت
دیگُم گوڈہ مہ نِش لیس زنڈرو زِو
یہ وُبراون ونتِ مٔژرن سُو تٕرٕ گٔش
سٹاہ یلہ مارِ تم ہیت فیر لشکر!!!
تُسند درشن وچھتِ یچیں عجرت گو
کمِس نِشہ زاو کس نِشہ کرہ بہ معلوم
کمس دلیشت منس بھر کھس بنا کوس
تہ ما آسس خبر کنہہ چھم یہ فرزند
تمنا گوس نکہ وچھہس گلاس
برن چھس لول لو لگ لگ دٕ رنہ باگ
تہ ماژاتن امس نِشہ چھم نہ کنہہ بات

بٹھن ہیرن کنڈن تل رُودِ زان مُود
گرِس لاریو بادر سہ سندہ باٹھ
سپاہو ڈیوٹ مٔتٕنک پران نیرُن
ترہ بہ ون زٔل شمیت کمہ شاٹھ لیج ناو
سُونک سازاہ کرِت زِن سیرتا بان
ونتہ لگِ تم کٔشس گرٕ شہ آپرن قند
وچھو کتھ باٹ رٹ تم شیر خواران
اسنہ لگ تس وچھت تم کو زن ہن
سٹھاشاباش چھیس لس یاچہ لیس زاو
بہ زامُت لیس مٔتِس دن باکہ آسن
مہاوس لیس بونیس ممنکار
دیُک تم ہیت ژلو نتہ بیہ مرد کیت
سُو اُدہ بیان بیہ یم دستار بوزو
کرن کنہہ کھش مگر کیژن کرُن کھش
کجعرت لاریو باپژس برابر
ونتہ لگ چھاکِنہ رتہ ولن رو
نِتھعی اُوس رامہ جُو یلہ اُوس معصوم
ونتہ لگ کیا کستا گراہ نتھعی! اُوس
امی دعوٰ یہ بابت کرٕ گرن ینلہ
رگن دکری لجس پرت مو یہ والس
دُرن گرٕ شہ ہن اٹِت وانیجہ نزباگ
کرہ مامردِ بیدق بنکشہ مات

تہِ مازٕ وُنٛ بیہ ماسیتھا یہ زامُت
نہ مازٕ وُنٛ دوٕ دستہ ہیم دلا وار
بھرِنٛ لُت لُت پکان تام نُس نِش گو
خبر چھِبنا زٕہ بھر تھِن کِتھ بلا ویر!
سِبُن بیہوش یلہٕ تُھکن وسِت ہیو
بٹھِن تل آسنارش شِرٕ وچھان حال
تہِ بوزِت گومِس سیتا یہ بیدا د!
وٕ دنہ لیج تام تتوی پیدا سپُن لو
دِپن تُت تام گُشن بیہ دم سنبالُن
دوا منھ فِس تہِ شربت دامہ چاوِن
لوِن آلو کرُس اَتِ روز دیرہ
امِس سیتِن زٕہ کوہ پُرٕ ھ ویرا وسُوی
شُرِن سیت پا ہیوِ گژھِ ہیو کرِن نیاے
وٕ دُت تتھ مِرٕ تتھ نشہ لونگ نمک کھیل
بھرت راز ان نظرٕ دِژ تام سُو ڈیٹھِن
وٕ ننہ لگ کس ستنا وِ نہ کُس تُھومِ کِن
سوٕ لوٕانت فکرہ لوٕ گو لائنِس تیر
اچھِن لگ اَشِ گرنہ مُن مایِم رٕ شِس
کُنِش الٛبِ دٕت ژلِت یالیس نَشِن وٕ
لوٕن نامُت کُشمس کُن ہُت ونا وی
لوٕن دُنمِس گژہ ہو گرہ کُن خوشی سان
گُشس گرٕ خوشی گمُت ڈولہ کُن ہتِن ون

چھو ما اسہ سارنی مارنہ آمُت
سِہ دستہ بازما گژہ رنگ نا دار
کُشُن دِت تیر رتھ نشہ ڈل وسِت پیو
سنبالُن دم گُشس لاین ڈِکس تیر!
رتھس یٹ تل سوٕ بر تھِن ہت نمتس گو
گژہ ہت سیتا یہ وُنہس کھٹ گوی لال
کرُن فریادٕ گبرِس لیج سہ دِنہ ناد
کُشُن بوزِت قشوٕنس پٹ پکِن گو
بھرت راز ان نمتِس اسبندزالُن
کُٹھِس یٹ کلہ ہت تم کلہ ناوٕ لن
لبسمہ گژہ برہ تن امِہ چانہ تیرہ!
اکوی گژھ نا گژہ ہُن کو نوژجی دی
سُہی کتھِ تیر دِنُ فیری نہ کِنہ مای
مِہ وُنمی بوز پُرٕ یارو یا ژل!!!
وٕ چھِنہ لگ سانہ سانہ نُس گُشمس کُن
اکِس ڈیشان زٕہ چھُس کیٛا ہاوِنم برِیش
ژہنن تراوِت تتھ پٹ تتھ بلا ویر
اکِس ڈیشان زٕہ چھُس کیٛا ہا تم برِیش
برِان شادی ستھاہ زن یِہ لُوزاو
دتھووِن ہو گژہ ہواس گرہ پنا لوٕ ی!
وٕ دان نتہ موج مار ان آسِہ ما پان!
دِیُن تس گرمِہ خالی گرہ بنِم یِن ہا

گُشس گرخوش گمت مژگ لدنی
خبر کنھ زِ چھی کیا چھک گُراہ جان
ہم وُٹت اوس یم بنیوم سُو مارن !
بھرت نلِنت و دِنہ دستھ حال بوزن
گرٔ ہو پانس ہتو پنچو یویہ مودن

پتھ ریٹ پان ترأوت لگ ودنی
سُونگ سازاہ کرِت زن سِر بہ تابان
رٹک کرٔ دن ژٹک پیادن سوارن
دٔنِنہ لگ حال بوزِت تس گُشس کُن
کڈہ یو تیر دِت دن مولہ گردن

لوتہ گُش نہ اتھ بھرتن تہ بیہ شترگنن مارہ گرٔ ہن
بیہ لکھمن جون بدلہ ہنہ خیطرہ میدانہ جنگس منزین

لَون یان بوز دنس تیر دارِت
لون یان بوز ترأون تیر یتس کن !
کھڑس ژک جہلہ سیت لشکرِ کرن ڈاس
گُشن دِت تیر تم مارن شترگن
تسندی بیمہ سیتن سا سہ بد مود
ہزیمت کھِو سپاہو ژورِ تم ژِل
وَدِن گی رامچندرس نِش وتک زار
شترگن بھرت رازہ مارہ سیپن
اسانِ دون رامچندرن یم وَننَ کیاہ
اسنِہ لگ رامہ جو بامت یہ بوزن
زہ دتھ تھٔ گژھنہ تگن کر یانہ معلوم
وَدنہ ہت لکھمن فیرِت بہ دنس
ہم تِل دُنہنت ژہ یلہ سینا کرِت خوار

زٔہنن تمہ تیرہ سیتن بھرت مارِت
ہندنین سِر یہ تمسُند است سیپن
کتھاہ چھنہ کیت مارن سا سہ بد سائس
نتھی رَت پیو مژ لو میدان گی سوُن
ژلِت گی زندہ بدُوی پانژدہ رودِ
ژلِت نِشہ رامچندرس وات بلبلِ
دو ویرس بالکو کیاہ گر تیھی کار !
مرِت تم سار لشکرِ خوار سپین
دِین لکھمن جوس کن گومین کیاہ
کرن کت سرہ لکھمن جلد موزن
وَدن تم لکھمنن وون تم زہ معصوم
وَدن وارہ تھٔ پیو ضعف انتس
سہ تن زالِت تکمہ نِشِہ ترأوِہ ستھ نار !

میگنادنہ اتھہ لچھمن چھُن زخمی گژھان۔ بیہ لنکایہ حکیمہ سُند علاجہ خیطرہ ین۔

وتھِن تم اَسارچی اِہم راٹ گالِن
ژہ بی بہ وادیا چھُنگ چھُی برابر
یہ بُرادن وِنِت لشکرہ ستِن گو
وتھِن تم رامچندر رنہ مژہ ہند لالی
وَنِنہ لگ کیاہ سنایم کم سناچھم
اَلِنہ لگ یژ ژلنہ لگ دُور بانی
وَنِنہ لگ کیاہ سناتِس ماجہ کیاہ گوم
وَنِنہ لگ کیاہ سنانِہ ماُفنگ میُون
تِمن وُچھ وچھہ نان چھُس لول یژ جوش
تِمن وُچھ وچھہ وزان یژ لولہ ستِن
غمن اُن زور تِس لگ دِیہ وُڈھن فلِش
وَنِنہ آکاشس لگ تس لکھمنس بی
مشک کتھِ مُوج چاوُن چھی یوتریش
لوَن بلہِ دژ نظر ڈیٹھُن یوان فوج
لوَن بلہِ دژ نظر ڈیٹھُن یوان تم!
گُشنو خوش روز بیہ کمتام چھہ لاران
گُشنو خوش روز واراہ لوک چھہ لاران

گرن تِنھ خوش ست دربار زالِن
بیی بی ژ کھ مہ بیت پکہ چار گنہہ کر
وِنِس منز باگ ڈیٹھُن گُش تہ بیہ لو
ژتس بیہ پیوس تس بیتا بہ ہند حال
اَلِنہ لگ لگ وَنِنہ چھیم لولہ اَپت یم
گلِنہ لگ یژ ملِنہ لگ سُور بانی
یمس سیپُن وُدی یم زنہ وِن رد
ژہنم بلہ کرہ کڈت درہ زونہ لگ گرو
پوَن سیتا ژتس روزِن نہ کِنھہ ہوش
پیوَن سیتا ژتس گُل ہولہ سیتِن
سِتھاہ دُود تس جگرا دہ لگ منگنہ تریش
مہ وَدہ با پوتر بران تریش ہت چھی
بینی معاوضہ دِنی گرمت بیی پیش
اَسَن بالیس دِیُن وُچھ با تِمن موج
اَسَن بالیس دِیُن وُچھ باچھ کم یم
خوشی گرہ آسِن اَسِ ایت بجایہ پراڑان
پژنہ اَتھ سیٹ نِنُن امرت ہو چھہ مارن

لوتہ گُشنہٕ اَتھ لکھمَن جُوان مارہ گژھ ہسن

بیہ اَجہ رامچندر جُوان میدانہ جنگس منز بدلہ ہنہ خیطرہ بیُن۔

ٹلمُن تام تیر دِژہ تم لکھمَن تن
دِیُن مارنم ژلم پاپو نِشہ مَن!

کڈ نہ لگ زورہ لابنہ تیر تَس لو
سَٹھا بلہ مارِ تم لشکر ژلنہ لگ
سپین کنہہ مارہ کنہہ باش ورہ بلہ گی
ہزیمت کھوسپا ہو گیہ از کار
تہ بوزِت رامہ جو تھکنِ وِست پیو
ودنہ لگ لکھمنس وبرس تہ کیاہ گو!
ودنہ وتھو دراے تس سیت تم پہلوان
یُرنہ لگ تراہہ تراہے اُش ہرن دراو!
تلکہ خوتن سہ چنداں فوج ہت آس
وچھو دیہ گت یہ منزل زیوٹ کیا آس
انگد وتھہ کیاہ ونن یم لوک فسانہ
تہ بوزنہ بیت کرو دی سربہ سپین
جہل وانس سَٹھاہ لارِن پدس آس
وچھنہ سنگر یو لگ ڈیٹھن انگدُ مود
وونُ دپ کُس ستادا اندر چھو ژاگن
یہ وچھو زامُودِنن آکاشس دِژ ژبال
گیس لارِن تمو نِل کِن دِلس تیر
تلک تیر وستن آکاشس یژکال
تتو ی نام وُوت ہلمت رنگ ڈیوٹھن
کُرن تدبیر بیت کیاہ وِن چھو چارہ
صلاح کرِ تم دِنک پریت بو دارِت
تتھی بِیت فِنور نِل تم سخت بالا

ونن چھی لکھمنس ویرس تہ کیاہ گو!
تسندی بیمہ سیت مُورزن اللہ نج
ژلنِ تس راچندرس پٹ پرن پے
ودن گی رامہ اوتارس ونک زار
ونہ لگ لکھمنس وبرس تہ کیاہ گو!
وِسِت آکاشس مادرتھ پٹ پیو
انگد سُکریو بازامُودن، ہنومان
بکِن لشکرہ ستِن دربادربا
کرُن نابلہ گرہت لنکایہ تم ٹہس
کُلاہ ڈیشت وِسِت پیو دہ گیلاس
کڈک دُرن یم زیہ لک تانہ تانہ
زلس منز لوینہ سپین ہتونہ کانین!
کُشن دِت تیر تس لٹے کن فرت دراس
کُلاہ اک مورہ ہرت زاگنہ لتس رود
دتوس تم تیر سُولنس تت ستنن تن
کرک نِل دُونہ فے وُچھتوسند حال
تمس پٹ بنہ کِن ہاہو رکن گیس زیر
پتھر پیو نِل بدن بلہ گوس غربال
تہ ڈیشت ترام آسِت سنگ سپینن
دُو یورِ نشس بالکو اس کرآوارہ
ژھنک تت بر تلس نِل یم زہ مارت
کرورہ بدِ کھارزن اک موبہ والا

دِپان برہ وٹھی ہموزہ ونگ سوکُٹ گو
تلُن تم بال تھدہ دُونہ وی کرگ تل
جہلہ سیت تیر لایِنُ تس گلِن دُون
تہ حسرت رامچندرن ڈیوٹ یانہ
کمان تیج تم دِپُن ون گُشر بومارن
دِدِنہ لگُ ڈدہ سیلت ژٹ تم پنِن پان
وُچھن بالگ پننُ آوارہ ڈیٹھن
مرتا گومُت تس سوری قبلہ
پِنِن ڈیٹھن گمت تہ شانت ساری
گمت تم ماال سندہ شفقت نشہ دور
ونس منزباگ مادر زاد فیرن
گرہین گرہ دی یدچہ رزہ آیس واٹن
دِتِن تم ضربُ لُدلک پان پانس
دِپُن سنتان چھیم پادان دِمک میوٹ
ونِنہ لگ یم مہ ون سنتان پانن
گبورس کنڈ یلہ کھورس اژن چھی
گیُرندوی وِدان اُتش قطرہ تراون
دپیونگ توُہ مہ پکتو ننہ واری
پزنہ پیادن سوارن سیت کھیلن
پھٹرپٹ ننہ واری پدمہ تھوتو!
رتھس میانس کھسِت لڈ تو مہ سیتن
لون دِپنس ژہ چھک یمہ بازہ ہاون!

تتوی لٹ لُٹ پہتی اُو ہا گمت کو
وچھو تم معصومن نام کیاہ کرس زل
سمیرس تل دِپان تر امِس سپون سون
سپُن کرہ ودی ہرن اُتس دانہ دانہ
اسنہ لگ کیاہ سنایت اُوس کارن
اما دادس دواژ ہانڈن چھو آسان
اچھن منز منہ قل زن وارہ ڈیٹھن
دلیس رتوی ہِتن ماکا نہ وبلہ
کنڈوپٹ آیس فیران ننہ واری
کران ژھپہ ژھپ ولس منز باگ زن ژور
تہ ڈیشت تس بیبس زن پران نیرن
پرہ بس کن وچھان والنجہ پراٹن
کرن پانے تہ پترن پیوس پالنس
تہ مازانن یکِن منزل مہ چھیم کرلوٹ
تہ مازانن مہ ما دستار والن
اچھو سیت بب ہمتس سوی کنڈ کڈن چھی
تُسند بب چھی کلس آدہ کنہ چھاون
تہ مازانن ہمی مارن یمہ ساری
یہ گویُنت راژپٹ آ کاشِ ملن
یدرک سا مانہ چھوپتو نہ نیتو!!
ہچھو کیاہ دُشمنن کر تو مہ سیتن
ژہ زانت شرتی چھک تلنہ لاون!

شترہ سندہ ندیہ نشہ گرتریش ژہ چن
شترنی چھکہ ژہ سیت کیا اوس ہن دن
ژہ کیا اسہ سیت اسوی باکراون!
مہ دری تسنزی چھلیس مالیس نشہ زاس
مہ دری تسنزی چھلیس تہ برزہ چھم نال
ژہ نش مہ یت بو دمہ مہ ٹنگہ تلہ لاف
بو چھس پیوہ مت ژہ کراستادہ تھاوت
ونن چھس لاف دت دیوی مہ چھم ماج
وفی ون لاف دت ژھمی پنن مال
سوپرن سیت ہو راز وگئی کوم!
ژہ گنزرت لینکہ ہند راکھس چھ مارلن
ونت فن رتھہ رتھہ انیچ شہ او چھم
لدم نے سر بہ تیر وسیت زالن
دپن سر لبس بلہ ک سا بانہ سورم
بلہ ک ساما نہ سرین لدسہ سوری!
کمان شیرن سیئن استادہ برجنگ
بہ زلنہ لگ تہم بارن اسن آس!
کھڑک زک جہلہ سیتن لو نیک کالن
سلاح سوری تمن پٹ سارہ ناون
دپان پہ پھل فلس نشہ رک نبر درتہ
چھنا بر گبرہ سنہ پڑھہ بان کالن

پرنا اشنرس تہ لادن شترہ سنز ہن
گرنا نیتھ فوج ہت بارنہ اسرین
کمن گرتھہ رازہ آیلہ تھلکہ ناون
کرے لشکرہ تہ شہرس ساری ڈاس
کرت ون شانت یت ژہمی پنن مال
چھونے کرمت مہ تمہ ماتا بہ کتہ باف
مہ جانی دری چھ کرون زندہ تراوت
اکی رہہ کنہ سیت سوری دزی فوج
سرف مازس اندر دلن ابرہ نے آل
پبنہ آمژ چھیو کنہ کوندہ چھے اوم!
ژہ مارنہ آئی زمنس آس زہ بارن
بو سرپس منکہ دلن یت واتنادم
انت ژی نشہ دلن آکاشہ والن
چھم تیہ بلہ گرن ژہ مہ دور روزم
بہ اندہ گٹ گو تہ گبرو مول موری
وچھو سمسار سوری دلو بہ رنگ
گلس پٹ کن تھورت ہل زان کھمن آس
نمن لنہ آک نہ زخمی گوس پنن پان
سیلین نزہ رسا ری زور ہا ولن
سپاہیں خالی سہ پھل نت بیوا لک ناد
گبر تیرن ملبس دستار ولن

دچھک بہ کسنین ہیوگہ مرن وزل گل
سنز فوجا تمن سیت اوس یت ژل

راجہ رامچندرجُون بیہ ہنومان جُون تہ بیہ لشکرک لو تہ کُش تہ اَنچھ مارہ گرُھن

سِمرت آیس تہ دِتو ماس زورہ تھہ کان
سیپُن خوشدل وُزھک آ کگاشہ وائی
تہ یوزِت خوش سُٹھا سیپن زبارِن
تہ سنابرِت تمن سارن گرزک بارہ
وَنِتھ لگ ماجہ اَس ہی نوزہ زائے
دَیکُ تہ ماجہ لگنو رمہ تہ شُن آئی!
بازکہ بچہ تس نشہ مزہ راوِک
وُچھِت سیتایہ بلہ تم پرزہ ناوِن
تاُت اَن اُن بچک ہا وُ نہ یوزُن
یہ وُدُر وُنُوی لو یم بارس گنشن زان
یہ موُر وُنوی رامہ چُھہ یتھ لیس وُنِدرا مرن
یہ موُر بچم لچھمن لُوکُٹ کَرتس اَ دارہ
بہ موُر تہ نُوی دُو بارہ لینکہ یم ناش
بہ موُر وُنِت یُم نُوی والی مارِہ ناوُن!
یتھ پِتھ تِہ وُ دِیُم تُھو کِتہ کیاہ کرِہ گوم
تہ نتھنی وُتھ تہ بچھس چھی دِیار راوُن
پتھ گُرُم گگے زہ بارِن پان مارُن
وُچھنہ لگ ماجہ کُن شرمندہ سیپن

وَسِت پیو بر زمین ناران ناران
تمِس سیتایہ زرج وُندہ نِش گرائی
ہتک اِیٹھن زنِت ہند تاج زہارِن
اراُن اگے ماجہ نِشہ آسک گرزخوار
اَمارَت جان چیز اَہ ہت زِہ آئے
اینِدہ ماوُلیُم کیا چھوہ زُہیہ کُروائے
تُلُک تم تاج بَن بُن ماجہ مارُک!
سیپُن دِلیہ تہ سِرت سامانہ تراوُن
لیچھک تم سِیبرُن باوُنہ گوُزُن
بچھس یم بالہ پائے نگالہ سرفن
بہ موُر وُنُوی تمِس لیی چھوزا مرو۔۔
یہ موُر وُنیم شترگن لنکا زاج نارہ
بہ موُر وُنوی پکِن تیُو اَوس آ کاش
گُرُو کیاہ کار تمِس کرہ گژہ ہیوُن!
بوزا لُس پان تس سیتا دَرۂ ہاوُم
اَزان اولاد ماس ماجہ مارِن
بتو لاکن اَزائی مزدہ چھاوُن
ہرَت اَرت اَش ہیتھا درندہ سیپن؛

سو گرئیس شنہ رنگہ ڈیٹھوٹ نفیس چھوی
غنیمت زان ونگن زان سوزان!
گرٛھی بدبلہ ڈیشن کھیلہ ناوی
نیو لاکن ای یلہ زان ہمند جوش
دِپن ستنا یہ یلہ دچھنی یہ حسرت
تو بلہ دیچھ نلک ژ نالہ فریاد
پکن گرٛے کم زِ یاران اچھ سین رای
نیک تت موج تمہ یلہ دچھو سو حسرت
گرن لیلا شرن سین دلیس کن
گرن لِک نالہ مت لتس لکِ فنہ زار
سِتنا رامچندرس آس ژ ہارن

مہ ترا وس یراکس من ذرس چھوی
پکاہ آسکنہ مالس نِش پشیمان
بتیس پنیس ستن ادہ میلہ ناوی
دِ مرِ شینس گرٛھی رُو زی نہ کیہہ ہوش
سپن بیہوش اچھو ناہ لس یکس رت
دِپن دچھو نیو اسہ تا خلف زاد
ونہ اکِ الشرس کنی دِن ژہ کر یای
وچھن ستنا یہ نتر وکن ھرُن رت!
ترایتہ ہادِ دشن کاس اندہ کار
ہیہ کیاہ کرٛ ژہ کر نفس ون سٹھاہ خوار
اچھو کن وش ذرت رت آس ہارن

آشِ کنہ جو بہ رت چھس لو ہاران
ستبارامچندرہ پراران چھے

نشہ نار کنڈ تھم پیو شہ باران
چارہ کر نارہ ترِ جیندرن نہ تارن
ژی چھک آرہ زسِ والنجہ سارن
ژی زندہ کران ژی چھک مارن
ونہ چارہ او چھان پتہ پتہ لاران
ذرہ نالہ نارہ زِرہ پان کھارن
تَن نارہ دزان مِنہ کن چھ ژ ہارن
ژ غمہ کیم جگرس آنہ چھس لوبھارن
پرٛ کاشتہ نینہ شہ اگہ بت چھس لو داران

پشہ گو نہ ہن ہن نار نار گے
ستنارامچندرہ پراران چھے
ژی چھی یہ ران میان گاٹ لنج پری
ستنارامچندر پراران چھے
دِنہ نک تہ سرہ نک ترِاوِت بسے
ستبارامچندرہ پراران چھے
دِگس ستہ نہ آم پنرمان جوان بے
ستنارامچندرہ پراران چھے
کرٛ تہ ٹھ گرٛھ تلن بارہ مہوٹ آیے

زیٛوٹھ زانن سمسار منہ ہشرنارانن | سیتارا مچھنہ درہ پراران پچھے

مارتھس مہ نو فنہ چھی آدن

یادن وندہ یوزو تے جان

کُن تھاومنہ کُن ہمن سمودن
دُی یلہ وُکھن دمنت استادن
وُتھ پتھہ ینین دُون ابجہ زادن
کیاہ ستادن بُوک ہمین اولادن
پرزہوم بابہ نی سدن تہ سادن
کتھ کرمہ یوزنہ چھنی آدن!
نرقہ قد لگیوستارخ شمشادن
یمبرزل شندہ یو دُون پوشہ یادن
دستھرے سبزی ایچھ ناگہ رادن!
کنہتہ نوچارہ اگہ لانہ نن وادن
کُن تھاؤنتہ منہ کن فریادن

بلبل تہ ببہ گُل نالان چھی
یادان وندہ یوزو نہ جان
یم درزی چارنہ خونہ بڈ پھلوان
یادن وندہ یوزو نہ جان
کیاہ ستا ژلمنا وندکے ارمان
یادن وندہ یوزو نہ جان
زوپہ نتہ سنی مانھند تل یاد
اَتھ رُٹ کرم چھم ستھا ارمان
یادن وندہ یوزو نہ جان
یادن وندہ یوزو نہ جان
متشہ بادہ پرت کینسہ نِٹ پھو گندان

نہ یہ دُنی ہبا نور سیمہ صیادن

یادن وندہ یونہ جان!!

پرکاشہ چارہ نو لانہ نن فسادن
ژانِ نوم امرت چھکے سمودن
دچھن یلہ زمہ جو دونا سینس رات
ینن یلہ زوینہ کہ ہشہ تول نس اوس
نون تنہ تیتھہ لین چھوی راوست دی
زانن ہیت وچھ کیا چھیت زل نول

یم زول اگنیان تم گول پان
یادن وندہ یوزو تے جان
ہین ایژھ نزہ مہ ہسین زاہ منش زات
زدنی تراوِت ژھنہ ایکسان گوس
زانن تمہ زندگی زینت کرن گے
ہین یلہ زان پانس پون زن میول

ندیہ سیت میچ یامت ژہنہ گمز جوٗی!
یوٗن تُت نوٚتہ کُش دوٚنہ وۍ دوٚباکن
ذنان وانی تہ گوٗنگ پۍ وۆک بوٗل
نتۍ بوزک سوٗ سوٗرتۍ اَتہ سُس پانہ
دِلاٚ کرہ ہوش یٚا وچھِن ژَھٚدیہ کارن
ژرہکٲنۍ یُڈوَے گژھ ہم آسن مہ راحت
کرِک تیٚتھ اَز بٲبس ہُنِنیس سٕتِن کار
ژھٲنن یم اَچھ وٲٹ اَتھ سرفہ آلن
دِلاٚ وتھ ماجہ مالِس پٹھ سکر کال
ژہ یُڈوَے پاپوٚ یب مٲج مانگ
ژہ یُڈوَے واریہ چھک الماس گردن
مہ دٕمے خوش گژھی ہُتھ بوٗل نتہ ووٚ
ساٚ اَشبو سوی دِولت لُبس زندگانی
ہیٚن کیٚاہ کرِمی کرنک ژہ پیدا
اَوماسی یمہ ژہ کرنے در شکم جاۓ
غلط بوزت خلف اوٚسک نبرد راک
اوٚ یا یامرت وچھنہ رٕچ چوٗن احوال
تِلت تحفہ کوٚ چہ کِت بلہ للہ ناوک
اَچھن ہُندہ گاش ہوٚر چھنک وچھوٚمے
غبر چھا کیاہ تِمس روزس ژہ لِشہ آش
دُہ ہَن ہنز کِت چھکیا دوٚبہ تر ژہ چھاوِت
قسم چھُم بلہ سنلہ ژہنہ ہی ژہ تراوت

گرزنہ لشہ شانت سیٚپن بلہ ٹھن جوٗی
یدلن وار اتہ سینس ہیپن جاک
کھسن ہنگہ ہنگہ شانس چھُمی کھسن شوٗل
تھوٗن ہنہ پاہین کِت پۍ نشانہ
گبُر مالِس تہ گیرس موٗل ، اَران
گبر چھُک کال زوٚنینس ہِس اِب
سرکُس تِتھ پانہ یُڈ آسک ژہ : وتار
لبن تم لعل یم ہب سٕوج ... :
سِدرت آسی بہار وزی مہاکال
سد اشیو ہیہ اوٚما اَدہ گرژہ زانک
بدرگاہ یدرِ رجا رُوب سیٚپن!
یگاہ چھی پھِل تمک گوٗنگ سینہ لو
اَوماسی لیسہ کھما کرہ کرو دِچھانی .
ژہ ما آسی ہین کِنہ کنِھ اُمید!
ژہ وچھہ ونِ پاپیو فبری نہ کنِہ ماۓ
منٹھی اَدہ کھن وچھت یلہ نِتھ نن زاک
کھما کرنی دیُن لوکن یہ چھُم الال
وچھن گژھ خاصہ دُوہ کیٚا دامہ جاوک
شکمہ نبرت کرن والنچہ اندر جاۓ
پریم بُرنے یہوی چھُم سریہ پرہ کاش
یوٗن چھے فِرنہ نون چھے وُزہ ناوِت
کسُو اَدہ پاپیو ملہ یک ژہ یادت

سیبپنکھار اوٗنن بہ ہندر راجہ رامچندر حضورس ییٚن تہ لکھمنن جو نہ اتھ تمسِنز نس ژٹن

یہی کتھ سیتھ تمس گراوُس معلوم
کھماکرنے زِہ مالس کُن وُچھت زات
تہندستہ وُچھت لُودی نہ کِنہہ ہوش
اُوماماتا یہ رُچھنک گژھ منتر نے
غلیمت زان زہ دُنکن کرنہ رت کار
پگاہ بلہ نم گژھن نیرت بہ آکاش
گژہک سیناس بُد دیوانہ لاگک
نتی راوُن مرِت لبہن زہ لنکا
حتیٰ المقدُور ازبد چھُی زہ طاقت
دِلا خوش رُو زنو دُنکن تھدِ تل سوز
وُچھن یُن ترِلن بو گن ہتدراجہ کُت گو
بیوان تبھکن وسِت دُونہ دی دوَن ناد
گرافریاد تراوُن نالہ لاین!
گرادُونہ دی سہیت ہیامن دان چاپ
گراژایان دندوبیرت گژ دوان ناد
وُدان تھُو تیھ دونہ رنگ پانہ آکاش

دپن سیوکرم دونہ چھم یہ معصوم
زہ زانس تہ وہ دوہس پت راوُرت زات
لکوک زہ دتہ اتھن زر دیوک زن پوش
زہ گُرنے گُوزہ گُوزہ دُورِہ نِدے
اُومادیوی تہ شیوہ جی چھُی خریدار
اِمہ وُنی پتہ رُوزی نہ میلنچ آش
بتھن بیرن گُوفن تل پانہ زاگک
تُسند دُشن وُچھت روزی زہ شنکا
گُرک خدمت غنیمت چھُی غنیمت
پتن دم چھُی پزُوی وُنی پزُوی بُوز
وُدنہ لگ زان پابت گُش تہ بیہ لو
مشن ادہ رامہ جو سیتا پیون یاد
گرام پان پنُنوی رزہ کھار ان
گراڈونہ گن دوَن رُوپس لنِن ناک
دپان وُچھُو پتہ واس ناخوف زاد
سپن تہ تبھ دونہ دی گیہ نِراتھ

گرنہ فریاد دونوی لگ نہ وُنی
رتھس گن لگ دونوی نالہ دِنے

بالمیک رشن امر نک رُود والت راجہ رامچندر تہ لکھمن جی وغیرہ فوج زندہ کرُن پتہ راجہ رامچندرن استہ سیتا جیہ سیت لیتہ کرنہ

سُود والمیک ریش گگرہ اُوس بُنن	دِوان تپتہ تہ دونہ دُنہ کچھ رت

دِچھِن تم رِتھ یکِن درِ باوَ درِ یاوَ!
یکِن تنِز دوتنا یلہ ڈیٹھن بیردی کا
بکِن تیتہ میانہ تختیہ ستن گو
سنگرہ بٹھ شبن زن تم پانہ گالن!
تیتھن یوگی شرن لگہ نا بوپار ری!
دِپن یُدوی تیٔنے کانہ موڈُت پرون
سپن یلہ زندہ تم سارِ ی دوباره
گرہ ہت تنِ رِش سندِس خجرس اندر ژرے
دَیان یُت تام نہ میلن بہ بوت رات
سہ سیتا یلہ ژلِت گیہ نالہ ترا وان
اتھن دون تھپ کرِت یلہ ہاوِنس تم
پدِرن لگ میٹ دِلن ساری تمن دون
اسان کھیلان کِندان فروک منادی
پترا پیتر ہت شہرس اندرہ گی
رشس لگ پرژہنہ ونس حال سوری
رشس لگ پرژمنہ تس گیا غوصہ گومیون
پکان تس بیت گو دِکلیو زلن قند
اندرہ سیتا نبرِ کِن رامہ اوتار
دِپیتم رامچندرن وتھ نیر نیر!
وِدن سیتایہ دُنس چھکٔ ژہ اوتار
تمی ڈیٹھم سِٹماہ دِن یینس نیر
بونی نیری ژہ گیا اد میون چھی غم!

دَنہ لگ چھا خبر کس یتا بنت آو
ژِن آہی بلن یم سارِ بیمار
وُدُن داراہ دَنہ لگ ہی سدا شبو
کرِن ووزملہ امرت روِ دوالن
ہرن امرت تہ تم گی زندہ ساری
سپن وُنتہ زِندہ یلہ تم امرناہ چون
تمس سیتایہ مَن گو سنگِ نخارہ
گرن برِ بندرہ چھتو گیا گیس رے
پنن پُت رامچندرس ہاتہ زانت
نین رِشس رامچندرس نِشہ زہ ستان
ژرن تل تھرادہ یاوِنس تم!
خصوصاً بھرت بیہ لچھمن شترگن
نکر گن گی تمن دُون ہت شادی
وِدنہ لگ رازہ تس سیتا ژلِت پی
خبر چھا تمہ ژہ ہنوی مایان موری
کرم پی اوس کرِمن کارہ کم زون
وچھو گ سیتایہ تھوت برکرت بند
برہس ہت ہوٹ ونس ویلہ نہ زار
دِنگِ دو کھہ دُن ژلی شہرس اندرہ فیر
وِچھن چھکنا جگرس چھم ہوان نار
چھوا آخر گرہ گرہ ہن نیرن گرہ ژیہ
گرِہی درِ یاوَہ منزہ آئِ یاوَن فراہ تم!

گوڈن یہی بلنہ لبہ ژھ آسہ غمخوارہ!
ترم ترہ نہ وَی برادرہ چھی بلادیہ
بزہی بوزک تسلی گوم ازہ جان
دیاکرو تھ ژہ کیاہ چھی ماہی میانی
دونہ وی لولہ نارہ بیت دزن آس
گرنہ لگہ رامہ جوتس زارہ پارہ

دویم آسک نراین پانہ اوتار
زمینس سیت سوون آگاشس ازتیر
بُدا اوسم ژہ واتن یم زہ سنتان
ژہ گژھ فیرت شرن کرہ بارہ زانی
سرگہ منزہ راسہ منڈل زن وزن آس
لگس تمہ کتھ وتہ تلہ وارہ وارہ

رامہ چندرن دپ برتھرہ لہ

کرہ آنند پلنہ کرے!

کرلہ کیک ازلہ اوسی!
دیاد و گن ون سندرے
کم کرک تازہ ہمیہ مالہ مایہ
ژمایہ روزک کوتاہ زرے
بوز وندک وِگن ژلوی!
نیرہ وچھ یمہ پنجرہ ژرے
بارہ تلن دارہ بلہ نہ گوی!!!
تارہ لگہ یہ ژہ منز یمہ لرے
ہاو موکہ واکیا چھی غوصہ
تھاوژہ تس وی کیاہ کرے
رچھ کرت اچھ منز باگ تھاوت
ترہ ژالن پزہ تارہ ترے
چون دورہ رستھاون بوزہ
اوّل آوارہ چھی لول برے

کشٹ تلت الیشرن کوسی
کرہ آنند پلنہ کرے
بانہ ژہارن چھی ناگرابہ
کرہ آنند پلنہ کرے
روز پرسند شتھر گلوی
کرہ آنند پلنہ کرے
غارہ تھم تہ تمنا دراوی
کرہ آنند پلنہ کرے
ترأو ملالہ یمہ اچھ یمہ لوسہ
کرہ آنند پلنہ کرے
دری ہاوت دری ہاوہ ناوت
کرہ آنند پلنہ کرے
گول شتھر شمت خوش روز
کرہ آنند پلنہ کرے

واتہ ہی کرتہ سامانہ تراؤن
ہول کیا ئول کمس نہ مرے
غار رٹت تمسنزہ وِیرے
غم کھوان چھک ئت ما زہرے
رامچندر ان یا مت یہ وُنلس
لچ سہ ژاپنہ پنپنہ نرے
شینہ مان زن مترُ نہ آیئی
کم دُپئی ژہ بگر دریئے
پُوشیہ کُت چھمنہ پوشن پایا!
رُوشہ دیتھم مُوکھ پوشہ تھری
یی وَندس گوتس ہیہ مانے
رندہ بوزک نہ زندی مرے
لولہ نارن جلاوہ رٹن
یی وَنن ون مہ یارنم دری
ماجہ دلویہ کُن گی شرن
نہ وُن زان آسس لچھمز درے
گانش ئت ہننہ پرہ گاشن نُون

سُود کیاہ نیرو سُمود راوُن
کرہ آنند پنپنہ گرے
یُس مرت گو سُوکتہ فیرے
کرہ آنند پنپنہ گرے
پنپیہ وسرت جلاؤ گنڈنس
کرہ آنند پنپنہ گرے
تمہ یہ وُنلس پنپنہ شاے
کرہ آنند پنپنہ گرے
تُوشہ کُت کنہ ڈیٹھمنہ مایا
کرہ آنند پنپنہ گرے
تمہ خوتن دُور رژالے
کرہ آنند پنپنہ گرے
نیلہ وٹ ما پنن ژٹُن!
کرہ آنند پنپنہ گرے
آسہ ژانس لیبلا کران
کرہ آنند پنپنہ گرے
لولہ الماسہ سیت وندہ کھنن

پختہ سیپن من پختہ ہرے
کرہ آنند پنپنہ گرے!

مارہ کرنس آم مارہ متی
ماجہ زالیس نہ ورہ ژیلہ ہُورم
لاینہ آیس امس سیتی!

پارہ وَتی کر میون چارہ
کرایہ درایس تمنا سوُرم
پارہ وَتی کر میون چارہ

زٕ دٕنوی فِرِ مہ جوٗلشِ تہ پنڈِت
چھم وٕچھن ہان یم گوٗم ینی!
گوٗلہ ژٕہنس یوٗ بلہ ماجہ
نتہ مالہٕ ییٚ لنس گوٗنہ ننی
ہُل کرِتؠ دٕ تمہ دِشا مِترن
عیٖب سینؠن یمہ ہیٚتی!!!
سوٗی لیٚس ستہ آپوٗرٕ تری
نتہ میانِ پاٹھ لیٚس مرِہ ییتی!
وٕرٕ دٕنو وٕلیٚشہ برٕ زٕہ گنڈمہ
وٕن گیٚس گن گیم ژٕرتی
لَشہ گنجہن نارٕ نہ ژٕہٹہ
ہشہ کرنس نو کھ دِت پتی
ہوٗش دٕ لُم ڈیٹھم مِہ وٕنا
اوٗش دٕسُم مِہ سیت ییتی
یاوٕنس آم مِہ گوٗم ترادِت
راوٕنس میانِ پرِہ یاف کھتی
تم نیٚنس تتو تمہ حالہ
کیاہ وٕنِت ہکہ تس چھم سہ ستی
تیوٗت وٕ دٕم سیلاب بلیٚو
دلِ ژٕہ کتہ روزٕکٕ مرٕہ دٕتی
پُنہ چھوٗتی پلہ پیغام بوٗزن
دِیا دٕرج دٕپہ ژٕرج ساڈٕہ ستی

کولہ ژٕہن ناوٕ ہس گن گنڈِت
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
وٕتہ فرُم زٕنکہ راجہ
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
کوٗنہ چھُم وٕلِ کرمہ لوٗن پیٚرِن
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
لیٚس دِل برہ پنہ گرے
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
کوٹ کھستہ کنہ کوہ بال ژٕہنڈم
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
لَشہ کوٗتاہ کرٕ نم گٹہ
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
بوٗشس دٕسُم گوٗمُت ہنا
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
کیاہ وٕنِت ہکہ ناو منڈ چھاوِت
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
ماجہ نِلنہ کرنس حوالہ
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
اشہ سیت سور سمسار وٕنیو
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ
ادہ ظُلمت لدرٕ سوزن!
پارہ وٕتی کرمیوٗن چارہ

پانہٕ ووت آدمارن سۄرادۄن !!
گوس کیاہ آسم ترادِت یمہٕ تنی !
آدہ نیتنس ازان ملجے
مشکہ کرم شہرن سیتی
شہرن سیت کرہٕ نم ژنہٕ پاشی
دیوتا سیت گی آرہ کتی !
انِت زہٕ وم نہ ییت بوسہٕ س
ہیت للہٕ ترہٕ پاف کھتی
لیج ودنہ کور گینسہ یمہٕ زوِن
کورِ زالس سۄرہ گوم ینی
کورِ گرِ ھا !سن ڈکہ سدِرت
ڈِن بوژ ہارت پلنہ وتی
دیوتاہ دراٹے ساکھی دینے
درِ کیاہ ازم دارہ چھتی
کیاہ ونِت ہکہ تس سرگہ واس
دیوتاہ ہت سیتاچھی ستی
تو تہٕ ہنِ پرزن پولن !
تیتھ پرائی کس چھ نیمتی
برہ کرتس بوشامہ سندر
درہ لاجنس چھو یمتی
مال ژینالس چھی وینہ آدن
زال نم نارہ تنگل تنی !

آؤس لوکن دماغ ہاؤن !
پارہ وتی کرمیون چپارہ
دلیہ ونون تمہ اشکہ گاجی
پارہ وتی کرمیون چپارہ
زاجنس لاجنس واتہ واشی
پارہ وتی کرمیون چپارہ
کہت زلمنہ ون کیاہ کرہٕ س
پارہ وتی کرمیون چپارہ
زوہ یلہ تلہ سۄ الماس کھین
پارہ وتی کرمیون چپارہ
نتہ زِرت گرہٕ من لس پنن وت
پارہ وتی کرمیون چپارہ
مال بوزنس لگ ربونے
پارہ وتی کرمیون چپارہ
پرژھ انن عامن تہ خاصن
پارہ وتی کرمیون چپارہ
شیت کروہ آدہ اگن زونن
پارہ وتی کرمیون چپارہ
سرہ کرنس نارس اندر
پارہ وتی کرمیون چپارہ
کال راوی تہ تھوکھسنہ زاد کن
پارہ وتی کرمیون چپارہ

G.MOHIULDIN.

تتہ اچھن دزمہ پولادہ پچی
گٹ سہی گوم آلیس نہ پتی
گرہ ینہ دوہ پینشہ برم
کونہ ولس کیاہ کوم مہ ستی
گرہ ژہنس نبر گدٹت
واک اقسم ون مرہ یتی!
معنہ کیاہ یعنی کس بوزالیس
ون کیس ون بوچندن لتی
زوم کرم رنج کتھ ہنا
گوم اگیم کمن سیتی!
تبر دتنم والنجہ برت
اتھ ستکن نہ کتھو سینی
نارہ تلبر فنبس مہ پیم
رہ فرٹت نیرہ پٹ پربتی
تتھ بنبت الو نہ پت چھنہ لوان
چھک لگوم سونہ ون مرہ یتی
مفت مانگی مول چھا منگن
دانہ ہی کٹ بیم حاجتی!
نال دلنم تر لوکٹ گچھس
حال کیاہ لال کیم مہ چھتی
یس ژرھ جورہ جہاہی کری
ہندری نم نندرہ ہتی

کھٹ لوبدہ رالیس نہ تمہ کھو چی
پارہ دتی کرمیون چارہ
صاف ونیم کم پاف کرم
پارہ وتی کرمیون چارہ
شراک دژم والنجہ برت
پارہ وتی کرمیون چارہ
زانہ کس لانہ کمس لوآلیس
پارہ وتی کرمیون چارہ
گوم ونیدس اپزہ بنا!
پارہ وتی کرمیون چارہ
گوم اپارہ یپور تبرت
پارہ وتی کرمیون چارہ
وچھتہ ون کوت جلاوہیم
پارہ وتی کرمیون چارہ
مو کھوٹیت نو کھہ ینیوی دون
پارہ وتی کرمیون چارہ
دبہ ورت مولن ہیترن سنگن
پارہ وتی کرمیون چارہ
بال ژجیس نہ زالس لجس
پارہ وتی کرمیون چارہ
دی تمنس کونہ ورت راوہ ری
پارہ وتی کرمیون چارہ

آیہ کو نہٕ تَس بلای اچھن
درایہ تس کو نہٕ زٕ وکارٕ پتی!
سرِ یہ وانت چھُی ہنہٕ ہنے
بوزٕوٕنِ کیاہ وَنہٕ سرہو ئی

لایہ تَس کو نہٕ کرن اچھن
پارٕ وتی کرِ میون چارہ
وُچھتہٕ پرٕ کاش تَس چھُی فٕنے
پارٕ وتی کرِ میون چارہ

نُولہ سیتن اُنش آس تراوِن
چھسنہٕ مُولے برمژٕ راوُن!

رامچندرن دلیس کھُتم پاف
کس ژٕ چھک فِنِ یمہٕ نھانہٕ ہاون
تم دِ پس تورٕ کھماژ کر!
کس ژٕ چھُک یم نہٕ دراوہاون
پایہ ورزت یہوی مِہ مارلن
کس چھہٕ وارِ وت راوہ راوُن
تم دلیس تورٕ کر خانداری
یتہٕ بہت کینسہٕ چھیسنہٕ بُت ہاون
تم دلیس وتہٕ گرٕ ین گڑہی جان
بت سُولچھمن نت ماژہنم ولِ!
یہ ژٕ پاس رٕ چھم جگرس
چھسنہٕ معصوم چھُک تنبہ لاوان
وُندہٕ زن کو تس سنگ خارا
من چھُو چنچل تن دِمہٕ گراوُن
تمہٕ دلیس سُورٕ رم جوانی!
چھُمنہٕ طاقت تن نارٕ زالن

تمہٕ دلیس رُو دنیہ انصاف
چھسنہٕ مُولے برمژٕ راوُن
تمہٕ دلیس مژٕ رے نہ زاہ بر
چھسنہٕ مُولے برمژٕ راوُن
تا پہ نیش یم رچھہ میون تالن
چھسنہٕ مُولے برمژٕ راوُن
تمہٕ دلیس تراوِم مہٕ ساری
چھسنہٕ مُولے برمژٕ راوُن
تمہٕ دلیس وُنہ چھیس لرزان
چھسنہٕ مُولے برمژٕ راوُن
خوارٕ چھیس کرُن کیول نہٕ بکیس
چھسنہٕ مُولے بر موژٕ راوُن
رامچندرن ونیولتس وارا
چھسنہٕ مُولے برمژٕ راوُن
کرٕ ملیت ہکہٕ وٕن بار چانی
چھسنہٕ مُولے برمژٕ راوُن

ہوش نیو تھم ژٕہ پوشہ تولہ!
گنگہِ زا جتھس زن آمہ تاوَن
چھم ژٕہ رستنوٗئی کنہ ما ابید
کھسہ کوٗہن اچھ پوش چھاوَن
چانہِ لولکُ سوٗرم نمتھا

آژہ ماوت بیہ آنہ تاوَن
لُس ہیٚس ناجہ کرہ تبوت قُداس
پامہ کیاہ چھکُ وُہ دامہ چاوَن
کاژہ زوٗنی لُہ گتھم کرانوٗی
کھِین دِرژ تھٔیں کینٹن اَنہ کاوَن
نادِ دِمَی دِتھم نہ آلو!
ویادِ منیج چھکُ ویادِ یاوَن
ہرت لویلہ نی اَسٔس آمژ
کھیت ژٕ ہنس ام آدم کھاوَن
لوٗب مٔتا سوٗرِی بہہ دراہم
وُندہِ دُد مرت کیاہ شہلاوَن
لُس کرِی لُولہ سیت دستہ پوشن
اَستہ اَدہ لِستہ رکھ چھک داوَن
نارہ زا جتھس آوارہ کرکھس
بیکُ کُس لستی لسباوَن
جیٹھ سوٗرت منجھوٗر چھوُ وم
دِرہ ہنڈ ناب دوٗرت کیم تن

ہنکہ ہبر کڈ تھس موٗلہ
چھسنہ موٗلے برمُژہ راوَن
لُس ژٕہ گژھتی یچھہ چھ پیدا!
چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن
چھسنہ ژٕ ہترٕ شہ آسِس لوٗبتا

چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن
لُس پیادہ بیہ کنیسہ مٔنڈ پاس
چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن
پوٗر کرت رکہ دین ژا لوٗی
چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن

دادِ لوٗرم سہونہ نشالو
چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن
ہہ ترِ تیا چھس لو باجہ زامژ
چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن
بارہ کنڈ یلہ کھوٗرن ژا ہیم!
چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن
خستہ کرہ ہن تُس چھکُ روٗن
چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن
خوار کرِتھس نہ لو بارہ کرِتھس
چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن
لوہ پن زان سانہ ترادم
چھسنہ موٗلے برمژہ راوَن

یم شکس ایتہ رہ چھنیس بو وارہ — آسس یہ گمژ بو مارہ
وندِ سوتِن بودون پادن — چھسنہ موٗلی برمژہ راون
رات رانس کرک ہشیاری — کونہ لگہ تک پادن بوپاری
تمہ ناوک غم غصہ تراون — چھسنہ موٗلی برمژہ راون
رات سوٗرِت صبحس قل کاش — تراد سرین یلہ پردہ پرکاش
رش دیُس ون بو سنلاون — چھسنہ موٗلی برمژہ راون

دیُس نم رشس مژرتس برکماری — کھما کرتس کران برہنا چھوزاری
مہ دِس ایندا چھو برتھا جان چیزا — کرس سیو اژہ گنز رادی عزیزہ
ترین سے واکرن گرڈھ برتھس کن — دال وِمن یاف چھل کرن کھوتل بن
ترین ہن یاٹ پزراو دھرم تی دان — دندن گرڈھ برتھس نیس پین یان
مہ کر غفلت مژر بر چھیس استھا اول — گوبر گوتاہ اژہ آخر پان پینن دل
یہ کمہ وزہ چھی تس بر لس کرت بند — زہ تس ٹپ کیاہ بجر واتس نہ یا آند
دلیس تمہ تورہ رشس بالو یہ مودن — مس لشس چھی برابر دوست تہ دشمن
زخم امسند بلن بر دان دوا چھوی — آکس باسس امس اس نہ لچھ ہوا چھی
یہ چھوی ہت گرش چانی مہ دری چھم — امس کر چھی خبر کت جایہ تری چھم
تھی چھپس من امہ خوتن کانہتہ ماجان — کتن کت چھس گرہ ہن دن آسہ لازن
تھی چھی ودل یام نہ کنہہ چھو بوزان — مولی دہ چھینہ رشس بالو یہ روزان
تھی بدو چھت دو دزہ شر سزا جہ — تہ نابد کھت کران ورتھیہ راجہ
تھی دودہ شر نعمت نابہ فلس سیدیت — نہ نابد کھت کرن آوارہ گوتہ کیت
اند چھینہ نہ سنداد شد چھپہ یارن — پردی ازن مسز سو گھس والنجہ دو تھہ دا
سنھا غم کھت یہ نہ آرام انھا — خودی خود یام چھس سیتا مہ چھیم نا

مُشِ سوٗنت کالِس یَم نہ کنہہ وُدٕ
اَمِس نشہ یَم نہ کنہہ کوٗ ہِنہٕ رُن نمی کھو
اَمِس نشہ نہ ہرکھن چھُی لوٗل تھاوُن
یِہ کنہہ ژٕم اَڈِ جہ رکہ رتٕ مازاوُسم
کرُس خدمت گژھی یُتھ تتھ سٹھا شاد
وَنی لیِس راچندرس پٹ لگم پان
گژھن نزدیک لیِس نارس اندر تن
یِژہ ہُنٛد ہمسری تس سیت گژہ خوارہ
سیٖتن سیتا کھعڈت بہ وُن ژٕت غم
رِشوُید وِسے یِژھک راجن کھعٹت روزہ
ژہ گژہ دالنج تاریکہ تادٕہ کالِن!
یمہ کنہ وان چھُمنہ رامنہ تادہ رستوی
فِٹنا نوس ٹھبکیا ژٕونک واوُس
نہ وزم تن تہ نہ مَن واسناوُن
رِشوُیِدوِے یِژھک آنند ژٕپوز
گیانگ گیوٗ مِتھِمت نارس اندر تھو!
لُدِن اَدٕہ داد کِس دِکلس لگس جوش
رنج تیزی چِھمت گژپاٹ کھعٹت!
اَزک اَمرت تلگ دٕہ کھن دوبارہ
سوکھس دِنت سوکھس لہ بنیس نمسکار
نیم پانس ستن گینٛزراہ دِیَم گانٛت
ژٕتہ وانت بوتری کت تنا یہ ژٕنارت

ھَردِزٕہ نہ تمس داوی گدٕان بٕہ
رَنتِ لیُس چھُی منگن تس چھُی ژٕٹن زو
اَمِس نشہ چھُی منگن بِتس چھُی ژٕٹن زو
نہ روٕ لم زالن زنگار گوسم
بگردان پاف خدمت تس چھُہ برباد
سوٗ آسی میان پاٹھِن حال حیران
وچھِن گلزار تس نشہ دوٗر روزان
ژہ بدرستیتا تہ بہ تھارامہ اوتار!
اِئی لارن تتوی پانٕے دماد م!
رنج بہ گوبھہ ژٕت وانی تتوی بوز!
پرٕ یہ ہکہ لوٗ بہ لوٗ اکہ نارٕہ زاین!!
دزن دیپ نہ ژٕل نادہ رستوی
کرن آرپچ لوٗ وَندہ زوٗ رامہ نادس
بہ کنھہ سوٗری تہ کنھہ سوٗہی بہ سنادن
کونرج گیپ ژٕٹ ژٕہیدت کھعٹت وز
بہ لوٗ بک لیف دِزہ یعنی سوٗلس زد
شمک دٕس ٹھانہ صبر کرِدس ژٕہ سر پیس
پریم سوٗری تہ اَدٕہ سوٗری بہ راہ رتہ:
تلک پاٹھِن امسِن نشہ گژھہ اوارہ
دُکھس ٹیپ وانادِم بیچارہ ولاچار
کرہ مہیناہ فرم اَدٕہ چھمنہ کنہ بات
آدی نوی بہ کنہ ژٕہ اسم بہتہ لارن

سُوکھس پٹھ ڈوکھ چھت شمشیر لاران
اَتھ کرِ نہ رٹتھ رُوزِس کھڑت پانن
تسُند غم کھیت دُوہس پلہ سپن رات
تہ بوزِت رامہ جوگو تُرہ آوارہ !!
تِرہ باس اَیس تس بونہ کیاہ آم
دلیس تم رِشس ژہ چھکھ اوتار پانہ
ی سیتا چھ زمنس بوم آس
سِٹھا زاری کرِن ژی کُن گنڈِت مَن
ژہنت تراوِت ژہ مشراوِت امس مالے
ژہ گرِ نہ نگرس اندر غم غوصہ وِن تراو
ژہ پتہ زاری کرِت تتُ واتناوُن
دوہس راتس وِلس کم بہانہ

پرمیس روزِ وُٹھن وُالنجہ پراٹن
نہ زانن سپت پلہ وِلن رانن سپت زالن
موکلِ کرِ کھٹِ تلم دروازہ پٹِ رات
وَننہ لگ تس رِشس پتے کیاہ چھ چارہ
لگس دردِ ناحق گوس بدنام
کرُن اوسی لگن ہند گو بہانہ
زنکھ رازس یہ مژہ تلہ آس دراش
وَندان دِن رات ژی زوجائی یاد ن
نہ ماگن ژرت وِنس منز گیا مس پاے
بتاری کرِ جگک سامانہ سنیرا !
مدارا وارہ وارہ منہ ناوُن !
اَتھ سیتن میں نت نام بوپانہ

راجہ رامچندر جولن آشمہ جِگ کرُن تہ سیتا جیہ ہند زملنیہ منز غیب گژھن

یہ شیچھ بوزِت پکان سُن رُپ چھکان درا
کرُن شادی مُنادی درایہ بازور
کرک جایاہ مفر ربٹ برہمن
نیرِت بونہ پور کِنہ نتہ بوہِت سنیاس
دلیھنہ کنہ بوہٹ اک اکسیت نار دمنیشر!
بیرِ طرفن بہت آکھمہ گیانی

رشِس رخصت تتن اَجدِ یاپہ منز ژای
سمت رشن آس لگنس پٹھ جوا پور!
کرِ نہ لگ ژہ فہ گنڈِت وِشس سنن مَن
پچھم کُن اک دسِت مہاشن تریہ وِپاس
دُتر کُن سار سمسار کِ رِکھیشر
گِنان پادان تتھاوُن پار زانی!

سیمت آمرت تلیشیر سِلہ تہ بیہ ساد ہ

اگُن زالِت مگن زان دھیان داران

وَننہ لگ راجچندرس کُن بیک پا

سنیچ ساتھے چھِپی تری سیت آسن

دھرم پولُن پزوی یامت یہ بوزُن

حکُم بوزُن سوگوتُت وُوت لاران

پران یوتس تہ ونلس سار کاران

دَیاکرُ وُتھ مہ سیتا منہ ناوُن

تہ بوزِت گو سوُرِش لتس کرنہ زاری

پتِم غم غُوصہ زہن تراوِت نیر نیر!

ستی سیتا یہ بوزِت تراو تھِد باک

دِین کتھ پاٹ گژہ نت اُجدا ای

مشن چھُم وُن نشن ہو گوم بیداد

اما کیا کرہ یہ رَش چھُم ایستادہ

تہ دُبراوُن نت تام تس ستین درای

جگس والمیکہ یامت وُوت لارن

یوُن یلہ ڈیٹ سیتا رامہ چندرن

پرن پیہ راجچندرس لیج وَننہ زار

وَنم کیاہ چھُم حکم وَنکن بوآیس

دِپس تم تورہ انزل کرپنُن پان

تہ بوزت لیج وَننہ نار انبس کُن

کیس آوارہ ژرا لیشورہ نیر نیر!

گرک آننہ تلک یکبار سموُد

فِرِن سُنبِران پرن نار...

بگنہ منڈلس ژہ ستین شِرہ پیشید

ستین آشمہ سو پھل ہیہ یادکار...

شترگُن انہ تس سیتا یہ سوزان

رشاہ ڈیٹھُن پرکھوٹ زان پانہ نار...

ستی سیتا یہ چھی شر پرام ژر...

ژہ لیس ستین ہمس لش واتنا وُلت

عملہ کل ژُل ژہ چھک ژمل نماری

گرس کُن کرہ دن پنلس پیش فیز!

وَدِہ ژیج تیجھو کُنن سینہ لگ چاک

کُڈت ژہم دِین وُن پانہ آئی

لشن چھپس ژہ ہشن کیا وہ رُوداد

دیم ماشاف گژہ ماخوار زیادہ

شترگُن سیت ہت اُجدیایہ منز ژاے

ہمس تہ پانہ سیتا آس لاران

جگس ہٹ وار منہ کن آس ہرشن

پریم برلس شتھاہ کرلس نمسکار

فِرس پانس گرم کیا ماجہ زایس

رشن منز ہاوی ی سوُری ژلی ہال

نرایتہ کیاہ مہ پٹ رُوداد سینین

ادرہ نمسارہ نشہ وکن پینس سیر

دَنہ ہنزرہ راکھشَن زِنیٹ آیا مے
لَچھمَن جو پتہ نَو رَسوزا مے
راوَن آم بڈھ وُہہ کرودہ کرِ مے
زا ہنس تہ گا ہنس لا جنس دا مے
زادِی دیِ گم برم دِ ژ ا مے
دُھرم سَنا پرٹھ مَن ٲہہ درد تھادُ مے
راکھشن راچھہ اند اند روز ا مے
نِت صبح وشامہ رامہ رامہ پرِ مے
گرہ گرہ وانیو پرہ دَ ز ا مے
ہلمت آو اَنہ نم پیغا مے
ونیم پانہ پیت واتہ شر پرا مے
تمسندہ ونہ سیلہ ییہ زو ژ لا مے
آگ یلیہ لنکایہ پیٹ لزا مے
سیلت تیہ تکھس تہ غم غُصہ درا یا مے
گرزنت نگرن بر ونٹھہ درایا مے
بھرت راز نیرت آونِ دِکامی
دوہ پنیشہ گے کیاہ پاف کھژ امے
ییہ ترا و تھس برہ کرہ تکھس جا مے
سنتا ف تراوِ بت سُو کھ پرا وا مے
پننو تہ پرِ دو دِ ژ ہم پا مے
لچھمن جو ییہ مُشہ رنہ آ مے
تراوِت گوم گوم مندرن شا مے

لارِتس تَس پتہ وَنِت کرِ مے
پرم دا مے بُویَنے سجے
لنکا یہ نیتس ہا و نم نے
پرم دا مے بُویَنے سجے
گرمتس کیاہ کرہ بوز نم نے
پرم دا مے بُویَنے سجے
سیلت کیا او سُم گیوُل دَ مے
پرم دا مے بُویَنے سجے
کیا سنا بوزہ نا چوزی پے
پرم دا مے بُویَنے سجے
دوُری ہند دوہ پُوری گے
پرم دا مے بُویَنے سجے
کوُلِرت راوُن کرِ تھس کھے
پرم دا مے بُویَنے سجے
نگرس ساری شہرت گے
پرم دا مے بُویَنے سجے
کوہ زانہ کم کونہ کیہ ساہ ونہ
پرم دا مے بُویَنے سجے
کیاہ کرہ مرہ مرہ چھم مرہ
پرم دا مے بُویَنے سجے
دِلس ییہ لنس ڈیشا سپنہ
پرم دا مے بُویَنے سجے

راجہ رامچندرنس فوجن سیت کنبہ کرنس جنگ کرن۔ بیہ کنبہ کرنس مارٕ کڑہن

جنگس منز فریاد دڑاسے
نادگنبہ بوزم نہ یاد ولہ سے
پاک پاک دی دی ہے آکیاسے
گگنیا نہ دگنیانہ چھپار آسے
رزت دُوہ ایشرس پی منجاسے
چاگ لیم جگرس اک تُن دراسے
دائیمک رَش بوزرت تورہ دراسے
رات ہا دتم تہ اومان پراداسے
دُوہہ اکہ برہسپت وُدلیس آسے
غُوصہ درام سُوری لوتہ کُش زاسے
دُوکھ مشرادِت سوکھ پراداسے
بیہ ترادِت وارہ پاٹ پڑاسے
وُنکن پادن تل بماسے
آوارہ کر تھس شہرہ تہ گاسے
تُھ سپنیت توتہ دزنم پاسے
تِتھِم تیر برونٹھ ٹھرین دراسے
گوہ نانہ ایشرن کیہ ایچھاسے
بِرِنہ سہ بومہ تل ابوم گزہ تراسے
پریکاشہ با دتم ستہ اگہ سے

ویا دگیاہ آسم پیے درپیے
پرم داسے بوینے سجے
زوتم نہ فیرت زندگی گیے
پرم داسے بوینے سجے
ہی دیہ آسنم چانی پرسے
گرہ نینس تہ کیمہ دھرمچ
گرہ نینس تہ کیمہ دھرمچ پرسے
پرم داسے بوینے سجے
ارہ دسے رانگ اُوس سیمے
پرم داسے بوینے سجے!
یمہ وزہ یم زہ بارِلن تھنہ چپے
پرم داسے بوینے سجے
پانہ چھک آسہ وُن زِرت یندرسے
پرم دلسے بوینے سجے۔
شرلا زہ رازہ کو نہ مشان چھے
پرم داسے بوینے سجے؛
چُھوتوی دُورِ رکر لُو زرسے
پرم دسے بوینے۔ سجے
دِیوہ دارلن وَن دَن دِستمے

منتہ روشتم تو شتم شریہ اسے
پرم داسے بوینے سجے

تہٕ وُبرأوُن ونت تان دارہٕ کٔن درایے
گگنہ اکِ کھفر بدنکس وٕتھ لوٚمہٕ منز باگ
ہِتی اچھ زٕ دٕ ہیس تام تم ترہٕ کارن
وٕتن پاتال اکھ ژہارن یہٕ آکاش
سیمنت آکاشہٕ دلیوائی وُچھنہٕ درشن
شٔنس پرژہ ادہٕ موکھہٕ گمہٕ کامہ
تم دیگ ڈورہٕ شنکر پورہٕ منز باگ
کرِ وہاک اُدس تتہ تام ازہٕ گرِ گاسم !
وُچھم تنہٕ ڈورہ منزہٕ اکھ ناگہٕ راداہ
دٕیمہٕ ماتا ستی سیتا نیر نیرا !
تنہٕ تتہٕ ناگرادس وُتھ تلاطُم !
چھی ترژہ گرژہ وُچھن ہاوی سہ درشن
وٕنے کیاہ ازہٕ ازل ہی تا ابد رام
گگنہٕ و دنہٕ لگ کیاہ مہ کر سیتایہ تیتھ حال
پرشوِ پلہٕ پوُز کرہ ہس زارہ پارہ
دِشو تامت کرِ گلتس دم دلاسہ
گگنہ و دنہٕ لگ لتس گوڈن کرتھن زہ مارہ
ستی ترژہ آس نرِل یان ہاوت
پتو لاکن بروی زن یس یہ لیکھن
تتہٕ یہی آخر نتوی کیہ چھسنہ کنہ یاف
تہٕ یامت یہ وُنہس آ وٕ ہوشس
زُعفٕن دروازہٕ دِتھ تم برنا خزالنس

رِشن ساکھی منیحن تان یوٚمہٕ منز جائے
وسِنت گیہ رامچند رُن ہت دِلس داغ
دِوان، وٕتن یمن دگن پیرنت بجایہ ژہارن
تریم سمبس وُچھان پیرت اجایہ پرکاش
کرہ سینایہ تن اپچھہ نمکرش دِرِشن
ہرِان اَشر بلہ پرن گیہ رامہٕ رامہٕ !
وسِنت گیہ یوٚمہ تلہ سینہٕ ہتی ناگ،
وسِنت پلہ گیہ ستہ تلہ پوُز نہٕ مے آم
ہتم سیتایہ کُن لاین مہ نادہ
چھٕہ پرارات رامہ جو کرِ تھس ستھاز پر
تہٕ پوُزرت شوُرہٕ بیٹ کاتنم ژٕ رام
پیی ادہ یوٚمہ پٹہ تلہ سوُنہ درشن
سُرِ یانس سانہ سانہ تسں چھیو آرام
ہرِت رت ترژہ زلت گیہ زیرِ پاتال
بدن چھلہس تہٕ وُلہس خاصہ طاسہ
ستی سیتا یہ کھٹ یوٚمہ کا آسہ
گرِت شُرلازہ گرہ کرتھن آوارہ
سبین شیتل تہ پالنس مان دِلن
گرِن تس نی چھوز نمس ادہ تہٕ پوُرن
یگن سماف کرِ دون ترا وُستاف
گرِ نہٕ لگ نالہ مرنت اکنہ جو شنس
غریبن تہٕ اناکھن و تنہٕ دانس

مدارا داره واره مینہ ناوُک!
گیانک شیدن لتس کرد کوسک

سو والمیک رُشن گیان تس بوُزہ نادِن
تتو سمسار چھُوی برم یاز ہاوَن

یکِس موکلت تمو یام کھیوک بوُزن!
بھرت لچھمن اَنِن وُنم رامچندرن

رُشن جوگِن دِتُن مخت جارِی
منگنہ آیہ لگ پژھ کرنہ زاری

سپُن خوش جوگِن برہمن کھٹ دِیمانس
یکن لگ دات تم پننس مکانس

سو گو فارغ امِن تم لوٹ فرزند
ہر نہ لگ اُش کرنہ لگ ئی من سند

تِسو اَوہ وَن مہ چھُو زوہا اَچھ ٹاٹھ
حکمرانی کر و بند رازہ سند پاٹ

نمس سیتا بہ نُندُ دوکھ دوٗرہ تراوِ و
غمکس ژل اژل سُو کھیس منز پان نادو

مُونتہ کنڈ نَو کلس گژھ ہنو بلای دُور
کُشن کاشی لوس تم دِتنہ لاہور

کرنہ لگ پادشاہی غوصہ تراوِک
غریبن برہمنن دھرم ارتھ تھاوک

انا تھَن پژہ کران بخشس نہ روال
کرن تم پادشاہی آس پژ کال

پران اوس راما رامہ سوٗر عالم
برنک آنند تراوک سار کوی غم

ژِیَن بو نہ رامچندرن وُچھو یہ سیت فال
انُن لچھمن دِتن سارُدی تس حال

گرن چھیم اشرت خوشدِل بو روزے
مکانس منز بہت از سوز بوزے

زہ بوزن گژھ حکم میونوی برابر
دلیس لچھمن جون چھُنا بوچا کر

وُنم کیا چھیم حکم چھُس ایستادہ
دلیس تم رامچندرن پی چھو وعدہ

دِیو ڈنڈورہ شہرس منز روارو
دیو دان برہمن تو ٹھیو سدا شیو!

سپن آئینہ بندی کوچہ بازار
کرن شادی خلایق اَس بسیار

گژھن منز ساری دی گرشادیانہ
قاعدہ موجب ناتھن دِکو دانہ

راجہ رامچندر جوان اجودھیا پورِ تختس منز گژھن

رُشی وزہ ناردن پیغام بوزن
منجھی برہما چُس اَش نامہ سوزن

دِپن تمہ وقتہ برہما جو سنگرن وُس
دلیُس برہما جُون کتہ گوک پیدا
پرستند رُوزِ و دِلو دِکیا چھو گمت کس
تمُن تم داریا کشرت جان دری چھم
تِتھی لُوزرت سُو برہما کو سہاہ شاد
ژہ کرتھ اُجد بابہ شر برا اُس فُلس زار
دلیُس وُتھ یک ژہ کھس فرن پٹ دیمالس
تِتھی لُوزرت ورن بدلت نبر دراو
دپن شر برام دُوہہ اکہ اُوس لشاد
عمر سینین برابر کرنہ کہ اساس
وُچھت برہمن تھت کو بیوس پادن
پرستند رُوزہ دِلو کتہ چھوس جائے
دلیُس تم مختصر وُتھ کر ژہ دربار
تہ یاں لوُزِن گرن موقوف ہن دِرن
بر کنہ وُنلس تھی تم پانہ لوزس
دیم تم میانہ زوہ کرنہ س نمسکار
نتی چھی پور روزن اسہ مہ لد پور
عمر سانین برابر تل لگن پور
کرت دیرت دتت سون نختہ دانس
تہ لوزرت آزہ دل ان نس انو کھس کو
ترائِن پانہ امرت نس تہ کر لوٹ
گرن رخصت گمت نگر خبر سے

نِبندرہ وُزہ وُون تہ پادن تل پرن پیوس
گمت تھیکی آرہ کرانتوی دِرن گرڑھی کیا
دلیُس راچند رن راج کر لس
ژلت سیتا کیس نزہ تل رت غم
تمی وزہ تم مہاکالس دِتن ناد
دلیُس برہما جُون لدِ نے نمسکار
خوشی کر دِلن ازہ کھس پننس اکالس
رشاہ لاگت دپن اُجد بابہ منز ژاو
پرکھت سین تمس دیکو نتھ پٹ ناو
دپن یمہ ازہ لاگت برہمناہ آس
دنتہ لگ لس ژہ کتھ تھو تھم یہ لادن
کنگ باچھم حلم ینہ من کھیو کرلے
دِنے کنھ کتھ اَزہ سینک خبردار
بخلوت پاٹھہ گوس سرت گن زلن
دپن برہما جُوناژی نِش سُوزِکس
نرنجن لو یمہ پٹ امرت چھو آو تار
ترلین واتت دلیس پٹ پانہ لوُر
یمہ دم رخصت نکن منزا مہ تھم دور
دیا کر وُن ژہ کرہ پننس نیکا ابر
پلون پانہ نا سو کھس ترات دوکھس کو
وچھو سمسار سارن کپاہ لگن ہیوٹ
سمت تم داری ترا وت سار جی بر

وَلِت نٔنہ پاٹ دستر اسہ جو دراو!
امن ہم دُرای ساری کے نہ شو خس
وَنہِ کیاہ شور و تہ سارس جہانس
پُوزوی پُوزنَتہ سوری چھوی سُوپانہ
یِرِھایہ پچھے زٕ کرتھ نیری تمنّا
دِپِن تس ہر ہنس کس چھک پنُوی وانِ
نہ پُوزِت یُف تان ہم برہمنن ہا و
دِپِن تس کُن زٕ کرتھ شادی کرن ہر
نہ پُوزِت برہمنن تان کرِ نمسکار
وَنِن برہما جوس سوری سُوکارن
دِلس پی واره پاٹ ویمان شیرو
تِتھی ہمراز لارن کو برُودی!
ژٕ کرتھ اُجد یا یہ منز ویمان سُوزن
تِتھی اندرن کرن جلدی ہر داراو
تمس وِلیشت سپن شریرام بیتاب
دلپونگ زٕ رامن حکم بوزِو
ہمی ورہ تخت پتھ وتخت راسہ او تار
دِپِن تس لچھمنس نکھاتن وای
بجلدی آسی ساری نالہ دِلوان
دلپونگ زٕ رامن کرو دترا ودو!
کُرو بُن ہرس ہنڈ یادی جہانس
دِپِن ساری خلایق دیو انسان

برت لچھمن شترگن وسپت بیوت آو!
پکنہ لگ تس آستن کھت سرگہ لوکس
کھت بلہ رامہ جو کوپٹ ویمانس
کرن پی چھس کران ژارن بہانہ
شہرن گرتھ تتھ بیٹھی کن گیہ سوسیتا
دلس ہم پُوزتوتوہ دار تو کن
تُسُند تتھ ڈلیشنہ سانہ ہم تراو
لمہ سیتن پلہ پیک دراہ گرتھی زیر
امن رخصت تہ لارن کو بیکبار
دلس ہم ہما جون اندرس گرتھت وَنگ
نشہ تس راجپندرس ہت سوُدورو
دپن اندرس وَنی برہما جون پی!
حکم تتہ راجپندرن داتہ پُوزن!
گنڈِت ویمان تھپن اُجدیا یہ منز راو
تتھی تتھ سانپن برزرچھو سیماب
سُرگ لوکس اندر شہر باز سُوزِو!
شترگن کھرت ساری دُرای یکبار
دپن ہم رشکروا این لوکہ تتہ آسی
وچھک اندرس آستن آس کیرِ ویمان
کود باپت بُڈن کھوتن اندر چھو
خوشی سیتن کھسو وُنکن ویمانس
ویمانس پت بہت رُودی خوشی سیان

G·MOHILUDIN·

ڈیپن انا ریس تھوی وُن راز ہ رامن
اسن تم درای ساری گیہ شوگس
شترگن بھرت لچھمن نالہ رٹ تم
پکن کو واہ میوہ وہمان آ گاشس
نتھی بوزت وبیشن آو لارن
کرن دیوانگی وارہ منتھن خاک
وننہ لگ رازہ رامس کن وبیشن
نیتم درشن دِتم کیاہ گوی ملالہ
وَدن چھس لوکہ وانیجہ شراک دِژھم
ونے کیاہ از ازل پٹہ تا ابد رام
تورے بابت پرن چھس رامہ رامہ
نرائنہ سپہ چھک چھی رامہ جونا وُ
نرائنہ رات دِلس چھس ونان زار

کڈو ویمان پکنس کن دیوتن
کھسِت بلہ رامہ جو کو وشنہ لوکس
دیماس پٹ بہت ساری گران تم
سُرگہ لوکس اندرم لگ کرنہ عیشس
پکن پرت جاپہ گو شرسرام ژھارن
سٹھا غمناک گو جامن دِتن چاک
کوکھنڈ ژمیانہ ستین کوہ کھٹِت من
جگرس سور گوم رٹہ ہت بو نالہ
کھٹِت رودم تہ وارہ دِل گژھم
سورس لُس ساتہ ساتہ تلس چھو آرام
دیاکر تم ژہ ٹوٹھتم شری رامہ
نرائنہ کر کرپا دِاِن درشنی ہاو
نرائنہ ہاو درشن کاس اندہ کار

خاتمہ

دلیس سیتی گرزہ لیے موٗلوب یتی تراوُ
سوژھ پھیری وندک نیری تمنا
ژہ یلہ دیے لو تہ کش چھی تھاو تہ نہ آش

مرن سارن تہ وچھ روزنہ کُس آو
شرن گژھ رامہ چندرس لاگ ژہ بیتا
گورس دہ یاد سوہا وی سوریہ پرکاش

نامہ لیکھ شیامہ دیہ لول ام چولن
بیہ وَلو سُوٗن رامہ چندرُو

گکھیم گامہ ژھاران توسم ویے یاد
رَن گیم سر بارہ چارہ [illegible]یے ژولن

ونہ ونتہ ون دیوان دڑا یے ناد
بیہ ولو سوٗن رامہ چن[illegible]درُو

او کدٕتہ اکھ دوٕے دوٕیم کس چھ جاے
ژورِم ژواپور ژی اَسہٕ فٕ دون
شیوہ شیوہ شایہ شایہ ژہاران چھی
کنٹ کاس اَشٹہ موزتہ کرِہ کھ پال
نوہ کونہ یدشو آسہٕ پرانہ خوتہ پروٕن
دہ اکھ ایکا دیشہ لو درو لو
ترٕ بو دیشہِ سورہ رُوپہ پان مہ کر
پوٕنم ہنڈہ رامہ چیندرہ کاستم بہ گروٕن
یاد یو سر سینہ موٗژہ رادِتھ !!
زُو مُرت بلہ لوٗب لو بہ لُباب یاد
رادِہ بلہ یادہ کیاہ ہیہ مندہ چھان
دشرتھ چیندر رگھو ہی تراو زین نہ زات
تم ترہ بائے ڈیشن چھ چان ترہ گوٗن
راکھس چھو بتہ رُمہ رُمہ ہران
یوٗن لگ گژھک توٗن بو لار یو
ڈنڈک وہ نہ منزہ ژھاران چھی
روشہِ فلاکر یو پوٗشہ وہ ہرون
پامہ چھیم دِوان ولیسہ داسہ ولو
دلیسہ داسہ چھیم کرن تیر بنہ توٗلن
اَدِہ انتہ دا آسہ نا داس تان بنی
اکھ واس پوٗدژہ عمرہ ویسہِ گژھی
تمنہ لادی سورنتھ کیھہ قبیلہ کرالو

ترٕ ئے تراگن تربہ ہوند گرژہ وپالے
پانژِم پانژ پران میان پران چھی
ستت ستم موبا وچون کھشم کرِمہ لون
نوہ دوادِتر دپرتھ دِیانہ زیپہ زال
دہ دِشہ منزہ دک پانہ نالہ لو
یاویرِ جہ سنز باگ باک چھاو میون
ژہ نہ پوش ژو نہ سیتا یہ ہان ہوکہ
نحوہ یو پو مشکہ سیتی تن دنخہ
رودس پو یہ کال از لو زنہ میون
رامہ رامہ تراومو وندس کتہ ژہ تھاو
بیہ ولو سوٗن رامہ چیندرو
رامہ رامہ رگھو ہی وتن دوٗہ نہ رات
دِیانہ چانہ دیو تاچھ زندہ گژھان!
لیکی کو ہو وورہ موج پچھلو!
وہ نہ یو وندہ دیاد دہ نایہ شیمون
ووند کہ باغہ پھولہ منیز زُل تہ ہی
بیہ ولو سوٗن رامہ چیندرو
رازہ درنہ جو کہ سنیا سو لو!
سیتی ستی آس اکھ واس بنی
کیھہ کاسہ تس لوٗ وچھی روپ چون!
شر وپ انگ شہ [illegible] کنسہ فُرِگژھی
دُون ہو [illegible] رہ پاٹھ گردات